

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE  
I TEHNOLOGIJE

**NASTAVNI PLAN I PROGRAM**  
Za osmi razred niže srednje škole

Priština, oktobar 2005.

Urednici:

*Ramush Lekaj*  
*Enesa Kadi*

Lektor i korektor:

*Suada Džogović*



UNMIK



INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE  
PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT  
PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA

QEVERIA E KOSOVËS – GOVERNMENT OF KOSOVO – VLADA KOSOVA

MINISTRIA E ARSIMIT,  
SHKENCËS DHE  
TEKNOLOGjisë

MINISTRY OF  
EDUCATION, SCIENCE &  
TECHNOLOGY

MINISTARSTVO ZA  
OBRAZOVANJE, NAUKU I  
TEHNOLOGIJU

Kabinet i Ministrit

Office of the Minister

Kabinet Ministra

## ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Primjena Plana i programa za osmi razred

**BR: MONT (I) 8/2005.**  
**DATUM: 14. 02. 2005.**

Na osnovu lana 1.3, ta ka ), Pravilnika UNMIK-a br. 2001/19 o izvršnim organima Privremenih samoupravnih institucija Kosova, lan 6.1, Paragraf (b), i lana 7.1. Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju na Kosovu, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije izdaje ovo Administrativno uputstvo:

### Ilan 1.

#### Cilj

Cilj Administrativnog uputstva je primjena nastavnog Plana i programa za osmi razred, kao rezultat prestrukturiranja u osnovnom obrazovanju.

**Ilan 2.**  
**Plan i program**

Nastavni plan i program za osmi razred priložen je ovom Administrativnom uputstvu.

**Ilan 3.**  
**Primjena**

- 3.1. Nastavni plan i program za osmi razred primjenjuje se od školske 2005/2006. godine.
- 3.2. Primjenom Plana i programa za osmi razred stupaju van snage dosadašnji planovi i programi za osmi razred osnovne škole.

**Ilan 4.**  
**Stupanje na snagu**  
Ovo Uputstvo stupa na snagu potpisom Ministra.



**Agim Veliu, Ministar**

# SADRŽAJ

Administrativno uputstvo, **3**

UPUTSTVA ZA PRIMJENU PLANA I PROGRAMA, **7**

I Uvod, **7**

II Ciljevi, **8**

III Vrednovanje, **8**

IV Metodološka uputstva, **12**

V Izvori i nastavna sredstva, **12**

VI Nastavni plan predmeta, **13**

VII Izborna nastava, **14**

**BOSANSKI JEZIK, 19**

## **STRANI JEZICI**

**ENGLESKI JEZIK, 43**

**FRANCUSKI JEZIK, 65**

**NJEMACKI JEZIK, 81**

**MATEMATIKA, 113**

**BIOLOGIJA, 125**

**FIZIKA, 139**

**HEMIJA, 153**

**HISTORIJA, 167**

**GEOGRAFIJA, 193**

**GRA ANSKO VASPITANJE, 225**

**UMJETNOSTI**

**MUZIKO VASPITANJE, 237**

**LIKOVNA UMJETNOST, 251**

**TEHNOLOGIJA, 267**

**TJELESNI I SPORTSKI ODGOJ, 273**

## UPUTSTVA ZA PRIMJENU PLANA I PROGRAMA

### I UVOD

Obrazovanje predstavlja vode e podru je djelovanja društvenog, politi kog i ekonomskog razvoja Kosova.

Viziju za stvaranje jedne savremene škole po najvišim me unaodnim standardima zapo etu poslije završetka rata, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) realizuje preuzimaju i svestrane i praki ne korake na svim poljima djelatnosti.

Na ovom putu od historijskog zna aja za razvijanje i napredovanje kosovskog društva, MONT teži ka promjeni gledišta u procesu razvijanja li nosti sa jasnom vizijom za njenu budu nost i mjesto.

Ovo stvara potrebne preduslove za integraciju pojedinaca i kosovkog društva u politi kim kretanjima, ekonomskom, intelektualnom, nau nom i tehnološkom razvoju, kao i socijalno-kulturnom razvoju razvijenih evropskih i svjetskih zemalja.

Razvoj predmetnog Plana i programa zasniva se na osnovi temeljne nau ne procedure, kako po obliku metodološkog pristupa, organizaciji i razvijanju predmetnog sadržaja, tako i po izlaganju rezultata znanja, nastavnih sredstava, tehnike i instrumenata ocjenjivanja.

Profesionalne radne grupe za izradu nastavnih planova i programa bile su stalno u toku sa najnovijim razvojima u obrazovanju i u konsul aciji sa me unarodnim ekspertima. U ovom procesu razvoja planova i programa, koji po iva na dugoro noj strategiji MONT-a, znatan doprinos dali su UNICEF, vlade i agencije nekoliko zemalja.

Posebna pažnja posve ena je njegovanju pozitivnog stava prema u enju, stimulaciji u enika da se angažuju opravdanim na inom u ispu avanju školskih zahjteva, razvoju vještina iz svakodnevnog života, uvijek imaju i u vidu karakteristike fizi kog i psihi kog razvoja ovog uzrasta.

Realizacija ciljeva plana i programa zavisi e od posve enog rada nastavnika, kojima je ovaj plan i program namijenjen. Da bismo olakšali primjenu ovog Nastavnog plana i programa, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije organizova e predavanja s vremenem na vrijeme sa

nastavnicima koji će biti vo eni od eksperata odgovaraju ih oblasti sa dodatnim uputstvima ovoga Plana i programa.

## **II CILJEVI**

Nastavni plan i program za osmi razred ima za cilj da učenici:

- obezbijedi odgovarajuće uslove za intelektualni, estetski, fizički, društveni, moralni i duhovni razvoj učenika;
- osigura orientaciju i pomogne u realizaciji njihovih i njih interesa za ostvarivanje želja preko učenja;
- napravi konsolidaciju znanja, uzdizanja, orientisanja obdarenosti i sposobnosti za izgradnju svoje budućnosti;
- omogući upotrebu mnogih izvora radi obezbeđivanje podataka i njihovu učinkovitost kroz kritičko stava prema informacijama i inženircima koje im se nude;
- omogućiti avanje, na nezavisan način, preuzimanje inicijative i djelatnosti, uvijek imajući u vidu osnovna pravila ponašanja u grupi, u zavisnosti od raznih vrsta djelatnosti koje izvode.

Radne grupe za izradu planova i programa, u skladu sa sadržajem, izabrale su opšte objektive i specifičnosti za ostvarivanje navedenih ciljeva kojima su jasno određeni očekivani rezultati na kraju osmog razreda.

## **III VREDNOVANJE**

Vrednovanje (ocjenjivanje) je proces posmatranja, sistematskog prikupljanja, analize i interpretacije informacija u cilju određivanja stepena do kojeg je učenik savladao nastavne ciljeve. Ono treba da se oslanja na očekivanim rezultatima određenog nastavnog programa i određenog nivoa.

Ovaj proces se zasniva na osnovu načela kao što su:

- određivanje cilja i prednosti procesa vrednovanja / ocjenjivanja;
- korišćenje odgovarajućih instrumenata mjerena u skladu sa ciljem načina kako bi se mjerilo ono što se teži mjeriti;
- obezbeđivanje kvalitetnih informacija o postignutim rezultatima učenika putem kontinuiranog mjerena i vrednovanja;
- mjerena i vrednovanje treba da su uravnoteženi, način da se obuhvati cjelokupni programski sadržaj predmeta;



- održivo vrednovanje podataka da je stepen postignu a u enika ta an;
- primjena tehnike vrednovanja sa kojima jasno razlikujemo posignu e u enika.

### **III 1. Instrumenti vrednovanja**

Predmetni nastavnici i škole treba da biraju i primjenjuju dovoljan broj instrumenata i sredstava za mjerjenje i vrednovanje, kao što su:

- posmatranje;
- upitnik (samovrednovanje);
- pismeni izvještaj o jednom prakti nom radu ili istraživanju;
- usmeno izražavanje;
- pismeno izražavanje;
- kontrolni listi i (koriste se za manevarske vještine snalažljivosti);
- dosije ili portfolio (samovrednovanje);
- test na bazi kriterijuma i ciljeva;
- test dospilnu a sa injen na osnovu pitanja (zahtjeva):
  - odgovor sa više alternativa,
  - kratki i otvoreni odgovor,
  - izabrani otvoreni odgovor, i dr.

i svaki drugi instrument koji nastavnik smatra potrebnim.

*Svaka škola postavlja standarde ili kriterijume na osnovu kojih se utvr uje stepen dospilnu a na kraju nastavnog procesa za osmi razred.*

### **III 2. Stepen usvojenosti gradiva**

Na kraju nastavne godine svaki u enik treba da dospigne odre eni (potrebni) stepen usvojenosti nastavnog gradiva:

- **Odli an** (stepen najviše usvojenosti);
- **Vrlo dobar** (stepen više usvojenosti);
- **Dobar** (stepen srednje usvojenosti);
- **Dovoljan** (stepen dovoljne usvojenosti) i
- **Nedovoljan** (stepen nedovoljne usvojenosti).

Dostignuti stepen usvojenosti nastavnog gradiva direktno zavisi od standarda koji se baziraju na:

<b>Opšti objektivi</b>	<b>Stepen najviše usvojenosti 90%</b>	<b>Stepen više usvojenosti 80%</b>	<b>Stepen srednje usvojenosti 60%</b>	<b>Stepen dovoljne usvojenosti 40%</b>	<b>Stepen nedovoljne usvojenosti</b>
<b>Poznavanje nastavnog predmeta</b>	Najveće sposobnosti u poznavanju i korištenju znanja predmeta u jednostavnim situacijama.	Više sposobnosti u poznavanju i korištenju znanja predmeta u jednostavnim situacijama.	Srednje sposobnosti u poznavanju i korištenju znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.	Dovoljne, ograničene sposobnosti u poznavanju i korištenju znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.	Nedovoljne sposobnosti u poznavanju i korištenju znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.
<b>Razumijevanje nau nih procesa</b>	Najviše sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok-posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasuivanje.	Više sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok-posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasuivanje.	Srednje sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok-posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasuivanje.	Dovoljne, ograničene sposobnosti razumijevanja zadatka i nau nih procesa.	Nedovoljne sposobnosti razumijevanja zadatka i nau nih procesa.
<b>Kritičko mišljenje</b>	Visoke sposobnosti kritičkog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjuju i objašnjiva na elu i iskustva.	Sposobnosti kritičkog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjuju i objašnjiva na elu i iskustva.	Ograničene sposobnosti kritičkog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjuju i objašnjiva na elu i iskustva		
<b>Manevarske vještine</b>	Stećen zadovoljavajući stepen sposobnosti manevarskih vještina.			Niži stepen usvojenih sposobnosti (nekih) manevarskih vještina.	

## **IV METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Izbor nastavnih metoda je u kompetenciji nastavnika nastavnog predmeta.

Izbor se vrši zavisno od potreba i zahtjeva u enika, sadžajnih specifi nosti nastavnih tema, sa didakti kom osnovom, sa nivoom formiranja u enika, i dr.

Metode i tehnike rada sa u enicima treba kombinovati, da budu što raznovrsnije, kako bi posješivale dinamiku asa, razbile monotoniju i motivisale u enika za u enjem.

Metode i tehnike nastave su toliko raznolike, koliko i metode i the-nike u enja. Nastavnik može primijeniti tehnike i razli ite kombinovane nastavne metode radi postizanja što boljih rezultata u procesu nastave.

Imaju i u vidu cilj za što kvalitetnijom nastavom sugeriju se neke tehnike i metode:

- izlaganje i pojašnjavanje;
- usmeno izražavanje;
- pismeno izražavanje;
- u enje kroz rješavanje problema;
- diskusija (debata);
- rad u grupama;
- predstavljanje i interpretacija;
- tehnike kriti kog mišljenja;
- idejna inspirativnost (brainstorming);
- samostalno istraživanje.

Za odre ene teme koje karakteriše dovoljan broj informacija može se primijeniti i interaktivna nastava kombinovana sa prakti nim aktivnostima.

Za odre ene nastavne teme može se koristiti nastava u prirodi, razli ite studijske ekskurzije, posjete raznim organizacijama i dr.

U svim slu ajevima primjene nazna enih nastavnih metoda i tehnika, potrebno je koristiti odgovaraju a didakti ka nastavna sredstva i pomagala bez kojih se o ekivani rezultati ne mogu ostvariti.

## **V IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

Da bi se realizovala efektivna nastava i u enje ovog Nastavnog plana i programa, nastavnici i u enici treba da koriste razli ite izvore i

sredstva informisanja. Do sada je glavni izvor informisanja bio školski udžbenik određenog predmeta

Pored raznih školskih udžbenika, sugerisemo da se koriste i drugi informativni materijali:

- priru nici, atlasi i brošure;
- novine, stru ni i nau ni asopisi;
- fotografije, posteri, proglaši, šeme, dijagrami, karte, tabele;
- modeli, crteži, makete;
- fotoslajdovi, filmovi, videokasete;
- ra unarski programi, internet, CD i dr.

U nadležnosti je nastavnika da, zavisno od datih uslova u kojima škola radi, nalazi izvore informacija i pomo na nastavna sredstva, vode i ra una o ravnoteži usmenih, vizuelnih, auditivnih i audiovizuelnih podataka sa posebnim naglaskom na bitne argumente koji utje u na kvalitet u enja.

Ova sloboda izbora nastavnih izvora treba da pripada i u eniku.

## VI. NASTAVNI PLAN PREDMETA

Br.	Nastavni predmeti	Nedjeljni fond asova	Godišnji fond asova	Postotak
1.	Bosanski jezik i književnost	5	185	16.67
2.	Engleski jezik	3	111	10.00
3	Matematika	4	148	13.33
4.	Biologija	2	74	6.67
5.	Hemija	2	74	6.67
6.	Fizika	2	74	6.67
7.	Historija	2	74	6.67

8.	Geografija	2	74	6.33
9.	Graansko vaspitanje	1	37	3.33
10.	Muzikasto vaspitanje	1	37	3.33
11.	Likovno vaspitanje	1	37	3.33
12.	Tehnologija	1	37	3.33
13.	Tjelesni odgoj i sport	2	74	6.67
14.	<b>Izborni:</b> Novi predmeti ili kursevi (npr. graansko vaspitanje, etika, zdravstveni kursevi, prava i sloboda ovjeka, obrazovanje za preduzetnike, TIK, zaštita životne sredine ili drugo što je privlačno za učenike i od interesa za zajednicu).	2	74	6,67
	<b>Ukupno</b>	<b>30</b>	<b>1110</b>	<b>100</b>

## VII IZBORNA NASTAVA

Naziva se ovako zato što je učenici biraju po želji, priručnosti, potrebama ili interesima. Predmet, kurs ili djelatnost za izbornu nastavu može se sugerisati od Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije ili na osnovu zahtjeva učenika, roditelja, nastavnika ili drugih zainteresovanih faktora iz zajednice. Na poseban način, treba da konkurišu nezapošljjeni nastavnici sa kompletним projektom (predmet, kurs ili djelatnost i plan, program, tekst i način realizacije).

Izborna nastava može se organizovati iz: predmeta ili novih kurseva (npr. graansko vaspitanje, etika, kurs iz zdravstva, prava i sloboda

ovjeka, obrazovanje za preduzetnike, tehnologija informisanja i komunikacije, zaštita životne sredine ili bilo šta drugo što je privlačno za učenike i od interesa za sredinu.

Predmet, kurs ili djelatnost za izbornu nastavu treba da traju ne manje od tri mjeseca.

Za predmet, kurs ili djelatnost treba da se izjasne najmanje 15 (petnaest) učenika (ako razred ima više od jednog odjeljenja), a ukoliko razred ima samo jedno odjeljenje, onda je potrebno za predmet, kurs ili djelatnost da se izjasne polovina odjeljenja na način kako bi bilo moguće izvođenje izborne nastave.

Za izbornu nastavu, na osnovu zahtjeva zainteresovanih, odlučujući stručni organi škole u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za obrazovanje prije početka školske godine. Za napravljavanja učenika, roditelja ili drugih zainteresovanih i vrijeme kada će oni ovo obaviti, odlučujući organi škole, ali svakako da tava procedura treba da se završi prije početka školske godine.

Planove i programe za izbornu nastavu izrađuje škola u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za obrazovanje i sa stručnjacima odgovarajućih oblasti iz zajednice (ako ima takvih).

Izborna nastava, kada se prihvati od stručnih organa škole, ima status redovne nastave, sa jedinim iznimkom da će se izborna nastava vrednovati (ocjenjivati) opisnom ocjenom (ne negativnom).

# BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

5 asova nedjeljno, 185 asova godišnje

## UVOD

U enje maternjeg jezika ima poseban zna aj, jer se putem jezika ostvaruju i prenose osnovna zna enja i poruke, u njemu je klju razumi jevanja samoga sebe i svijeta. Maternji jezik pruža osnovne mogu nosti me usobnog sporazumijevanja i komunikacije. Zadatak ovog predmeta je da razvija i usavršava govornu kulturu i pismenost, odnosno da oposobljava u enike za jasnost, logi ku povezanost i sažetost misli i sadržaja u govoru i pisanju standardnim književnim jezikom i pravopisom.

Bosanski jezik nije samo nastavni predmet, ve i nastavni jezik. Stoga, svaki nastavni predmet mora biti dobro i precizno jezi ki oblikovan, jer je u svojoj oblasti suodgovoran za u enikovo jezi ko formiranje. Od znanja bosanskog jezika zavisi i kvalitet znanja u svakoj nastavnoj oblasti.

Nastava maternjeg jezika po važnosti daleko prevazilazi granice samoga predmeta, ali osnovna uloga ostaje - trajno i precizno razvijanje u enikovog li nog govora i njegova dobra i upotrebljiva primjena.

Jezi ke vještine – *slušanje i govor, itanje i pisanje* – podjednako su zna ajne. Zato se podrazumijeva da e se one preplitati u nastavnim procesima u kojima je težište na samo jednoj od njih: u enje jedne pomaga e razvoj drugih.

Krajnji cilj nastave jezika je opismenjavanje u smislu što boljeg i praktičnijeg stvarala kog ovladavanja sve etiri aktivnosti, kao i upoznavanja jezi ke strukture.

U razvoju jezi ke kulture književnost ima klju nu ulogu. Književna djela pokazuju mo i domete jezika, pružaju uzor i ideje za jezi ku produkciju i podstki u emocionalni, intelektualni, socijalni i moralni razvoj pojedinca. Kroz nastavu književnosti u enici upoznaju umjetni ke tekstove, uklju uju se u kulturne, eti ke, duhovne i druge funkcije umjetnosti rije i, kao jedne od najuniverzalnijih civilizacijskih tekovina.

Izu avanje bosanskog jezika osposobljava u enike za samoobrazovanje, razvijanje stvarla ke mašte i podsticanje za samostalan rad.

## **CILJEVI**

**Cilj** nastave maternjeg jezika jeste dalji razvoj jezi kih i komunikativnih kompetencija proširivanjem znanja o jeziku, književnosti i kulturi, kao i podsticanje upotrebe ste enih znanja i umenja za razvijanje individualnih potencijala, li nog izraza i socijalnih sposobnosti.

## **OPŠTI CILJEVI**

- u enik razvija jezi ke sposobnosti da komunicira u naj eš im formama diskursa društvene zajednice u kojoj se odre eni jezik govori;
- u enik sti e pozitivno mišljenje o ulozi i zna aju bosanskog jezika kao njegovog maternjeg jezika, ali i saznaće da se na Kosovu govore i drugi jezici;
- u enik podstti e razvoj mišljenja i ovladava sopstvenim misaonim procesima;
- u enik stvara kriti ki stav prema stvarnosti;
- u enik bogati maštu i razvija kreativnost li nog izraza;
- u enik razvija svijest o sopstvenoj kulturi i tradiciji, kao i o postojanju drugih kultura prema kojima izražava toleranciju i poštovanje.

## **POSEBNI CILJEVI**

- u enik koristi receptivne jezi ke vještine (slušanje, itanje) u razli itim komunikativnim situacijama;
- u enik koristi vještine jezi ke produkcije (govorenje, pisanje) u razli itim komunikativnim situacijama;
- u enik uo ava, interpretira i produbljuje umjetni ke tekstove;
- u enik sti e osnovne jezi ke pojmove kroz re enicu koju raš laniuje i razvijaja mogu nost logi kog mišljenja;

- u enik ita i razumije tekstove iz nacionalne i opšte književnosti i kulturne baštine;
- u enik prepoznae vrijednosti književnih djela i razvija sopstveni itala ki ukus;
- u enik posjeduje funkcionalna znanja o jeziku, jezi koj strukturi, funkcijama i normi;
- u enik piše neliterarne, poluliterarne i literarne tekstove;
- u enik razvija sposobnost gledanja, razumijevanja i vrednovanja drame;
- u enik se upoznaje sa osnovnim pojmovima iz filmske umjetnosti;
- u enik prati i koristi medijske tekstove koji odgovaraju njegovom uzrastu;
- u enik tuma i medijske stavove i zauzima stav o njima.

## **PLANIRANI SADRŽAJI**

### **Struktura programskih sadržaja**

<b>Kategorije</b>	<b>Broj asova</b>	<b>%</b>
JEZIK	65	35.20
KNJIŽEVNOST	65	35.20
KULTURA IZRAŽAVANJA	45	24.30
MEDIJSKA KULTURA	10	5.30
<b>Svega</b>		<b>100</b>

#### 1. JEZIK (oko 65 asova)

##### **1.1. U enici sti u osnovne jezi ke pojmove (prije svega kroz njihovu upotrebu)**

- 1.1.1. Analizom re enice na obra enim tekstovima u enici šire znanja o:
- glagolskom i imenskom predikatu;
  - složenom predikatu;

- re enici bez predikata;
- službi li nih i bezli nih glagolskih oblika (li ni vrše, a bezli ni ne vrše **službu predikata**);
- slaganju subjekta sa predikatom.

1.1.2. U enici sti u nova znanja o:

- složenoj re enici;
- vezivanju prostih re enica u složene re enice sa veznicima i bez veznika;
- zavisnom i nezavisnom odnosu me u re enicama;
- vrstama nezavisnih re enica : sastavne, rastavne, zaklju ne, isklju ne i suprotne.

1.1.3. U enici, tako e, sti u nova znanja o:

- zavisnim re enicama i o vrstama zavisnih re enica;
- subjektu i subjekatskim re enicama;
- prediktu i predikatskim re enicama;
- objektu i objekatskim re enicama;
- atributu i atributskim re enicama;
- priloškoj (adverbijalnoj) odredbi vremena - vremenskim re enicama);
- priloškoj odredbi mjesta – mjesnim re enicama;
- priloškoj odredbi na ina – na inskim re enicama;
- priloškoj odredbi namjere – namjernim re enicama;
- priloškoj odredbi uzroka – uzro nim re enicama;
- priloškoj odredbi pogodbe – pogodbenim re enicama;
- priloškoj odredbi dopuštanja – dopusne re enice;
- odnosnim re enicama;
- umetnutim re enicama.

(*Prilikom obrade zavisnih re enica uvijek i i od preoblike proširene re enice u složenu*).

1.1.4. U enici upoznaju akcenat (naglasak) i vježbaju pravilno akcentovanje u savremenom bosanskom jeziku, a posebno:

- vrste akcenta;
- mjesto naglaska u rije i;
- kvantitet sloga;
- akcenatske (naglasne) cjeline;
- enklitike i proklitike.

## **1.2 Vježbaju teža mesta u pravopisu, na primjer:**

- pisanje nadimaka uz vlastito ime;
- pisanje vlastitih imena sa opštim značajem (Drina, drina);
- pisanje titula živih poglavara (Predsjednik, Car, Kralj);
- pisanje naziva građevina (Plava džamija, Stari most);
- pisanje naziva naselja (Baždarana, Ortakol, Tusus);
- upotreba zareza u složenoj rečenici (posebno apostrofirati metnute rečenice i rečenice u inverziji; prethodno obnoviti upotrebu zareza pri nabranjanju, odvajanjem s obje strane apozicije i vokativa, kao i umetnute riječi i grupu riječi i);
- pravopisni znaci: dvije ta ke, ta ka zarez, tri ta ke, crta, crtica, apostrof, zagrada.

## **1.3 Učenici upoznaju ulogu i značaj bosanskog jezika i njegovo jezikovno okruženje**

1.3.1. Učenici upoznaju pisma bosanskog jezika kroz historiju:

- glagoljicu, irilicu, bosansku, arebicu i latinicu.

*U toku školske godine obavezno uraditi dva zadatka objektivnog tipa iz gramatike i dva pravopisna diktata.*

## 2. KNJIŽEVNOST (oko 65 asova)

### **2.1. Učenici razvijaju sposobnost čitanja, razumijevanja i vrednovanja umjetničkih tekstova**

*Prijedlog tekstova za ostvarenje ciljeva:*

Safvet-beg Bašagi *Sjaj mjesec je*  
Danilo Kiš *Prije ope urkama*  
Mak Dizdar *Zapis o zemlji*  
Dobriša Cesarić *Balada iz predgrađa*  
Alija Isaković *Niko i ništa*  
Lirska narodna pjesma *Ljubavni rastanak*  
Tin Ujević *Dažd*  
Narodna epска pjesma *Budalina Tale*  
Meša Selimović *Skeleđija*  
Balada *Hasanaginica*

Goranska balada *Jusuf i Džemilja*  
Skender Kulenović *Nad mrtvom majkom svojom*  
amil Sijarić *Koza*  
Anton Pavlović *ehov Vanjka*  
Hamid Isljamić *Lopov i*  
Narodna balada *Smrt Omera i Mejrije*  
Gi de Mopasan *Simonov otac*  
Viljem Šekspir *Romeo i Julija* (odломак)  
Jaroslav Hašek *Jedna pseća ljubavna priča*  
Zija Dizdarević *Prosanjane jeseni*  
Hamzo Humo *Zvuci u srcu*  
Vesna Parun *Ponoć na ogrlica*  
Ilija Ladin *Riječ slavuјa*  
Miško Kranjec *Stara jabuka*  
Taha Husein *Knjiga dâna*  
Volt Vitmen *Otvori u ti vrata*  
Narodna pripovijetka *ovjek i žena*  
Vejsel Hamza *Majka*  
Azir Kuljić *i Džehenem godine* (odломak)  
Avdija Avdić *Nostalgija*  
Molier *Uobraženi bolesnik*

## **2.2. Učenici usvajaju i interpretiraju umjetničke tekstove**

### **2.2.1. Književni rodovi i vrste**

#### **2.2.2. Lirsko djelo**

- učenici se upoznaju sa strukturom lirske pjesme;
- uočavaju temu, motive, ideju i osjećanja u lirskoj pjesmi;
- određuju poentu pjesme;
- određuju ritam i ritmičke elemente stiha, posebno ostvarivanje ritma zavisno od reda riječi;
- upoznaju osobine pjesničkog jezika (slikovitost, emocionalnost, refleksivnost)
- razlikuju stilski izražajna sredstva: metaforu, alegoriju, asonancu i aliteraciju;
- upoznaju vrste lirskih pjesama: ljubavna, socijalna, idilična, opisna, rodoljubiva;

*Prilikom analize pjesama učenici uočavaju književno-teorijske pojmove i iz prethodnih razreda.*

#### **2.2.3. Epsko djelo**

- u enici određuju fabulu epskog djela (jednostavnu i složenu);
- razlikuju glavne i sporedne trenutke radnje, hronološki i retrospektivni red kazivanja, oblike kazivanja (pričovijedanje, dijalazi, monolozi, opisi);
- shvataju ulogu opisa i epizoda u zaustavljanju radnje;
- vrše analizu poretna, karakterizaciju likova, kao i ulogu unutrašnjeg monologa u karakterizaciji lika;
- upoznaju pojam karikiranog lika;
- upoznaju i analiziraju sljedeće vrste epskog djela: pričevjetka, novela, socijalni i historijski roman, putopis;
- razlikuju fantastično, humoristično, ironično i satirično u epskom djelu.

#### **2.2.4. Dramsko djelo**

- u enici saznaju glavne faze u razvoju dramske radnje;
- upoznaju kompoziciju drame;
- upoznaju i analiziraju sljedeće dramske vrste: komedija, tragedija, drama u užem smislu;
- razlikuju komično, ironično i satirično u dramskom djelu.

### **2.3. Lektira**

Hamza Humo *Pjesme*

Sent Egziperi *Mali princ*

Ivan Cankar *Crtice iz moje mladosti*

Aleksa Šantić *Pjesme* (izbor)

Alfons Dode *Pisma iz moga mlina*

Miftar Adžemi *Kažuanje* (izbor iz narodne proze Župe)

Iz arapske književnosti *Iz hiljadu i jedne noći* (izbor)

Džems Fenimor Kuper *Posljednji Mohikanac*

Alija Hasagi Dubočanin *Laarski put*

Ivo Andrić *Aska i vuk, Most na Žepi*

Alija Isaković *Hasanaginica*

Evlija Čelebić *Putopis*

*Obraditi osam djela u toku školske godine. U enicima preporučiti da i ostala djela samostalno provjeraju.*

### 3. KULTURA IZRAŽAVANJA (oko 45 asova)

*Jezi ka percepција*

#### **3.1. Slušanje**

- razvijanje kulture slušanja;
- slušanje književno-umjetnih, informativnih i novinskih tekstova.

#### **3.2. itanje**

- intonacija umjetni kog i neumjetni kog teksta;
- logi ki i afektivni naglasak;
- pauza, visina, ja ina, brzina, boja glasa;
- vježbe u izražajnom itanju, naglašavanje emocija;
- ostvarivanje intonacije kroz izjavne, upitne, uzvi ne re enice;
- intonacija nabrjanja, umetnutih rije i i re enica.

*Jezi ka produkcija*

#### **3.3. Govor**

- privatni i službeni razgovor;
- telefonski razgovor (kultura obra anja, kultura govora, dužina razgovora, dozvoljeno vrijeme telefonskih poziva);
- pri anje doga aja ili doživljaja prema planu (uvod, po etak radnje, zaplet, vrhunac, rasplet);
- uloga dijaloga u pokretanju radnje.

#### **3.4. Pisanje**

- pravljenje plana opisa (kao uzorke koristiti opise likova iz odre enih književnih tekstova);
- enterijer - opis zatvorenih prostora (npr. opis u ionice, fiskulturne sale, muzeja, galerije i bi a u enterijeru);
- eksterijer – opis statih i dinami nih pojava na otvorenom prostoru (npr. moja ulica u ranim zimskim satima, na ulici, na koncertu, fudbalskoj utakmici, na pijaci);
- uo avanje karakteristi nih pojedinosti, komi ne situacije nezgode (poledica, vjetar, sparina);
- izvještavanje – izvještaj sa raznih manifestacija iz školskog, kulturnog, zabavnog, sportskog doga anja, kao i zna ajnih manifestacija u gradu;

- pisanje poslovnih pisama (me uškolsko dopisivanje, pisanje pisama raznim organizacijama).

*U toku školske godine uraditi šest pismenih vježbi i analizirati ih na asu.*

*U toku školske godine uraditi etiri školska pismena zadatka (jedan as za izradu i dva asa za ispravak zadatka).*

#### 4. MEDIJSKA KULTURA (oko 10 asova)

##### **4.1. Film**

- prostor u filmu;
- vrijeme u filmu (Lumijer);
- vrste filmova.

##### **4.2. Pozorište**

- šta se dešava na pozornici i iza nje;
- glumac, gluma, uloga;
- kostimi, scena muzika.

##### **4.3. Televizija**

- zabavne, nastavne, naučno-popularne emisije;
- školska televizija;
- televizijske dane ije serije.

##### **4.4. Štampa**

- vrste novina (sedmične, dnevne);
- asopisi (revije i stručni asopisi);
- stripovi (tematika).

##### **4.5. Biblioteka**

- upotreba abecednog kataloga;
- posjeta gradskoj biblioteci;
- razgovor sa bibliotekarom.

## O EKIVANI REZULTATI

<b>Jezi ke</b>	<b>aktivnosti</b>	<b>Po završetku VIII razreda u enik:</b>
<b>Jezi ka recepција</b>	Slušanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prati i razumije tekstove različitih vrsta (izlaganja, saopštenja, obavještenja, književne tekstove) na standardnom jeziku, prikupljaju i informacije i bogate i rječnik;</li> <li>• razlikuje standardni jezik od nestandardnih varijeteta;</li> <li>• prepoznaje i razumije implicitno u govoru;</li> </ul>
	itanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ita razlike vrste tekstova u različite svrhe (priključivanje informacija, bogačenje znanja i rječnika, razvijanje iskustva i maštete) koriste i odgovarajuće strategije itanja;</li> <li>• koristi podatke iz teksta u procesu zaključivanja;</li> <li>• ita i razumije nelinearne elemente teksta (ilustracija, legenda, tabela, dijagram, fusnota);</li> <li>• otkriva značenja nepoznatih riječi na osnovu konteksta i/ili pomoći rječnika;</li> </ul>
<b>Jezi ka produkција</b>	Govor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jasno izražava misli, ideje, osjećanja, stavove i maštu, koriste i strategije za organizaciju govora i prilagođavajući jezici izraz temi i komunikativnoj situaciji;</li> <li>• koristi različite forme usmenog diskursa – deskripcija, naracija;</li> <li>• napamet govori krajne tekstove (recituje, govori po ulogama);</li> </ul>

	Pisanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• umije jasno i koherentno da izrazi misli, ideje, osjećanja, stavove i maštu, koriste i različite strategije pisanja;</li> <li>• piše tekstove različitih formi i namjena, poštujući pravopis;</li> <li>• oslanja se na različite izvore informacija, kao i na sopstvena znanja i iskustva prilikom pisanja;</li> <li>• navodi/citira izvore informacija;</li> <li>• pregleda i rediguje sopstveni tekst;</li> <li>• koristi nelinearne elemente teksta (npr. ilustracija, tabela, jednostavan dijagram) da bi tekst učinio jasnijim za čitaoca;</li> </ul>
<b>Interakcija</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• umije da zapone, podrži, vodi i okonča razgovor držeći se teme i koristeći jezika sredstva primjerena komunikativnoj situaciji;</li> <li>• uvažava sagovornika, prepoznaje, razumije i poštuje specifičnosti drugog i drugih;</li> <li>• daje svoj doprinos u diskusiji iznoseći relevantne argumente;</li> <li>• koristi različite forme pisane komunikacije;</li> </ul>
<b>Medijacija</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• preporučava, sažima i rezimira sadržaj interakcije/teksta;</li> <li>• izdvaja ključne riječi iz teksta;</li> </ul>
<b>Interpretacija/ interakcija sa tekstrom</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• razumije i može da objasni kako se razvijaju radnja, kompozicija i motivi;</li> <li>• razumije figurativnu upotrebu jezika u književnom i neknjiževnom tekstu;</li> <li>• razumije i može da objasni razliku između autora i lika, pjesnika i lirskog subjekta;</li> <li>• prepoznaje različite uglove gledanja, mišljenja i stavove u tekstu;</li> <li>• zauzima stav o tekstu i obrazlaže ga pozivajući se na sam tekst, kao i na druga iskustva i znanja;</li> </ul>

<b>Znanja o jeziku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prepoznaje i razlikuje vrste riječi;</li> <li>• prepoznaje i razlikuje tipove rečenice ne konstituente;</li> <li>• poznaje tipove morfološke paradigme (flektivne i derivacione);</li> <li>• posjeduje aktivan i pasivan rječnik koji odgovara njegovom uzrastu;</li> <li>• prepoznaje i razlikuje nezavisni i zavisni odnos u rečenici;</li> <li>• prepoznaje i razlikuje vrste nezavisnih i zavisnih rečenica;</li> <li>• zna ulogu i značaj akcenta (naglaska);</li> <li>• pronalazi i ispravlja pravopisne greške u tekstu (pisanje rečice ne, pisanje suglasnika h i j, pravilna upotreba zareza u nezavisnim i zavisnim rečenicama – inverziji i umetnutim rečenicama);</li> </ul>
<b>Znanja o književnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• razlikuje tri osnovna književna roda (lirika, epika, drama);</li> <li>• razlikuje književni rod od književne vrste;</li> <li>• razlikuje osnovne epske vrste (roman, pripovijetka, basna, bajka, epska pjesma), lirske vrste (opisna, misaona, ljubavna, rodoljubiva pjesma, itd.), neke dramske vrste (komedija, drama za djecu, radio-drama, itd.);</li> <li>• razlikuje narodnu (usmenu) i autorsku (pisani) književnost;</li> <li>• prepoznaje najčešća stilska sredstva;</li> </ul>
<b>Medijska pismenost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• selektivno koristi medije za informisanje, obrazovanje i zabavu;</li> <li>• izražava i obrazlaže stav o medijskim sadržajima iz domena svog interesovanja;</li> <li>• izražava stavove, ideje, sopstvena iskustva i maštu kroz grupno i samostalno oblikovanje jednostavnijih medijskih tekstova;</li> <li>• razlikuje dokumentarni od igranog filma;</li> <li>• prepoznaje osnovna izražajna sredstva filmske i pozorišne umjetnosti.</li> </ul>

## METODOLOŠKA UPUTSTVA

Nastava bosanskog jezika i književnosti može se uspješno realizovati upotrebom (primjenom) više nastavnih metoda u procesu obrazovanja. Radna praksa je pokazala da su dobri rezultati i dostignu a postizani primjenom razli itih nastavnih metoda, gdje svaka ima svoju specifi nu funkciju i kreativnu vrijednost.

Tokom nastavnog procesa u enicima treba prezentirati one sadržajne jezi ko-literarne vrijednosti koje e im biti potrebne za dalje nivoe školovanja, za sticanje opšte kulture i znanja u životu.

Kao posebna metodološka aktivnost nastavnika je da u enike moti više da sami rasu uju i donose zaklju ke pri obradi nastavnih jedinica u kontekstu širih programskih sadržaja.

Nastavnik treba da upozna i uvažava pedagoško-psihološke sposobnosti u enika i da u radnom procesu upotrebljava odgovaraju e didakti ko-metodi ke principe. Osobito je zna ajna **didakti ka formula** da je **u enik uvijek u centru obrazovno-radne kreacije**, koju nastavnici i ostali pedagoški radnici uspostavljaju primjenjuju i afirmisane metodološke standarde. Tok jezi ko-literarne didakti ke komunikacije treba da ima metodi ki smjer: **nastavnik – tekst – u enik ili u enik – tekst – nastavnik**. U metodi ko-kreativnom kontekstu je i individualna komunikacija: **u enik – tekst**. Tako e je produktivna i posredna i neposredna komunikacija: **izvor, prenosilac, kanal, primalac – cilj**.

Sem opštih metoda, savremena nastava jezika i književnosti ima i svoje posebne metode. Od mnogih metoda koje se mogu primjenjivati u nastavi bosanskog jezika i književnosti, primjenljive su sljede e:

- **metoda itanja i rada na tekstu (tekst metoda);**
- **metoda razgovora (dijaloška);**
- **metoda izlaganja i objašnjavanja (monološka);**

- **metoda prakti nog rada** (metoda nau nog istraživanja: oblast jezika // *dijalektologija, prozodijskih osobina lokalnih govora, sakupljanje raznih oblika usmene književnosti, rad na sredstvima medijske tehnologije – spiker, reporter, urednik, lektor, koreograf, glumac, recitator, organizator kulturnih sve anosti*);

- **metoda interaktivnog u enja** (simultani kompjuterski CD-programi, internet, auditivna i vizuelna tehnologija, film, pozorište);

- **metoda individualnog rada u enika** (u enje, istraživanje, prezentiranje individualne poetsko-jezi ke kreacije);

- **metoda rada u grupama** (u enje, timsko istraživanje, timsko prezentiranje istraživa kih rezultata, kultura diskusije i dijaloga);
- **kombinovana metoda** (itanje teksta, razgovor o tekstu, objašnjenje i pokazivanje).

Resurs nastavnih metoda u savremenim pedagoško-obrazovnim standardima pruža mogu nosti za širi izbor i primjenu novijih i savremenijih metodoloških varijanata. U realizaciji operativnih sadržaja, nastavnik e primjenjivati najproduktivnije metode kojima se stvaraju uslovi za postizanje dostignu a najvišeg stepena.

### **Oblici (forme) rada**

Sem ovdje izloženih metoda, u nastavi bosanskog jezika i književnosti mogu se primjenjivati i razni oblici rada, kao što su:

- **individualni rad u enika** (formiranje navika za samostalni rad);
- **rad u grupama** (timski rad) i saradnja me u grupama (rad na široj temi ili književno-jezi kom projektu);
- **rad u parovima i saradnja me u parovima (tandem rad);**
- **rad sa svim u enicima** (itanje, slušanje, govor, pisanje);
- **diferencirani rad** (dopunski i dodatni);
- **specijalni rad sa u enicima posebnih potreba** (manja ošte enja vida, sluha, manje govorne smetnje);
- **medijske forme rada** (TV i radio spiker, konferansije, foto-reporter, izvještava -dopisnik, sportski izvješta , telefonski razgovor, itanje internet-tekstova);
- **u enje putem raznih igara** (kviz, recitali kao kolektivne igre, vještine glume kroz igru, imitacije i komi ne scenske sekvence, u enje na izletima – skupljanje bionimske leksike, sportske igre).

Svaka didakti ka inovacija i inicijativa u nastavnom procesu su korisne, osvježavaju e i privlačne za u enike, koje nastavnik treba da upuje na kontinuitet i aktivnosti u u ionici, školi i van škole – **da itaju, zapisuju, prikupljaju i sistematizuju leksiku, da opažaju i upoznaju sredinu u kojoj žive, da misle na nezavisan na in i da argumentovano afirmišu svoja mišljenja.**

Poznati **didakti ki principi** moraju biti cilj svakog oblika nastavne prakse i postizanja dostignu a predvi enih ovim Planom i programom.

## **Radna i nastavna sredstva**

Sem tradicionalnih nastavnih izvora (udžbenici iz oblasti jezika i književnosti, djela pisaca koja se obra uju ili njihovi fragmenti), u nastavi na bosanskom jeziku i književnosti, za uspješnu realizaciju programskih sadržaja, kao nastavno sredstvo primjenjuje se i druga odgovaraju a literatura (esiji, recenzije, bibliografski podaci, razni tipovi rje nika, antologije, razni književno-jezi ki asopisi, i dr.).

U enike treba navikavati da se služe odgovaraju im knjigama i literaturom u školskim bibliotekama i itaonicama, kao i u onim vanškolskim, gdje su im na raspolaganju razna literarno-jezi ka sredstva.

Kompjuteri, komunikatori (direktna veza **u enik – ure aj**), specijalni elektronski komunikativni ure aji, elektronske u ionice, invativna kombinacija grafskopa i respondera, kao i sva druga (savremena) sredstva, kojima škola raspolaže, mogu se koristiti u nastavi bosanskog jezika i književnosti.

U okviru nastave bosanskog jezika i književnosti potrebno je formirati odgovaraju e nau no-literarne sekcije, kao što su: nau no-istraživa ka (oblast jezika, oblast usmene književnosti i drugih oblika književno-jezi kog folklora), literarna, dramska, recitatorska, novinarska, i sl.). Rad u ovim sekcijama u enicima pruža mogu nost da se koriste odgovaraju im sredstvima i da produbljuju i proširuju svoja znanja i vještine koje žele da ostvaruju u daljem životu (bavljenje glumom, režijom, žurnalistikom, medijskom komunikacijom, nau no-istraživa kim radom, pjesništvom, prevodilaštvom, menadžmentom u oblasti kulture, filmskom kulturom i tehnologijom).

Lektira, kao nastavno sredstvo, može se realizovati i proširivati na vannastavnom nivou, u okviru literarno-jezi kih i nau no-istraživa kih sekcija relevantnih za kvalitetno i kompletno izu avanje jezika i književnosti. Knjiga, kao lektira i pomo na literatura, primarno je nastavno sredstvo.

Preporu uje se da nastavnik upotrebljava više dinami kih sredstava koja omogu avaju razumijevanje i usvajanje nastavnih sadržaja.

## **Orijentacija za samostalni rad**

Kroz sve oblike nastave u enike treba usmjeravati i osposobljavati za samostalan rad, koji se može odvijati u svim formama izvo enja nastave jezika i književnosti, primjenom razli itih nastavnih metoda i upotrebotem relevantnih nastavnih sredstava.

Samostalni rad u enika može se izvoditi u grupama, u parovima i individualno. Nastavnik je upotrijebiti onaj oblik koji je najproduktivniji u realizaciji određene nastavne jedinice. Razvijanje stalnih navika za temeljiti samostalan rad jedan je od glavnih ciljeva obrazovno-vaspitnog procesa nastave bosanskog jezika i književnosti – za profesionalnu orientaciju u enika, za razvijanje njihove imaginacije i radne kreativnosti, za razvijanje sposobnosti za planiranje i organizaciju rada, za uspješno rješavanje radnih zadataka, za razvijanje etičkih vrijednosti za samovrednovanje, kao i za sticanje kreativne radne sociokulture i postizanje dostignuća a najvišeg stepena usvojenosti.

Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, u okvirima realizacije nastavnih sadržaja, spontano i sukcesivno ostvaruje dinamičke standarde za samostalan rad u enika.

Usmjeravanje u enika za samostalan rad doprinosi razvoju svestrane u enikove linosti.

## **VREDNOVANJE REZULTATA**

### **Ciljevi vrednovanja**

Vrednovanje napredovanja u enika u sticanju znanja važan je dio nastave bosanskog jezika i književnosti. Vrednovanje stepena uspjeha u enika podstavlja njihovu kreativnost u procesu obrazovanja i afirmiše njihove etičke inicijative.

Pravilno vrednovanje uspjeha u enika u funkciji je dobre nastave i afirmacije demokratskih principa. Ono ima za cilj da kod učenika razvija smisao i volju za samoradnju i napredovanje, za proširivanje znanja i sticanje trajnih radnih navika u daljem procesu obrazovanja.

Tako je, cilj vrednovanja je u funkciji nastavnikovih saznanja o stepenu uspjeha u enika (koliko su u enici razumjeli i usvojili nastavne sadržaje, koliko su osposobljeni da u praksi primjenjuju stećena znanja, do kojeg stepena su formirali kritičko-kreativno mišljenje i misaone sposobnosti).

Cilj vrednovanja je i dijagnostifikacija stepena napredovanja u enika, preporuka nastavnicima da pravilno planiraju programske sadržaje, motivisanost u enika za kreativnu strategiju učenja i postizanje standarda dostignuća a.

## **Vrste vrednovanja**

**Test u enikovih sposobnosti – na po etku školske godine;**

**Klasifikaciono vrednovanje** (putem upitnika, kontrolnih listi a, dosjea, pisanih izvještaja i drugih instrumenata vrednovanja);

**Dijagnosti ko vrednovanje** – identifikacija poteško a sa kojima se suo avaju u enici i nastavnikovo posredovanje u njihovom prevazi-laženju;

**Vrednovanje (test) na bazi kriterijuma i ciljeva;**

**Spoljašnje vrednovanje** – identifikacija pozitivnih i (ili) negativnih strana u enika, vrednovanje ste enog znanja i napredovanja u enika;

**Formalno vrednovanje** – omogu ava u enicima da sami identifi-kuju svoje pozitivne i negativne strane, kao i da se angažuju u poprav-ljanju eventualnih negativnih strana;

**Vrednovanje pismenosti u enika** – na bazi pisanih i doma ih zadataka;

**Vrednovanje usmeno-književne recepcije – slušanje, itanje;**

**Prakti no vrednovanje** – na primjeru prakti nog rada, realizacije projekta, istraživanja na terenu;

**Vrednovanje medijske informisanosti i stru nosti recepcije informacija** i sadržaja medijske kulture.

## **Kriteriji vrednovanja**

U toku vrednovanja nastavnik treba da ima u vidu sadržaje programa i dostignu a predvi ena programom.

Za pravino i uspješno vrednovanje u eni kih dostignu a potrebni su stru nost nastavnika, radna inicijativa, eti nost, instrumenti vrednovanja.

Osnovni elementi vrednovanja su:

- stepen shvatanja nastavnih sadržaja od strane u enika;
- stepen posjedovanja radnih vještina u enika tokom edukativnog procesa;
- stepen socijalne i eti ke kulture u enika;
- stepen razvijenosti u enikovih sposobnosti;
- interesovanje u enika za sticanje znanja i za njihovo proširivanje;
- interesovanje u enika za samostalan rad;
- fleksibilno pra enje relevantne literature;
- ispoljavanje nau nosti i literarno-jezi ke kreacije;

- individualna radna kultura u enika;
- stepen usvojenosti nastavnih sadržaja.

U enikova li nost i njegovo znanje uvijek su **u centru ciljeva** obrazovnih (edukativnih) dostignu a.

Ono što u enik ne može da savlada ili ne razumije, nastavnik treba da mu pomogne i da mu omogu i da probleme, koji eventualno mogu da nastanu, samoinicijativno rješava.

### **Instrumenti vrednovanja**

Pri svakom vrednovanju, nastavnici i škola koriste se razli itim sredstvima i instrumentima vrednovanja. Za pravilno i uspješno vrednovanje nastavnici treba da izaberu i primjenjuju odgovaraju e instrumente i sredstva mjerjenja, kao što su:

- kontinuirano posmatranje (pratjenje) rada u enika;
- forme pismenog i usmenog izražavanja u enika;
- samovrednovanje u enika na primjerima (ili projektima) samostalnog rada;
- upitnici i kontrolni listi i;
- radni dosije o stepenima usvojenosti nastavnih sadržaja;
- testovi dostignu a na bazi alternativnih pitanja i odgovora (odgovori sa više alternacija);
- finalni instrument na kraju nastavnog procesa kojim se utvr uju standardi i kriteriji stepena dostignu a.

### **Stepeni usvojenosti nastavnih sadržaja**

Na kraju nastavnog procesa (školske godine), dostignu a svakog u enika treba da budu vrednovana (izmjerena) utvr enim stepenom usvojenosti nastavnih sadržaja, i to:

- **odličan** (stepen najviše usvojenosti – 90%);
- **vrlo dobar** (stepen više usvojenosti – 80%);
- **dobar** (stepen srednje usvojenosti – 60%);
- **dovoljan** (stepen dovoljne usvojenosti – 40%);
- **nedovoljan** (stepen nedovoljne usvojenosti).

## **Oblici testiranja**

Za svoja dostignu a u nastavnom procesu (za svoj uspjeh – znanje) u enik treba da dobije realnu ocjenu – da bude svestrano ocijenjen. Nastavnik treba da objektivno verifikuje u enikovo znanje, primjenjuju i sve oblike vrednovanja (ocjenjivanja), a u ovom kontekstu i odgovaraju e oblike testova, kao što su:

- testovi sa alternativnim odgovorima;
- testovi sa kombinacijama (alternativna pitanja i odgovori);
- testovi sa više alternativa;
- testovi sa kratkim odgovorima i dopunama;
- testovi tipa **kay words** (odre ivanje klju nih rije i teksta);
- testovi tipa **summary** (pisanje sažetka nekog teksta ili djela).

## **ME UPREDMETNI I ME UPROGRAMSKI PRISTUPI**

Nastavni sadržaji predmeta Bosanski jezik i književnost za VIII razred, kao u prethodnim razredima, povezuje se sa programskim sadržajima drugih predmeta, prvenstveno sa onima koji su mu srođni po tematiki i ciljevima (vrste umjetnosti, društvene nauke, oblici medijske kulture i informatike, kao i sve druge nau ne oblasti kojima je jezik izražajno sredstvo).

Ova korelacija je od osobitog zna aja za aspekt produbljivanja i proširivanja u eni kih znanja sticanih na asovima jezika i književnosti i vannastavnim procesima tokom života. Osobito su ove korelacije zna ajne za usavršavanje **vještina i tipova itanja i govorenja** (izražajno itanje, itanje umjetni kih tekstova, vidovi govora i govorni tempo), zatim za **afirmaciju kulture pisanja i slušanja**, kao i za druge oblike pisane, gorovne i tehnološke (informati ke) komunikacije.

**Me upredmetne i me upogramske veze** mogu biti uspostavljene izme u nastavnih sadržaja predmeta Bosanski jezik i književnost i nastavnih sadržaja sljede ih predmeta:

- **Historija** (sadržaji o jeziku – njegovom porijeklu i rasprostranjenosti, historijsko-dijalektološke mape, gorovne izoglose i aree, pojava književnih pravaca stilisti ko-strukturalnih metoda u kontekstu društveno-historijskih zbivanja, slike i tematika društvenih odnosa u umjetni kom djelu, histori nost likova, **književnost kao umjetni ka historija društva**);

- **Geografija** (geografsko-dijalektološke karte, izoglose u kontekstu geografske mape, društvena sredina u umjetni kom djelu i geografski prostor, geografska regija kao objekat u književnom djelu);
- **Umjetnost** (slikarstvo, vajarstvo, muzika – odnosi izme u umjetni kog stvaranja sredstvima jezika, boje, zvuka, gra evinskog materijala, alternativna umjetni ka sredstva izražavanja, pojava i sinkreti nost umjetni kih pravaca, analoške komponente u društveno-historijskim slikama umjetni kih djela, umjetni ka terminologija u pristupu i analizi svakog umjetni kog djela, funkcije umjetni kih djela);
- **Ostali predmeti** (korelativni odnosi mogu i su i sa ostalim predmetima i njihovim nastavnim sadržajima – u realizaciji i primjeni jezi kih normi i pravopisa, u semiotici jezi kih dinstinkcija, u kulturi **itanja, govorenja, pisanja i slušanja**);
- **Korelativni odnosi** se uspostavljaju izme u jezika i književnosti i sredstava medijske kulture (televizija, radio, internet, pozorište, film, medijska periodika);
- **Nastavnici jezika i književnosti** i nastavnici drugih predmeta treba da uspostavljaju korelaciju me u nastavnim sadržajima koji su predvi eni operativnim ciljevima, kao i sve druge oblike me uprogramske saradnje tokom cijele školske godine.

## **IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

Udžbenici i druga uila predvi ena su da bi olakšali proces nastave i uenja. Tradicionalno, udžbenici su smatrani najvažnijim sredstvom za uenje. U praksi udžbenike treba koristiti za:

- pružanje podrške u enicima za vrijednim i ta nim informacijama;
- bu enje radoznalosti i podsticanje motivacije;
- obezbje enje materijala za samostalan rad u enika;
- stimulisanje inicijative u enika i obezbje ivanje “hrane za nove ideje”;
- obezbje enje vježbi i aktivnosti primjene ste enih znanja i vještina;

- pomoći u enicima da stvore predstavu o informacijama i da ih organizuju na sistematski način i
- obezbjeđenje aktivnosti interdisciplinarnog i međukurikularnog karaktera.

U enike treba upotrijevati i na druge izvore znanja. Preporučiti im da iz biblioteke koriste **Pravopis bosanskoga jezika** Senahida Halilovića. Obavezno preporučiti antologiju bošnjačke poezije "Bijel behar" Alije Džogovića, kao i knjige narodnih pjesama i pripovijedaka – **Goranske narodne pesme** Haruna Hasanija, **Goranski narodni pesni i Iz goranske narodne proze** Nazifa Dokljea, **Poanje, Kažuanje** Miftara Adžemija, **Može li biti što bit' ne može** Huseina Bašića i dr. U enicima preporučiti da se pretplate na dječji list "ulistan". One u enike koji imaju pristup internetu upotrijevati na nove izvore znanja iz oblasti bosanskog jezika i književnosti.

## **ENGLISH LANGUAGE**

**3 hours per week, 111 in total**

### **INTRODUCTION**

Learning is a complex process of discovery, collaboration, and inquiry facilitated by language. Composed of interrelated and rule governed symbol systems, language is a social and uniquely human way of representing, exploring, and communicating meaning. Language is an essential tool for forming interpersonal relationship, understanding social situations, extending experiences, and reflecting on thought and action. Language is the principal instrument of thought and the primary basis of all communication.

### **PHILOSOPHY**

The program of English language will emphasize the importance of experiencing language in context. Learners' background knowledge, skills and attitudes will be used as means of developing communicating abilities. As the learners develop communication skills, they also increase their linguistic accuracy and develop language learning strategies.

In the English language program learners will acquire various kinds of knowledge, skills and attitudes about:

- 1.** Interpreting, expressing and negotiating meaning (communication).
- 2.** Sounds, written symbols, vocabulary, structure and discourse (language).
- 3.** Cognitive, socio-cognitive and meta-cognitive process (general language education).
- 4.** Patterns of ideas, behaviours, manifestations, cultural artefacts and symbols (culture).

Acquiring the language incorporates communication skills such as listening, speaking, reading, writing, viewing and showing. Learners develop these communication skills by using knowledge of the language, including grammar, and culture, communication and learning strategies, technology, and content from other subject areas to socialise, to acquire and provide information, to express feelings and opinions. Knowledge of other cultures, connections to other disciplines, comparisons between language and cultures, and community interaction all contribute to and enhance the communicative language learning experience, but the communication skills are the primary focus of language acquisition.

## **AIMS**

Following the long-term aims of the English Language Curriculum, in order to communicate effectively and increase their cultural understanding, in grade eight learners should be enabled to:

- Foster positive attitude and appreciation of the value of language;
- Develop the four language skills;
- Gain self-confidence in interaction with peers, teachers, and other English speakers;
- Develop their language learning skills in order to learn independently;
- Combine the study of English with the study of other subjects;
- Gain pleasure from learning a language spoken by representatives of diverse cultural background.

## THE SCOPE OF GRADE EIGHT ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM

### COMMUNICATION

**Enable learners to further develop and deepen their language skills and use the language with more confidence both with native and non-native speakers of English.**

#### Listening

**General objective:** Enable learners to understand spoken English in a variety of personal and social contexts(opinions, feelings, school and environment)

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Begin to develop strategies for good listening;</li><li>• Listen for understanding the main ideas;</li><li>• Listen for details of a message;</li><li>• Listen to familiar stories told or read and identify elements of a story following direct instruction;</li><li>• Listen and take notes to understand and remember ideas and information;</li><li>• Listen to some TV news;</li><li>• Begin to identify purpose for listening;</li><li>• Listen for understanding the main ideas of an oral presentation following direct instruction;</li><li>• Listen to others and stay on topic in group discussions;</li><li>• Listen to discussions and ask questions to clarify meaning;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Listen and follow instruction;</li><li>• Listen and fill in the gaps/charts</li><li>• Put events in order;</li><li>• Listen to a tape conversation/teacher and answer/tick;</li><li>• Interview;</li><li>• Matching description;</li><li>• Dictation;</li></ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Listen and demonstrate understanding by following directions and instructions;</li><li>• Respond to questions and statements;</li><li>• Understand the main ideas and some details of an oral text in English and respond orally or in writing;</li><li>• Listen and respond to messages spoken in English at a normal or slower than normal speed;</li><li>• Listen and demonstrate understanding of oral presentation, stories, and/or familiar texts by responding to simple questions and statements;</li></ul>

<b>Speaking</b> <b>General objective:</b> Enable learners to speak more fluently in a variety of situations and for different purposes.		
<b>Specific objectives:</b> <b>Learners should be able to:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Describe themselves, classroom, home, friends, an important event (holiday, trip, party);</li> <li>• Deliver brief presentations on familiar topics using appropriate grade level vocabulary with few errors;</li> <li>• Engage in a conversation in English in a limited number of everyday situations;</li> <li>• Retell familiar stories and short conversations by using appropriate gestures, simple words, phrases, expressions, and illustrative objects with modelling and prompting;</li> <li>• Talk about characters and situations in stories, and relate them to personal experience, with some assistance;</li> <li>• Express agreements and/or disagreements(such as in debates) on familiar topics;</li> <li>• Understand and use some key subject-specific vocabulary in classroom discussions;</li> <li>• Begin to use evidence to support opinions;</li> </ul>	<b>Suggested language activities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Role play (interview)</li> <li>• Debate(guided discussion)</li> <li>• Matching activities;</li> <li>• Oral presentation;</li> <li>• Information gaps;</li> <li>• Storytelling;</li> <li>• Guessing games;</li> <li>• Giving opinions;</li> </ul>	<b>Attainment targets</b> <b>Learners can:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speak at an acceptable speed, despite inevitable hesitations and construction or pronunciation errors;</li> <li>• Use simple sentences and phrases to tell stories, recount events, provide directions or instructions, and give opinions;</li> <li>• Respond to questions from teachers and peers;</li> <li>• Participate in conversations on familiar topics in some social situations;</li> <li>• Compensate for communication difficulties (for e.g., with gestures)</li> <li>• Present information to their peers in a fairly organised form;</li> </ul>

<p><b>Reading</b></p> <p><b>General objective:</b> Enable learners to read and understand a variety of written texts in order to increase their independence and fluency.</p>		
<p><b>Specific objectives:</b></p> <p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Read a variety of short written texts (e.g. stories, poems, biographies) for different purposes;</li> <li>• Read and express fairly clear responses to written texts, relating the ideas in them (thoughts, feelings, experiences) to their own knowledge and experience;</li> <li>• Read(skim) text with familiar vocabulary or content to get a general idea of the topic;</li> <li>• Read(scan) text with familiar vocabulary or content for specific information;</li> <li>• Increase awareness related to reading strategies in order to understand a piece of writing (e.g., look at the cover, title, pictures, scan the table of contents/ ask questions)</li> <li>• Begin to identify and interpret some elements of fiction and non-fiction (e.g., plot, main ideas, characters and setting);</li> <li>• Read independently (e.g. emails, short articles/stories), using a variety of reading strategies;</li> <li>• Use age-appropriate mono and bilingual dictionaries, to determine the meaning of</li> </ul>	<p><b>Suggested language activities</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Read and retell;</li> <li>• Jigsaw reading;</li> <li>• Matching activities (headings, key words etc);</li> <li>• Scanning (for specific information);</li> <li>• Skimming (for a gist);</li> <li>• Preview pictures;</li> <li>• Do it yourself questions;</li> <li>• Read the clues and write words/sentences;</li> <li>• Do the crossword;</li> <li>• Label the paragraphs;</li> <li>• WH-questions;</li> </ul>	<p><b>Attainment targets</b></p> <p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identify a purpose for reading;</li> <li>• Recall and retell important information from the text containing familiar vocabulary;</li> <li>• Read familiar texts at a normal speed with few errors;</li> <li>• Relate reading to personal experience;</li> <li>• Reared to clarify meaning;</li> <li>• Make connections between previous experiences and reading materials;</li> <li>• Read for pleasure, with teacher guidance/support;</li> </ul>

<p>unknown words;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interact with text before, during, and after reading to formulate questions that a text might answer with frequent instructional support (e.g., What will happen in this story?, Who might this be?, Where do you think this happens?)</li> <li>• Understand main ideas from instructions and signs in environment - such as advertisements, posters, transport schedules, signs, invitations;</li> </ul>		
--	--	--

### Writing

**General objective:** Enable learners to write with increasing effectiveness for a variety of audiences and purposes.

Specific objectives:	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use capitalisation, punctuation and underlining appropriately;</li> <li>• Spell many high frequency words correctly;</li> <li>• Use some elements of the writing process, with teacher guidance, with an emphasis on prewriting activities;</li> <li>• Organise prior knowledge and new ideas/information to write;</li> <li>• Begin to compose a paragraph with supporting details;</li> <li>• Write a simple description of an event, trip, feelings, personal experience with some accuracy;</li> </ul>	<p><b>Suggested language activities</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Put the word/sentences in a correct order;</li> <li>• Correct mistakes (spelling, capitalisation and punctuation);</li> <li>• Use cues to write sentences;</li> <li>• Complete a form/chart;</li> <li>• Replace the underlined words;</li> <li>• Write letters, emails and SMS;</li> <li>• Write a story ending;</li> <li>• Write a story summary;</li> <li>• Write personal narratives;</li> <li>• Respond to verbal, written or</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use a variety of sources (e.g. dictionary, word list, computer) to check the spelling of words;</li> <li>• Write simple letters, emails;</li> <li>• Take simple notes;</li> <li>• Write different sentence types (statements, exclamations, questions, commands) and use basic conventions of standard English with some accuracy in written work;</li> <li>• Use models to compose independently;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Write letters and emails to pen friends;</li> <li>• Produce various forms of writing in small groups with some assistance;</li> <li>• Produce formal and informal writing that has appropriate grade spelling accuracy, using prompts;</li> <li>• Write notes, short dialogues, narratives, and letters, with teacher guidance;</li> </ul>	<p>picture cues;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Write short dialogues;</li> </ul>	
---	---	--

### **UNDERSTANDING AND USING ENGLISH**

**Enhance learners' ability to use their meta-cognitive skills.**

#### **Spelling and Sound System**

**General objective:** Enable learners to use correctly and reinforce the sound / spelling system relationship as they apply to the phonological system of English

<b>Specific Objectives</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use the meaning and function of words, and some generalisation about spelling to spell with some accuracy;</li> <li>• Stress and spell correctly previously studied words;</li> <li>• Use age appropriate dictionaries to find the correct spelling;</li> <li>• Study commonly misspelled words;</li> <li>• Distinguish long and short vowels sounds in most frequently used words;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matching activities (words with definition/objects/pictures</li> <li>• Find the word (Word snake);</li> <li>• Hangman;</li> <li>• Complete the conversation;</li> <li>• Discuss in a group/pair;</li> <li>• Write the words in an alphabetical order/right column;</li> <li>• Listen and repeat;</li> <li>• Dictation;</li> <li>• Words that rhyme;</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use the knowledge of word structure and meaning to spell words correctly;</li> <li>• Identify the word order in a sentence;</li> <li>• Correct the text by using capitalisation and punctuation;</li> <li>• Recognise and use appropriately stress and intonation patterns;</li> <li>• Check their writing for spelling</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recognise most beginning consonant letter sound associations in two or more syllable words;</li> <li>• Distinguish the change of intonation in affirmative, interrogative and exclamatory sentences;</li> <li>• Use the customary stress and intonation patterns of English speech to emphasise meaning or to express feelings (e.g., add emphasis to certain words; use intonation to express surprise);</li> <li>• Begin to distinguish the number of syllables in familiar words;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>and punctuation;</li> <li>• Use abbreviations to spell frequently used words (e.g., Mister/Mr);</li> </ul>
--	--	---

### Vocabulary

**General objective:** Enable learners to expand their vocabulary by using vocabulary building strategies.

Specific Objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use vocabulary more firmly to maintain conversations;</li> <li>• Participate with more confidence in class discussions;</li> <li>• Record vocabulary systematically and meaningfully;</li> <li>• Choose the more appropriate words for their purpose (e.g. express feelings);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circle the correct answer</li> <li>• Jumbled words</li> <li>• Matching the opposites</li> <li>• Do the crosswords</li> <li>• Find the words in the word square</li> <li>• Circle the odd one out</li> <li>• Look at the picture and complete the story</li> <li>• Match the words with definitions;</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use standard English to spell correctly the vocabulary appropriate for the grade-level;</li> <li>• Deliver presentations using new vocabulary;</li> <li>• Take notes in some detail on a variety of familiar topics;</li> <li>• Identify familiar vocabulary in</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Determine the meaning of unfamiliar words, using pictures and illustration;</li> <li>Use dictionaries to clarify word meanings (e.g., pictorial, bilingual and monolingual learner dictionaries);</li> <li>Use context and familiar vocabulary in texts to infer the meaning of new words;</li> <li>Routinely introduce new words from their reading into their writing;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Word snake;</li> <li>Brainstorming and categorising;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>oral, print and other media texts;</li> <li>Use bilingual and monolingual dictionaries with occasional assistance;</li> <li>Use some vocabulary learned in other subject areas in simple contexts;</li> </ul>
--	--	--

### Language structure

**General objective:** Enable learners to understand how the language is ordered and organised into sentences.

Specific Objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recognise and use grade appropriate language structures;</li> <li>Use appropriate words and structures in discussions or classroom presentations;</li> <li>Show some confidence in using and observing common structure rules such as subject-verb agreement, noun-pronoun agreement, and consistency of verb tense;</li> <li>Demonstrate some control over a more complex sentence structure;</li> <li>Speak in English using consistent(familiar) forms and sounds and intonation, with few</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Put the words/sentences in order;</li> <li>Use cues to write sentences;</li> <li>Write the words into the right column (group);</li> <li>Ask and answer questions;</li> <li>Find the opposites;</li> <li>Discussion (debates);</li> <li>Soliciting information;</li> <li>Fill in the gaps;</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Use newly acquired structures in conversations, narrations and presentations.</li> <li>Express with some confidence present, past and future actions and events;</li> <li>Apply knowledge of language structure conventions;</li> <li>Use linking words to maintain conversation and compile a meaningful written text;</li> <li>Communicate using accepted</li> </ul>

errors; • Begin to identify similarities and differences in word order of English and the mother tongue;		word order, common tenses, and other features of English with some errors;
---	--	--

### Discourse

**General objective:** Enable learners to demonstrate comprehension in a variety of formal and informal situation in both written and spoken language on a variety of topics.

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstrate understanding over the use of formal and informal English;</li> <li>• Respond with more confidence in group discussion;</li> <li>• Use a variety of sentence patterns to express emotions, ideas, elaborate and negotiate meaning;</li> <li>• Demonstrate an awareness that gestures are important part of communication and that gestures differ among cultures/languages;</li> <li>• Use levels of language appropriate to their purpose (e.g., informal language to write a letter to a friend and formal language to invite a guest speaker to the school);</li> <li>• Work out possible solutions to a problem related to a personal need;</li> <li>• Use new vocabulary to carry on discourse in social conversations with some difficulties;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Group discussion;</li> <li>• Dialogue practice;</li> <li>• Role play;</li> <li>• Interviews and reports;</li> <li>• Describe daily routines;</li> <li>• Guessing activities;</li> <li>• Do the quiz;</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstrate understanding of differences between formal and informal language;</li> <li>• Use appropriate gestures to convey meaning;</li> <li>• Use standard English in a variety of familiar situations;</li> <li>• Identify how talk is influenced by the purpose and audience;</li> <li>• Initiate, maintain and end conversation with some hesitation;</li> <li>• Use signal words and context clues to take turns in conversations and classroom discussions;</li> </ul>

<p><b>Making Connections</b></p> <p>Enable learners to begin making connection within and between other learning areas through English.</p>		
<p><b>Transfer of skills and content</b></p> <p><b>General objective:</b> Enable learners to transfer skills and content learned in English in order to better understand mother tongue.</p>		
Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rely on the mother tongue and culture to think, process and communicate new experiences;</li> <li>• Gain a deeper understanding of language and how to use it;</li> <li>• Be aware that not all words can be translated on a one-to-one correspondence;</li> <li>• Identify the differences and similarities between English and mother tongue;</li> <li>• Become aware that languages use different idiomatic expressions in order to convey the same idea(familiar topics);</li> <li>• Identify similarities and differences between the sound and writing system of target language and the mother tongue;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Read labels and ads in English and translate them into the mother tongue;</li> <li>• Read a folk tale/story in mother tongue and translate it into English and vice versa;</li> <li>• Group discussion;</li> <li>• Role play;</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Translate simple texts in familiar context;</li> <li>• Summarise main points of a folk tale in English/the mother tongue;</li> </ul>

<p><b>Subject matter connections</b></p> <p><b>General Objective:</b> Enable learners to make subject matter connections in order to reinforce content and skills of other areas of learning.</p>		
<b>Specific objectives</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Understand basic concepts learned in other subject areas such as, maths, science, history, geography and so on;</li> <li>• Begin to develop understanding of fine arts, music, and sport;</li> <li>• Compare geographical conditions and climate in different countries;</li> <li>• Participate in some school and community activities/competitions;</li> <li>• Communicate with some accuracy information about past and current events in the world;</li> </ul>		
<p><b>English in the World</b></p> <p><b>Learners should be given opportunities to demonstrate understanding for cultural similarities and differences in order to develop respect and tolerance for cultures other than their own.</b></p>		
<p><b>Comparison of language and cultures</b></p> <p><b>General objective:</b> Enable learners to develop insight into the nature of English language and culture by comparing their own language and culture with another.</p>		
<b>Specific objectives</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<b>Learners should be able to :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Write or speak about clothes (national and modern);</li> <li>• Write or speak about holidays</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Present information about target language and culture to others;</li> </ul>

<p>confidence;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recognize cultural patterns and traditions of other cultures;</li> <li>• Deepen their understanding of the customs of their country and compare it with different countries;</li> <li>• Explore the relationship of perspectives and practices in target culture and compare and contrast with their own;</li> <li>• Understand, compare and contrast appropriate behaviour norms;</li> <li>• Observe and imitate appropriate patterns of behaviour such as greetings, sport activities;</li> <li>• Identify some historical and contemporary influences of other cultures that are significant in their own culture;</li> <li>• Use English both within and beyond the school setting with peers and teachers;</li> <li>• Describe, compare and summarise important aspects of major holidays and traditions in the target cultures;</li> </ul>	<p>(celebrations, weddings);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Family tree;</li> <li>• Exchange letters;</li> <li>• Eating and drinking;</li> <li>• Design puzzles and quizzes;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Write short paragraphs about events, holidays, art, music, sports from the target cultures;</li> <li>• Talk about their favourites (pop and rock stars, movie stars etc)</li> <li>• Talk about important people, traditional holidays, and historical events of different countries;</li> </ul>
--	---	--

#### **Understanding of daily life, tradition and perspectives**

**General objective:** Enable learners to demonstrate an understanding of cultural differences in order to develop tolerance and respect for cultures other than their own.

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
Learners should be able to:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Expressing opinions;</li> </ul>	Learners can:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Learn about the customs and traditions of other countries through song, dance and the celebration of festivals;</li> <li>• Compare objects and symbols (such as flags or currency from other cultures) to those found in their own culture;</li> <li>• Identify the relationship between cultures;</li> <li>• Play sports or games from the target culture;</li> <li>• Observe and imitate rules of conduct ( such as; arriving on time, keeping promises, listening and being considerate to others);</li> <li>• Use and respond appropriately to common non-verbal signals (e.g., gestures, handshakes, eye contact);</li> <li>• Talk about their free time;</li> <li>• Identify food on a menu of the culture being studied;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Describe pictures;</li> <li>• Retell stories;</li> <li>• Describe weather conditions;</li> <li>• Role play;</li> <li>• Interview;</li> <li>• WH questions;</li> <li>• Multiple choice;</li> <li>• Discuss in groups/pairs;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speak and write about daily routines;</li> <li>• Use polite forms for greetings and leave-takings in formal and informal situations;</li> <li>• Apply the style of speech used in an interview;</li> <li>• Communicate with some accuracy information about various cultures (e.g., forms of addresses, celebrations, greetings, family roles and relationships);</li> <li>• Talk about food, eating habits in other countries;</li> </ul>
---	--	---

## **GRADE EIGHT TOPICAL CONTENT**

### **1. Life at Home**

- Meet the family
- Getting to know the neighbours
- Breakfast Time

### **2. Making friends**

- A pen-friend
- Parties
- Friends Club

### **3. At school**

- The ideal school
- Drama group
- My favourite teacher

### **4. Sports and Pets**

- Sports Yesterday and Today
- Who's your favourite sports star?
- Dog is man's best friend

### **5. Free Time and Hobbies**

- Collecting things
- A strange hobby
- At the cinema

### **6. Jobs**

- Who does what?
- An unusual profession
- I would like to become a ...

### **7. Excursions**

- Sightseeing
- Sharing photo-albums
- At the Travel Agency

### **8. Celebrations**

- Festivals
- Valentine's Day
- Special Occasions

### **9. Going Out**

- Where to go?
- At a restaurant
- A day at a countryside

### **10. Science and Technology**

- Tomorrow's world
- Inventions and discoveries
- Computer games

### **11. Fashion**

- Invitation to a Dance
- At a sport shop
- An interview with a famous model

### **12. Dreams**

- I have a dream ...
- Fairy tale
- The millionaire

**Note to the teachers:** In order to achieve the targeted aims and objectives of **Grade eight Curriculum**, and cover the topical content of **Grade eight syllabus**, teachers should select teaching materials from course-book(s) and other sources of **intermediate level**. These materials should primarily be age-appropriate, which means that they should be dedicated to young teenagers.

Although it is estimated that within a school year, approximately 12 content areas should be covered, it is the teachers' responsibility to plan the number of topical areas (units) and the composition of it, in accordance with the learner's background knowledge, their interest and motivation. S/he may make use of supplementary materials as well, either within the amount of time dedicated to English, or within the additional activities planned by the school curriculum (choice subjects, extra-curricular activities and similar).

## METHODOLOGY

### The Communicative Approach and Task – Based Learning

The overall aim of the English Language Curriculum is to enable learners to communicate successfully. Successful communication means getting our message across to others effectively. The communicative approach to language learning aims at facilitating genuine interaction with others, regardless whether they live in the neighbourhood, in a distant place, or on another continent.

In language learning, the attention of the learners may be focused on particular segments, or on the language as a whole. In cases when we want to focus learners' attention on particular segments, then a segment may be a grammatical structure (a tense), a language function (expressing gratitude), a vocabulary area (food and drinks), or a phonological feature (stress or particular sounds).

On the other hand, when attention is focused on the language as a whole, learners, through a wide range of language activities, use the language for practical and realistic purposes. In other words, they act as genuine users of the language. Participating actively in communicative language activities, they in fact play roles, simulate situations related to real life, and learn through personalisation. In the earlier stages of learning, learners should be allowed to use gestures, body language, facial expressions, mime, drawings and so on. When they learn by doing, they realise that language is a powerful means of communication and will use it as such.

Since communication basically means sending and receiving messages, learners should develop the four language skills, which are the core of communication. Development of *receptive skills*, that is of *listening* and *reading* skills, will enable learners to receive messages and, depending on tasks they are expected to fulfil, select essential

information. However, since language skills do not occur in isolation, but are normally integrated for communicative purposes, after having received a message, learners should be able to make decisions, and respond appropriately. In a situation which involves language, their response is a communicative function, which is performed by one of the *productive skills*-either by *speaking* or by *writing*.

### **The Learning - Centred Classroom**

The objective of learning centred teaching is to make teachers aware of the importance of learner autonomy in the classroom. The teacher is required to do more preparation before the lesson, and less stand up teaching in the classroom. But it doesn't mean that the teacher should sit back and relax. The teacher has a role, to support and help learners. The learners learn more actively and with enjoyment. The environment requires a learning centred approach that relies on participant's share in the learning, and responsibility for furthering discussion. In all cases learners need clear guidelines and preparation for effective discussion participation.

The major aims, or set of aims will relate to the development of learning skills. Such aims may include the following:

- To provide learners with efficient learning strategies;
- To assist learners identify their own preferred ways of learning;
- To develop skills to negotiate the curriculum;
- To encourage learners to adopt realistic goals and a timetable to achieve these goals;
- To develop learners' skills in self-evaluation.

### **The Use of the Mother Tongue in the Classroom**

Contrary to the principles of the direct method and natural approach in language learning, which favour exclusive use of the target language, excluding the mother tongue completely from the classroom, most recent approaches today suggest that the use of the mother tongue at particular stages of foreign language learning may prove useful.

While there is clearly a place for the mother tongue in the classroom, teachers should make efforts to keep the use of the mother tongue to a

minimum. Instead of translating words and/or asking learners to translate, they should demonstrate, act, use simple drawings and/or pictures, explain, and give simple definitions. If teachers readily intervene with translation, as soon as learners are provided with an ‘equivalent’ word or expression, as soon as their curiosity is satisfied, they may lose interest in that particular item. In consequence, the English word or expression is easily forgotten and cannot be easily recalled. This method is easiest for teacher and learner, but may be the least memorable.

### **The Role of Grammar**

If we see language as a building, the words as building blocks or bricks, and grammar as the architect’s plan, than we must admit that without a plan, even a million bricks do not make a building. Similarly, one may know a million English words, but if s/he does not know how to put them together, s/he cannot speak English ( Sesnan, 1997).

In the light of this statement, the question is not whether to teach grammar or not, but *how* to teach it. We should consider which approach to adopt in teaching grammar, whether to teach form before meaning, or meaning before form, and what strategies and techniques to use in order to enable learners to put their knowledge of grammar into use and communicate effectively. It is the teacher’s responsibility to estimate which approach would yield best effects at a particular stage of learning, or with a particular class.

At this level of education, learners should be ready not only to notice the regularities in language, but also to make a conscious effort to work out the rules. They should be ready to deal with more complex sentences, including coordinated and subordinated clauses. Therefore, teachers should increase the learners’ awareness about their progress in learning, as well as to encourage them to work independently and keep record of their own learning. Teachers should constantly bear in mind the fact that grammar is knowledge in the mind, and not rules in a book.

### **Assessment and Evaluation**

There are many reasons for assessing learners. Some of them are:

- to compare learners with each other;
- to see if learners have reached a particular standard;

- to help the learners' learning;
- to check if the teaching programme is successful.

Teaching means changing the learner. Teachers will always want to know how effective their teaching has been - that is, how much their pupils have changed. This change can be in the amount of English learners know, in the quality of the English they use, and in their ability to use English.

The general word for measuring the change is assessment. Naturally if we want to assess how much pupils have changed, we have to know exactly what they already **know** and what they can already **do**.

There are different types of assessment (or evaluation):

**Self assessment (self - evaluation)** relies on:

- The amount of effort spent in research;
- The amount of organization;
- The amount of effort spent on writing.

**Group assessment (group - evaluation)** can be done by:

- Evaluating individual learner progress within the group;
- Awarding group and individual marks.

This fosters cooperation among the learners, they promote higher achievement, greater motivation, and a more positive attitude towards the subject area and greater social skills.

**Individual assessment (evaluation)** is more readily accepted by learners, shows learners activity, his/her participation level in the group activity, willingness to respect the viewpoints of others.

**Combination of group and individual assessment** - the group component may foster the spirit of cooperation, and the individual component may permit the recognition of individual contributions.

**The use of work samples, portfolios and projects.** These folders or portfolios may be used to collect samples of a range of learners' work over the course of a term or a year. All these may reflect the learners' overall development and show learners' progress.

If teachers want to find out how effective their teaching has been, or if they want to evaluate the learners' progress the tests are used. Tests are conducted in class by the teacher. They measure the results of learners' performance. Teaching and testing always go hand-in-hand. Questions are often asked to check if the learners have understood what has been said. Equally, they may be asked to find out whether a particular point needs to be taught. We instinctively know why we ask a question: whether it is to teach or to test something.

**Evaluation** is seen as wider than testing. Testing may be a successful tool in evaluation, but we also think there are other criteria for assessing someone's performance. Evaluation is not limited to numbers or just giving learners marks. Instead of trying to count or measure learner's ability to make useful contribution to the class, we can simply judge whether s/he makes a contribution or not, and sometimes we will have to justify, negotiate, and possibly modify our opinions. Evaluation looks for illumination: How did you learn that? Why did you learn that? This means that we are doing something **with** the learner, rather than **to** the learner. By asking these questions, we learn a lot of extra information, such as: What the learner thinks s/he is learning; what the learner thinks is easy / difficult; what the learner enjoys / hates doing in the class; where the teaching programme and the learner don't meet; where the teaching programme need re-designing.

With evaluation we attempt to help the learner to learn, so it is not an assessment, in fact it is aid to learning. In other words, we can use assessment procedure to develop and improve, not only the learner, but also the teaching programme and even the school.

**Note to the teachers:** For further methodological guidelines concerning the topics discussed above as well as those related to how to teach language skills and vocabulary, how to manage the classroom, and similar topics, see **A Comprehensive Handbook of ELT Methodology** (A Handbook for English Language Teachers).

## Band Descriptors for Assessing Language Skills

Band	Listening	Speaking		Reading	Writing
		Fluency	Accuracy		
5	Can understand all the message	Does task very well. Little or no hesitation	Good pronunciation, use of vocabulary and grammar	Can understand all the text	Work is well organised. Good punctuation. Few or no mistakes
4	Can understand most of the message	Does the task well. Some hesitation	Good pronunciation, vocabulary and grammar. A few mistakes	Can understand most of the text	Work is mostly well organised. Good punctuation. A few mistakes
3	Can understand some of the message	Does the task adequately. Quite a lot of hesitation	Pronunciation, vocabulary and grammar are adequate.. Quite a lot of mistakes but it is possible to understand the learner	Can understand some of the text	Some problems with the message and/or punctuation and/or organisation, but it is possible to understand the message
2	Can understand a little bit of the message	Does not do the task adequately. A lot of hesitation	Pronunciation, vocabulary and grammar are limited. It is difficult to understand the learner	Can understand a little bit of the text	Problems with the message and/or punctuation and/or organisation. It is difficult to understand the message
1	Can understand very little of the message	Is not really able to do the task at all	Very hard or impossible to understand the learner.	Can understand very little or none of the text	Significant problems with the message and/or punctuation and/or organisation. It is almost impossible to understand the message

The table above sets out bands which describe levels of achievement in the four skills. This band descriptors are intended to apply to specific tasks (e.g. listening to a story, talking about a picture, reading about an invention, writing a letter), as an aid to the teacher and learner in assessing performance. It is of course perfectly possible for a learner to perform to different bands of achievement for different task and different skills.

# **FRANCUSKI JEZIK**

(2. sasa nedjeljno, 74. sasa godišnje)

## **UVOD**

Francuski jezik je jedan od najznačajnih svjetskih jezika i predstavlja jezik od interesa za dalje učenje na Kosovu. Poznat je kao zvanični jezik u OSCE-u kao diplomatski jezik, naučni, kulturni, književni, modni, jezik lijepog ponašanja itd. Kao takav je jezik od interesa za sadašnje i buduće generacije koje će poslije zadnjih promjena na Kosovu imati već mogućinosti za kontakte sa Evropom, zemljama francuskog govornog područja (frankofonija) i sa cijelim svijetom. U ovakvim slučajevima povezavaju se mogućiosti za dalje studiranje na univerzitetima u Francuskoj ili u drugim zemljama sa francuskim govornim područjem. Na ovaj način, savremeno učenje stranih jezika omogućuje mladima potrebna znanja i sposobnosti za komunikaciju na francuskom jeziku.

Ovaj Program (program francuskog jezika za VIII razred – III godine učenja) je nastavak Programa sedmog razreda i nastaviće da pomaže u učenicima u produbljuvanju i osnivanju govornog znanja i pisanja savremenog francuskog jezika.

## **CILJEVI**

**Nastava francuskog jezika u VIII razredu ima sljedeće glavne ciljeve:**

1. dalje učenje i učivanje jezika, te sposobnosti za učenjem stranih jezika;
2. obogaćivanje jezika nih kompetencija na odgovarajućem nivou za komunikaciju u svakodnevnom životu i razvijanje sposobnosti za komunikaciju na francuskom jeziku;
3. dalje obogaćivanje kulturne prakse učenika i njegove svjesnosti za poštovanje kulturne različitosti;

4. prihvatanje drugih kultura i razvijanje kritičkih stavova prema njihovim vrijednostima;
5. sveukupno formiranje personalnosti u enika, proširivanje navika za nezavisan rad i njegovo spremanje za dalji rad.

## **OBJEKTIVI**

### **U enik treba da bude u stanju:**

1. da vrši obične razgovore na francuskom jeziku;
2. da razumije date upute i da djeluje po njima;
3. da opisuje osobe, razne predmete;
4. da formuliše pitanja u vezi s tim podataka;
5. da izrazi osjećaje i da opravda želje;
6. da se upozna sa kulturom francuskog govornog područja i produbi znanja o kulturi frankofonije;
7. da stvara kontakte sa ljudima koji imaju drugu kulturu i drugi jezik;
8. da koristi francuski jezik u različitim situacijama i raznim namjenama.

## SADRŽAJ PROGRAMA

Tema- Thèmes	Jezi ne funkcije - Fonction langagière	Primjeri – Exemples
<b>1. Svakodnevni društveni odnosi (Les relations sociales courantes)</b>	<p>1. Pozivam nekog (Inviter quelqu'un)      2. Prihvatom /odbijam jedan poziv (Accepter/refuser une invitation)      3. Pohvaliti nekog (Féliciter quelqu'un)      4. Tražim izvinjenje opravdavaju i se (S'excuser en se justifiant)      5. Uljudno pitam (Demander poliment)      6. Uljudno odbijam (Refuser poliment)</p>	<p>1. Je vous invite chez moi pour fêter mon anniversaire.      2. Oui, j'accepte votre invitation. Non, je refuse votre invitation parce que je suis déjà invitée chez Valbona.      3. Je te félicite d'avoir été si prudent.</p> <p>4. Excusez-moi d'être en retard, le bus a eu une panne.</p> <p>5. Est-ce que vous auriez un stylo à me prêter?      6. Je regrette de ne pouvoir venir à ton anniversaire.</p>
<b>2. Osje aj (Les sentiments)</b>	<p>1. Izražavam strah (Exprimer la crainte)      2. Iražavam neprijatnost (Exprimer le regret)      3. Izražavam naklonost (Exprimer la préférence)</p>	<p>1. J'ai peur d'échouer. Il a peur que ses notes ne soient pas bonnes.      2. Je regrette que Besa ne soit pas avec nous.</p> <p>3. Je préfère un CD de rock plutôt que de la musique classique.</p>
<b>3. Vrednovanje (Appréciation)</b>	<p>1. Kažem šta volim /šta ne volim opravdavaju i odgovor (Dire ce qu'on aime/ce qu'on n'aime pas en justifiant la réponse)      2. Izražavam jedno vrednovanje</p>	<p>1. Je m'intéresse aux sports, surtout au football, c'est passionnant, je suis fou de joie quand mon équipe gagne. Je ne supporte pas les gens qui fument.</p> <p>2. La musique classique me plaît beaucoup.</p>

	(Exprimer une appréciation)  3. Dajem mišljenja (Donner une opinion)	3. Je trouve que le prof de maths est sympa.
<b>4. Sredina (Environnement)</b>	1.Opisujem svoju svakodnevnu sredinu (Décrire son environnement quotidien)  2. Predstavljam život na selu (Présenter la vie au village)   3. Predstavljam život u gradu (Présenter la vie en ville)	1. La vie est tranquille dans notre village. Les champs sont fertiles.  2. Les voitures font beaucoup de bruit dans notre quartier. Notre village se trouve au bord de la rivière. La campagne est fertile. Les prés sont couverts de la verdure. La montagne s'élève très haut. Dans la forêt il y a des arbres différents.  3. Il y a beaucoup de gens sur les rues de Prishtina.
<b>5. Određivanje u vremenu i prostoru (Localisation dans le temps/l'espace)</b>	1. Kažem šta sam uradio, kada i gdje sam uradio (Dire ce que j'ai fait, quand et où je l'ai fait)  2. Pitam za put (Demander son chemin)  3. Određujem pravac (Indiquer la direction)  4. Naglašavam stvari za putovanje (Indiquer les moyens de transports)	1. L'année dernière, nous avons fait une promenade à la montagne. C'était au mois de mai.  2. Où se trouve la rue de Tirana?  3. Vous allez tout droit et puis vous tournez à gauche.  4. Vous pouvez prendre le bus ou, si vous êtes pressé, vous prenez un taxi. Pour aller à Kastriot vous pouvez prendre le train aussi.

<b>6. Logika opravdanja (Relations logiques)</b>	1. Izražavam razlog (Exprimer la cause)  2. Iražavam posljedice (Exprimer la conséquence)  3. Iražavam cilj (Exprimer le but)	1. Pourquoi tu ne regardes pas la télé? Parce que je dois faire mes devoirs. Je n'ai pas fait mes exercices à cause d'une panne d'électricité.  2. Il a plu, donc nous ne sommes pas allés faire du sport.  3. Il s'entraîne tous les jours pour gagner la course du marathon.
<b>7. Način djelovanja (Les modalités de l'action)</b>	1. Izražavam sumnju, sigurnost, sli nost (Exprimer le doute/la certitude/la probabilité)  2. Iražavam mogu nost, nemogu nost (Exprimer la possibilité, l'impossibilité)  3. Izražavam obaveze (Exprimer l'obligation)  4. Izražavam uslove i pretpostavke (Exprimer la condition et l'hypothèse)	1. Je ne crois pas que tu réussiras/Il réussira à l'examen, c'est sûr/Il échouera probablement car il n'a pas assez travaillé.  2. Je peux sortir ce soir avec toi/Ce n'est pas possible d'y monter car il neige et c'est glissant.  3. Je dois partir à trois heures. Il faut partir tout de suite.  4. S'il fait beau, on organisera un pique-nique. S'il ne pleuvait pas, il viendrait sans tarder.

<b>FONETIKA (glas, grafija)</b> <b>PHONETIQUE</b> <b>(Le son, la graphie)</b>	Fonema i odnos – grafija: /*h/ h: Victor *Hugo, les *haricots, c'est *haut; /s/ sc para e,i : scène, discipline; t para –ion: attention, solution; /s/ ç para (+a, o, u): ça, suçoter, reçu; /z/ z, s: zéro, zone, visiter, maison; /tS/ tch, ch (u rije ima stranog porijekla): match, sandwich Usni i nosni samoglasnici Slogovi i izrazi
<b>MORFOLOGIJA</b> <b>Imenice</b> <b>MORPHOLOGIE</b> <b>Les noms</b>	Množina imenica koje zna e profesije (Le pluriel des noms de professions) Grupne imenice (Le groupe nominal) Grupne zamjenice (Le groupe pronominal)
<b>Pridjevi</b> <b>Les adjectifs</b>	Mjesto pridjeva u re enici (La place de l'adjectif dans la phrase) Pridjevni superlativ (Le superlatif des adjectifs)
<b>Zamjenica</b> <b>Les pronoms</b>	Vezne zamjenice (proste i složene) – Les pronoms relatifs (simples et composés) sa: par, dans, avec, pour, sur, sans, selon, parmi, pendant Vezne zamjenice – Les pronoms relatifs: dont, où
<b>Odredbe</b> <b>Les déterminants</b>	Neodre eni lan (L'article contracté)
<b>Glagol</b> <b>Les verbes</b>	Prošlo vrijeme glagola III grupe Nedovršeno vrijeme (imparfait) Budu e vrijeme glagola III grupe Bliže budu e vrijeme (futur proche) glagola sve tri grupe Upravo završeno vrijeme (passé récent) glagola sve tri grupe Povratni glagol
<b>Prilog</b> <b>Les adverbes</b>	Combien, ainsi, pas de, beaucoup de, peu de, assez de, trop de
<b>Prijedlozi, izrazi prijedloga</b> <b>Les prépositions et les expressions adverbiales</b>	Pour, avec, à gauche, à droite, à l'intérieur, à l'extérieur, dedans, dehors
<b>SINTAKSA – re enica</b> <b>SYNTAXE</b> <b>La proposition</b>	Namjenske re enice (La proposition de but) Izraz uslova (L'expression de la condition) Iraz prepostavki (L'expression de la supposition) Mjesto kvalifikativnog pridjeva (Place de l'adjectif qualificatif)

**Kategorija: 1.0.**  
**Jezik i komunikacija**

Potkategorije	Programski sadržaj	O ekivanici rezultati
<b>1.1. Slušanje</b>	1. Podjela mišljenja između profesora i učenika 2. Djelovanje i pravila djelovanja u učionici 3. Snimljeni dijalozi ili u direktnim situacijama (sagovorništvo) 4. Razlika glasa 5. Razlika oblika u intonaciji 6. Razumijevanje običnog rječnika 7. Razumijevanje različitih vrsta predavanja 8. Razumijevanje poruka profesora, na jednom snimku 9. Dobijanje glavnih informacija iz jedne poruke	<b>Učenik je u stanju :</b> 1. da dijeli mišljenja sa profesorom, učenikom; 2. da razumije, prati djelovanja u učionici; 3. da učestvuje u dijalogu (sagovorništvo); 4. da razlikuje pravilne glasove i ih reprodukuje; 5. da razlikuje oblike različitih intonacija; 6. da razumije običan rječnik; 7. da razumije različita predavanja / različite poruke; 8. da razumije poruke profesora, s jednog snimka; 9. da dobije glavne informacije iz jedne poruke;
<b>1.2. Pitanje</b>	1. Dijalozi i sagovorništva 2. Pravilan izgovor glasa, rečenica, intonacije, naglasak, povezivanje rečenica 3. Izrazi prostih rečenica po pravilima i redosledu sintakse 4. Odgovor na prosta i kratka pitanja 5. Postavljanje pitanja 6. Predstavljanje - likovni opis, sredine ili jednog učenika 7. Jednostavni izrazi ukusa, sklonosti, vrednovanja, mišljenja 8. Opis jednog mjesto, jedne osobe, jednog monumenta, jednog pejzaža 9. Pripovijedanje niza kratkih događaja	1. da ima dijalog; 2. da pravilno izgovara glasove, rečenica, intonacije, naglasak; 3. da izmišlja jednostavne rečenice po pravilima sintakse; 4. da odgovara na pitanja (obično na kratka); 5. da postavlja pitanja; 6. da dostavi lične podatke, za svoju sredinu ili za drugog učenika; 7. da izrazi ukus, sklonost, vrednovanje, mišljenja; 8. da opiše jedno mjesto, jednu osobu, jedan monument, jedan pejzaž; 9. da pripovijeda jedan niz kratkih sluđajeva; 10. da recituje poeziju, pjeva

	10. Recitovanje poezije, pjevanje pjesme	pjesmu.
<b>1.3. itanje</b>	<p>1. Razumijevanje ikonografskih dokumenata: crteža, geografskih karata, planova, šema, informacionih tabela (rasporedi, cijene) oglasi</p> <p>2. Razumijevanje obi nih tekstova: pismo, pozivnica, razglednica, kartica, upitnice, štampani testovi za mlade, štampani fragmenti za mlade, poezija, pjesme</p> <p>3. Identifikacija jednog mjesto, jednog grada</p> <p>4. Udrživanje jedne rije i ili re enice kratkog crteža</p> <p>5. Identifikacija osnovnih informacija jedne objave, na informativnoj tabeli</p> <p>6. Identifikacija osnovnih informacija jednog obi nog i kratkog teksta (datum, mjesto, izraz lijepog ponašanja, osobe, doga aji, vrednovanje predlaganja)</p>	<p><b>U enik je u stanju:</b></p> <p>1. da razumije ikonografske dokumente: crteže, geografske karte, plan, šeme, informativne tabele (rasporedi, cijene), oglasi;</p> <p>2. da razumije proste tekstove: pisma, pozivnice, razglednice, formulare, kartice, upitnike, štampane tekstove za mlade, poeziju, pjesme;</p> <p>3. da identificuje jedno mjesto, jedan grad;</p> <p>4. da udruži jednu kratku rije ili re enicu;</p> <p>5. da identificuje osnovne informacije u jednom tekstu na jednoj informacionoj tabeli;</p> <p>6. da identificuje osnovne informacije u jedan obi an i kratak tekst (datum, mjesto, izraz lijepog ponašanja, osobe, doga aji, vrednovanje, procjene).</p>
<b>1.4. Pisanje</b>	<p>1. Ta no kopiranje u enih rije i</p> <p>2. Pravopis poznatih rije i (npr: pisanje jedne rije i ili re enice ispod crteža)</p> <p>3. Sastavljanje obi nih i kratkih poruka: zapis ispod crteža, estitke, pozivnice, kartice, društvena pisma, kratke pri e, kratki opis (koriste i pravila pravopisa i sintakse)</p>	<p><b>U enik je u stanju:</b></p> <p>1. da kopira ta no u ene rije i;</p> <p>2. da piše ta no poznate rije i (npr. odgovaraju u rije ili re enicu ispod jednog crteža);</p> <p>3. da sastavi kratke i obi ne poruke: jedan zapis ispod crteža, šeme, razglednice, pozivnice, kartice, društvena pisma, kratke pri e, kratke opise (koriste i pravila pravopisa i sintakse).</p>

**Kategorija: 2.0.****Kultura**

	<b>Programski sadržaji</b>	<b>O ekivani rezultati</b>
<b>2.1. Francuska kultura</b>	1. Muzika, muzeji, umjetni ke izložbe, sportski sajmovi, frankofonski mediji (štampa, televizija, radio) na Kosovu	<b>U enik je u stanju:</b> 1. da upozna vrijednosti francuske kulture i umjetnosti (najpoznatije muzeje, galerije, naslove novina, televizijske kanale, najpoznatije radio-stanice);
<b>2.2. Bošnja ka kultura</b>	2. Radio-emisije na bošnja kom u Francuskoj, umjetni ke ekspoziture, sajmovi knjiga	2. da naglasi neku francusku radio-stanicu koja prenosi program na bošnja kom jeziku;
<b>2. 3. Frankofonija</b>	3. U enje francuskog jezika u bošnja kim sredinama	3. da naglasi bošnja ke sredine u kojima se u i francuski jezik.

**METODOLOŠKA UPUTSTVA****1.0. DIDAKTI KO-METODOLOŠKI PRINCIPI**

**U enje jednog jezika zna i da znaš da komuniciraš na takav na i da možeš koristiti jezik u realnom životu.** Jezi ke vještine zauzimaju osnovno mjesto u u enju jezika.

**1.1. Prvi princip:** ustrajnost u komunikaciji, a ne kao do sada ustrajnost u govoru.

**1.2. Drugi princip:** ustrajnost u enika i njegovo u enje.

**2.0. KOMUNIKATIVAN OBLIK NASTAVE**

Komunikacija je doprinosni oblik nastave. S razlogom, u ovim momentima posve uje se posebna pažnja zato što omogu ava u enicima da se izraze na francuskom jeziku u odre enim jezi nim situacijama u svakodnevnom životu.

Polazna tačka jednom takvom predavanju neće biti gramatička pravila, već konkretna jezik na situacija, znači jezik ne situacije izvlače se pravila, a ne obrnuto.

### 3.0. NASTAVNE METODE

#### **3.1. Metode koje pospješuju komunikaciju su:**

- 1 rad u grupama ili parovima,
- 2 debate,
- 3 igre u ulogama,
- 4 obični intervjuji.

#### **3.2. Metode koje podstiču nezavisni rad su:**

- tekstovi sa upražnjenim mjestom,
- nastavne igre,
- kontrola partnera,
- skupljanje, nezavisno korištenje podataka (biblioteka, kompjuteri itd.),
- učenje u toku nastave (učenik uzima ulogu u interakciji),
- dopisivanje sa osobama u Francuskoj (partnerizacija škola, dopisivanje između naših i francuskih učenika i drugih).

#### **3.3. Metode koje podstiču proizvodnju:**

1. rad zidnih novina, umetničkih slika, posteri, tekstovi (npr. izložbe za školska takmičenja ili interna itd.),
2. kreativno pisanje poezije, kratkih priča (pospješene aktivizacijom prethodnih saznanja, primjerima), pričanje događaja, opisivanje osoba, objekata, itd.

### 4.0. KORIŠTENJE MEDIJA

#### **4.1. Televizija, radio**

Televizija i radio su korisna i stalna sredstva koja treba da se koriste od strane nastavnika i učenika. Školske emisije posvećene francuskom

jeziku ili francuskoj kulturi, filmski programi, i oni dramski na Kosovu, kao i različite emisije stranih televizija na francuskom jeziku, su snažna sredstva koja pomognu i ubrzati usavršavanju ovog stranog jezika kod naših učenika.

#### **4.2. Novine i asopisi**

Korišćenje raznih novina i asopisa na francuskom jeziku, tako mogu da pomognu u olakšanju i ubrzavanju usavršavanja francuskog jezika. Ova sredstva se mogu koristuti u školi i kod kuće.

#### **4.3. Film, pozorište i muzika**

Film, pozorište i muzika su značajna sredstva za povećanje rezultata u usvajanju francuskog jezika, s obzirom da se kod nas nisu koristila onoliko koliko je bilo potrebno. Bioskopi i pozorišta, kao i televizija, od sada pa nadalje, imaju jednu od najznačajnijih uloga u ovom pravcu.

#### **4.4. Fotografije**

Fotografije pomažu u smišljanju kreativnih i opisnih tekstova.

U enici opisuju poznate stvari i one nesvakodnevne koje vide na fotografiji. Oni pokazuju jedan događaj, po etak ili kraj koji predstavlja fotografija.

#### **4.5. Slušni materijal - auditive (diskete-kasete)**

Ovaj materijal omogućava suočavanje sa standardnim francuskim jezikom i podstiče razumijevanje preko materijala za slušanje.

U enici nalaze se etaki ili kraji jednog kratkog teksta koji su uljepšani. Oni vrše personifikaciju sa likovima iz jednog uvenog pozorišnog komada i raspravljaju o njihovom ponašanju.

#### **4.6.1. Vidni materijal – vizuelni (videoprojektor)**

*Upotreba videoprojektora doprinosi interesovanju učenika za učenjem, ono se postiže sa:*

1. predstavljanjem fotografija, crteža, ilustrovanih prikaza i teksova preko listića za projektor,
2. djelimičnim pokrivanjem i otkrivanjem dijelova fotografije,

3. predstavljanjem fotografija na kojoj se vidi hronološki red doga aja,
4. predstavljanjem jednog teksta podijeljenog na dijelove koji nisu pravilno rasporeni i sređivanjem istog.

#### **4.6.2. Videomateriali (videokasete)**

1. Korištenje video materijala daje u enicima mogućnosti za izmišljanje usmenih i pismenih tekstova.
2. Predstavljanje jednog filma (rađen na bazi priče ili kazivanja, koji podstiče sa ranije slušanom ili prečitanom pričom).

### **5.0. RASPORED RADNJI**

Jezičke sposobnosti su integrirane sposobnosti i ne mogu se odvajati. I pored toga, za efektivan rad stranog jezika, potrebno je da se ispoštuje redoslijed: **slušanje, pričanje, čitanje, pisanje**. Ovo je jedan logičan redoslijed, poštovanje koje omogućava brže, lakše i ciljevito učenje / predavanje ovog stranog jezika.

#### **5.1. Aktivan i konkretan rad**

U toku učenja francuskog jezika u našim školama, treba imati u obzir uslove i okruženja (kao jednu nefrankofonsku sredinu), koja se razlikuju od onih u Francuskoj.

#### **5.2. Za vježbanje i primjenu**

Posebna pažnja se treba posvetiti vježbama, zavisno od njihove vrste. One se mogu bazirati na slušanja, gledanja, pisanja.

### **6.0. ISPRAVLJANJE UČENIKAH GREŠAKA**

Na inčin korigovanja, esto se diskutuje na način protivurje nosti u krugu predavača. Neki vide greške kao smetnju u procesu predava, drugi to vide kao pomoć u usavršavanju stranog jezika. Dok, neki od njih, misle da se greške trebaju odmah korigovati da se nebi usvojile, drugi misle da nebi trebalo po svaku cijenu korigovati svaku grijesku. Ma kako

bilo, u fazi jezi ne komunikacije, np.r u toku opisa jedne fotografije predava i koriste slobodan govor svojih u enika .U toku korigovanje grešaka u enika ne treba se kazniti, grditi ili kritkovati za ura ene greške. Ovo se može evitirati preko grupnog rada :kontrolisanja , polu kontrolisanja i slobodno.

## 7.0. NASTAVA - DIFERENCIRANO I INDIVIDUALIZIRANO U ENJE

Jedan nastavni sadžaj treba se prilagoditi individualnim potrebama u enika sa posebnim sposobnostima i sklonostima. Ni jedan razred nema homogeni sastav u enika što se ti e njihovih prethodnih poznavanja. Ovo treba da ima u obzir svaki predava i da organizuje as na ovoj osnovi. Ovo podrazumijeva da u enike koji imaju sposobnost za brzim u enjem treba tretirati druga ije od ostalih, dakle, u enje francuskog jezika treba da bude u podudarnosti sa mogu nostima i individualnim sposobnostima svakog u enika.

## 8.0. TEHNIKA RADA

Jedan od zadataka nastave stranog jezika je i osposobljavanje u enika da rade na nezavisan na in (konsultuju i rje nik, potrebnu literaturu i druge materijale) i preuzmu odgovornost za individualno u enje. U enici koji imaju mogu nosti da razmišljaju o procesima u enja, organizaciji procesa predavanja, kao i u enje u grupama, obi no postižu bolje uspjehe. U ovom slu aju oni, osim drugo, mogu biti spremni da reaguju nezavisno u školskim i vanškolskim situacijama, kao i da nastave proces u enje jezika.

## 9.0. ME UPROGRAMSKE VEZE

U enje jednog stranog jezika, pogotovo u višim razredima, daje velike mogu nosti za me uprogramske veze, na svim nivoima. Ove veze obuhvataju mnoge oblasti (nastavni predmeti), naro ito jezi ke oblasti (maternji jezik i prvi strani jezik); društvene nauke (gra ansko vaspitanje, historija, geografija itd); razli itih umjetnosti; ali i prirodne nauke. Na ovaj na in u enici preko saznanja iz drugih predmeta, s jedne strane potpomognuti uspješnom usavršavanju francuskog jezika, a s

druge strane preko saznanja francuskog jezika, proširuju i u vrš uju svoja prethodna znanja iz drugih predmeta.

## **VREDNOVANJE**

### **1.0. VRSTE VREDNOVANJA**

#### **1.1. Dijagnosti ko vrednovanje ima za cilj:**

1. da identificuje poteško e sa kojima se susre u u enici i posreduje u njihovim prevazilaženjima;
2. da kontroliše u eni ka saznanja.

#### **1.2. Spoljno vrednovanje ima za cilj:**

1. da vrednuje u eni ka znanja, da potvrdi da su ste ena znanja dovoljna da u enik može pre i u naredni razed;
2. da vrednuje napredovanje u enika;
3. da identificuje postignute rezultate, kao i zaostajanje u enika.

#### **1.3. Formativno vrednovanje ima za cilj:**

da omogu i u enicima da identifikuju postignute rezultate, kao i svoja zaostajanja i da se angažuju u prevazilaženju poteško a.

### **2.0. ŠTA TREBA VREDNOVATI ?**

#### **2.1. Postignuta znanja u enika.**

#### **2.2. Napredovanje u enika u usavršavanju francuskog jezika:**

- vrednovanje znanja u enika,
- stupanj ovladavanja znanjem;

#### **2.3. Integrisanje postignutih znanja.**

### **3.0. KAKO TREBA VREDNOVATI ?**

#### **3.1. Na in vrednovanja od strane profesora: neprekidno kontro lisanje:**

- a) direktno vrednovanje,
- b) sveukupno vrednovanje.

### **3.2. Vrednovanje od strane učenika (vrednovanje jedan drugog).**

### **3.3. Samovrednovanje učenika.**

#### **4.0. VRSTE TESTOVA:**

- test samokontrole,
- test za vrednovanje,
- test napredovanja,
- završni test.

### **LITERATURA I POTREBNA SREDSTVA**

Za uspješnu realizaciju programskog sadržaja za ovaj razred, nastavnik treba da posjeduje profesionalnu literaturu i potrebna sredstva: udžbenik i svesku za vježbanje učenika, svoju knjigu - didaktički metodi ključni za francuski jezik; kabinet stranih jezika, rječnik (dvojezičan i jednojezičan), gramatiku francuskog jezika, audio kasete ili CD, video kasete, kasetofon, videoton, televizor, CD sa francuskom muzikom, novine, razne asopise na francuskom jeziku.

## UVOD

Poznato je već da poznavanje stranih jezika stvara prostor i veću slobodu kretanja a sa time i samopouzdanje, i jedno je od glavnih uslova kvalifikacije na svjetskom tržištu rada, istovremeno je i preduslov za upoznavanje drugih kultura.

Sa posljednjim promjenama na Kosovu otvorile su se mogućnosti slobodnijeg kontakta sa Evropom, a sa time se stvorile i mogućnosti za lakše učenje stranih jezika.

Velikom migracijom po mjestima njemačkog govornog područja na neki način su se otvorile i veze sa njemačkom kulturom i jezikom. Tim više što će sada sa novim reformama preduzetim od Ministarstva za obrazovanje njemački jezik biti drugi obavezni predmet, a ne više kao izborni, tako da od šestog razreda nastavlja sve do dvanaestog ili trinaestog, u zavisnosti od profila srednje škole.

Svi ovi razlozi iziskuju da moderna nastava stranih jezika treba da ponudi mladima potrebno znanje i vještine za mnogojezični svijet, što će im omogućiti da budu sposobni da vrše djelatnosti i van granica svog maternjeg jezika.

Samim tim učenje njemačkog jezika u dvanaestom razredu treba da shvatimo kao nastavak onoga što je naučeno u prethodnim razredima, i jedan korak dalje ka usavršavanju većih prihvata enog znanja ili kao pomoć tokom učenja drugih stranih jezika, ili kao usmjeravanje ka rangu višeg osposobljavanja učenika do nivoa koji bi im omogućio završni ispit (da steknu) «Sprachdiplom I i II» (podrazumijeva viši nivo znanja njemačkog jezika) izdatih od njemačkog Ministarstva za kulturu, koja će im pomoći i da se upišu na bilo koji od njemačkih Univerziteta bez polaganja dodatnog ispita iz poznavanja jezika.

## CILJEVI

Cilj učenja njemačkog jezika u dvanaestom razredu je:

1. da nadogradi stećeno znanje u jedanaestom razredu, znanje koje kod učenika podiže sposobnost komunikacije i njegovog kulturno-jezičko samopouzdanja;
2. da nastavi razvijati receptivnu (sposobnost primanja, prijemljivost) i produktivnu vještina učenika, kako u pisanju tako i u govoru, i njegovu primjenu u različitim govornim situacijama u okviru škole ili u kontaktu sa osobama njemačkog govornog područja;
3. da omogući učenicima da steknu znanje o njemačkim građama (o njihovoj kulturi, tradiciji), kao i da stećeno znanje primjeni u poređenju sa svojom kulturom i tradicijama.
4. da pouči učenike da stećene strategije tokom učenja njemačkog jezika razvijaju i dalje na samostalan način, kao i da isto primijene tokom učenja drugih stranih jezika.

OPŠTI ZAHTJEVI	SPECIFIČNI ZAHTJEVI
<p><b>Učnik treba da je u stanju:</b></p> <p><b>I</b> Da razumije glavne teme razgovora kada upotrebljava standardni jezik i kada raspravlja na teme (stvari) za njega poznate, kao: o familiji, školi, slobodnom vremenu itd. Treba, takođe, da bude u stanju da na više radio ili TV stanica prati teme koje se tiskaju u aktualnih događajima ili iz polja njegovog interesa i izvuku glavne informacije, ali pod uslovom da govoriti relativno polako i isto.</p> <p><b>II</b> Da čita i razumije tekstove u kojima se koristi posebice svakodnevni govor, kao i privatna</p>	<p><b>Učnik treba da je u stanju:</b></p> <p>I 1. da razumije rečenice i govor koji se koristi učestvo i koji se tiskaju u njegovog svakodnevnog života;</p> <p>I 2. da razumije glavne teme razgovora kada se upotrebljava standardni jezik na poznate teme za njega;</p> <p>I 3. da izvodi glavne informacije iz neke emisije na radiju ili TV iz polja njegovog interesa;</p> <p>I 4. da razumije ono što se traži i odgovara direktno u raznim situacijama na koje može da naiđe tokom putovanja po mjestima njemačkog govornog područja;</p> <p>II 1. da čita razumljivo i po pravilima intonacije poznatih i prostih nepoznatih tekstova;</p>

<p>pisma koja opisuju događaje, osjećanja ili želje.</p> <p><b>III</b> Da vrlada u većini situacija u kojima može da se nađe tokom putovanja po mjestima njema kog govornog područja. Također, treba da bude u stanju da učestvuje oko teme koje su poznate, koje ga interesuju ili koje su svakodnevne, kao: familija, hobi, posao, putovanje, aktualni događaji, itd.</p> <p><i>U enik treba da bude u stanju da govori povezanim rečenicama da bi opisao iskustvo, događaje, želje, nade i ciljeve. Kratkim rečenicama da objasni i argumentuje mišljenje oko svojih planova. Treba da bude u stanju da ispriča ili objasni u kratkim crtama sadržaj neke knjige ili filma.</i></p>	<p>II 2. da čita i da razumije (samostalno) zabavne, odnosno informativne tekstove značajnog sadržaja;</p> <p>II 3. da čita i razumije tekstove pristupa ne njegovom uzrastu, sa ciljem da može da ih primijeni u pisanih usmenom govoru (npr. kao odgovori na pitanja, vrednovanje iskazanog/mišljenja).</p> <p>Ovi tekstovi mogu da sadrže i nepoznata jezika sredstva, razumijevanje koje može da se izvuče iz konteksta;</p> <p>II 4. da čita i da razumije kratka osobna pisma;</p> <p>III 1. da prima i daje informacije, za sebe i druge, za prostor u kojem se nalazi, bilo u školi ili van nje;</p> <p>III 2. da pozdravi, da se predstavi, daje informacije, da se zahvali, izvini, da pozove nekoga itd.;</p> <p>III 3. da opiše neku stvar ili djelo u školi ili van nje;</p> <p>III 4. da referiše kratkim rečenicama, npr. u vezi primljenih pisama, u vezi prostih testova;</p>
<p><b>IV</b> Da napiše prost tekst na poznatu temu ili iz teme svoga interesa. Također i da piše osobna pisma i da u njima govori o svojim potrebama i utiscima.</p>	<p>IV 1. da opisuje preko rečenica i kratkih tekstova;</p> <p>IV 2. da piše preko tekstova tokom diktiranja;</p> <p>IV 3. da piše tekstove sopstvenog sastava i da se rukovodi i koristi pravila interpunkcije;</p>

	<p>IV 4. da pismeno predstavi li ne doživljaje, događaje, procese ili okolinu, o kojima se diskutovalo tokom nastavnog procesa;</p> <p>IV 5. da obavi kratke opise;</p>
<p><b>V</b> Da izgovara razumljivo foneme (otprilike da prilagodi normu izgovora njemačkog jezika), da bi mogao da obavi slobodnu komunikaciju.</p> <p><b>VI</b> Da razumije i koristi vokabular, koji je priložen u određene teme za VIII razred.</p>	<p>V 1. da razumljivo artikuliše foneme, da poznaje mjesto i akcenat riječi i rečenica;</p> <p>V 2. da razlikuje kratke i duge samoglasnike;</p> <p>VI 1. da izgovara i piše načelne riječi i rečenice iz obraćenih tema;</p> <p>VI 2. da koristi rječnik (vokabular) od oko 900 aktivnih riječi koje su prikladne za izradu zadataka koji su usko vezani za etiri jezika te vještine;</p> <p>VI 3. da poznaje pravila formulacije rečenica i na bazi toga stvori sopstveni vokabular;</p> <p>VI 4. da poznaje pravila rodova za imenice sa završecima: -ung, -heit, -keit, -tät, -schaft;</p>
<p><b>VII</b> Da ponovi i proširi jezika sredstva koja su predstavljena u planu i programu, kao i da prenese jeziku strukturu u službi u enjamet etiri jezika te vještine. Svim utjecajem maternjeg jezika, treba da bude u stanju da vlasti gramatičkim strukturama, u cilju da njegov izraz bude jasan i da zna kako se javljaju greške u tome.</p> <p><b>VIII</b> Da poznaje informacije oko načina života i mišljenja, kulturni razvoj, geografske pozicije ili aktuelnu preokupaciju naroda njemačkog govornog područja, uvijek, po mogućnosti, da upoređuje sa kulturom svoga</p>	<p>VII 1. da poznaje jezike strukture obraćene tokom nastave, jer ovo treba da mu pomogne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da razumije pisane tekstove i razgovor poznatim jezicima sredstvima,</li> <li>- da učini sebi mogu im jedan prost kreativni jezici sastav,</li> <li>- da podstakne nezavisnu upotrebu pomoćnih gramatičkih sredstava;</li> </ul> <p>VIII 1. da poznaje geografsku kartu i političke podjele mjeseta njemačkog govornog područja;</p> <p>VIII 2. da ima predstavu oko načina života naroda njemačkog govornog područja kao što je:</p> <p>a) poznavanje karakteristika kulturnog i</p>

naroda.	<p>socijalnog života omladine u mjestima njema kog govornog podru ja;</p> <p>b) pokaže sposobnost i spremnost da se nosи sa geografijom mjesta njema kog govornog podru ja;</p> <p>c) poznavanje pojave i probleme sredine, kao i djela i mogu nosti odbrane ambijenta u Njema koj.</p>
---------	---

## **PLANIRANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA**

<b>Kategorije</b>	<b>Potkategorije</b>
I Komunikacija	<p>1. Perceptivna (opažajna) vještina</p> <p>a) slušanje</p> <p>b) itanje</p> <p>2. Proaktivna vještina</p> <p>c) pri anje</p> <p>d) pisanje</p>
II Jezi ko formiranje	<p>1. Razlikovanje i upotreba fonema njema koga jezika</p> <p>2. Razumijevanje i upotreba vokabulara vezanih za odre ene teme (drugi nivo)</p> <p>3. Upotreba jezi kih struktura</p>
III Kulturna svijest	<p>1. Upoznavanje sa kulaturom naroda njema kog govornog podru ja i upore ivanje sa svojom kulaturom</p>

Kategorije	Potkategorije	Programski sadržaj	Očekivani rezultati
I K O M U N I K A C I J A	I 1. Perceptivna vještina  a) slušanje b) itanje  I 2. Produktivna vještina  a) prijanje b) pisanje	<p><b>Osnovne životne potrebe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rođenje</li> <li>• Bolest</li> <li>• Zdravlje</li> </ul> <p><b>Li ni identitet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ostale li ne osobnosti</li> <li>• Biti oprezan sa drugima;</li> <li>• odjeća, zakoni, dob, sredstva</li> <li>• Preuzimanje odgovornosti za sebe</li> <li>• Posebni interesi</li> </ul> <p><b>Odnos sa partnerom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ljubav (me u omladinom)</li> <li>• Preuzimanje odgovornosti prema drugima</li> <li>• Tuga (bol), utjeha</li> <li>• Interesovanja za druge</li> </ul> <p><b>Svakodnevica i familija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konflikti sa roditeljima, braćom i sestrama</li> <li>• Zadaci i uloga svakog člana porodice</li> <li>• Način života</li> </ul>	<p><b>I 1.a) Učenik može:</b></p> <p>A. da razumije tekstove koji obrađuju teme iz školskih knjiga:            A.1. slušane tekstove koji dopunjuju poznate teme iz školskih knjiga;            A.2. odslušane tekstove koji se ne vezuju direktno za tekstove iz školskih knjiga, kao i jezička sredstva koja se mogu izvaditi iz konteksta i koja dopunjuju poznate teme iz školskih knjiga: npr. registrovanje razlika u razgovorima, diskusije novinara oko poznatih tema:            a.1. prostih dijaloga,            a.2. običnih pjesama.</p> <p>B.1. kratko da opiše srž slušanog razgovora;            B.2. jednostavnim riječima da se uključuje u razgovor.</p> <p>C. da razumije očemu je riječ u govornim emisijama;            C.1. da jednostavno govori oko primljenih informacija sa emisija.</p>

		<p><b>Individua i društvo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozicija porodice u društvu</li> <li>• Susjedstvo</li> <li>• Opština</li> <li>• Prava, zadaci i zabrane omladini</li> </ul>	<p>D. da odgovara i reaguje direktno na pitanja i zahtjeve ne i jeg uputstva.</p> <p>I 1.b) U enik može:</p> <p>A. da ita i da razumije poznate tekstove:            A.1. tekstove iz školskih knjiga;            A.2 tekstove iz scenskih igara koje u enici sami organizuju;</p> <p>A.3. tekstove koji nisu direktno vezani sa tekstovima iz školskih knjiga, ali jezi ka sredstva koja mogu da se izvuku iz konteksta i dopunjaju poznate teme iz školskih udžbenika;</p> <p>A.4. tekstove iz oblasti života njema kih gra ana (kultura, tradicija, geografija).</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obe anja društva omladini (formiranje, nastava, preuzimanje odgovornosti za sebe i za druge)</li> <li>• Na in života stranaca</li> <li>• Mjesto sastajanja omladine: omladinski centri, sportski klubovi, itd.</li> </ul> <p><b>Stanovanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poznavanje ostalih mjesta za stanovanje (selo, more itd.)</li> <li>• Grad</li> <li>• Prednosti i nedostaci života u gradu, selu</li> <li>• Stanovanja u budu nosti</li> </ul>	<p>B. da ita i razumije (na samostalan na in) zabavne, odnosno informativne:            B.1. tekstove iz školskih udžbenika;            B.2. pri e i basne iz školskih udžbenika;            B.3. štiva iz književnih pismenih uproš enih i kratkih tekstova;            B.4. pjesme iz školskih udžbenika.</p> <p>C. da ita i razumije prilago ene tekstove za taj nivo u enja, na na in da može da ih upotrebi u</p>

		<p><b>Edukacija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahtjevi i problemi u školi</li> <li>• Porast i spremnost za rezultate li ne i društvene (njema ke)</li> <li>• Tehnike nezavisnog u enje</li> <li>• Razvoj kriti kih sposobnosti</li> </ul> <p><b>Posao</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesije lanova porodice</li> <li>• Neke tipi ne profesije «moderne», kao npr. eksperti za kompjutere</li> <li>• Optere enja tokom posla (uloga zaposlene majke)</li> <li>• Željene profesije</li> </ul>	<p>govoru i pisanju:</p> <p>C.1. tekstove iz školskih udžbenika;</p> <p>C.2. medijske kratke tekstove ili razli itog domena, koji se, ukoliko se uklapaju u vokabular i strukturu, orijentišu na školske udžbenike, gdje su okolina i doga aji prilago eni uzrastu u enika;</p> <p>C.3. jednostavne književne tekstove ( tako e i lirske).</p> <p>D. da ita i razumije informacije sa dopisnih karata i pisama.</p> <p>I 2.a) <b>U enik može:</b></p> <p>A.1. da prima i daje informacije;</p> <p>A.2. da pita za imena drugih, parkilrališta;</p> <p>A.3. da zna obi aje i želje drugova ili ro aka;L</p> <p>A. 4. da daje informacije o svom slobodnom vremenu;</p> <p>A. 5. da pita za put i da to opiše, npr. <i>Orijentaciju u novom gradu;</i></p> <p>A.6. da pita za radnu grupu i aktivnosti u okviru škole i da daje informacije u vezi toga;</p> <p>A. 7. da pita druge za profesiju.</p> <p>B.1. da prezentira odraslima, kao npr. (das ist Herr/Frau...);</p>
--	--	---	---

		<p><b>Snabdijevanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moda</li> <li>• Kupovne mogu nosti</li> <li>• Supermarketi</li> <li>• Robne ku e itd.</li> </ul> <p><b>Zdravstvena pažnja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preuzimanje odgovornosti za svoje zdravlje/odlazak ljekaru</li> <li>• Zdrav obrok</li> <li>• Forme života, hobi itd.</li> </ul> <p><b>Slobodno vrijeme (omladine, odraslih)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odmori, odlazak na odmor itd.</li> <li>• Proslava praznika</li> <li>• Treninzi u sportskim klubovima</li> </ul> <p><b>Sport</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport u školi</li> <li>• Individualni ili ekipski sport</li> <li>• Igre</li> </ul> <p><b>Okvrek i priroda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambijent</li> </ul>	<p>B.2. da razvije razgovor oko tema koje su poznate, kao i da ih rapportira drugome;</p> <p>B.3. da pozove nekoga u kino, pozorište ili na koncert.</p> <p>C.1. da opiše modu omladine;</p> <p>C.2. da opiše svojstva nekog pojma, npr. <i>Profesije</i>;</p> <p>C.3. da opiše ljudе, životne uslove rada, dnevne potrebe itd.;</p> <p>C.4. da opiše način ponašanja životinja.</p> <p>D.1. da razumije pisma i da referiše o tome;</p> <p>D.2. da referiše o jednostavnim tekstovima;</p> <p>D.3. da referiše historiju, kratka dešavanja;</p> <p>D.4. da razumije i interpretira konkretnu poeziju iz školskih udžbenika;</p> <p>D.5. da ispriča upustva za upotrebu nekog sredstva (aparature) itd.</p> <p>I 2. b) <b>Učenik treba:</b></p> <p>A. da opiše preko rečenica kratke tekstove ili dijelove teksta iz školskih tekstova ili iz teksta za čitanje.</p>
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvarenje ambijenta (smeće)</li> <li>• Biljni i životinjski svijet</li> <li>• Poštivanje života ovjeka</li> </ul> <p><b>Mobilizacija i saobraćaj</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saobraćajna sredstva (tramvaj, autobus, avion, brod)</li> <li>• Orientacije u saobraćaju</li> <li>• Rizici u saobraćaju</li> </ul> <p><b>Komunikacija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upoznavanje sa medijima</li> <li>• Upoznavanje sa novinama</li> <li>• Telefon, faks i internet</li> <li>• Satelitski program</li> <li>• «Deutsche Welle» itd.</li> </ul> <p><b>Nauka i tehnika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promatranje prirode</li> <li>• Opis prostih tehničkih događaja</li> <li>• Korištenje kompjutera</li> <li>• Dokumentarni filmovi</li> </ul>	<p>B. da piše preko diktata kratke tekstove iz školskog udžbenika, iz jednostavnih tekstova za čitanje, kao i teksta za diktiranje (koji se podudaraju sa vokabularom i strukturama, orijentisani manje-više na školske udžbenike).</p> <p>C.1. da piše ispravno (prema ortografskim pravilima) rečenice i proste tekstove upotrebljavajući pravopisne znake;</p> <p>C.2. da piše kratke tekstove koje je sam sastavio.</p> <p>D. da piše pisma i e-maile, priče, nastavak priča, razredni dnevnik ili ni dnevnik, da opiše li ne doživljaje, da opiše kratko ličnosti i životinje, da pismeno odgovori na pitanja oko jednostavnih književnih tekstova.</p> <p>E. da opiše ukratko jedan događaj ili aktivnosti svoje svakodnevice itd.</p>
II J E	II 1. Razlikovanje i upotreba fonema njemačkog jezika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odriće negacije sa <i>nie</i>, <i>nichts</i></li> <li>• Forme pozdravljanja i razgovora</li> <li>• Licne zamjenice jednine i množine u</li> </ul>	<p><b>II 1.1. Učenik treba:</b></p> <p>A.1. da razumije vezu fonema-grafema;</p> <p>A.2. da izgovara jasno (iako manje-više može</p>

Z K O F O R M I R A N J E	II 2. Razumijevanje i upotreba vokabulara vezanih za odre ene teme (VIII razred)	<p>akuzativu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zavisne rije i na dass</li> <li>• Mogu nost formiranja upitnih re enica sa upitnim rije ima (Fragewort)</li> <li>• Upitne re enice sa modalnim glagolima</li> <li>• Pore enje i superlativ pridjeva</li> <li>• Pokazne zamjenice: <i>dieser, diese, dieses</i></li> <li>• Prijedlog <i>in</i> u akuzativu</li> <li>• Osnovni brojevi do 100</li> <li>• Neodre ene zamjenice <i>man</i></li> <li>• Li ne zamjenice jednine i množine u dativu</li> <li>• Prilog za mjesto i vrijeme</li> <li>• Prijedlozi u akuzativu: <i>auf, unter, neben</i></li> <li>• Povratni pomo ni glagoli <i>sein</i></li> <li>• Perfekat sa <i>sein</i> u svim licima</li> </ul>	<p>da varira u akcentu) foneme njema kog jezika (koliko su prilago ene nivou u enja);</p> <p>A.3. da izgovara razumljivo pitanja, molbe, odobrenja, zabrane, sumnje, itd.</p> <p>B. da razlikuje tokom izgovora duge i kratke samoglasnike.</p> <p><b>II 2.1. U enik treba:</b></p> <p>A.1. da vlada osnovnim vokabularom (iako još ini elementarne greške), da izrazi doga aje ne tako kompleksne, ili da govori o manje poznatim temama i situacijama;</p> <p>A.2. da upotrebljava rije i i re enice u odgovaraju em kontekstu, kako u govoru tako i u pisanju;</p> <p>A.3. da koristi rje nik od oko 900 aktivnih rije i, kako u govoru tako i u pisanju;</p> <p>A.4. da zna poimeni iti glagole i pridjeve;</p> <p>A.5. da zna kako se formiraju negacijski pridjevi sa <i>un-</i> sufiks <i>-lich</i>, npr. <i>unmöglich</i>;</p> <p>A.6. da zna kako se formira kompozicija, npr. «<i>Hausaufgabe</i>»;</p> <p>A.7. da zna i da koristi pravila rodova za imenice ženskoga roda sa ovim nastavcima: -ung, -keit, -töt, -schaft.</p>
	II 3. Upotreba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Povratni pomo ni glagoli <i>haben</i></li> </ul>	<b>II 3.1. U enik može:</b>

	jezi kih struktura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Povratni modalni glagoli u svim licima</li> </ul> <p>A.1. da koristi pravilne i nepravilne glagole odabrane u prezentu (sadašnje vrijeme), nesvršene i u perfektu (svršene), kao i u futuru I; da koristi trpno sadašnje vrijeme, npr. «<i>wird gewechselt!</i>»; da koristi zapovedni na in u jednini i množini, kao i zavisni na in (<i>wäre, hätte, würde, dürfte, könnte</i>); da koristi odvojive i neodvojive glagole; da formira imenice od glagola (supstantivizacija); da formira perfekat odvojivih glagola; da koristi este glagole sa objektom u dativu (Dativobjekt), npr. <i>Helfen, danken, antworten, gratulieren</i> i sa dodatkom prijedloga (Präpositionalobjekt), npr. <i>Denken an, lichen über</i>;</p> <p>A.2. da odabere modalne glagole u prezentu kao i povratne; da se koristi modalnim glagolima sa izdvojivim glagolima u prezentu i perfektu; da zna mjesto modalnih glagola u re enici;</p> <p>A.3. da se koristi imenicama u nominativu, akuzativu, dativu i genitiva u jednini i množini; da formira kompoziciju od dva imena; da koristi kroz jednину imenice kontinenata bez lana; da koristi iz zadatog oko nacionaliteta i profesije (npr. «....ist Engländer»,...» «...ist Backer»);</p>
--	--------------------	---

		<p>A.4. da koristi određene i neodređene vid (Nom., Akk., Dat. i Gen.);</p> <p>A.5. da koristi prisvojni iman (Nom., Akk., Dat. i Gen.); da koristi povratne zamjenice; da se koristi li nim zamjenicama (Nom, Akk., Dat.), kao i na in dobrog ponašanja «<i>Sie</i>»; da primijeni odnosne zamjenice u nominativu;</p> <p>A.6. da zna deklinaciju zamjenica (u Nom., Akk., Dat.); da primijeni atributske zamjenice (u Nom., Akk., Dat.); da koristi stupnjeve pridjeva (npr. pravilno stepenovanje sa «Umlaut», stepenovanje pridjeva «<i>gut, viel, gern</i>»);</p> <p>A.7. da primijeni prijedloge u dativu, genitivu kao i prijedloge koji se mijenjaju prema stanju kretanja (Akk. i Dat.);</p> <p>A.8. da zna da primijeni priloge za mjesto, vrijeme i na in;</p> <p>A.9. da primijeni osnovne brojeve i redne brojeve;</p> <p>A.10. da zna da primijeni: izjavne rečenice, upitne rečenice sa inverzijom, upitne rečenice sa upitnim zamjenicama; zavisne rečenice sa «<i>wenn, als, während, bevor, weil, da, dass, wenn, obwol</i>», da zna mjesto li nih glagola u iskaznim rečenicama i zavisnim rečenicama poslije spajanja sa zavisnim;</p>
--	--	--

			A.11. da primijeni znake interpunkcije tokom opisa, kao i da zna osnovna pravila u vezi sa zarezom.
III K U L T U R N O  S A M O P O U Z D A N J E	III 1. Upoznavanje kulture naroda njema kog govornog podru ja i usporedba sa svojom kulturom	<p><b>Individua i društvo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozicija porodice u društvu</li> <li>• Susjedstvo</li> <li>• Opština</li> <li>• Prava, zadaci i zabrane omladine</li> <li>• Želje društva za omladinu (formiranje, nastava, preuzimanje odgovornosti za samoga sebe i za druge)</li> <li>• Na in života stranaca</li> <li>• Mjesta sastajanja omladine: omladinski centri, sportski klubovi, itd.</li> </ul> <p><b>Stanovanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poznavanje drugih mjesta stanovanja (selo, more itd.)</li> <li>• Grad</li> <li>• Prednosti i nedostaci suživota u gradu, selu</li> <li>• Stanovanje u budu nosti</li> </ul> <p><b>Slobodno vrijeme (omladine, odraslih)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odmori, odlazak na odmor, mjesta za odmor itd.</li> <li>• Proslava praznika</li> <li><b>ovjek i priroda</b></li> </ul>	<p><b>III 1. U enik može:</b></p> <p>A.1. da upozna školski život, život u društvu, mogu nosti korištenja slobodnog vremena, mogu nosti putovanja omladine, odnos me u djecom i roditeljima, na in života u gradu i selu, tipi ne praznike u Njema koj itd.;</p> <p>A.2. geografsku poziciju i regionalno zna enje gradova, rijeka, zna ajnih planinskih vjenaca u Njema koj i druga mjesta njema kog govornog podru ja na granici sa njima, najzna ajnije puteve i njihov zna aj;</p> <p>A.3. zaga enje vode i njenu zaštitu;</p> <p>A.4. utjecaj masivnog turizma na Alpama itd.;</p> <p>A.5. ugrožavanje šuma u GER.</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Ambijent</li><li>• Kvarenje ambijenta (smeđe)</li><li>• Biljni i životinjski svijet</li><li>• Poštovanje života ovjeka</li></ul>	
--	--	--	--



## **Raspon mogu nosti tema**

Objašnjenje: Preporu uje se da na ovom nivou nastavnici koriste ove teme, koje korenspodiraju sa ve inom tekstova na raspolaganju. Tako er, ove teme mogu da razviju na fleksibilan na in prilago avanje specifi nih potreba razreda, dok se ne postignu progresivni objektivi.

### **1. Grundlegende Existenz erfahrungen**

- Geburt
- Gesundheit
- Krankheit

### **2. Die persönliche Identität**

- Weitere persönliche Eigenschaften
- Anders sein als die andern: Kleidung, Gewohnheiten, Alter, Behinderung
- Verantwortung für sich selbst übernehmen
- Besondere Interessen

### **3. Partnerbeziehungen**

- Liebe (zwischen Jugendlichen)
- Verantwortung für andere übernehmen
- Mitleid, Mitgefühl
- Die Interessen des anderen

### **4. Alltag und Familie**

- Entwicklungsbedingte Konflikte mit Eltern und Geschwistern
- Verarbeitung und Lösung von Konflikten in der Familie
- Verantwortung des einzelnen für die Familie
- Lebensgewohnheiten

### **5. Individuum und Gesellschaft**

- Stellung der Familie im öffentlichen Bereich
- Die Nachbarschaft
- Die Gemeinde
- Umgang mit Taschengeld
- Rechte, Pflichten und Verbote für Jugendliche
- Erwartungen der Gesellschaft an den Heranwachsenden (Bildung, Ausbildung, Verantwortung für sich und andere)
- Fremde Lebensgewohnheiten
- Lebensbereiche von Jugendlichen: Jugendzentren, Sportvereine, Pfadfinder u.ä.

### **6. Wohnen**

- Andere Lebensbereiche kennen lernen (Land Küste etc.)
- Die Gemeinde als Lebensbereich
- Die Stadt als Lebensbereich

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor- und Nachteile von Stadt- und Landleben</li> <li>• Wohnen in der Zukunft</li> </ul> |
|--|

**7. Erziehung**

- Anforderungen und Probleme in der Schule
- Leistung und Leistungsbereitschaft als Merkmale unserer Gesellschaft
- Techniken des selbstständigen Lernens
- Entwicklung der Kritikfähigkeit
- Bereitschaft, Kritik zu ertragen
- Leitbilder der Gesellschaft

**8. Arbeit**

- Einige Traditionelle Berufsbilder
- Einige typische ``moderne Berufe`` (Computerfachmann u.ä.)
- Belastung durch Arbeit (Rolle der berufstätigen Mutter)
- Kinderarbeit
- Traumberufe

**9. Versorgung**

- Mode
- Einkaufsmöglichkeiten
- Supermarkt
- Kaufhaus u.ä.

**10. Gesundheitsfürsorge**

- Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen
- Gesundes Essen
- Lebensweise, Hobbys etc.

**11. Freizeitgestaltung** (von Jugendlichen und Erwachsenen)

- Ferien, Ferienfahrten, Reiseziele

**12. Sport**

- Sport in der Schule
- Sport im Verein
- Leistungen im Sport
- Fairness

**13. Mensch und Natur**

- Umwelt
- Gefährdung der Umwelt (Müll)
- Welt der Pflanzen und Tiere
- Respekt vor dem Leben der Mitgeschöpfe

**14. Mobilität und Verkehr**

- Andere Verkehrsmittel (Eisenbahn, Bus, Flugzeug, Schiff)
- Orientierung im Verkehr
- Gefahren im Verkehr

**15. Kommunikation**

- Medien kennen lernen
- Zeitungen kennen lernen
- Telefon, Fax und Internet
- Satellitenfernsehen u.ä.
- "Deutsche Welle"

**16. Wissenschaft und Technik**

- Naturbeobachtungen
- einfache physikalische Versuche
- auffällige, physikalische Alltagsbeobachtungen
- einfache technische Vorgänge beschreiben
- Einsatz von Computern
- Dokumentarfilme

**3. LERNJAHR**

Lernziel 1	Lerninhalte
<b>In mündlichen und schriftlichen Kontakten persönliche Mitteilungen machen</b>	<p><b>Sprechfertigkeiten</b> <b>Mitteilungen ankündigen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Weißt du/Wissen Sie, dass ...?</li><li>• Ich habe gehört, dass ...</li><li>• Ich muss dir/Ihnen etwas sagen.</li></ul> <p><b>Auf Mitteilungen antworten</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Das ist mir neu.</li><li>• Das habe ich nicht gewusst.</li><li>• Davon habe ich nichts gehört.</li><li>• Ich gehe nie ins Kino.</li></ul> <p><b>Persönliche Mitteilungen machen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wir fahren mit dem Bus um 8 Uhr ab.</li><li>• Ich gehe jetzt einkaufen.</li><li>• Das ist für mich/dich/uns/euch.</li></ul> <p><b>Soziale Kontakte herstellen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ich gehe ins Kino. Kommst du mit?</li><li>• Die Hausaufgabe ist schwer. Machen wir sie gemeinsam?</li><li>• Wann können wir uns treffen?</li><li>• Willst/Kannst du kommen?</li><li>• Darf ich mit euch gehen?</li></ul>

	<p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verneinung mit <i>nie, nichts</i></li> <li>✓ Anrede- und Grußformen</li> <li>✓ Personalpronomen in der 1. und 2. Person Singular und Plural im Akkusativ</li> <li><b>✓ Nebensätze mit <i>dass</i></b></li> </ul>
--	---

<b>3. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 2</b>	<b>Lerninhalte</b>
<p><b>Sachinformationen einholen und weitergeben</b></p>	<p><b>Sprechfertigkeiten</b>  <b>Informationen einholen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie groß/alt/schnell ...?</li> <li>• Wie viel Grad ...?</li> <li>• Was frisst der/die/das ...?</li> <li>• Frisst der/die/das ...?</li> <li>• Kannst du mir helfen?</li> <li>• Wohin gehst du?</li> </ul> <p><b>Informationen weitergeben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Wasser hat ... Grad.</li> <li>• Heute ist es wärmer als gestern.</li> <li>• Dieser/Diese/Dieses ... gefällt mir.</li> <li>• Dieser/Diese/Dieses ... ist schneller als .../ist am schnellsten.</li> <li>• Ich gehe in den Garten/in die Schule/ins Kino.</li> </ul> <p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Möglichkeiten der Fragebildung durch Fragewörter</li> <li>✓ Fragesätze mit Modalverben</li> <li>✓ Komparativ und Superlativ</li> <li>✓ Demonstrativpronomen: dieser, diese, dieses</li> <li>✓ Präposition in mit Akkusativ</li> <li>✓ Kardinalzahlen bis 100</li> </ul>

<b>3. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 3</b>	<b>Lerninhalte</b>
<p><b>Anweisungen geben und Aufforderungen</b></p>	<p><b>Sprechfertigkeiten</b>  <b>Anleiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Man muss hier zusammenkleben/falten/schneiden...</li> </ul>

<b>äußern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hier nicht zusammenkleben/falten/schneiden...!</li> <li>• Zuerst ..., dann ..., jetzt ...</li> </ul> <p><b>Nachfragen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Können Sie das bitte wiederholen?</li> <li>• Kannst du mir/uns das erklären?</li> <li>• Bist du bald fertig?</li> <li>• Das habe ich nicht verstanden.</li> <li>• Was muss ich jetzt machen?</li> <li>• Ich möchte Sie/dich etwas fragen.</li> <li>• Ist das richtig?</li> <li>• Was bedeutet das?</li> </ul> <p><b>Auffordern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte beeile dich!</li> <li>• Du musst aufstehen!</li> <li>• Gib mir/uns bitte einen/eine/ein ...</li> </ul> <p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Unpersönliches Pronomen man</li> <li>✓ Personalpronomen in der 1. Person Singular und Plural im Dativ</li> </ul>
---------------	--

<b>3. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 4</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Angaben zu Zeit, Lage und Raum machen</b>	<p><b>Sprechfertigkeiten</b></p> <p><b>Ortsangaben erfragen und machen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wo treffen wir uns? – Drinnen/Draußen/Nebenan.</li> <li>• Wohin legst du ...? – Auf den Tisch/Unter die Bank/ Neben das Heft.</li> </ul> <p><b>Zeitangaben erfragen und machen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wann fährt der Bus?</li> <li>• Wann hast du Zeit? – Am Nachmittag.</li> <li>• Wann kommst du zu mir? – Abends.</li> <li>• Der Zug ist um ... abgefahren.</li> <li>• Der Schüler war gestern krank.</li> </ul> <p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adverbiale des Ortes</li> <li>✓ Adverbiale der Zeit</li> <li>✓ Präpositionen mit Akkusativ: <i>auf, unter, neben</i></li> <li>✓ Hilfsverb sein im Präteritum</li> </ul>

### 3. LERNJAHR

Lernziel 5	Lerninhalte
<b>Erlebtes und Gehörtes wiedergeben</b>	<p><b>Sprechfertigkeiten</b>  <b>Erlebnisse erzählen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Am Wochenende bin ich/sind wir ... gewesen.</li> <li>• In dem Film ist das Kind/sind die Kinder ...</li> <li>• Wir sind nach ... gefahren.</li> <li>• Ich hatte großes Glück.</li> <li>• Wir hatten gutes/schlechtes Wetter.</li> </ul> <p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perfekt mit sein in allen Personen</li> <li>✓ Hilfsverb haben im Präteritum</li> </ul>

### 3. LERNJAHR

Lernziel 6	Lerninhalte
<b>Die eigene Meinung darstellen</b>	<p><b>Sprechfertigkeiten</b>  <b>Sich rechtfertigen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ich musste/konnte/wollte/durfte ...</li> <li>• Wir mussten/konnten/wollten/durften nicht ...</li> </ul> <p><b>Zustimmen/Ablehnen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ich bin dafür/dagegen.</li> <li>• Das glaube/meine ich auch.</li> <li>• Das glaube/meine ich nicht.</li> <li>• Doch, das stimmt.</li> <li>• Seid ihr auch dafür?</li> </ul> <p><b>Begründen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das musste/konnte/wollte/durfte ich, weil ...</li> <li>• Das mussten/konnten/wollten/durften wir nicht, weil ...</li> </ul> <p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Modalverben im Präteritum in allen Personen</li> </ul>

## **METODOLOŠKA UPUSTVA**

### **1. Komunikativna forma nastave**

U savremenoj nastavi komunikaciji se posve uje naro ita pažnja, to zna i: koja jezi ka sredstva su potrebna u enicima da se u odre enim jezi kim situacijama izraze i ponašaju na odgovaraju i na in?

Komunikacija je najprikladniji na in za prispe e propisanih objektiva. Polazna ta ka takve nastave ne e biti gramati ka pravila ve razlike jezi ke situacije. To zna i od jezi kih situacija se izvode pravila, a ne obrnuto.

### **2. Jasno slaganje jezi kog ravnjanja**

Potrebito je, naro ito u nivou po etni ke nastave, dati poseban akcenat razli itom jezi kom poravnjanju, kao:

- obrada vokabulara (rije i),
- obrada tekstova,
- strukture jezika.

Ovo zna i: da se odrede prioriteti unutar nastavne jedinice.

Nije mogu e npr. da se obrade i novi vokabular i nove strukture jezika istovremeno.

Najbolji na in bi bio da se najprije obradi i izvježba vokabular, koji je izložen u odre enim lekcijama.

Potom e se razra eni vokabular uklopiti u nove sinteti ke strukture.

U itelj e unutar komunikativne nastave odabrati takve jezi ke situacije koje su bliske svakodnevici, tako e uvježbane strukture biti prirodne, a ne artifijalne.

### **3. Objektivi (zahtjevi)**

Jasno odre ivanje objektiva je olakšanje za rad u itelja i pomaže mu u odre ivanju specifi nijih objektiva. Kada se dostignu objektivi – to e zna iti da u enici vladaju obra enom materijom – samim tim bi predava trebao biti zadovoljan. Ako se još nije završio nastavni as, nije logi no da se još u toku ubacuju i novi sadržaji. Iz ovog razloga, logi nije bi bilo da se utvrdi ono što je nau eno sa raznovrsnim vježbama, da se

obradi neka pjesma tokom nastavnog sata ili da se uklopi neka nastavna jedinica sa ciljem postignuća objektiva.

Također je poželjno u fazi «upoznavanje sa novom temom» (Sprachbegegnung) da se uče u srž «problema» sa motivacijom da se dostignu objektivi, a ne da se ide sporednim putevima koji bi dopustili u enicima da prepostavljaju šta uistinu može biti cilj nastavnog sata.

#### **4. Ograničavanje objektiva**

Upoznavajući i učenike i imajući jasne određene objektive najprije učitelj ne smije pogriješiti određujući mnogo objektiva za jedan nastavni sat i da se kasnije razočara što nije objektiv dostignut. S toga, učitelj treba da odredi jedan specifični objektiv kojeg će pokušati da postigne u toku jednog nastavnog sata. Određivanje više objektiva u toku nastavnog sata ima ove posljedice:

Ostaje malo vremena za vježbe i primjenu, iz ovog razloga učenik ne može dovoljno da vlasti materijom. Na sljedećem satu treba da se ponovi i pojasni materija još jedanput, jer se može desiti da su se potkrale greške koje kasnije ne mogu da se isprave, dovoljan razlog da se desperira (zdvoji) nastava i u enici razočaraju.

Računica je jednostavna: jedan sat prenatrpan i jedan za obnavljanje nisu dva. S toga je logično da se materija još od početka podijeli na dva sata.

Prema istraživanju srednjih učenika su u stanju da za jedan nastavni sat upamte oko deset novih izraza.

#### **5. Slaganje: slušanje / razumijevanje, govorenje, itanje, pisanje**

Naročito u početnoj nastavi treba da se uvede red od pet vještina, što znači:

- Učenici ne treba da razgovaraju ništa što nisu učili ranije,
- Oni ne treba da pišu ono o čemu nisu ranije slušali i govorili,
- Oni ne treba da pišu ono što nisu ranije slušali, govorili i pišali.

*Da se obradi ovo slaganje, naročito za početnike, ukazuju ovi razlozi:*

- Da se izgovori jedna nova riječ, logično je da ona treba da se najprije uči. Sa druge strane itanje jedne nove riječi je najlakše ako se ona prethodno učila, iskazala ili pročitala.

- Njema ke grafeme i grafeme našega jezika ne uklapaju se u svakom pogledu. Iako su u enici nau ili alfabet bosanskoga jezika, mogu se izložiti «uopštavanju» ili interferenciji, ako se po ne rano sa pisanjem na njema kom jeziku. Ovo se može izbjeg i ako nastava po ne sa slušanjem i potom pomije ka govornim i itala kim stanicama u pravcu pisanja.

## 6. Aktivani i konkretni rad

Razlika u nastavi njema kog jezika u Njema koj, bez obzira da li se radi o njema kom jeziku kao maternjem ili kao drugom jeziku u nastavi ili stranom jeziku na Kosovu mogu da se dobijaju male ili nikakve informacije. Osim na nastavnim asovima, takore i, ne egzistira nijedna druga mogunost da se primijeni ono što je nau eno. Na neki način nedostaje mogunost da se ono što je nau eno u školi produbi van nastavnih asova kao preko ekskurzija, razvijanja diskusija itd.

Izrada (stvaranje) plakata, mozaika i postera, izrada malih radova je takođe značajna.

Drugi razlog za ovakvim aktivnostima je poznavanje psihologije naučenog: na osnovu ovoga su rezultati (dostignuti) veći, da što više bude poduprena jezikom ka djelatnostima sa konkretnim djelima.

## 7. Dovoljno vrijeme za vježbe i primjenu

Za poticanje i sigurno savlađivanje jednog jezika uopšte potrebne su tri stvari: vrijeme, vrijeme i opet vrijeme.

Znamo da egzistiraju tri različita tipa učenika:

**Akustični tipovi** (oni savlađuju - uči jezik brže preko slušanja, slušno);

**Vizuelni tipovi** (vidljivi, oni uči jezik na prvom mjestu preko očiju);

**Motorični tipovi** (oni uči jezik najbrže preko pisanja).

Zbog toga je važno da se odabiru vježbe, tako da, i na bazi ovih osobina; da se jezik uči istovremeno preko više kanala, zato što, kada je riječ o grupi ili razredu, pomiješanost tipova je izvjesna.

## **8. Raznovrsnost u fazi vježbanja**

Svaki uitelj i uiteljica tako znaju da način jezika monotono vježbanje strukture rečenice više utiče negativno nego što podstiče napore.

Učenici mogu izgubiti interesovanje za nastavu i neće učestvovati aktivno u tome. Sa druge strane, znamo da motiviranje želja i davanje interesantnih zadataka mogu da podigne interesovanje za učenjem i spremnost za rad (rezultati).

Mijenjanje formi rada (samostalni rad, rad u parovima ili grupama) djeluju osvježavajuće, ali i igre u nastavi, pjesme i poezija, kao i priče treba da budu sastavni dijelovi nastave.

## **9. Korekcija u enikovog govora**

Skoro da se ništa ne diskutuje tako što i na protivrečanju u nastavni koj sredini koliko o načinu ispravke.

Dok neki način ispravku gledaju kao smetnju jezičkog tokra, drugi podupiru da se greška treba ispraviti odmah da se ne bi propustila.

Možda može da se napravi jedan opravdan kompromis tokom korekcije i on bi izgledao ovako:

- U fazi prvog kontakta sa novom temom, kao na primjer opisanjem fotografije, uiteljice i uitelji saslušaju slobodan razgovor od učenika.

Ako bi se izvršila masovna ispravka tokom ove nastavne faze, učenici bi se možda odmah povukli. U ovom fazi bilo je pravilno da se ispravke izlože na takav način, na primjer, jedna pogrešno kazana rečenica da se ponovi od strane nastavnika još jedanput, ali, naravno, način načinu ispravan način.

- Situacija u fazi primjene i vježbanja je drugačija. Ovdje je riječ o vježbanju vokabulara i strukture i ovdje je korekcija, naravno, neuslovljena.

Nema diskusije da učenike ne treba da postignu ujemo pred razredom, već da pokazemo pedagoški takt.

## **10. Diferencija**

esto se dešava da različiti jezici rezultati u enika u nastavi predstavljaju djelimice velike teškoće.

Dok se u enik, koji je završio svoj zadatak, dosada uje na nastavi ili ometa druge dok rade, drugi nisu spremni da dovrše zadatke iako ima još dovoljno vremena na raspolažanju.

Za učitelje i učiteljice predstoje tada dvije mogućnosti: da predstave, navodno, da nema razlike u rezultatu, ali će onda trebati da uzmu u obzir i ono što će prije ili kasnije proizvesti teškoću kod opterećenja (naših zahtjeva) manjeg, odnosno većeg.

Druga mogućnost je prakticiranje mjera unutrašnje diferencijacije i ovo će bez sumnje za učenike/ce znati da rade.

Razlikuju se razne forme diferencijacije, koje se neće diskutirati ovdje, jer su one za sada poznate.

Samo dvije forme mogu da se razmotre kao bliže:

### *Kvantitativna i kvalitativna diferencijacija*

- *Kvantitativna diferencijacija* znači da se zadaci razlikuju po njihovom kvantitetu, dakle, u njihovoj količini. To ne znači ništa drugo, već da u enici «brzo» uzimaju dodatne zadatke. Mjera se primjenjuje lako, jer učitelj i učiteljica treba da razmišljaju o dodatnim zadacima, koje kasnije ukoliko zatreba, daju nekolicini u enika. Ova vrsta diferencijacije sa timima ima i svojih nedostataka, jer od strane dodatnih zadataka od učenika se traži još više i samim tim i bolje. Drugim riječima: razlika između dobrih i malo boljih uvijek je veća.

Tako će se postavlja pitanje, da možda vredniji u enici vide ove zadatke kao kaznu zbog toga što su radili brže.

*Kvalitativna diferencijacija* postavlja više zahtjeva. Daju se zadaci sa različitim skalom težine, bez zapostavljanja zajedničke teme. Da krenemo od toga, da unutar razreda treba da radimo u tri različite grupe rezultata A, B i C, gdje se grupa A podrazumijeva kao grupa sa većim postignućem, grupa B sa srednjim postignućem i grupa C kao grupa sa slabijim postignućem. Šema rasporeda nastavnog asa može izgledati ovako:

<b>Sprachbegegnung – Prvi kontakt sa novom temom (Evokacija)</b>		
Izjedna eno za sve u enike		
<b>Spracherarbeitung – Izrada teme (Realizacija)</b>		
Izjedna eno za sve u enike		
<b>Sprachübung – Vježbe oko teme (Refleksija)</b>		
Diferencijacija grupa prema skali dolognu a		
Grupa A Rad cijelog teksta Dodatak kreatvnog zadatka	Grupa B Rad cijelog teksta uz pomo , npr. Artikelhilfe	Grupa C Rad jednog dijela teksta uz pomo , npr. Artikelhilfe

esto se uye i jedan argument koji govori protiv ove forme diferencijacije i to je:

Kod ovog na ina obrade nastave ne u e svi u enici iste stvari, jer profil zahtjeva je razli it u ovom primjeru podijeljenom u tri skale.

- Jedna analiza ovoga argumenta govori ipak mnogo brzo, da to ne može da vrijedi za uvijek, jer: objektiv nastavnog asa u enici ne e na elno dostizati nikada jednako isto i dobro
- Ono što se postigne od strane ovoga procesa, je manje-više odstupanje od zahtjeva, jer sposobnost u enika za razli ito u enje, neovisno je od toga da li se praktikuju mjere diferencijacije ili ne.

## 11. Dijeljenje jednog nastavnog asa

*Redoslijed jednog nastavnog asa može izgledati ovako:*

Artikulationsstufen	Methodische Absichten
<b>1. Sprachbegegnung</b>	Begegnung mit der neuen Sprachsituation, z.B. durch Bild, Tonaufnahme, Filmausschnitt, Lehrer- oder Schülervortrag.
<b>2. Spracherarbeitung</b>	Bereitstellen und Erarbeiten von neuem Wortschatz oder neuen Strukturen.
<b>3. Sprachübung</b>	Übungsbeispiele, möglichst in Form von realen Sprechhandlungen.

	Aufgreifen und Wiederholen von bekanntem Wortschatz
<b>3. Sprachübung</b>	Übungsbeispiele, möglichst in Form von realen Sprechhandlungen. Aufgreifen und Wiederholen von bekanntem Wortschatz mit neuen Strukturen und umgekehrt. Differenzierungsmaßnahmen Sprachlernspiele
<b>4. Sprachanwendung</b>	Übertragen des Gelernten auf neue Situationen: Im Klassenzimmer Im außerschulischen Bereich

### GRADUALIZACIJA (STEPENOVANJE) ME UPROGRAMA

Prije nego uemo u posao za detaljizirani plan za razred, mi smo uradili jednu vrstu približnog “globalnog” plana za etiri godine, u cilju da nam je jasno kuda želimo da dospijemo poslije završetka od etiri razreda (jedan nivo), zna i: šesti razred – deveti ili deseti – dvanaesti (trinaesti).

Drugi razlog je da ura eni planovi za razred treba da imaju programsku me uvezu i da otprilike nastave tu gdje su prekinuti prethodne godine, da nema ponavljanja opštih objektiva ili drasti nog vra anja unazad.

Ovaj Plan je ura en po Blomovoj taksonomiji i konceptiran je tako da može da se ita vertikalno (priprema prema taksonomiji za jednu školsku godinu) i horizontalno, što zna i, pranje objektiva iz godine u godinu sa jednom skalom više.

Da bude jasnije prestavljamo tabelu stepenovanja nivoa i sadržaja.

	<b>1. Lernjahr</b>	<b>2. Lernjahr</b>	<b>3. Lernjahr</b>	<b>4. Lernjahr</b>
<b>Lernziel 1</b>	Einfache sprachliche Kontakte herstellen	Miteinander sprechen	In mündlichen und schriftlichen Kontaktens persönliche Mitteilungen machen	Über Ereignisse berichten
<b>Lernziel 2</b>	Gegenstände und Tätigkeiten benennen und beschreiben	Über Gegenstände und Tätigkeiten	Sachinformationen einholen und weitergeben	Gegenstände und Vorgänge beschreiben

	ben, nach Gegen-stän- den fragen	Aussagen machen		
<b>Lernziel 3</b>	Anweisungen verstehen und Fragen beantworten	Anweisungen verstehen und erteilen	Anweisungen geben und Aufforderungen äußern	Tätigkeiten und Vorgänge beschreiben
<b>Lernziel 4</b>	Sich orientieren und verständigen	Angaben zur örtlichen Umgebung machen	Angaben zu Zeit, Lage und Raum machen	Mitteilungen sachlichen Inhalts machen
<b>Lernziel 5</b>	Sprachliche Kontakte knüpfen	Wünsche und Gefühle äußern	Erlebtes und Gehörtes wiedergeben	Vorgegebene Geschichten und Erlebnis- sse mündlich und schriftlich darstellen
<b>Lernziel 6</b>	Einfache Auskünfte einholen und erteilen	Persönliche Daten erfragen und Angaben machen	Die eigene Meinung darstellen	Über Zukünftiges und Erdachtes berichten

### **POVEZANOST ME U PREDMETIMA**

Sa druge strane, jezik koji prvenstveno služi kao sredstvo komunikacije, ne u i se ekskluzivno na asovima jezika, da u nekoj formi, ali i u drugoj: preko svih nastavnih predmeta pa sve do ovih vještina. Razli ita gledišta znanja razvijaju se preko jezi kih puteva.

Koliko jezik pomaže drugim predmetima, toliko mogu pomo i drugi predmeti za dostignu e objektiva unutar nastave njema kog jezika. Prije svega i odabране teme mogu otvoriti više polja života i sa tim i više nastavnih predmeta, poznavanje koje nam može pomo i u u enju njema kog jezika.

Naravno da je jezik ispred svih povezan sa umjetnostima, jer svaka rije , nova misao, može (treba) da se iskaže kroz pjesmu, crtež, fotografiju ili igru (aku su djeca II nivoa) ili omladine (III nivo).

I znanje iz nauka, bilo prirodnih ili društvenih, treba da osvježimo tokom obrade raznovrsnih tema predvi enih za dvanaesti razred.

Ova znanja osvježavaju naro ito u prvoj fazi asa (EVOKACIJA), gdje u zavisnosti od tema koje smo obraditi, potrebna je primjena znanja iz drugih predmeta (u enike pripremamo za teme).

Povezanost sa društvenim naukama, koje poznaju u enici, za mnoge životne probleme tako i pomaže u postizanju vještine komunikacije.

Povezanost postoji i me u prirodnim naukama, naro ito su potencirana takva znanja koja govore o ambijentu, njegovoj zaštiti, zdravlju (uvanje svog zdravlja i zdravlja drugih), uslugama, itd.

## NASTAVNI TEKSTOVI

Grupa eksperata za njemački jezik predlaže ove nastavne tekstove:

Razred 11: Deutsch international, Band 2, Cornelsen Verlag, Berlin  
Razred 12: Deutsch international, Band 3, Cornelsen Verlag, Berlin

*Alternativa:*

*Razred 11: Blick 2, Hueber Verlag, Ismaning*

*Razred 12: Blick 3, Hueber Verlag, Ismaning*

**UVOD**

Matematika je nauka o veličinama, brojevima, figurama (likovima), prostoru i odnosu među njima. U osmom razredu, u enici ponavljaju u aktivnom obliku osnovne matematičke veličine, proširuju pojам koncepcija, strukture i djelatnosti i primjenjuju različite strategije za rješavanje problema.

Pomoći u univerzalnog jezika, oslanjajući se na simbole i dijagrame, u enici izražavaju jasno svoja mišljenja, opravdavaju završetke i komuniciraju uopšte.

Stalna primjena više matematike u poljima široke ekonomije i tehnologije, kao i njen integriranje sa drugim naukama, muzikom, umjetnošću i jezikom, povećava nivo razvijanja društva uopšte.

**CILJEVI**

Nastavni plan i program predmeta Matematike za osmi razred ima za cilj:

- razvijanje navika i snalažljivosti u enika za rješavanje brojevima, stvaranje algoritama i procedura koje upotrebljavaju u rješavanju problema i opravdavanju rezultata;
- razvijanje kreativnosti i sposobnosti logičnog mišljenja u enika za posmatranje, opisivanje i crtanje geometrijskih tijela;
- razvijanje snalažljivosti u enika za poznavanje i primjenu mjerenja u svakodnevnom životu;
- razvijanje sposobnosti u enika za proučavanje fenomena upotrebljavajući eksperimente i različite modele vjerovatnosti.

## **OPŠTI OBJEKTIVI**

U enici trebaju:

- *Da poznaju:*
  - simbole, formule i koncepte za brojeve, brojevne izraze i proceduralna pravila u radu sa njima;
  - definicije figura i geometrijskih transformacija, formule i pravila za mjerjenje veličina i definisanje fenomena i eksperimentata.
- *Da znaju:*
  - interpretaciju injenica i pravila u toku rada sa brojevima i brojevnim izrazima;
  - prevođenje običnog jezika u algebarski i obrnuto, kao i čitanje dijagrama;
  - opisivanje različitih geometrijskih formula i interpretacija formula za mjerjenje veličine;
  - klasifikaciju fenomena po vjerovatnoći.
- *Da primjenjuju:*
  - pravila, formule i radnje sa brojevima i brojevnim izrazima za rješavanje matematičkih problema;
  - svojstva figura sa dvije ili tri dimenzije za konstrukciju, modeliranje i rješavanje problema iz svakodnevnog života;
  - prikazivanje tako na koordinatnom sistemu za konstrukciju grafikona, funkcija i statističkih dijagrama;
  - znanja iz vjerovatnosti za upoređenje rezultata eksperimenta i onih teorijskih;
  - znanja matematike i u drugim predmetima u rješavanju praktičnih problema.
- *Da analiziraju:*
  - pretvaranje brojeva i brojevnih izraza u raznim oblicima i njihov međusobni odnos;
  - rješavanje jednačina, karakteristike geometrijskih figura i moguće rezultate u toku vršenja eksperimentata;

- proceduru strategije rješavanja matematičkih problema i onih iz svakodnevnog života.
- *Da sintetizuju:*
  - znanja u toku generalizacije dokaza, pravila, predviđanja i izvođenje zaključaka;
  - znanja matematike sa znanjima uopšte iz drugih predmeta;
  - teoretske informacije za građu, modeliranje i rješavanje praktičnih problema.
- *Da vrednuju:*
  - provjere unutar matematičkih procesa u realnoj situaciji;
  - koriste i razlike izvore u toku predstavljanja originala zasnovanih na argumentima;
  - matematičke komunikacije za dobijanje rješenja vrijednosti ili vrijednih metoda prema određenim kriterijumima.

## ORGANIZACIJA SADRŽAJA PREDMETA

KATEGORIJE	POTKATEGORIJE	BROJ ASOVA	%
<b>ARITMETIKA I ALGEBRA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brojevi</li> <li>• Stepen i korijen</li> <li>• Izrazi sa slovima (promjeniljiva)</li> <li>• Jednačine i nejednačine sa jednom promjenljivom</li> </ul>	48	32.43%
<b>GEOMETRIJA I MJERENJA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geometrijske figure</li> <li>• Pitagorina teorema</li> <li>• Krug</li> <li>• Geometrijske transformacije</li> <li>• Geometrijska tijela</li> </ul>	80	54.05%
<b>STATISTIKA I VJEROVATNOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neka znanja iz vjerovatnostne</li> </ul>	20	13.51%

I ARITMETIKA I ALGEBRA		
Potkategorije	Sadržaj programa	Očekivani rezultati
BROJEVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skupovi brojeva</li> <li>• Prirodni brojevi, cijeli i racionalni</li> <li>• Decimalni periodi i brojevi i razlomci</li> <li>• Osnovne računske radnje sa brojevima</li> </ul>	<p><b>Učenik treba da je u stanju:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da čita i piše svaki razlomak, decimalni broj;</li> <li>• da upoređuje i uređuje decimalne brojeve;</li> <li>• da pretvara decimalne periodi i ne brojeve u razlomke i obrnuto;</li> <li>• da obavlja računske radnje sa decimalnim brojevima i razlomcima;</li> <li>• da rješava različite probleme upotrebljavajući razlomke i one periodi i ne brojeve;</li> </ul>
STEPEN I KVADRATNI KORIJEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stepeni cijelog broja</li> <li>• Radnje sa stepenima</li> <li>• Kvadratni korijen</li> <li>• Algoritmi i nalaženja kvadratnog korjena</li> <li>• Radnje sa kvadratnim korjenima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da čita i piše stepene sa izložiocima koji su cijeli brojevi;</li> <li>• da piše brojeve veće kao stepene broja 10;</li> <li>• da primjenjuje računske radnje sa stepenima;</li> <li>• da određuje kvadratni korijen;</li> <li>• da izračunava kvadratni korijen prirodnih brojeva sa računaljem;</li> <li>• da primjenjuje računske radnje proizvoda i količine;</li> </ul>
IZRAZI SA SLOVIMA (PROMJENLJIVA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predstavljanje slovnih izraza</li> <li>• Osnovne radnje sa slovnim izrazima</li> <li>• Pretvaranje slovnih izraza</li> <li>• Nekoliko algebarskih formula</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da naznačuje brojevnu vrijednost slovnog izraza za određenu vrijednost promjenljive;</li> <li>• da imenuje slovne izraze: monom, binom, polinom;</li> <li>• da obavlja osnovne računske radnje sa slovnim izrazima;</li> <li>• da prevodi izraze sa zvaničnog jezika na algebarski i obrnuto;</li> <li>• da imenuje algebarske formule: kvadrat zbiru, kvadrat razlike i razliku kvadrata;</li> <li>• da geometrijski predstavlja neke algebarske formule;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>da rješava praktične probleme koristeći šeme, modele, tabele i jednačine;</li> </ul>
LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Linearne jednačine sa jednom nepoznatom</li> <li>Ekvivalentne jednačine</li> <li>Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom</li> <li>Grafičko predstavljanje rješenja linearnih jednačina sa jednom nepoznatom</li> <li>Rješavanje problema pomoći u linearnih jednačina sa jednom nepoznatom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>da identificuje ekvivalentne jednačine;</li> <li>da rješava linearne jednačine sa jednim nepoznatom;</li> <li>da rješava jednačine prema odredenim slovima (u formulama fizike, hemije itd.);</li> <li>da rješava linearne nejednačine sa jednom nepoznatom;</li> <li>da geometrijski predstavlja rješenje nejednačine;</li> <li>da primjenjuje linearne jednačine i nejednačine u rješavanju problema iz svakodnevnog života;</li> </ul>
<b>II GEOMETRIJA I MJERENJA</b>		
GEOMETRIJSKE FIGURE PITAGORINA TEOREMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trougao i njegove karakteristike</li> <li>Primjena Pitagorine teoreme na geometrijskim figurama i tijelima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>da opisuje svojstva trouglova;</li> <li>da određuje karakteristike tetrilatera (centar opisanog i upisanog kruga itd.);</li> <li>da konstruiše trougao kada su poznati njegovi elementi;</li> <li>da koristi Pitagorinu teoremu za odreditvanje trougla, ako je pravougli trougao;</li> <li>da koristi Pitagorinu teoremu za odreditvanje treće stranice pravouglog trougla;</li> <li>da primjeni Pitagorinu teoremu na svim geometrijskim</li> </ul>

		<p>figurama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da rješava probleme koriste i Pitagorinu teoremu;</li> </ul>
KRUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krug i njegovi elementi.</li> <li>• Centralni i periferni ugao kruga</li> <li>• Prava i krug</li> <li>• Međusobni položaj dva kruga</li> <li>• Dužina kružnog luka</li> <li>• Površina kružnog isječka i površina kružnog prstena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da crta i definiše krug i njegove elemente: centar, poluprečnik, prečnik, tetiva, tangenta, sekanta;</li> <li>• da crta centralni i periferni ugao;</li> <li>• da odredi kružni isječak i kružni prsten;</li> <li>• da pokaže da je periferni ugao polovina centralnog ugla nad istim lukom sa mjerjenjem i dokazom;</li> <li>• da istražuje (dokazuje) formulu za dužinu kružnog luka, izračunavanje obima i površinu kružnog isječka i površinu kružnog prstena;</li> <li>• da riješi probleme u vezi sa kružnim lukom, isječkom i kružnim prstenom;</li> </ul>
GEOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simetrala duži i ugla</li> <li>• Rotiranje figura</li> <li>• Centralna simetrija</li> <li>• Centralno simetrije figure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da određuje sredinu duži merenjem pomoću lenjira i konstrukcijom simetrale pomoću šestara i lenjira;</li> <li>• da konstruiše simetralu ugla;</li> <li>• da konstruiše osno simetriju slike (figuru) i da odredi broj simetriji pravih;</li> <li>• da rotira figuru (sliku) za dati ugao rotacije;</li> <li>• da konstruiše centralno simetriju figuru;</li> <li>• da razlikuje centralno simetriju figuru i da odredi centar simetrije figura (slika);</li> </ul>

<b>GEOMETRIJSKA TIJELA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valjak</li> <li>• Kupa</li> <li>• Lopta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da definiše površinu oblih cilindri nih (valjkastih) i kupastih tijela (valjak i kupa), kao i njihovih elemenata – njihove mreže;</li> <li>• da razlikuje pravi valjak i pravu kupu od onih kosih;</li> <li>• da istražuje (dokazuje) formule za površinu i zapreminu valjka i kupe;</li> <li>• da izračuna površinu i zapreminu valjka i kupe;</li> <li>• da definiše površinu lopte (sfere);</li> <li>• da izračuna površinu i zapreminu lopte (sfere), odnosno Zemljine kugle;</li> <li>• da rješava probleme iz svakodnevnog života primjenjujući Pitagorinu teoremu;</li> </ul>
<b>III STATISTIKA I VJEROVATNOST</b>		
<b>NEKA ZNANJA IZ VJEROVATNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksperimenti i događaji</li> <li>• Stepen vjerovatnosti</li> <li>• Računanje vjerovatnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da reč rezultate mogu imati događaja izvršenih eksperimenata;</li> <li>• da koristi razlomak za prikazivanje vjerovatnosti jednog događaja;</li> <li>• da računa vjerovatnost prostih događaja primjenjujući ponavljanje eksperimenata;</li> <li>• da računa vjerovatnost u prostog događaja koristeći konkretne materijale.</li> </ul>

## METODOLOŠKA UPUTSTVA

Kao i u svakom predmetu, i u predmetu matematike, glavni zadatak nastavnika je vo enje obrazovnog procesa koji ispunjava ostvarene rezultate kod u enika, a koji su predvi eni u objektivu.

Nastavna praksa je pokazala da svi u enici ne u e na isti na in i istim ritmom. Za razum metode, vještina predava a treba da bude raznolika i odgovara potrebama i interesima u enika. To treba da postakne saradnju me u u enicima, sa ciljem da u vrsti društvene odnose u procesu u enja.

Predavanje je jedna od metoda koja je na poseban na in neophodna, ali isto tako i nastava interaktivno ima prednosti u u enju i razvoju kriti - nog mišljenja i sposobnosti za rješavanje problema.

Predavanje interaktivno angažuje u enike u primanju odgovornosti za gradnju konceptivnih shvatanja, proširenje znanja, razvijanje mate - mati ke snalažljivosti za rješavanje problema i razvijanje sposobnosti za primjenu znanja u svakodnevnom životu.

**Rješavanje problema** je osobina razmišljanja, koja u matematici zauzima važno mjesto. To je dio ugra en u sve kategorije sadržaja nastave. U prvim godinama nastave matematike, u enik upotrebljava jednostavnu tehniku, dok u osmom razredu na osnovu ste enih znanja, vrednuje ukupnost i posljedice kompleksnih metoda u rješavanju problema.

Rješavanje problema je jedan proces "probni", koji sadrži po etke i završetke, uspjeha i neuspjehe, potvr ene i neprihva ene završetke. Važno je da predava isproba ovaj proces u svakom razredu i da zajedni kim radom sa acima traži odgovore. Na ovaj na in, nastavnik ohrabruje u enika da uradi isto i da mu pomaže da stekne nova iskustva vrijedne uspjeha u toku rješavanja problema. Aktivnosti koje se organizuju u razredu u toku rješavanja problema treba kombinavati individualnim radom,u parovima ili u grupama, sa ciljem pove anja odgovornosti u enika za razumijevanjem uopšte.

**Pitanja i teknika postavljanja pitanja** zauzima glavno mjesto u planiranju nastave. Ako želimo podsticati u enika na razmišljanje kao aktivnog u esnika u procesu u enja, onda je neophodno planirati pitanja za sve nivoe. Kada su sva pitanja na nivou reprodukcije onda dolazi malo ili nimalo do razmišljanja. Pitanja višeg nivoa uglavnom po inju sa "Kako...?", "Zašto...?" i "Svakako...?" To su pitanja potstrekivanja, koja traže od u enika da razmišljaju.

**Komuniciranje**, kao jedan od glavnih ciljeva programa matematike, pomaže u enicima da upotrijebe ta an jezik matematike. Veoma je važno

u toku procesa u enja podsticati u enike da slušaju, pitaju, diskutuju, da izražavaju matemati ke ideje i diskutuju, što ini važnu ulogu u shvatanju koncepata. Simboli (znaci) i dijagrami oboga uju uobi ajeni jezik u enika, proširuju rje nik izraza i pomažu u komuniciranju na svim poljima.

**Me upredmetna veza** predstavlja važan stav matemati kog vaspitanja. Iskustvo koje nastavnik donosi u razred pomaže u enicima da vide kako su pojam (koncept) i snalažljivost jedne kategorije matematike, vezani sa drugim kategorijama. U tom slu aju, u eniku pomaže da gospodari principima opšte matematike. Tako e, veza matematike sa drugim predmetima i sa doga ajima iz svakodnevnog života, pojavljuju se druge injenice (dokazi), koji prave matematiku više nego jednu izolovanu nauku.

Fizi ko vaspitanje približava bezbroj slu ajeva mjerena, kao dio prirodnih aktivnosti, npr. mjerena vremena ili dužine u toku raznih skakanja. Stvaranje simetri nih i asimetri nih figura u nastavi gimnastike, tako e prikazuju koriš enje realnih pojmov (koncepata) matematike. Matemati ki jezik upotrebljava se u svim poljima, npr. itanje muzi kih nota ili opisivanje likova u umjetni kim naukama. Prevo enje svakodnevnog jezika u algebarski, i obrnuto, dio je itanja formula raznih nauka. Rješavanje slovnih jedna ina pomažu rješavanju problema iz fizike i hemije. Tako e, veze i primjena matemati kih poznanica u razli itim poljima pove ava interesovanje u enika za nastavom matematike uopšte.

## VREDNOVANJE

Proces vrednovanja je dio koji se uklju uje u podstrek nastave. U toku neprekidnog ocjenjivanja vrednuje se ne samo stupanj dostignu a u enika, nego i vrijednost metodologije programa i nastave uopšte. Nastavnik treba da postavi u centar prepoznavanje postoje eg znanja u enika, sposobnosti i njegove okretnosti. U sedmom razredu, u enici trpe velike promjene u dostignu ima matematike, brze promjene u njihovom intelektualnom i emocionalnom razvoju. Zatim, u toku vrednovanje odre uje se ne samo šta zna u enik i šta može da uradi, ve kakvo bavljenje i kakvo vjerovanje ima. Ove informacije pomažu nastavniku da organizuje asove nastave oslonjaju i se na razli ite potrebe i interes u enika. Davanje i sakupljanje informacija, tako e

pomažu u donošenju vrijedne odluke za motivisanje i ohrabrenje u enika u toku procesa u enja.

I pored toga što je sposobnost za ra unanje veoma važna, vrednovanje treba da obuhvati i provjeru sposobnosti u enika za ta nu upotrebu jezika matemati kih simbola u toku matemati ke komunikacije, kao i sposobnost za rješavanje problema. Za ovaj rezon, na asovima matematike koristi se razli ita tehnika vrednovanja, kao:

*Posmatranje* i bilježenje (na asu) u razredu ocjenjuje žustrost isticanja i razli itih ponašanje u enika.

*Kontrolni zadaci* služe za kontrolu i napredovanje u enika, kaoi prepoznavanje poteško a u u enju.

*Dosjeda i projekti* prikazuju kolekciju izabranih radova uvanih u jednoj fascikli (folder), u kojoj se uva jedan model rada u enika, ura en u toku jednog odre enog vremenskog perioda. Vrednovanje dosjeda može biti od nastavnika, roditelja ili samog u enika.

*Testiranje* je jedna procedura koja služe ocjenjivanju u mnogim ciljevima. Testovi napravljeni od nastavnika su instrumenti koji se upotrebljavaju u cilju ocjenivanja u enika. Razli ite vrste testova pomažu sigurnim informacijama za svakog u enika za popunjavanje postignutih rezultata i objektivama predmeta matematike, prepoznavanje poteško a u u enju i savla ivanju istog i vrijednovanje spremnosti u enika za budu e u enje.

Strategija i razli ita tehnika pomažu ocjenjivanju matemati ke snalažljivosti, kao matamati ko rasu ivanje, rješavanje problema i matemati ka komunikacija.

Za bilježenje napredovanja u enika i davanje ocjena, nastavnik može upotrebiti razli ite modele, koji su za to podesni i koji daju bogatu informaciju. Ova bilježenja i informacije imaju veliku važnost, kao prilog motivisanju i daljem napredovanju, kao i u komunikaciji sa roditeljima i svim zainteresovanim institucijama.

## LITERATURA

1. Abdulah Hodži , Tuzla, 2001;
2. Šefket Arslanagi , Arif Zoli , Bosanska Rije , Sarajevo, 2003.

**UVOD**

Ovaj program predviđa da se predmet Biologije za VIII razred obradi za 74. asa. Radi fleksibilnosti, u Programu biologije za ovaj razred predviđeni su, više nego prije, praktični asovi i asovi na raspolaganju (ukupno 13. asova). Ovim se namjerava da se nastavniku da više prostora kako bi prilagodio nastavu u zavisnosti od uslova koje pruža učionica, škola i dr. U stablu sadržaja predmet ima jednu kategoriju i pet potkategorija. Što zna i da prva kategorija (*Živa bija i sredina*) obuhvata ove potkategorije: 1.1. *Životna sredina i ekosistemi*, 1.2. *Kruženje materije i energije u ekosistemu*, 1.3. *Prirodni i antropogeni ekosistemi*, 1.4. *Razvijanje živog svijeta* i 1.5. *Uvjeti i životna sredina*.

Uzeti uopšte, program biologije ima linearan i cikličan karakter. Ali, sublimirajući uzete informacije za programe vremena u regionu i šire, trudili smo se da, na polju programa biologije, po novom kurikulumu, obezbijedimo "tok" koncepta sa prvog nivoa na drugi i sa drugog nivoa na treći. Ova naklonost je udružena pažljivim probiranjem predmeta, kao na primjer životna sredina i ekosistem, prirodni i antropogeni ekosistemi i dr., sa jednim ciljem da programski sadržaj biologije bude koherantan, logičan i primjenljiv. Druga osobina reformisanog programa biologije uopšte, a posebno VIII razreda, je "miješanje" nastavnih tema. Za razliku od tradicionalnih programa, gdje su se npr. znanja iz botanike, zoologije, fiziologije i dr. davala kao posebna sa "miješanjem" tema, ona su predstavljena na integriran način. Ovaj pristup omogućuje učenicima da steknu neophodna znanja za svakodnevni život, u skladu sa zahtjevima novog milenijuma i lakšim usvajanjem drugih koncepta koji se postavljaju u nastavku školovanja.

Na kraju, naglašavamo da slijestiti kategorija i potkategorija na prvom, drugom i trećem nivou školovanja, sa njihovom tematskim pretvaranjem za svaki nastavni dan, imaju znatne promjene u sadržaju i pristupu.

## C I L J E V I

Nastavni program predmeta Biologije za VIII razred ima za cilj:

- ❖ Razvijanje sposobnosti u enika radi upoznavanja i shvatanja osnovnih zakonitosti ekologije i evolutivnog razvoja živog svijeta;
- ❖ Razvijanje znanja o ekologiji, evuluciji živih bi a i sposobnosti kako bi vrednovali evolutivni razvoj živih bi a i održavanje eko- loške ravnoteže u prirodi;
- ❖ Razvijanje sposobnosti za upotrebu udžbenika, atlasa, biološke literature, obrazovnih programa, televizijskih i drugih izvora informacija;
- ❖ Razvijanje vještina za skupljanje i obradu ralevantnih nau nih podataka, kao i primjenu ste enih vještina u konkretnim situacijama za dobrobit ovjeka i životne sredine.

## OPŠTI OBJEKTIVI

Od programskega sadržaja VIII razreda u enik treba biti u stanju:

- *Da razvija stavove i vrednosti*
  - U kontekstu savjesnosti i podizanju eti ke odgovornosti prema živom svijetu i životnoj sredini sa ciljem o uvanja biološke ravnoteže u prirodi;
  - U smislu kultiviranja li nog ponašanja (da bude kooperativan, otvoren, tolerantan, astan, dobrovoljan, kritičan i dr.).
- *Da zna: rje nik (biološku terminologiju)*
  - injenice, koncepte i principe ekologije, etologije i evolucije;
  - Procedure i metode u biologiji.
- *Da razumije*
  - injenice i biološke principe i da ih logi ki me usobno povezuje;
  - Opravdanost metoda i parkti nog rada u prirodnoj sredini i u laboratoriji;
  - Procedure.

- *Da primjenjuje u novim situacijama*
  - injenice, principe ekologije i etologije, i principe evolucije;
  - Rješavanje problema biološke prirode.
- *Da saopštava informacije u različitim kontekstima*
  - Da piše izvještaje sa jednog praktičnog rada ili istraživanja;
  - Da prikazuje rezultate istraživanja, konsultujući više izvora informacija;
  - Da doprinosi na debatama i diskusijama o pitanjima ekologije, etologije i evolucije.
- *Da razvija kritičko mišljenje o biologiji*
  - Da poznaje relevantnu informaciju od nerelevantne;
  - Da razlikuje injenicu od suda;
  - Da primjenjuje biološke principe u rješavanju problema;
  - Da interpretira ilustracioni materijal;
  - Da analizira uzroke i posljedice što donosi jedan ekološki faktor u jednom prirodnom i antropogenom ekosistemu;
  - Da vrednuje pozitivnu ulogu ovjeka u životu i neživotu prirodi.

## ORGANIZACIJA SADRŽAJA PREDMETA

Organizacija sadržaja obuhvata: građu, balansiranje i raspoređivanje.

Izgradnja sadržaja predmeta obuhvata jednu glavnu kategoriju u kojoj se obuhvata fundament predmeta.

Izgradnja predmeta sa injena je na osnovu balansiranih naglašavanja po znajućim nastavnim temama.

Raspoređivanje sadržaja predmeta u razredu vrši se za 74 učasa nastave, po obliku:

- Kategorija,
- Potkategorija,
- Programski sadržaj,
- Očekivani rezultati,
- Međupredmetno povezivanje.

## PROGRAMSKI SADRŽAJ

KATEGORIJA	POTKATEGORIJA	asovi	%
I ŽIVA BI A I ŽIVOTNA SREDINA	I 1. ŽIVOTNA SREDINA I EKOSISTEMI	20	27.0
	I 2. KRETANJE MATERIJE I ENERGIJE U EKOSISTEMU	7	9.5
	I 3. PRIRODNI I ANTROPOGENI EKOSISTEMI	14	18.9
	I 4. RAZVOJ ŽIVOGL SVIJETA	11	14.8
	I 5. OVJEK I ŽIVOTNA SREDINA	9	12.2
	Praktičan rad	10	13.5
	asovi na raspolaganju	3	4
	<b>Ukupno</b>	<b>74</b>	<b>100%</b>

Kategorija	Potkategorija	Programski sadržaj	O ekivanici rezultati	Me upredmetna povezanost
I Živa bi a i životna sredi-na	I 1. Životna sredina i ekosistemi	Organizmi su zavisni od uslova životne sredine i od odnosa me u organizmima (osnovni ekološki pojmovi) Uslovi životne sredine (ekološki faktori) Izgradnja ekosistema (biotop i biocenoza, proizvo a i, potroša i i razлага i) Životni odnosi u ekosistemu (trofi na mreža, ekološke piramide i dr.) Životna zajednica i njena organizacija (populacija, ekološka niša, vremenska i prostorna organizacija i dr.)	<i>U enici treba:</i> - da znaju i razumiju osnovne ekološke pojmove; - da znaju da analiziraju zavisnost organizama od uslova životne sredine i odnose me u njima; - da opisuju izgradnju ekosistema; - da razumiju i da klasifikuju ekološke faktore; - da analiziraju trofi ni mrežu i ekološke piramide u ekosistemu; - da istražuju dinamiku populacije sa vremenskog i prostornog aspekta.	<i>Hemija</i> (sa aspekta poznavanja hemijskog sastava životne sredine)  <i>Fizika</i> (sa stanovišta fizi kih faktora i fizi kih promjena životne sredine)
I Živa bi a i životna sredina	I 2. Kretanje materije i energije u ekosistemu	U biosferi i ekosistemu odvija se neprestano kretanje materije i energije (kretanje kiseonika, ugljen-dioksida, azota, vode i dr.)	<i>U enici treba:</i> - da razumiju fluks energije i ciklus materije u ekosistemima; - da analiziraju kretanje vode u prirodi; - da upore uju kretanje kiseonika sa	<i>Hemija</i> (sa aspekta poznavanja elemenata od kojih se sastoje organizmi)

			ugljen-dioksidom, azotom i fosforom.	<i>Fizika</i> (sa aspekta poznavanja fizičkih zakonitosti optike, termodinamike)
<b>I Živa bija i životna sredina</b>	<b>I 3. Prirodni i antropogeni ekosistemi</b>	Organizmi stvaraju bliske odnose sa životnom sredinom i komuniciraju između sebe bez posredovanja ovjeka (prirodni ekosistemi), i sa posredovanjem ovjeka (vještak ekosistemi - ruralni i urbani ekosistemi) Vodeni i zemljjišni ekosistemi Endemske biljke i ugrožene životinjske vrste na Kosovu Ponašanje organizama u prirodi - etologija	<i>Učenici treba:</i> - da razlikuju prirodne ekosisteme od artificijalnih; - da znaju rezervate, prirodne monumente i nacionalne parkove Kosova; - da znaju za endemske biljke i ugrožene životinje ne Kosovu; - da razumiju osobine vodenih i kopnenih ekosistema; - da analiziraju ponašanje životinja i komunikaciju među njima; - da se upoznaju sa promjenama i izdržljivošću populacija u prorodi.	<i>Geografija</i> (u smislu poznavanja sa hidrografijom, hidrologijom i pedologijom)  <i>Hemija</i> (hemski sastav vode, zemljjišta i dr.)
<b>I Živa bija i životna sredina</b>	<b>I 4. Razvoj živog svijeta</b>	Biljni i životinjski organizmi razvijali su se u različitim uslovima životne sredine i bili su zavisni od različitih faktora evolucije	<i>Učenici treba:</i> - da znaju i primjenjuju riječi i glavne definicije koje se ti u evolucije; - da analiziraju i da opisuju razlike evolutivne faktore koje su utjecale na razvoj i usavršavanje živih bića;	<i>Geografija</i> (u smislu poznavanja različitih slojeva zemljjišta)

		Izvori života i historijat razvoja živog svijeta  Geološke epohe	- da razumiju teoriju razvoja živog svijeta.	<i>Sistematika</i> (u smislu poznavanja vrste, kao graditelja ekoloških sistema)
<b>I Živa bi a i životna sredina</b>	<b>I 5. ovjek i životna sredina</b>	ovjek eš e uti e na fizi ku i hemijsku promjenu životne sredine (zaga enost), ali, ovjek preduzima razliite mјere i za zaštitu i unapre enje životne sredine  Zaga ivanje životne sredine i posljedice  Efekat staklene bašte  Nad ubrivanje  Uništavanje prirodnih ekosistema  Zaštita i unapre enje životne sredine	<i>U enici treba:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- da identifikuju razlike indikatore zaga enja životne sredine;</li><li>- da razumiju posljedice uništavanja prirodnih ekosistema;</li><li>- da doprinose zaštiti i o uvanju ugroženih vrsta na Kosovu;</li><li>- da se upoznaju sa posljedicama globalnih promjena planete;</li><li>- da predvide promjene životne sredine u mjestu stanovanja gdje žive;</li><li>- da znaju o gajenju dekorativnih biljaka;</li><li>- da primjenjuju zakonski kod za zaštitu životne sredine.</li></ul>	<i>Hemija</i> (sa aspekta kvalitetnih promjena životne sredine, kao i drugih hemijskih elemenata koji prouzrukuju zaga ivanje životne sredine)  <i>Fizika</i> (u smislu poznavanja fizičkih faktora i fizičkih promjena životne sredine)

## PRAKTIČAN RAD

Pod praktičnim radom podrazumijevamo djelatnost koju učenici obavljaju u prirodi i laboratoriji. Ovi radovi se obavljaju sa ciljem konkretnizacije teoretskog dijela predmeta. U nedostatku laboratorija, praktični radovi mogu se izvršavati u učionici, pod uslovom da se donesu materijal i sredstva prati nog rada u učionici.

Laboratorijski radovi nisu posebna nastavna metoda, ali su oblik organizacije nastavnog rada, tokom kojeg učenik, u saradnji sa nastavnikom, posmatra strukture, procese i razne životne fenomene tokom organizacije nastave u prirodi.

Praktični radovi, koji treba da se realizuju u nastavi biologije za osmi razred, su:

- Izalazak u prirodu i posmatranje jednog vodenog ili kopnenog ekosistema u blizini naselja;
- Upoznavanje sa opštim prizorom i pravilima fenoloških promjena tokom godišnjeg doba;
- Posmatranje migracije životinja, gradnja gnijezda, pažnja nasljedstva i dr.;
- Posjeta zoološkom vrtu;
- Posmatranje različitih životinja koje predstavljaju različite etape u evolutivnom razvoju životinja;
- Istraživanje životinja i biljaka koje su ugrožene na Kosovu.

**Nastavna ekskurzija**, jedna je od najefektnijih metoda za aktivno usavršavanje teoretskog znanja. Dobra organizacija ekskurzije razvija kod učenika sposobnost usavršavanja, posmatranja, analize, sinteze, logičkog razmišljanja, intuicije, nezavisno i stvaralačko mišljenje, koji utječe direktno na svjesno i trajno usavršavanje naučnih i bioloških znanja.

Kako učenik nebi shvatio ekskurziju kao **jednu obilježju u prirodi**, potrebna je dobra priprema nastavnika. Ovo podrazumijeva da se i nastavnik prethodno treba pripremiti za ekskurziju, treba da ima kompletну stručnu biološku spremu i jasnu didaktiku orijentaciju.

## **Pripremni rad nastavnika za ekskurziju**

### ***Organizacijske i metodi ke mjere:***

- Nastavnik prethodno treba da upozna teren ekskurzije i, u skladu sa ciljevima teme ekskurzije, odredi lokaciju (npr. rijeka, livada, planina, agrokultura, nacionalni park i dr.);
- Da dobro poznaje teren gdje se izvodi ekskurzija; njegov biljni i životinjski svijet, konfiguraciju terena i dr. Iz didaktičkih razloga, dobro je da put povratka ne bude isti sa putem odlaska;
- Preko ekskurzije nastavnik upućuje u enike kako da sami savladaju i usavrše znanja na osnovu teme ekskurzije;
- Preko ekskurzije na terenu nastavnik nastoji da u enici razlikuju bitno od nebitnog u pojavama biljnog i životinjskog svijeta, da otkriju unutrašnji odnos i veze, uzajamnu zavisnost živih bića gdje žive i sl.;
- Poslije povratka sa nastavne ekskurzije, nastavnik daje savjete kako treba da se postupa sa sakupljenim biljnim ili životinjskim materijalom.

## **METODOLOGIJA**

Nastava biologije, kao svih drugih oblasti, može se realizovati na nekoliko načina. Znajući, mogu se koristiti nekolike nastavne metode. Praksa je pokazala da je uspješna nastava samo ona koja se realizuje razliitim metodama, gdje svaka od njih ima svoju posebnu metodološku vrijednost.

Svaki predmet, osim opštih nastavnih metoda, ima i posebne metode. Od mnogih metoda koje se mogu koristiti u nastavi biologije, pominjemo:

- metodu usmenog izražavanja (monolog);
- metodu razgovora (dijalog);
- metodu itanja i rada na tekstu;
- metodu praktičnog rada u laboratoriji biologije ili na terenu (ekskurzija);
- metodu interaktivne nastave i učenja (na kompjuteru, CD programima i sl.).

Svaka nastavna metoda ima pozitivne i negativne strane. Ovo zna i da sa primjenom jedne metode ne mogu realizovati svi ciljevi i zadaci nastave predmeta bilogije. Zato, svakako treba da se kombinuju, u zavisnosti od sadržaja, ciljeva i objektiva koje težimo realizovati.

Zatim, kompetencija je nastavnika, primjenjuju i strukturu asa ERR, da izabere raznovrsne didaktičke materijale, metode i strategije nastave i u enja koje su najpogodnije, sa ciljem realizacije ciljeva i specifičnih objektiva, sa u enikom u centru (kao npr. **klaster**, **kubiranje**, **insert**, **tabela koncepata**, **Venov dijagram**, **brainstorming**, **džigsou I i II** i dr.).

O detaljima ovih formi rada sa u enicima i o tehnikama nastave pogledati udžbenike:

**B. Musai, Modeli uspješne nastave, Tirana,**  
**e-mail: rwctara@aedp-soros.al.**

**M. Mula, Modeli nastave po strukturi asa ERR, Priština, 2003,**  
**e-mail: office@kec-ks.org, http://www. kec-ks. org**

**Nastavni plan i program za 9 i 10 razred, Priština, 2002 i 2003,**  
**str. 11-14 i str. 167-169.**

U praksi ne postoji as biologije u kome se primjenjuje samo jedna nastavna metoda. Primjenom nekolike nastavne metode na istom asu, as postaje dinamičniji, razbijaju se monotonija i povećava se interesovanje u enika za nastavom.

Svaka promjena na poslu i primjena različitih nastavnih metoda, osvježavaju nastavu, ali je interesantnijom, ali se postiže da rezultati u u enju budu bolji.

Za što bolju realizaciju postavljenih ciljeva na nastavnom asu treba raditi u duhu didaktičkih principa: od poznatog ka nepoznatom, od bližeg ka daljem, od prostog ka složenom, od konkretnog ka apstraktnom, i od opštег ka posebnom.

## **VREDNOVANJE**

Vrednovanje je proces posmatranja, sistematskog sakupljanja, analiziranja i interpretacije informacija sa ciljem određivanja do kojeg je stupnja u enik ovladao instruktivnim objektivima. Ono se treba podu-

prijeti na objektivima znanja (o ekivani rezultati) Programa predmeta Biologije za VIII razred.

Ovaj proces se zasniva na nekoliko osnovnih principa, kao što su:

- Određivanje cilja i prednosti u procesu vrednovanja;
- Primjena odgovarajućih instrumenata mjerjenja u skladu sa ciljem, na način da bi se izmjerilo ono što se cilja mjeriti;
- Obezbeđivanje kvalitetnih informacija o postignuću u rezultata u enika preko kontinuiranog mjerjenja i vrednovanja;
- Mjerjenje i vrednovanje treba da budu uravnoteženi (obuhvatiti cjelokupni nastavni sadržaj predmeta);
- Stalna vrijednost podataka o tačnosti stupnja postignuća u enika;
- Primjena tehnikе vrednovanja sa kojima jasno razlikujemo postignuće u enika.

### **Instrumenti vrednovanja**

Za osobine koje želimo da vrednujemo, značajno je da upotrebjavamo sredstva ili odgovarajući instrument mjerjenja. Sa bilo kojim sredstvom koji upotrebljavamo ne mogu se mjeriti sve osobine postignuća u enika, prema tome, treba koristiti što je više mogućih sredstava i razne tehnike, način kako bi prikupili dovoljno informacija radi vrednovanja stepena postignuća u enika.

Predmetni nastavnik i škola treba da primijene dovoljan broj instrumenata mjerjenja i vrednovanja, kao što su:

- Promatranje;
- Upitnik (samovrednovanje);
- Pismeni izvještaj jednog praktičnog rada ili jednog istraživanja;
- Usmeno izražavanje;
- Pismeno izražavanje;
- Kontrolni list (upotrebljava se za manevarske vještine u enika);
- Dosije ili portofolio (samovrednovanje);
- Test zasnovan na kriterijumima i objektivima;
- Test postignuća, izražen od zahtjeva (pitanja) sa:
  - više alternativnih odgovora,

- otvorenih kratkih odgovora,
  - otvorenih proširenih odgovora,
- i svaki drugi instrument koji nastavnik smatra potrebnim.

## **IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

Za realizaciju nastavnog sadržaja Biologije za VIII razred preporučuje se upotreba:

- **Biologija za VIII razred**

- Pored nastavnog udžbenika, kao tradicionalnog sredstva nastave i učenja, za uspješnu primjenu nastavnih sadržaja sugeriramo i upotrebu priručnika, kao dodatnu pomoć u nastavnom procesu (botanički, zoološki, anatomski atlas i terminološki rječnik);
- Novine, stručne i naučne asopise i fotografije, postere, šeme, dijagrame, karte, tabele, preparate, CD, video kasete i druge izvore sa interneta.

Kompetencija je nastavnika, u zavisnosti od uslova u kojima škola radi, da izabere izvor informacija i pomoći na nastavna sredstva, posveujući pažnju ravnoteži usmenih, vizuelnih, auditivnih i audiovizuelnih podataka, sa posebnim naglaskom na ono što je bitno za učenje.

# **FIZIKA**

## **UVOD**

U ovoj godini, nau ni nivo fizike se podiže na viši nivo, ali, uviјek imaju i u vidu uzrast i psiho-fizi ke sposobnosti u enika. U enici e dobiti elementarna znanja o pojavama i zakonima fizike. Sa nekima od njih oni e se po prvi put upoznati (elektromagnetizam, savremena fizika i dr.), a neki od njih su produžetak nastavnih cjelina VII razreda (tijela i njihove osobine, elektri ne i magnetske pojave), gdje se vrši proširivanje znanja, opisivanje i objašnjenje fizi kih pojava. Radi njihovog zna aja, ove nastavne jedinice treba ponavljati na na in, da dobijena znanja prvo treba bolje shvatiti, kao i da se njihov nau ni nivi podigne dobijaju i nove koncepte kao: ubrzanje, kineti ka energija, potencijalna itd.

Putem nastave fizike, u enici e se upoznati sa ulogom ovjeka u izgradnji, koriš enjem i gospodarenjem zakonima prirode. Na ovaj na in, formira e pravilne stavove prema uvanju životne sredine, štednji energije, kao i dobiti životnih i radnih navika.

Fizika kao nauka prirode, zajedno sa drugim naukama, snažno utje e na formiranje ovjekove li nosti, na njegovo kulturno i profesionalno uzdizanje.

## **CILJEVI**

### **Nastavni program predmeta fizike za VIII razred ima za cilj:**

- Razvoj sposobnosti u enika u posmatranju fizi kih pojava, uopštavanje i njihovu primjenu u rješavanju prakti nih zadataka i problema svakodnevnog života;
- Razvijanje trajnih vještina i navika u mjerenu raznih fizi kih veli ina, proradu eksperimentalnih podataka, kao i njihovu primjenu u konkretnim situacijama;

- Razvijanje navika u štednji energije i njeno racionalno korištenje;
- Razvoj kritičkog mišljenja i sposobnosti pri upotrebi literature i drugih izvora učenja;
- Sposobnost vrednovanja i uvanja životne sredine.

## **OPŠTI I SPECIFIČNI OBJEKTIVI**

*Iz programskog sadržaja VIII razreda, učenici treba da su u stanju:*

**Da poznaju:**

- fizikalne pojave, poziciju tijela, njihovo kretanje, posljedice koje izazivaju promjenu brzine kretanja tijela (ubrzanje tijela), veličine koje ih povezuju i njihove jedinice mjerena;
- dijagrame faza i faze kao uopštavanje agregatnih stanja;
- elementarni koncept ubrazanja i snage;
- alternativnu i trofaznu struju, način dobijanja i njena osnovna svojstva;
- jonski način praćenja električne struje u tehnostima i gasovima;
- proces mjerjenja, nagomilavanje, sistematizaciju i proradu podataka.

**Da shvate:**

- da se mnoge fizikalne pojave (*termičke, električne*) mogu objasniti bazirajući se na estičnoj gradnji predmeta;
- da se energija pojavljuje u više različitim vrsta, koja se može prenositi i pretvarati u druge vrste;
- simboli i nazivljanje fizikalnih veličina (*kinetička energija, potencijalna, ubrzanje, srednja brzina, osnovni zakon kretanja F = m · a* i dr.) i jedinica za njihovo mjerjenje;
- kvalitetne i kvantitativne veze između različitim fizikalnim veličinama;
- proces mjerjenja, nagomilavanje, sistematizaciju i proradu podataka.

**Da primijene:**

- ste ena znanja za mjerjenje raznih fizičkih velicina u rješavanju praktičnih zadataka iz svakodnevnog života;
- rezultate mjerjenja (npr. vrijeme, duljinu, masu), kako bi odredili karakteristike kretanja tijela i njihovo sudjelovanje unutar fizikalnog sistema (npr. silu, brzinu, ubrzanje, potencijalnu i kinetičku energiju);
- vrijednosti mjerjenja za pravljenje dijagrama u raznim fizkim procesima.

**Da analiziraju:**

- razne fizikalne pojave (eksperimentalno i mjerjenjima) i da iz tih mjerjenja izvleće potrebne zakone;
- fiziku pojavu ili neki proces, rastavljajući ih na veličine značajne prve ruke, druge ruke i dr.

**Da vrše sintezu:**

- teoretskih znanja, demonstriranja i eksperimentalnih mjerjenja za pravilno objašnjenje fizikalnih pojava;
- novih znanja sa starim, i da uvide razlike i sličnosti sa nekog odgovarajućeg modela (uzevši u obzir molekularni sastav predmeta, da objasne razlike i sličnosti između vrstih, te nih i gasovitih tijela);
- faktora koji izazivaju promjene unutar jednog fizikalnog sistema (npr. brzina, sila i toplota) i da predvide što će se promijeniti, a što ne, kada predmet podliježe djelovanju spoljašnjih faktora ili promjeni energije.

**Da vrednuju:**

- značaj praktičnih primjena i fizikalnih znanja u pravljenju raznih aparata i opreme radi lakšeg i boljeg života;
- tačnost njihovog prošušivanja pomoći u inženjeringu i eksperimentatorstvu.

**Da razvijaju stavove i vrijednosti:**

- da shvate prednosti i ograničenja koje pruža predmet;
- da budu poštenu, tolerantni, otvoreni, voljni, kooperativni, kritični, ponosni itd.).

**ORGANIZOVANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA**  
**(2. sa sedmi no. 74. sa godišnje)**

<i>Kategorije</i>	<i>Potkategorije</i>	<i>Nastavna poglavља</i>	<i>Br. asova</i>	<i>Procenat %</i>
<b>I Položaj i kretanje tijela</b>	I 1. Tijela i njihova svojstva	I 1.1. Kretanja i sile	<b>14</b>	<b>18,9</b>
		I 1.2. Energija i zakoni uvanja	<b>5</b>	<b>6,8</b>
<b>II Haoti na kretanja i termi ke pojave</b>	II 1. Molekularno-kineti ka struktura predmeta	II 1.3. Toplota i termi ka pretvaranja	<b>12</b>	<b>16,2</b>
<b>III Elektri ne i magnetske pojave predmeta</b>	III 1. Elektri na i magnetna svojstva predmeta	III 1.4. Magnetno polje	<b>12</b>	<b>16,2</b>
	III 2. Elektro-magnetizam	III 2.5. Elektro-magnetna indukcija	<b>12</b>	<b>16,2</b>
<b>IV Svjetlost i njegovo javljanje</b>	IV 1. Priroda svjetlosti i njegovo javljanje	IV 1.6. Svjetlost i njegovo širenje	<b>10</b>	<b>13,52</b>
<b>V Savremena fizika</b>	V 1. Atom i njegovo jezgro	V 1.7. Sastav atoma i njegovo jezgro	<b>9</b>	<b>12,16</b>

KATEGO-RIJA	POTKATEGORIJA	PROGRAMSKI SADRŽAJ	OEKIVANI REZULTATI	MEĐUPREDMETNA VEZA
<b>I POLOŽAJ I KRETANJE TIJELA</b>	<b>I 1. TIJELA I NJIHOVE OSOBINE (19 asova)</b>	<p><b>I 1.1. Kretanja i sile</b> (14 asova)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednosmjerno i pravolinijsko kretanje</li> <li>• Promjenljivo pravolinijsko kretanje</li> <li>• Srednja brzina</li> <li>• Jednosmjerno promjenljivo kretanje</li> <li>• Konstantno ubrzanje</li> <li>• Zakon inercije</li> <li>• Zakon djelovanja i kontradjelovanja</li> <li>• Osnovni zakon kretanja</li> <li>• Sila težine</li> <li>• Težina tijela</li> </ul> <hr/> <p><b>I 1.2. Energija i zakoni uvanja</b> (5 asova)</p> <p>Kinetička energija</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencijalna energija</li> <li>• Zakon o uvanju mehaničke energije, kao i da to predstavi odgovaraju im</li> </ul>	<p><b>Učenik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da opiše (definiše) jednosmjerna kretanja i nejednosmjerna;</li> <li>- da razlikuje i imenuje ova kretanja na raznim primjerima;</li> <li>- da definiše Njutnove zakone;</li> <li>- da definiše silu prema osnovnom zakonu kretanja na nekoliko konkretnih primjera.</li> </ul> <hr/> <p><b>Učenik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da definiše kinetičku energiju, potencijalnu, zakon o uvanju mehaničke energije, kao i da to predstavi odgovaraju im</li> </ul>	<i>Sa geografijom, astronomijom, fizičkim vaspitanjem, biologijom, tehničkim naukama i dr.</i> <hr/> <i>Sa hemijom, biologijom, energetikom, o uvanjem životne sredine i dr.</i>

			<p>formulama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da da primjere kada energija prelazi iz jedne u drugu vrstu;</li> <li>- da izra una <math>E_p</math> uzimaju i u obzir poziciju tijela u odnosu na referentni nivo;</li> <li>- da vrednuje Ek za dva tijela uzevši u obzir njihove brzine.</li> </ul>	
<b>II HAOTI NO KRETANJE I TERMI KE POJAVE</b>	<b>II 1. MOLEKU- LARNO- KINETI KA STRUKTURA PREDMETA</b> (12 asova)	<b>II 1.3. Toplotna i termi ka pretvaranja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koli ina toplove</li> <li>• Termi ko pra enje</li> <li>• Konveksija i zra enje</li> <li>• Topljenje i u vrš ivanje</li> <li>• Isparavanje, kondenzacija i vrenje</li> <li>• Specifi na toplosti tijela</li> <li>• Pretvaranje termi ke energije</li> <li>• Opšti zakon uvanja energije</li> </ul>	<p><b>U enik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da definiše termokapacitet tijela, specifi ni termokapacitet predmeta, faze;</li> <li>- da zna da se agregatna stanja mijenjaju sa promjenom koli ine toplove;</li> <li>- da ita dijagrame faza;</li> <li>- da razlikuje faze aggregatnog stanja koje se javljaju u svakodnevnom životu;</li> <li>- da definiše opšti zakon o uvanju energije.</li> </ul>	<i>Sa hemijom, biologijom, geografijom, tehnologijom, industrijom i dr.</i>
<b>III ELEKTRI NE I</b>	<b>III 1. ELEKTRI NA I MAGNETNA</b>	<b>III 1.4. Magnetno polje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permanentni magneti i magnetno polje</li> <li>• Djelovanje magnetnog sile;</li> </ul>	<p><b>U enik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da opiše magnetno polje i da ga grafi ki predstavi pomo u linija sile;</li> </ul>	<i>Ove nastavne cjeline su povezane sa tehniki</i>

<b>MAGNETSKE POJAVE PREDMETA</b>	<b>SVOJSTVA PREDMETA</b>	<p>polja u provodniku sa strujom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetno polje elektri ne struje (bobina, solenoidi i elektromagnet)</li> <li>• Djelovanje provodnika elektri ne struje u magnetu</li> <li>• Princip rada mjernih elektri nih instrumenata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da poznaje svojstva magnetne sile;</li> <li>- da pomo u eksperimentu utvrdi djelovanje magnetnog polja u provodniku sa strujom i obrnuto – djelovanje provodnika struje u magnetu;</li> <li>- da poznaje razliku izme u permanentnog magneta i elektromagneta, kao i da nabroji nekoliko instrumenata sa elektromagnetom;</li> <li>- da poznaje princip rada mjernih instrumenata.</li> </ul>	<i>naukama i nalaze veliku primjenu u industriji.</i>
<b>III ELEKTRI NE I MAGNETSKE POJAVE PREDMETA</b>	<b>III 2. ELEKTRO-MAGNETIZAM (12 asova)</b>	<b>III 2.5. Elektromagnetna indukcija</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šta je elektromagnetna indukcija</li> <li>• Faradejev zakon o elektromagnetnoj indukciji</li> <li>• Samoindukcija</li> <li>• Pravilo Lenca</li> <li>• Alternativna struja</li> <li>• Trofazna struja</li> </ul>	<b>U enik treba:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da objasni elektromagnetnu indukciju;</li> <li>- da definije Faradejev zakon o elektro-magnetnoj indukciji i pravilo Lenca;</li> <li>- da pokaže kako se dobija alternativna struja i ona trofazna;</li> <li>- da pokaže da se princip rada transformatora i generatora zasniva na elektromagnetnoj indukciji.</li> </ul>	<i>Ove nastavne jedinice su povezane sa prirodnim naukama, tehni kim, povezuju se i sa svakodnevnim životom, toliko puno da se danas ne može zamisliti život bez njih.</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformatori</li> <li>• Elektromotori i generatori</li> </ul>		
<b>IV SVJETLOST I NJENA POJAVA</b>	<b>IV 1. PRIRODA SVJETLOSTI I NJENA POJAVA (10 asova)</b>	<p><b>IV 1.6. Svjetlost i njeno prostiranje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvori svjetlosti i njeno prostiranje</li> <li>• Eklipse (eklipsa svjetlosti Sunca, Mjeseca)</li> <li>• Brzina svjetlosti u raznim sredinama</li> <li>• Reflektovanje svjetlosti u ravnim ogledalima</li> <li>• Sferi na ogledala</li> <li>• Prelamanje svjetlosti</li> </ul>	<p><b>Učenik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da nabroji nekoliko izvora svjetlosti i da objasni kako se iz njih svjetlost prostire;</li> <li>- da objasni zašto se pojavljuje sjenka i polusjenka;</li> <li>- da protuma i eklipse Mjeseca i Sunca;</li> <li>- da razlikuje vrste sferi nih ogledala i da predstavi ogledanje tijela u ravним i sferi nim ogledalima;</li> <li>- da poznaje razliku između realnog i virtualnog ogledanja;</li> <li>- da zna u kojim je sredinama brzina svjetlosti veća i da na dva konkretna primjera izračuna brzinu svjetlosti u vazduhu i da na staklu to objasni;</li> <li>- da napravi obični periskop;</li> <li>- da definije zakon reflektovanja i prelamanja.</li> </ul>	<i>Sa industrijom, tehnikom, medicinom, astronomijom, svakodnevnim životom i dr.</i>

<b>V SAVREMENA FIZIKA</b>	<b>V 1. ATOM I NJEGOVO JEZGRO (9 asova)</b>	<p><b>V 1.7.</b></p> <p><b>Sastav atoma i njegovog jezgra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sastav atoma Joni</li> <li>• Naelektrisavanje tijela trljanjem (trenjem) i utjecaj</li> <li>• Elektri na struja u metalima i elektroliti</li> <li>• Elektri na struja u gasovima</li> <li>• Elektri na struja u vakumu</li> </ul>	<p><b>Učenik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da zna koje mikroestice ine atom, njihovu velinu;</li> <li>- da pokaže način elektriziranja tijela;</li> <li>- da definiše jedinicu mjerenja kolичine elektriciteta (Kulon);</li> <li>- da pokaže da je provedeno eksperimenti na struje u elektrolite i u gasove jonsko.</li> </ul>	<i>Sa hemijom, biologijom, medicinom, poljoprivredom.</i>
-----------------------------------	---	--	---	---

## METODOLOŠKA UPUTSTVA

Iskustvo je pokazalo da je realizacija procesa nastave putem raznih metoda mnogo efektivnija i uspješnija. Zbog toga, i nastava fizike treba da se odvija koriste i kombinuju i razne metode nastave. Ovdjeemo nabrojati samo one metode koje treba eš e i više koristiti, a to su:

- Metoda usmjerenog izlaganja;
- Metoda razgovora (gdje spada i metoda aktivnosti nastave);
- Metoda demonstriranja;
- Metoda eksperimentalnog rada.

Pored ovih metoda, koriste se i druge metode i tehnike nastave, kao npr. **interaktivna metoda**, koja je dovoljno produktivna u grupnom radu i u ekipnom radu u enika. Nastavnik treba da koristi ove dvije metode, i **aktivnu i interaktivnu**.

Upravo, kombinacija ovih nastavnih metoda je najuspješnija, zato što izaziva radoznalost i pokre e interes u enika. Zatim, slijedi konkretna i praktična primjena znanja u rješavanju zadataka, što kod u enika stvara neizbrisivo sje anje (pam enje).

## VREDNOVANJE ZNANJA U ENIKA

Vrednovanje je proces sistematskog i stalnog prikupljanja, analiziranja i interpretiranja podataka sa ciljem određivanja stupnja ovladavanja opštim i specifičnim objektivima predmeta Fizike od strane u enika.

**Cilj vrednovanja** pokazuje krajnji cilj jedne vrste vrednovanja, završni rezultat koji se postavlja da bi se postigao cilj vrednovanja putem jedne određene metode vrednovanja.

Na način da se nastavniku omogući rad sa učenicima, sugerise se rad ovim tehnikama i vrstama vrednovanja:

- **Vrednovanje prema aktivnostima**

Nastavnik treba da prihvati u enika kao partnera u sabesedništvu. Iz tog razloga, probajući da u enika uključi u sagovorništvo u toku procesa nastave, istovremeno procijeniti koliko je u stanju da usvoji nastavnu jedinicu. Na ovaj način, u enik će biti stalno aktivan u donošenju

zakljuaka za zakonitosti koje vode jednu fizi ku pojavi. Razli iti u enici, za istu problematiku, mogu da postignu razli ite zakljuke.

- **Usmeno vrednovanje (intervju)**

Ima u enika koji su dovoljno pripremljeni, ali su povu eni, ne toliko aktivni i ne uzimaju u eš a u sagovorništvu. Iz tog razloga, nastavnik treba ove u enike da ispituje usmeno na klasi an na in. Ovaj se na in realizira u obliku razgovora sa svim u enicima u razredu, pojedina no.

- **Vrednovanje na osnovu izabranih zadataka u razredu i kod ku e**

U programu fizike za VIII razred je predvi eno rješavanje zadataka, zadaci za ponavljanje i kontrolni zadaci. U ovom sluaju, u enici treba da se stalno uklju uju u rješavanju ovih zadataka na tabli ili u svesci. Ovu aktivnost u enika treba uzeti kao parametar za vrednovanje znanja.

- **Vrednovanje pomo u testova**

Na in vrednovanja znanja u enika cijelog razreda na osnovu testova, nastavniku pruža pregled nivoa ovladavanja nastavnim predmetom. Ova e metoda biti ta nija, ukoliko se nastavnik više posveti pravilnom na inu izrade testova, uzimaju i u obzir kriterije obrade testova prema taksionomiji Bluma, a koji su: nivo znanja (kognitivno), shvatanje, primjena, analiza i sinteza. U svakom se polugodištu izra uje jedan test za vrednovanje i jedan test za napredovanje, i na kraju godine, jedan završni test.

- **Vrednovanje prema aktivnostima u školskoj labaratoriji**

U školama u kojima postoji kabinet fizike, nastavnik e prema programu demonstrirati ili vršiti mjerjenje neke veli ine ili fizi ke pojave. Upravo, tokom ovog angažovanja nastavnika, neki e u enici iz radoznalosti biti aktivniji od drugih. Oni e nastavniku pomo i u procesu demonstriranja ili mjerjenja ili e pak na nezavisan na in vršiti te vježbe. I ova se aktivnost treba vrednovati.

- **Vrednovanje nezavisnog prakti nog rada u enika u školi i kod ku e**

Vrednovanje znanja u enika se vrši i na osnovu pranja njihovih aktivnosti u individualnom i grupnom prakti nom radu. U enici e od nastavnika dobiti konkretnе zadatke koje e realizirati na prakti an na in.

Vrednovanje pisanog izvještaja jednog praktičnog ili nezavisnog istraživača koga rada takođe predstavlja važan parametar za određivanje nivoa znanja.

## **IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

Za realiziranje programskog sadržaja Fizike za VIII razred, u nedostatku odgovarajućeg udžbenika, a u zavisnosti od programskog sadržaja, mogu se koristiti sljedeći udžbenici:

1. Z. Shemsidini, R. Gashi i H. Ajazaj, Fizika 6 i Fizika 7, Dukagjini, Peć, 2004;
2. Prof. Dr. Ilia Prifti, Fatos Mustafai, Dr. Maksim Shimani, Krista Piti, Mjeshtër Kerk, Dr. Bujar Basha: **FIZIKA 7**;
3. Prof. Dr. Ilia Prifti, Fatos Mustafai, Krista Piti: **FIZIKA 8**.

**UVOD**

Predmet Hemija 8. predstavlja nastavak hemije započete u VII razredu. U VIII razredu obuhvatuju se programski sadržaji: hemijska reakcija (stehiometrija), brzina hemijskih reakcija, hemijski elementi (metali, nemetali i polumetali), osobine i njihova jedinjenja. Takođe, obuhvataju se i sadržaji koji su u vezi sa zaštitom sredine.

**CILJEVI**

*Učenici treba:*

- da prošire i prodube znanja za reakciju u hemiji (brzinu hemijskih reakcija i hemijsku uravnovezenost - ekvilibriranje), o hemijskim elementima, njihovim osobinama i jedinjenjima;
- da vrednuju da je hemija, kao eksperimentalna nauka, dio našeg života, koja pomaže i prati ovjeku tokom cijelog života pomažući razvoju društva, nauke, ekonomije, kulture i tehnologije;
- da razvijaju i njeguju vještine i navike putem raznih aktivnosti, eksperimentalnog rada i raznim pristupima istraživanja problema, za nezavisno teorijski i praktičan rad, i da njeguju kulturu zaštite sredine;
- da sarađuju na teorijsko-praktičnom polju sa sopstvenim stavom i kritikom, sa kulturnom obostrane kolegijalne saradnje sa: nastavnicima, roditeljima i školskim i vanškolskim komunitetom u postizanju kritičkog mišljenja i praktične nezavisnosti u školskim aktivnostima.

## **OPŠTI I SPECIFI NI OBJEKTIVI**

*U enici treba:*

**Da poznaju:**

- Koncept grammolekul, gramomolekularnu masu, grammolekularni obim;
- Osobine elemenata i njihovih jedinjenja;
- Procese dobijanja metala, polumetala i nemetala.

**Da shvate:**

- Teorije, zakone i naučne metode, na osnovu kojih se razvijaju hemijske reakcije;
- Zavisnost gradnje Periodi nog sistema na osnovu osobine elemenata;
- Brzinu hemijskih reakcija i faktore koji utječu na brzinu reakcija.

**Da primijene:**

- Jedinice mjerjenja sistema SI i pravila tokom rada unanja u hemiji;
- Pravila Međunarodne unije za istu i primijenjenu hemiju (IUPAC) o imenovanju hemijskih jedinjenja;
- Laboratorijsku opremu, hemikalije, kao i zaštitne mjere u slučaju rizika.

**Da analiziraju:**

- Fizičke i hemijske osobine elemenata, kao i njihovih jedinjenja;
- Osobine metala, polumetala i nemetala;
- Brzinu i faktore koji utječu na brzinu hemijskih reakcija.

**Da sintetizuju:**

- Jednostavne hemijske komponente (okside, acide, baze, soli i dr.).

**Da vrednuju:**

- Značaj hemijskih elemenata i njihovih jedinjenja za život;
- Eventualne negativne efekte nekih supstanci za sredinu i mjerne zaštitu sredine.

### PROGRAMSKI SADRŽAJ

<i>Kategorije</i>	<i>Potkategorije</i>	<i>Broj asova</i>	<i>%</i>
<b>I Hemijske baze</b>	1. Hemijska ra unanja - stekiometrija	9	
	2. Brzina hemijskih reakcija i hemijska ekuilibrija (uravnoteženost)	10	
<b>II Hemijski elementi i njihova klasifikacija</b>	1. Nemetalii polumetalii	20	
	2. Metalii	26	
	3. Zaštita sredine	9	

<i>Kategorija</i>	<i>Potkategorija</i>	<i>Programski sadržaj</i>	<i>Očekivani rezultati</i>	<i>Međupredmetne veze</i>
<b>I Hemijske baze</b>	<b>II. Hemijska ra unanja</b>	<b>I 1.1. Apsolutna masa atoma, relativna atomska masa i molekularna relativna masa</b> (logaritam - ra unanje apsolutne mase atoma i molekularnih relativnih masa) <b>I 1.2. Količina gram-molekularne mase</b> (ra unanje sa gram-molekulom,	<b>Učenici treba:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>da izrađuju stvarnu masu atoma koristeći ujednačenu jedinicu mase;</li> <li>da rađaju srednju atomsku masu elemenata polazeći od izotopa;</li> <li>da izrađuju relativnu molekularnu masu koristeći podatke iz Periodičnog sistema elemenata;</li> <li>da definišu gram-molekul kao količinu supstance i da rađaju sa           </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fizika</b> (ra unanje i upotreba mjerne jedinice)</li> <li><b>Matematika</b> (upotreba matematičkih operacija za ra unanje u</li> </ul>

		<p>gram-molekularnom masom i gram-molekularnim obimom)</p> <p><b>I 1.3. U eš e u procentu elemenata u jedinjenju, masa reaktanata i produkata reakcije</b>          (ra unanje u eš a elemenata u jedinjenju izraženom u procentu; ra unanje mase reaktanata i produkata reakcije)</p>	<p>gram-molekulom;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. da primijene veze gram-molekula sa brojem estica, masom, gram-molekularnom masom i gram-molekularnim obimom;</li> <li>6. da izra unaju u eš e elemenata u jedinjenju izraženom u procentima;</li> <li>7. da pišu hemijske jedna ine i da ra unaju masu, gram-molekule i obim reaktanata i produkata hemijske reakcije.</li> </ol>	<p>hemiji)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Informatika</b>          (koristi se informacija sa interneta)</li> </ul>
<b>I Hemijske baze</b>	<b>I2. Brzina hemijskih reakcija i hemijska ravnoteža</b>	<p><b>I 2.1. Brzina hemijskih reakcija</b>          (pojam brzine hemijskih reakcija)</p> <p><b>I 2.2. Faktori koji utje u na brzinu hemijskih reakcija</b>          (utjecaj koncentrisanosti temperature i katalizatora na brzinu hemijskih reakcija)</p> <p><b>I 2.3. Hemijska uravnoveženost</b>          (nepovratne i povratne reakcije)</p> <p><b>I 2.4. Reakcije oksido-redukcije</b>          (koncept oksidacije i redukcije i</p>	<p><b>U enici treba:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. da daju pojam brzine hemijskih reakcija;</li> <li>2. da primijene odgovaraju e metode za brzinu hemijske reakcije;</li> <li>3. da interpretiraju informacije za brzinu reakcija uzetih tokom hemijskih eksperimenata;</li> <li>4. da identificuju faktore koji utje u na brzinu hemijskih reakcija;</li> <li>5. da razlikuju povratne i nepovratne reakcije;</li> <li>6. da razlikuju koncepte oksidacija i redukcija u širem i užem pojmu;</li> <li>7. da opišu procese oksidacije i</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fizika</b>          (Zakon elektrolize)</li> <li>▪ <b>Informatika</b>          (koristi se informacija sa interneta)</li> <li>▪ <b>Biologija</b>          (oksido-reduktivne reakcije u živim organizmima)</li> </ul>

		<p>jednakost oksido-reduktivnih reakcija)</p> <p><b>I 2.5. Elektroliza i hemijski izvori električne struje</b> (proces elektrolize, baterije)</p>	<p>redukcije;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. da identifikuju koje supstance oksidišu, a koje se redukuju tokom oksido-reduktivnih reakcija;</li> <li>9. da ujednači oksido-reduktivne reakcije za jednostavne primjere;</li> <li>10. da opišu proces elektrolize;</li> <li>11. da demonstriraju proces elektrolize vode;</li> <li>12. da identifikuju hemijske izvore električne struje - baterije.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Industrija</b> (upotreba hemijskih izvora električne struje)</li> </ul>
<b>II Hemijski elementi i njihova klasifikacija</b>	<b>III. Nemetali i polumetali</b>	<p><b>II 1.1. Klasifikacija hemijskih elemenata u Periodnom sistemu elemenata</b> (metali, polumetali i nemetali)</p> <p><b>II 1. 2. Hlor</b> (osobine, dobijanje, jedinjenja, upotreba)</p> <p><b>II 1. 3. Kiseonik</b> (širenje, dobijanje, jedinjenja)</p> <p><b>II 1. 4. Sulfid</b> (osobine, dobijanje, jedinjenja, upotreba)</p>	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. da opišu prirodu perioda i grupa u Periodnom sistemu elemenata;</li> <li>2. da razlikuju metale, polumetale i nemetale prema njihovim osobinama;</li> <li>3. da opišu fizikalne i hemijske osobine hlor-a;</li> <li>4. da identifikuju jedinjenje hlor-a i njihovu upotrebu;</li> <li>5. da objasne širenje u prirodi, osobine, jedinjenja i upotrebu kiseonika;</li> <li>6. da analiziraju jedinjenje kiseonika;</li> <li>7. da vrednuju značaj kiseonika za</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fizika</b> (određivanje osobina metala i nemetala)</li> <li>▪ <b>Informatika</b> (korištenje informacija sa interneta)</li> <li>▪ <b>Biologija</b> (značaj biogenih elemenata)</li> <li>▪ <b>Industrija</b></li> </ul>

	<p><b>II 1. 5. Azot</b> (Širenje, osobine, jedinjenja)</p> <p><b>II 1. 6. Karbonat</b> (osobine, dobijanje, jedinjenja)</p> <p><b>II 1. 7. Fosfor</b> (osobine, dobijanje, jedinjenja)</p> <p><b>II 1. 8. Silicijum</b> (osobine, dobijanje, jedinjenja)</p>	<p>život;</p> <p>8. da opišu osobine sulfida i njegovo dobijanje;</p> <p>9. da identifikuju najzna ajnije jedinjenje sulfida;</p> <p>10. da pokažu širenje azota u prirodi i njegove osobine;</p> <p>11. da znaju formule najzna ajnijih jedinjenja azota i njegove osobine;</p> <p>12. da vrednuju zna aj azotne prašine u razvoju biljnih kultura;</p> <p>13. da opišu osobine karbonata i njegovo širenje u prirodi;</p> <p>14. da razlikuju alotropske modifikacije karbonata;</p> <p>15. da razlikuju inorganska jedinjenja od organskih karbonata;</p> <p>16. da opišu najzna ajnija inorganska jedinjenja karbonata;</p> <p>17. da opišu osobine, najzna ajnija jedinjenja i upotrebu fosfora i njegovih jedna ina;</p> <p>18. da opišu širenja u prirodi, osobine silicijuma i silikata;</p> <p>19. da vrednuju zna aj upotrebe silicijuma u elektronici i silikata u gra evinarstvu.</p>	(upotreba nemetala i njihovih jedinjenja)
--	--	---	---

<b>II</b> <b>Hemski elementi i njihova klasifika- cija</b>	<b>II2. Metali</b>	<b>II 2.1. Metali</b> (Širenje - rasprostiranje, osobine metala, dobijanje, alijaža - stapanje i upotreba)  <b>II 2. 2. Natrijum</b> (osobine, dobijanje, jedinjenja)  <b>II 2.3. Magnezijum</b> (rasprostiranje, osobine, dobijanje, jedinjenja)  <b>II 2. 4. Kalcijum</b> (osobine, dobijanje, jedinjenja)  <b>II 2. 5. Gvožđe</b> (rasprostiranje u prirodi, osobine, dobijanje, jedinjenja i njihova primjena)  <b>II 2. 6. Korozija i zaštita od korozije</b> (proces korozije i odbrambene mjere od nje)  <b>II 2. 7. Bakar</b> (rasprostranjenost u prirodi,	<i>Učenik treba:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>da opišu rasprostiranje metala i njihovih ruda u prirodi;</li> <li>da analiziraju osobine ruda metala, metala, njihovih alijaža i metode dobijanja;</li> <li>da razlikuju osobine metala na osnovu hemijskog reaktiviteta;</li> <li>da opišu fizičke i hemijske osobine natrijuma;</li> <li>da identifikuju najznačajnija jedinjenja natrijuma i njihovu upotrebu;</li> <li>da objasne rasprostiranje u prirodi, osobine, jedinjenja i upotrebu magnezijuma i njegovih jedinjenja;</li> <li>da analiziraju jedinjenja magnezijuma i njegovu ulogu kod živih organizama;</li> <li>da opišu rasprostranjenost u prirodi, osobine, jedinjenja i upotrebu kalcijuma i njegovih jedinjenja;</li> <li>da vrednuju značaj kalcijuma i minerala u građevinarstvu;</li> <li>da opišu ulogu soli kalcijuma i magnezijuma kao izvora prirodnih voda;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fizika</b> (održivanje osobina metala i nemetala)</li> <li>▪ <b>Informatika</b> (korištenje informacija sa interneta)</li> <li>▪ <b>Biologija</b> (znanje o biogenih elemenata)</li> <li>▪ <b>Industrija</b> (upotreba metala, alijaža i njihovih jedinjenja)</li> <li>▪ <b>Metalurgija</b> (dobijanje metala)</li> </ul>
---	--------------------	---	--	---

	<p>osobine, dobijanje, jedinjenja i njihova primjena)</p> <p><b>II 2. 8. Olovo</b> (rasprostranjenost u prirodi, osobine, dobijanje, jedinjenja i njihova primjena)</p> <p><b>II 2. 9. Cink</b> (rasprostranjenost u prirodi, osobine, dobijanje, jedinjenja i njihova primjena)</p> <p><b>II 2.10. Aluminijum</b> (rasprostranjenost u prirodi, osobine, dobijanje, jedinjenja i njihova primjena)</p>	<p>11.da daju objašnjenje o rasprostranjenosti ruda gvožđa u prirodi, metodama za dobijanje gvožđa i njegovih rastopa (legura);</p> <p>12.da opišu osobine gvožđa i njegova najznačajnija jedinjenja;</p> <p>13.da vrednuju značaj alijaže gvožđa u industriji i svakodnevnom životu;</p> <p>14. da identifikuju proces korozije i prouzrokovane štete;</p> <p>15.da prosu uju o zaštitnim mjerama koje treba preduzimati za eliminisanje i ograničavanja korozije;</p> <p>16.da pokažu rasprostranjenost bakra u prirodi, dobijanje, alijaže, jedinjenja i njihov značaj;</p> <p>17.da opišu rasprostranjenost olova, osobine, dobijanje, alijaže, jedinjenja i njihovu upotrebu;</p> <p>18.da vrednuju značaj olova i njegovih alijaže u industriji;</p> <p>19.da opišu rasprostranjenost cinka, osobine, alijaže, jedinjenja i njihovu primjenu;</p> <p>20.da opišu rasprostranjenost aluminijuma, dobijanje, osobine,</p>	
--	---	---	--

			alijaže, jedinjenja i njihovu upotrebu.	
<b>II Hemski elementi i njihova klasifika- cija</b>	<b>III. Zaštita sredine</b>	<p><b>III 3. 1. Zaga ivanje vazduha</b> (zaga enje kao posljedica zaga ivanja vazduha)</p> <p><b>III 3. 2. Acidne (kisele) kiše</b> (njihov utjecaj na biljke i monumente kulture)</p> <p><b>III 3. 3. Zaga ivanje voda i iš enje zaga enih voda</b> (zaga iva i, posljedice zaga ivanja vode, iš enje zaga enih voda)</p> <p><b>III 3. 4. Zaga ivanje zemljišta i njena zaštita</b> (zaga ivanje zemljišta, parcela i utjecaj na eko-sistem)</p> <p><b>III 3. 5. Obrada otpadaka</b> (stvaranje otpadaka i metode obrade - razrade)</p>	<p><b>U enik treba:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>da razlikuje zaga eni vazduh od istog vazduha;</li> <li>da identificuje zaga iva e i glavne izvore zaga ivanja vazduha;</li> <li>da nabroje glavne uzroke acidnih kiša – padavina;</li> <li>da analiziraju zaga iva e voda i metode iš enja voda;</li> <li>da identificuju zaga iva e zemljišta i njihov utjecaj na žive organizme;</li> <li>da opišu metode za obradu otpadaka;</li> <li>da vrednuju utjecaj zaga iva a vazduha, vode i zemlje na kvalitet života ovjeka.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Informatika</b> (korš enje informacija sa interneta)</li> <li>▪ <b>Biologija</b> (utjecaj zaga ivanja vazduha, vode i zemlje)</li> <li>▪ <b>Industrija</b> (metode za iš enje od zaga ivanja i proces prerade - obrade otpadaka – sme a)</li> </ul>

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Za uspješnu realizaciju Plana i programa hemije za VIII razred neophodna je primjena metoda, tehnika i raznovrsnih oblika rada i jedan kompleks procedura (nova informacija, ponavljanje, utvrivanje, vježbanje, zadaci, rad na projektima, praktični rad, materijalno-tehnika sredstva, kao što su: crteži, dijagrami, modeli, grafikoni, hemikalije, laboratorijske posude, instrumenti i druga savremena tehnicka sredstva – kompjuter, internet i dr.).

Izbor metoda je kompetencija predmetnog nastavnika koji treba da je u skladu sa potrebama i zahtjevima nastavnika, prirodnom sadržaju nastavne teme, na osnovu didaktike, sa nivoom formiranja učenika i dr.

Metode i tehnike rada sa učenicima treba da su kombinovane i mnogovrsne, obzirom da podstiču dinamiku nastavnog procesa, razbijaju monotoniju i motivišu učenike za učenjem.

Metode, tehnike i oblici rada sa učenicima su toliko mnogovrsne koliko i samo sticanje znanja. One treba da su u funkciji lakšeg usvajanja nastavnih sadržaja i što brže i ta nije primjene znanja, navika i vještina, stavova i vrijednosti hemije, posebno onih koja su potrebna u rješavanju svakodnevnih problema.

Ciljaju i ispunjenju zahtjeva za kvalitetno sticanje znanja sugeriraju se nekolike metode, oblici rada i raznih tehnika:

- Direktna nastava (usmeno izlaganje, objašnjenje, praktične vježbe i primjeri);
- Indirektna nastava (razmatranje, otkrića, rješavanje problema);
- Konstruktivizam i nastava pomoći u pitanja (tehnika pitanja upućena u učnicima);
- Diskusija i sticanje znanja u saradnji (u malim grupama, većim grupama i sa svim u učnicima);
- Učenje putem mišljenja (kritičko mišljenje, stvaralačko, rješavanje putem kompjutera);
- Učenje putem projekata, istražnih radova na terenu;
- Nastava putem posmatranja, demonstriranja i eksperimenta;
- Učenje i usvajanje znanja putem multimedijalnih sredstava, a posebno preko kompjutera;
- Samoistraživanje;
- Učenje u prirodi, posjetama industrijskim objektima.

U svim slučajevima primjene nastavnih metoda ili tehnika treba koristiti odgovarajuće materijale i odgovarajuće didaktička sredstva, bez kojih se ne mogu postići očekivani rezultati.

## **VREDNOVANJE**

Vrednovanje je djelatnost i instrument koji se koristi za određivanje rada i postignuća učenika. Ono igra ulogu jednog mjernog aparata što daje jasnu situaciju u kojoj se učenik nalazi. Vrednovanje, kao jedan širok sistem koji se oslanja na proces sticanja znanja učenika, obuhvata sljedeće kategorije vrednovanja:

- formalno,
- dijagnostičko,
- ukupno i
- motivaciono.

Permanentno vrednovanje, nakon svake nastavne teme, daje dobre rezultate. Ono ne mjeri samo dobijena znanja, već i stupanj na kojem je postignuto jedno edukativno dejstvo koje ostavlja trag na ličnost učenika. Završno vrednovanje obuhvata opštu aktivnost učenika u sticanju znanja (usmeni odgovori, projekti, seminarски radovi, ponašanje u grupi, sposobnosti dobijene putem eksperimenta, domaći zadaci, rezultati testova i ispita, i dr.).

Vrednovanje učenika obuhvata tri glavna polja:

- saznanjne sposobnosti (kognitivne),
- emocionalne sposobnosti (afektivne) i
- psihomotorne sposobnosti.

Nastavnik odabira i upotrebljava mnogovrsna sredstva i tehnike vrednovanja nakon obrade nastavnih sadržaja, učenike vrednuje sa ocjenama (za jednu temu, za jednu cjelinu, za jedan semestar ili polugodište, i na kraju školske godine). Vrednovanje daje transparentno učenicima, roditeljima, administratorima obrazovanja i komunitetu.

Završno vrednovanje služi nastavniku za postizanje raznih ciljeva:

1. da osigura informacije o napredovanju učenika;
2. da učenicima osigura nastavnu informaciju;

3. za motivisanje u enika;
4. da zapiše napredovanje u enika;
5. da osigura realizaciju aktualnih objektiva;
6. da vrednuje spremnost u enika za buduće u enje;
7. da reflektira popravljanje nastave bazirajući se na vrednovanje drugih i na samovrednovanje.

## **IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

Da bi se sa uspjehom realizovala nastava i usvajanje znanja po Planu i programu hemije za VIII razred, nastavnici i učenici treba da koriste razne izvore i sredstva informisanja, kao što su:

- 1) Laboratorija (kabinet) hemije ili mobilna laboratorijska;
- 2) Udžbenik hemije, priručnik za nastavu, praktikum, radna sveska i druga slike na literatura na albanskem i na drugim jezicima;
- 3) Profesionalni i naučni asopisi, rječnik, enciklopedija;
- 4) Periodični sistem elemenata, fotografije, modeli, šeme, dijagrami, makete, kolekcije minerala;
- 5) Multimedijalna oprema (kompjuterski programi, internet, CD);
- 6) Aparat TV sa videorekorderom, grafoskop, fotoslajdovi, video-kasete koje sadrže razne naučne materijale, a koji su u interesu učenika.
- 7) Hemija za VIII razred osnovne škole, M. Miljas, E. Velagić - Habul, Svijetlost, Sarajevo, 2002;
- 8) Druga potrebna literatura koja se nalazi u bibliotekama i druga sredstva sa tržišta.

Kompetencija je i sloboda nastavnika da, nezavisno od uslova u kojima škola radi, izabere izvor informacija i pomoći na nastavna sredstva, posvećujući pažnju eksperimentalnoj ravnoteži, usmenoj, vizuelnoj, sa posebnim akcentom na ono što je bitno za učenje. Ovaj izbor, takođe, treba da bude u interesu učenja i podizanja nivoa kvaliteta nastave i sticanja znanja.

Ova sloboda izbora nastavnih izvora treba da pripada i učeniku.

# **HISTORIJA**

**(2. razred sedmično, 70 satova godišnje)**

## **UVOD**

Historija kao društvena nauka i nastavni predmet, u VIII razredu, uz određenu korelaciju sa srodnim predmetima ima za cilj da upozna učenike sa tokovima opšteg razvoja ljudskog društva i država, historijskim događajima iz opšte i nacionalne historije koji su se dešavali u periodu od Bečkog kongresa 1814. god. do kraja Prvog svjetskog rata 1918. godine.

Izучavanje predmeta historije u velikoj mjeri doprinosi svestranom razvoju učenika, upoznavajući ga sa događajima, pojavama i procesima u kronološkom i historijskom razvoju koji su imali direktnе posljedice na ekonomski, humanitarni, tehnološki i politički razvoj u određenom vremenu i prostoru.

Planom i programom predviđeni temi i sadržaji od 1814 – 1918. god. kod učenika VIII razreda razvija se: kritičko mišljenje, historijska svijest, svestrana analiza, istraživanje, razvoj, znanje i upotreba historijskih izvora, kao i upoznavanje uzroka i posljedičnih veza i uzroka nastalih događaja.

Vremenski period od 1814. god. do kraja 1918. god. predstavljen je s obzirom na njegove društvene, vojne, privredne i kulturne prilike.

Svi historijski događaji i promjene koje su se dešavale u BiH, na Balkanskom poluostrvu, evropskim i izvanevropskim državama prikazani su u njihovim uzroku i posljedičnim odnosima, u svim oblicima ljudskog rada i djelovanja.

## **CILJEVI (operativni zadaci)**

Nastavni plan i program Historije za VIII razred ima za cilj:

- Da kod učenika razvija vještine i sposobnosti da upoznaju i razumiju osnovne zakonitosti društvenog razvoja i procesa organi-

zovanja, organizovanje i fukcionisanje razvoja ljudskog društva u vremenskom periodu od 1814. do kraja 1918. god.;

- Da kod učenika razvija sposobnosti upoznavanja i razumijevanja na ina života, mišljenja, historijskih ljestvi, historijskih mesta, državne i društvene institucije, vjeroispovjeti, ekonomski, naučna, tehnička i kulturna dostignuća;
- Da kod učenika razvija vještine i potrebne navike za bolje upoznavanje, razumijevanje, obrađivanje i ostvarivanje raznih historijskih podataka u određenim situacijama;
- Da upozna učenike sa suštinom, oblicima, bitnim procesima i ključnim događajima južnoslovenskih naroda i njihovih susjeda za nacionalno oslobođenje i da na sadržajima iz opšte i nacionalne historije njeguju i razvijaju pozitivne vrijednosti; demokratizaciju, toleranciju, poštovanje kulture svoga i kulturu tih naroda i poštivanje vjerskih, polnih rasnih i drugih razlika;
- Da upozna učenike sadržajima i procesima koji su imali neposredne posljedice na društveno-politički i tehnološki razvoj društva;
- Da upozna učenike sa ključnim svjetsko-historijskim događajima koji su bili prekretnica u razvoju ljudskog društva od 1814. godine, pa do kraja 1918. godine.

## OPŠTI OBJEKTIVI

### Učenici treba :

- Da upoznaju i razlikuju tipove novog i savremenog doba;
- Da upoznaju historijske događaje, razvoj država i naroda na Balkanu, Evropi i u svijetu od 1814 – 1918. godine;
- Da se upoznaju sa procesima društvenog razvoja i događaja koji su imali snažan utjecaj na polju: nauke, kulture, politike i religije;
- Da se upoznaju sa inom mišljenja, historijskim ljestvama, važnim historijskim mjestima, društvenim i državnim institucijama novog i savremenog doba;
- Da se upoznaju sa bitnim odlikama historijskog razvoja Balkana, Evrope i svijeta u ovom periodu;

- Da usvoje historijsku i sociološku periodizaciju novog i savremenog doba;
- Da se upoznaju sa položajem Bošnjaka, Albanaca i drugih naroda i država i njihovim ciljevima za nacionalno oslobođenje;
- Da su u stanju da uporede promjene društvenog razvijenja između novog i savremenog doba;
- Da se upoznaju sa načinom života, djelovanjem i mišljenjem ljudi u različitim periodima.

## SPECIFIČNI OBJEKTIVI

### **Učenici treba:**

- Da savladaju etape u razvoju novog i savremenog doba i osnovne odlike vremenskog razvoja ljudskog društva od 1814 – 1918. god.;
- Da upoznaju osobenosti i specifičnosti razvijenja Bošnjaka, Albanaca i ostalih slovenskih naroda i njihovih susjeda;
- Da razumiju važne historijske događaje (borbe i ratove), uzroke i posljedice;
- Da se upoznaju sa načinom života, historijskim ljestvama, važnim mjestima, društvenim i državnim institucijama, vjerom i dostignućima na polju nauke, tehnike i kulture;
- Da upoznaju osnovne historijsko-geografske promjene u periodu od 1814 – 1918. god. uz razumijevanje prostora kao faktora historijskog razvijenja;
- Da razvijaju svijest o poštovanju svoje kulture i kulture drugih naroda, rasa, vjera i religija;
- Da razvijaju duh tolerancije i demokratsko pravo na različitosti mišljenja;
- Da razvijaju sposobnost kritičkog mišljenja, samostalnog rasuđivanja i odgovornost za vlastito djelovanje u sredini u kojoj žive i djeluju.

## VJEŠTINE I NAVIKE

KATE-GORIJA	POTKATE-GORIJA	PROGRAMSKI SADRŽAJI	OEKIVANI REZULTATI	ME UPRED-METNA KORELACIJA
IV. NOVO DOBA	EVROPA ZA VRIJEME NOVOG DOBA	<p><b>Učenici treba da nauče:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EVROPA IZMEĐU 1815. I 1848. GOD.</li> </ul> <p><b>1. Beogrski kongres i Sveta Alijansa:</b> značaj i odluke kongresa i uloga Svetе Alijanse.</p>	<p><b>Učenici treba da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na geografskoj karti znaju da pokažu zemlje koje je osvojio Napoleon Bonaparta.</li> <li>- razumiju preduslove koji su doveli do sazivanja kongresa u Beogradu.</li> <li>- znaju da navedu najvažnije odluke Beogrskog kongresa i shvate ulogu i značaj Svetе Alijanse.</li> </ul>	
IV. NOVO DOBA	EVROPA ZA VRIJEME NOVOG DOBA	<p><b>- EVROPA OD 1815.-1871.</b></p> <p><b>2. Francuska od 1815-1871.</b></p> <p><b>3. Engleska od 1815-1871.</b></p> <p><b>4. Njemačka od 1815.god do ujedinjenja.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analiziraju društveno-ekonomski, politički i kulturni razvitak: Francuske, Engleske, Italije i Austro-Ugarske od Beogrskog Kongresa do 1871.god</li> </ul>	Geografija Književnost Umjetnost

		<p><b>5. Italija od 1815.god do ujedinjenja.</b></p> <p><b>6. Austro-Ugarsaka monarhija od 1815.-1871.</b></p>		
IV. NOVO DOBA	EVROPA ZA VRIJEME NOVOG DOBA	<p><b>UJEDINJENJE NARODA:</b></p> <p><b>- Evropske revolucije 1848/1849. god.</b></p> <p><b>7. Revolucija 1848.god. u Francuskoj, Austriji i Ma arskoj</b></p> <p><b>8. Revolucija za ujedinjenje Njema ke, revolucija za ujedinjenje Italije i rezultati evropskih revolucija 1848.god.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Znaju da analiziraju društveno-ekonomsko i politi ko stanje u evropskim zemljama pred izbijanjem revolucija 1848/49.god.</li> <li>- Da obrazlože tok buržo-askih revolucija u Evropi 1848/49. god. i da cene i vrednuju njihov zna aj.</li> <li>- Da shvate zna aj ujedinjenja Njema ke i Italije za njihov privredno-ekonomski i politi ki i društveni razvoj.</li> </ul>	
IV. NOVO DOBA	EVROPA I SVIJET KRAJEM XIX I PO ETKOM XX VEKA	<p><b>- EVROPA I SVIJET KRAJEM XIX I PO ETKOM XX VIJEKA</b></p> <p><b>9. Razvoj nauke i tehnike u drugoj polovini XIX vijeka i Druga industrijska revolucija.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nabroje najvažnija tehni - ko-tehnološka otkri a u drugoj polovini XIX vijeka i da shvate zna aj Druge industrijske revolucije.</li> <li>- Da razlože društveno-</li> </ul>	Geografija Književnost Umjetnost

		<p><b>10. Njema ka krajem XIX i po etkom XX vijeka.</b></p> <p><b>11. Engleska krajem XIX i po etkom XX vijeka.</b></p> <p><b>12. Francuska krajem XIX i po etkom XX vijeka.</b></p> <p><b>13. Rusija krajem XIX i po etkom XX vijeka.</b></p> <p><b>14. SAD krajem XIX i po etkom XX vijeka.</b></p> <p><b>15. Austro-Ugarska krajem XIX i po etkom XX vijeka.</b></p> <p><b>16. Albanci u prvoj polovini XIX vijeka:</b> Društveno ekonomske prilike kod Albanaca i odnosi Albanaca sa susjedima.</p>	<p>ekonomski politički i kulturni razvoj evropskih zemalja Njemačke, Engleske, Francuske, Austro-Ugarske krajem XIX i po etkom XX vijeka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasne ulogu SAD u svijetu</li> <li>- Na karti pokažu kolonijalno carstvo evropskih zemalja.</li> <li>- Da opišu društveno-ekonomske prilike kod Albanaca i njihovih susjeda.</li> </ul>	
IV. NOVO DOBA	EVROPA TOKOM NOVOG DOBA	<p><b>- ME UNARODNIRADNI KIPOKRET U EVROPI KRAJEM XIX VIJEKA</b></p> <p><b>17. Razvoj radni kog pokreta:</b> Prva internacionala, Pariska Komuna i Druga internacionala.</p>	<p>- Da znaju o uzrocima i razvoju međunarodnog radničkog pokreta i o značaju osnivanja međunarodnih udruženja radnika a posebno o proglašenju</p>	

			Pariske Komune 18. marta 1871.god.	
IV. NOVO DOBA	EVROPA TOKOM NOVOG I PO ETKOM SAVREME- NOG DOBA	<p><b>- JUŽNI SLOVENI I NJIHOVI SUSJEDI SREDINOM XIX I PO ETKOM XX VIJEKA</b></p> <p><b>18. Južni Sloveni pod vlaš u Habzburške monarhije:</b> ekonomski i društveni razvitak; Bahov apsolutizam.</p> <p><b>19. Hrvatska od 1848-1914.god.:</b> formiranje političkih stranaka, Hrvatsko-ugarska nagodba, apsolutizam Kuena Hedervarija, Hrvatsko-Srpska koalicija.</p> <p><b>20. Slovenija od 1849-1914.god.:</b> Ekonomski i društvene prilike, političke prilike i borbe protiv germanizacije.</p> <p><b>21. Srbija i Crna Gora u borbi za svoju nezavisnost:</b> Pad ustavobraniteljnog režima, Bosansko-hercegovački ustanak, Oslobođenje i ratovi Srbije i Crne Gore protiv Turaka. Sveti-Stefanski mir i Berlinski Kongres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da uoči položaj Južnoslovenskih naroda pod vlašću Habzburške monarhije.</li> <li>- Da uoči položaj Hrvatske i uslova koji su doprineli do Hrvatsko-srpske koalicije.</li> <li>- Da upoznaju društveno ekonomsku i političku priliku u Sloveniji i borbu protiv germanizacije.</li> <li>- Da znaju uzroke pada ustavobranitelja, ratove Srbije i Crne Gore protiv Turaka, Bosansko-Hercegovačkog ustanka, Sveti-Stefanskog miru, Berlinskom kongresu.</li> <li>- Da znaju o privrednom i društvenom razvoju Srbije u doba poslednjih Obrenovića, pobjedi parlamentarnog sistema i zaostrevanju odnosa sa</li> </ul>	Geografija Književnost Umjetnost

		<p><b>22. Privredni i društveni razvoj Srbije za vrijeme poslednjih Obrenovića.</b></p> <p><b>23. Srbija u doba buržoaskog parlamentarizma 1903.-1914. god.</b> Pobjeda parlamentarnog sistema i zaoštravanje odnosa sa Austro-Ugarskom.</p> <p><b>24. Crna Gora u vrijeme absolutističke politike Nikole Petrovića.</b></p> <p><b>25. Narodno-revolucionarni pokret u Makedoniji:</b> Ekonomski i društvene prilike, stvaranje VMRO i Ilindenski ustanci 1903. god. i borba Makedonaca protiv Turaka.</p>	<p>Austro-Ugarskom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da znaju o društvenim ekonomskim i političkim prilikama u Crnoj Gori za vrijeme absolutističke politike Nikole Petrovića.</li> <li>- Da znaju o društveno-ekonomskim prilikama u Makedoniji i borbama Makedonaca protiv Turaka.</li> </ul>	
IV. NOVO DOBA	EVROPA I BALKAN U DRUGOJ POLOVINI XIX I PO ETKOM XX VIJEKA	<p><b>- OSMANSKO CARSTVO I BALKAN U DRUGOJ POLOVINI XIX I PO ETKOM XX VIJEKA</b></p> <p><b>26. Osmansko carstvo u drugoj polovini XIX vijeka.</b></p> <p><b>27. Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bugarska i Grčka u drugoj polovini XIX vijeka.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Znaju za prilike u Osmanskom carstvu u drugoj polovini XIX vijeka</li> <li>- Da znaju o društveno-ekonomskim prilikama balkanskih zemalja u drugoj polovini XIX vijeka.</li> <li>- Da znaju najvažnije odluke Berlinskog kongresa i motive okupacije BiH</li> </ul>	

	<p><b>28.Berlinski Kongres i okupacija Bosne i Hercegovine</b></p> <p><b>-BOSNA I HERCEGOVINA U DRUGOJ POLOVINI XIX VIJEKA</b></p> <p><b>29. BiH u borbi za autonomni položaj u Osmanskom carstvu:</b> pokret Husein Kapetana Gradaš evi a.</p> <p><b>30. BiH od sredine XIX vijeka do 1875.</b></p> <p><b>31. Velika isto na kriza od 1875. – 1878.</b></p> <p><b>32. Zbacivanje Osmanlijske vlasti i pokret protiv austrougarske okupacije u Bosni i Hercegovini</b></p> <p><b>33. Bosna i Hercegovina za vrijeme austro-ugarske vladavine</b></p> <p><b>34. Kultura na prijelomu dva vijeka.</b></p> <p><b>35. Kulturne prilike kod Jugoslovenskih naroda</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Znaju da nabroje najvažnije tako ke autonomije Bosne</li> <li>-Znaju da opišu tok borbe i ulogu Husein Kapetana Gradaševi a u pokretu</li> <li>- Znaju za uzroke koji su doveli do isto ne krize</li> <li>- znaju o prilikama u BiH za vrijeme austro-ugarske vladavine.</li> <li>- znaju o kulturnim prilikama Jugoslovenskih naroda</li> </ul>	<p>Geografija Književnost Ekonomija i Pravo</p>
--	--	--	---

IV. NOVO DOBA		<p><b>- NACIONALNI POKRET ALBANACA U DRUGOJ POLOVINI XIX VIJEKA</b></p> <p><b>36. Prizrenska liga 1878. – 1881.</b></p> <p><b>37. Albanci i mladoturska revolucija</b></p> <p><b>38. Razvoj Albanskog obrazovanja i kulture krajem XIX i po etkom XX vijeka.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Znaju da opišu položaj Albanskog nacionalnog pokreta Albanaca u drugoj polovini XIX vijeka.</li> <li>- Da znaju program i odluke prizrenske lige</li> <li>- Znaju o Albancima i mladoturskoj revoluciji</li> <li>- Znaju o razvoju Albanskog obrazovanja, kulture i nauke krajem XIX i po etkom XX vijeka.</li> </ul>	
V. SAVRE- MENO DOBA	EVROPA I SVIJET PO ETKOM XX VIJEKA	<p><b>39. Albanski ustanci 1905. – 1908. i 1910. – 1912. protiv Turaka</b></p> <p><b>40. Balkanski ratovi 1912. – 1913.</b></p> <p><b>41. Proglašenje nezavisnosti Albanije 28. XI. 1912.</b></p> <p><b>42. Odluke Londonske konferencije o Balkanu i borba Albanaca za nacionalno oslobojenje i ujedinjenje.</b></p> <p><b>43. Albansko pitanje na međunarodnoj sceni program i djelatnost vlade Vilhelma Vida u</b></p>	<p>Navedu uzroke i opišu tok balkanskih ratova.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- znaju da nabroje odluke Londonske konferencije o Balkanu</li> <li>- znaju o Albanskom pitanju na međunarodnoj sceni i program vlade Vilhelma Vida</li> <li>- znaju historijske linosti kod Bošnjaka, Albanaca i</li> </ul>	

		<b>Albaniji (mart-septembar) 1914.</b> <b>44. Istaknute li nosti Bošnja kog i Albanskog pokreta za oslobojenje od turske vlasti; - kulturno-historijski spomenici</b>	drugih naroda - znaju o kulturno-historijskim spomenicima u mjestu i okolini	
V. SAVREMENOG DOBA	EVROPA I SVIJET PO ETKOM XX VIJEKA	<b>PRVI SVJETSKI RAT 1914.-1918.god.</b>  <b>45. Uzorci i po etak prvog svetskog rata i formiranje blokova sila</b>  <b>46. Borbe u prvom svjetskom ratu 1914.-1916 god.</b>  <b>47. Borbe u prvom svjetskom ratu 1917.-1918. god.</b>  <b>48. Oktobarska revolucija u Rusiji 1917.</b>  <b>49. Kosovo u prvom svjetskom ratu.</b>  <b>50. BiH u prvom svjetskom ratu.</b>  <b>51. Učešće jugoslovenskih naroda u prvom svjetskom ratu.</b>  <b>52. Kraj prvog svjetskog rata, karakter i posljedice rata.</b>	- Znaju za uzroke i po etak rata i formiranje blokova sila - znaju na karti da prikažu ratne operacije na glavnim frontovima i opišu najveće bitke. - znaju za prilike u Rusiji 1917., razloge revolucija i njihov odjek u istočnim zemljama u Evropi. - znaju za položaj i ulogu Kosova, Albanije, BiH u prvom svjetskom ratu - znaju o karakteru i posljedicama prvog svjetskog rata	Geografija Književnost Ekonomija i Pravo

U enje historije kao društvene nauke u VIII razredu u osnovi ima zadatak da u enici savladaju sljedeće vještine i navike:

- Da razvijaju sposobnost svestrane linosti;
- Da razvijaju sposobnost historijsko-kritičkog mišljenja i rasuđivanja;
- Da upoznaju uzročno-posljedične veze i faktore koji su utjecali na razvoj društva i država u periodu od 1814 – 1918. godine;
- Da se osposobe za samostalno korištenje udžbenika historije, historijskih itanki, historijskog atlaza i drugih tekstova sa historijskom sadržinom, naučno-popularne literature i historijske beletristike;
- Da se osposobe za samostalno korištenje historijskih karata, tabela, grafikona i historijskih ilustracija;
- Da se osposobe za pravljenje hronoloških i sinhroniskih tablica i služenje njima radi produbljivanja i konkretizovanja historijskog znanja;
- Da se osposobe za korištenje podataka iz enciklopedija i leksikona;
- Da cijene i poštuju kulturu svoga i kulturu drugih naroda, bez obzira na pol, vjeru, rasu i nacionalnu pripadnost;
- Da se osposobe za samostalno posmatranje muzejskih eksponata i spomenika historijskog karaktera;
- Da se osposobe za stalni i sistematski rad i pravovremeno izvršavanje svih zadataka i obaveza vezanih za nastavu historije u VIII razredu.

## **PROGRAMSKI SADRŽAJ**

### **2. asa sedmi no, 70. asova godišnje**

(52. asa obrade, 14. asova utvrđivanja i 4. asa izborne nastave)

**NAPOMENA:** *Od ukupnog broja asova godišnje nastavniku se ostavlja mogućnost da 4. asa iskoristi po izboru u enika, a po mogućnost da se ti asovi iskoriste za sadržaje iz lokalne historije ili za posjete muzejima, arhivama, kulturno-historijskim spomenicima itd.*

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Nastavni predmet Historija se uspješnije može interpretirati samo pomoću primjene raznovrsnih metoda i tehnika. Primjenom nove metodologije predavanja i u enja kod učenika se stvara daleko veća mogućnost pravilnog rasuđivanja historijskih događaja nastalih u određenom vremenskom periodu i na određenom prostoru poštivajući njihovu kronologiju dešavanja.

Kako je Nastavnim planom i programom za VIII razred jasno predviđeno koje su nastavne teme i nastavne jedinice predviđene za realizaciju kao i kojim znanjima, vještinama i navikama učenici treba da ovladaju pri tome imajući u vidu vaspitno obrazovne ciljeve, nastavnik je u obavezi da bira nastavne metode i tehniku rada vodeći pri tome računa o različitim intelektualnim i psihofizičkim mogućnostima i zahtjevima učenika.

Nastavnik naročito treba da vodi računa na stepen mogućeg postizanja tih objektiva u toku nastavnog procesa. Da bi učenje nastavnog sadržaja historije bilo uspješnije, nastavnik pri izboru i primjeni metoda, uvijek treba da ima u vidu da učenici imaju različite nivoje saznanja i sposobnosti. Samom primjenom različitih metoda i tehnikе rada postiže se veća dinamika načina učenja, učenici se u znatno većoj mjeri motivišu za rad, što je sve to imati za cilj da će bude zanimljiv, ineteresantan, a učenici će lakše i bolje savladati sadržaje koji su predviđeni za taj način.

Potpuna i daleko uspješnija realizacija nastavnog plana i programa umnogome zavisi od pravilnog izbora odgovarajućih metoda i tehnika, uvijek imajući u vidu da se nastavnik mora pridržavati neophodnih metoda ko-didaktičkih zahtjeva u cilju uspješnije realizacije programskih sadržaja za učenike VIII razreda, a za period od 1814 – 1918. godine.

Metode i tehnike nastavnog rada su put, pristup i način pomoći u kojih se realizuju zadaci u procesu nastave historije, a da pri tome treba imati u vidu da kvalitet nastave zavisi umnogome od pravilnog izbora metoda i tehnika u službenjima organizovanja nastavnog procesa.

Uz zavisnosti od prirode predmeta, ciljeva i zadataka historije, nastavne metode se dijele na:

- Verbalne metode (metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, dijaloga i diskusija);
- Tekstualna metoda;
- Demonstrativno-ilustrativna metoda (demonstracija, ilustracija predmeta, objekata i dr.).

Pored ovih metoda predlaže se u cilju pospješivanja nastave:

- a) direktno historijsko posmatranje;
- b) demonstriranje u kabinetu historije ili u razredu;
- c) demonstriranje u životnoj sredini;
- d) socio-historijsko pranje događaja.

U nastavi historije usmeno izlaganje nastavnika (monološka metoda) i razgovor sa učenicima (dijaloška metoda) imaju veoma važno mjesto. Radi uspješnijeg realizovanja zadataka poželjno je da nastavnik koristi i ostale metode i tehnike u cilju postizanja boljeg uspjeha.

Nastavnik stalno treba da ima u vidu da je osnovni zadatak nastave historije stvarala ko (produktivno) stvaranje znanja vještina i prilika koji utječu na vaspitanje i obrazovanje učenika kao važnih pripadnika našeg društva.

## **OBLICI RADA I TEHNIKA**

U nastavi historije pored pravilnog izbora nastavnih metoda za dobro predavanje i uspješno učenje nužno je potrebno da se načinovima koriste različiti oblici rada i tehnike, jer se time postiže veća efikasnost u nastavi. Od oblika rada u nastavnom procesu nastavnik vrši izbor sljedećih oblika rada i to:

- rad sa cijelim razredom,
- rad po grupama,
- rad u parovima,
- individualni rad,
- brzo savladavanje ideja (brainstorming),
- istraživački rad, komparativni rad, praktični rad,
- skup ili drvo razmišljanja
- petostih ili narodna predanja,
- klaster, tehnika kritičkog razumijevanja i dr.

Kao posebne oblike nastave historije treba zastupiti programiranu nastavu, dopunska nastavu, dodatnu nastavu i produženu nastavu, slobodne aktivnosti i ekipnu nastavu.

Predviđjeti:

- historijske nastavne ekskurzije,
- posjete muzejima, bioskopima, izložbama, kulturno-historijskim spomenicima u mjestu, zavičaju i okolini.

U nastavi historije grupni i individualni oblik rada mora do i više do izražaja.

Za grupni i individualni oblik rada naro ito su pogodni oni historijski sadržaji koji imaju izuzetnu vaspitno-obrazovnu vrijednost (revolucionari pokreti, historija nastanka razvoja kulture svoga i kulture susjeda i drugih naroda, sakupljanje izvornog i nastavnog materijala, njegova klasifikacija i analiza).

asove sa individualnim i grupnim oblikom rada treba pažljivo planirati i racionalno izvoditi, pri tome imaju i u vidu da je njihov osnovni zadatak aktivizacija u enika, njihovo osposobljavanje za samostalni rad i stvarala ko (produktivno) usvajanje znanja, vještina i navika.

Tako e, nastavnik mora da ima u vidu ograni enost svake metode, svakog oblika i sredstva tehnike, jer se pravi efekti postižu njihovom maksimalnom korelacijom povezanom sa ciljevima predmeta i vaspitno-obrazovnim sadržajem.

U nastavi historije se moraju koristiti svi poznati tipovi asova, a posebno:

- as za obradu novog gradiva,
- as ponavljanja i utvr ivanja, kao i
- as sistematizacije nastavnog gradiva.

Nastavnik ovim tipovima asa treba da pokloni posebnu pažnju vode i ra una o odnosu pojedinih dijelova asa prema asu kao cjelini, o izboru najpogodnijih metoda, sredstava i tehnika rada.

Za postizanje boljih rezultata nastavnicima se preporu uje koriš enje svih tipova asova:

- obrada, utvr ivanje, ponavljanje, sistematizacija;
- koriš enje izvornih historijskih tekstova;
- koriš enje historijske karte i atlasa;
- koriš enje o iglednih sredstava (dijafilmovi, grafofolije, slike, dijapositiv, ilustracije i dr.);
- korištenje savremenih tehni kih sredstava (dijaprojektor, kino-projektor, epidijaskop, episkop, grafoskop, magnetofon, gramofon, radio i TV);
- korištenje historijskih itanki, radnih svezaka, kao i ostale literature sa historijskom sadržinom;
- posjetiti muzeje, arhive, kulturno-historijske spomenike u mjestu i okolini.

- a) U nastavi historije poseban zna aj ima koriš enje posebnih historijskih tekstova. U radu sa tekstrom treba imati u vidu zahtjeve metodike nastave historije. Zna aj historijskih tekstova je u sljede em:
- na historijskom tekstu u enici najlakše razumiju specifi nost historijskih problema;
  - analizom izvornog historijskog teksta njeguje se stvarala ko rezonovanje, a ono je bitno za formiranje historijskog i svestranog kriti kog mišljenja u enika;
  - koriš enjem ovih tekstova u enici upoznaju elementarne probleme nau nog istraživanja i nau ne kritike.
- b) Nastavnik historije na svakom od tipova asa treba da koristi historijsku kartu, kao osnovno i nezamjenljivo nastavno sredstvo. Za nastavu historije bitno je da se izvrši klasifikacija historijskih karata prema historijskom sadržaju:
- opšte ili osnovne,
  - tematske ili posebne,
  - pojedina ne ili doga ajne,
  - šematske,
  - piktorijalne (slikovne),
  - neme ili konturne historijske karte.
- c) U nastavi historije radne sveske mogu veoma efikasno koristiti:
- za savla ivanje injeni nih znanja i poznavanja historijskih pojava i doga aja pretežno na reproduktivnom nivou;
  - za savladavanje vještine u koriš enju enciklopedija i drugih priru nika sa podacima iz historije;
  - za njegovanje samostalnosti u enika u sticanju standardnih znanja.

## **ME UPREDMETNA KORELACIJA**

U enici se u enjem historije osposobljavaju da hronološki prate razvoj ovje anstva u cjelini, a nastavnik prilikom rada planira za svaku temu vaspitno-obrazovni cilj, metode, nastavna sredstva, tekstove i literaturu u cilju uspješnijeg ostvarivanja zadataka. Nastavnik historije mora obezbijediti korelaciju sa drugim, a prije svega, srodnim predmetima, kao što su:

- geografija,
- priroda i društvo,
- književnost,
- arheologija,
- likovna umjetnost i
- građansko vaspitanje.

Posebnunost za me upredmetnu korelaciju pružaju dodatni rad i izborna nastava ije teme mogu da obuhvataju sadržaje iz srodnih predmeta obrazovanja uz stručne metode pomoći nastavnika srodnih predmeta. Kada je u pitanju realizacija slobodnih aktivnosti, historijske ekskurzije i posjeta kulturno-historijskim spomenicima korelacija omogućuje postizanje boljeg uspjeha.

Samom korelacijom sa srodnim predmetima obezbjeđuje se cjelishodnost cjelokupnog vaspitno-obrazovnog procesa. Nastavnik uvijek ukazuje u enicima na uzročno-posljedične veze kako bi se što bolje kod učenika razvila sposobnost za kritičko razmišljanje i razumijevanje pojava, procesa i događaja u vremenu i prostoru.

Korištenje audio-vizuelnih sredstava, izvornih tekstova sa historijskom sadržinom, te posjete muzejima i arhivima, podstiče učenike da samostalno razmišljaju o događajima koji su se dešavali u određenom vremenu i prostoru. Posebnu pažnju posvetiti onim događajima koji su imali utjecaj na društveno-ekonomski i kulturni napredak ovještavljanja.

## OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE

Ocenjivanje i vrjednovanje je stalni proces koji ima podsticajni karakter, jer na taj način motiviše učenika za stalni i sistematski rad, i proces je trajnog prerađenja rada učenika koji ima za cilj da mjeri sve vrste sposobnosti učenika. Nastavniku se pruža mogućnost da prati angažovanje učenika, a prije svega: usmene odgovore, pisane referate, testove, pisane radove, kao i ostale aktivnosti koje učenik preduzima u cilju usvajanja znanja, što mu pomaže uspješnije formiranje stvaralačkog duha.

Osnovni ciljevi ocjenjivanja i vrjednovanja učenika u nastavi historije su:

- da motiviše učenika za rad,
- da obezbijedi informacije o stepenu postignutih objektiva,

- da poboljša učenje učenika i predavanje nastavnika,
- da prepozna darovitije učenike i da im pruži dovoljno podataka,
- da osigura informacije o saznanju učenika za njihovo opredjeljenje u budućnosti.

Ocenjivanje i vrjednovanje obuhvata više komponenti, ali su najvažnije:

- ocjenjivanje obima znanja (**kvantitet**) i ocjenjivanje nivoa znanja (**kvalitet**);
- vrednovanje obima kvantiteta i nivoa kvaliteta znanja se utvrđuje stepenom usvojenosti programa u sljedećim nivoima:
  - razumevanje naučnog (shvatanje pojmove i injenica), odvajanje bitnog od nebitnog, povezivanje injenica i objašnjavanje definicija;
  - prepoznavanje i reprodukcija gradiva;
  - kritički odnos prema naučnom;
  - stvaralački odnos prema naučnom koji se ogleda u samostalnom pronalaženju injenica i primjera.

Pomoći u ovih ciljeva nastavnik osigurava nove informacije za uspjeh učenika, upoznaje učenika sa planiranom nastavom sa ciljem da učenika približi nastavnom planu i programu, nastavnik uviđa koliko je učenik sposoban da pokaže svoja dostignuća, da oceni rad u grupi, kao i da vidi koliko je učenik ili grupa sposobljena za samostalno i grupno historijsko mišljenje i koliko je sposoban za budućnost. Učenike će nastavnik podijeliti u grupe tek kada uvidi sve učenice ke rezultate. Vidjeće koja grupa ili učenik ima poteškoće u radu i koje teme grupa nije savladala, a cilj je da se gradivo usvoji i nauči. Prilikom ocjenjivanja nastavnik uzima u obzir sljedeće elemente:

- povezivanje historijskih injenica kao bitnih odredinica historijskog događaja, procesa i pojava u njihovoј logici koji i historijskoj povezanosti;
- povezivanje hronologije bitne za vremensko određivanje događaja ili procesa u cilju shvatanja uloge, prostora i historijskog vremena u društvenom razvitu;
- razumijevanje uzročno-posljedinskih veza;

- sposobnosti opisivanja i objašnjavanja događaja i procesa te nim književnim jezikom;
- poznavanje historijsko-geografskih elemenata bitnih za lokalizovanje događaja, pojava i procesa, sa ciljem shvatanja uloge prostora i historijskog razvijatka;
- poznavanje historijskih i socioloških pojmoveva i kategorija, njihove odgovarajuće upotrebe i povezivanje u sistem koji omogućuje razvitak historijskog mišljenja kod učenika.

Sve navedene elemente znanja, interesovanja i navika treba sistemske vrednovati, ali uvek imati u vidu individualnu psihofizičku mogućnost i sposobnost učenika.

## **OBLCI OCJENJIVANJA – VREDNOVANJA**

U toku školske godine treba primijeniti više oblika kontrole i to:

- *usmeno provjeravanje;*
- *pismeno provjeravanje;*
- *provjeravanje putem tekstualnih zadataka;*
- *provjeravanje putem rješavanja praktičnih zadataka;*
- *provjeravanje domaćih zadataka.*

## **TIPOVI OCJENJIVANJA – VREDNOVANJA**

Najpoznatiji tipovi ocjenjivanja su:

- *Suštinsko ocjenjivanje*, ima za cilj da uputi nastavnika u planiranje i da kod učenika prepozna poteškoće u radu i u enju koje bi im pomoglo i ispunilo njihove potrebe za što bolje i uspešnije u enje;
- *Sveobuhvatno ocjenjivanje*, ima za cilj da pronađe stepen postizanja objektiva poslije jednog određenog perioda predavanja, na primjer: poslije jednog poglavljia (teme), na polugodišnji i na kraju školske godine;

- **Ocenjivanje na osnovu kriterijuma**, podrazumijeva ocjenjivanje svakog učenika koji ispunjava određene kriterije - poremećajne pojedinosti jednog teksta za jedan određeni standard. Ovo ocjenjivanje pruža informacije nastavniku da primijeti poteškoće učenika i da učeniku pomogne u njihovom savladavanju i poboljšanju;
- **Dijagnostificirano ocjenjivanje**, određuje kod učenika slabosti, poteškoće, probleme i pruža mogućnost za identifikacijom učenika sa potrebama u nedovoljnom savladavanju historijskih injenica, pojmove, gradiva i dr.;
- **Suštinsko i dijagnostificirano ocjenjivanje** ne ocjenjuje učenika ocjenama već na osnovu njih planira svoj rad;
- **Unutrašnje ocjenjivanje** obuhvata nastavni plan. Ocjenjuje se rad se formira, razvija i ocjenjuje od strane nastavnika;
- **Spoljnje ocjenjivanje**, ocjenjuje se djelatnost se obavlja van škole (specifičnost visokog nivoa);
- **Svakodnevno ocjenjivanje** zasniva se na kontroli rada učenika u učionici;
- **Prethodno ocjenjivanje** je ocjenjivanje prije ocjenjivanja kognitivnog testiranja;
- **Ocenjivanje u procesu** zasniva se na ocjenjivanju direktnog učenja u toku jednog rada ili zadatka;
- **Završno ocjenjivanje** se obavlja na kraju školske godine i zasniva se na ocjenjivanju iz jednog određenog predmeta.

## **OSNOVNE DJELATNOSTI VREDNOVANJA U RAZREDU**

Najpoznatije djelatnosti vrijednovanja u razredu su:

- *svakodnevna kontrola u razredu;*
- *domači zadaci;*
- *testovi.*
  - a) Nastavnik za vrijeme rada redovno kontroliše učenike, daje im informacije da bi im olakšao učenje i stalno prati napredovanje učenika i učenja njihove poteškoće.

- b) Važnost domaćih zadataka je veoma značajna, jer se preko njih osiguravaju informacije za nastavnika i proširuju znanja učenika za nezavisan rad i usvajanje nastavnih jedinica tokom izrade domaćih zadataka. Ukoliko se javi određene poteškoće prilikom izrade domaćih zadataka pomoću roditelja je veoma važna, s jedne strane, a sa druge strane, pomoću roditelja može biti neproizvodnja, jer se u takav time navikava da dobija gotova rješenja.

### **FORME TESTOVA**

Postoje različite forme testova od kojih su ipak najvažnije sledeće:

- *usmeno testiranje;*
- *pismeno testiranje;*
- *preko grafičkog prikazivanja ili predstavljanja.*

S obzirom na prirodu predmeta i sadržaja koji se objašnjava, predlaže se nastavniku da koristi ovu podjelu testova:

- *testovi za samokontrolu,*
- *testovi za ocjenjivanje,*
- *testovi za unapređenje i*
- *finalni test.*

U nastavi historije testiranje znanja učenika je veoma važno, jer omogućava dobijanje informacija o napredovanju učenika, ali testiranje znanja može da ima i negativne osobine, jer ako je učenik nedovoljno pripremljen za testiranje, kod učenika se javlja veliko neraspoloženje koje se ispoljava u bijesu, strahu i stresu.

Za vrednovanje znanja učenika koriste se i ostale djelatnosti, na primjer:

- ocjenjivanje pomoći u *eseju*;
- ocjenjivanje pomoći u *dosjeu*;
- samoocjenjivanje ili *samovrednovanje* i dr.

## O EKIVANI REZULTATI NA KRAJU VIII RAZREDA

Polazeći od opštih, posebnih i operativnih zadataka nastave historije, od učenika se na kraju VIII razreda očekuju sljedeći rezultati:

- da učenici imaju bolja saznanja i dovoljno informacija o razvoju ljudskog društva, naroda i država od 1814 - 1918. godine;
- da se bolje upoznaju sa specifičnostima i najvažnijim događajima Bošnjaka, Albanaca i susjednih naroda;
- da upoznaju kulturnu baštinu svog i ostalih naroda i njihovih susjeda;
- da se učenici bolje upoznaju životom, običajima, kulturom Bošnjaka, Albanaca i susjednih naroda u periodu od 1814 – 1918. god.;
- da se bolje upoznaju sa otporom Bošnjaka austro-ugarskoj okupaciji;
- da se upoznaju sa otporom Bošnjaka, Albanaca i ostalih južnoslovenskih naroda osmanlijskoj vlasti;
- da se upoznaju sa historijskim likovima i ostima Bošnjaka, Albanaca i drugih naroda;
- da se bolje upoznaju sa specifičnim položajem BiH od 1814 – 1918. god.
- da bolje shvate historijsku i sociološku periodizaciju novog i savremenog doba;
- da bolje razumiju društvene, državne, ekonomске, kulturne i vjerske tokove;
- da se upoznaju sa Albanskim nacionalnim pokretom u 19. i početkom 20. vijeka.
- da bolje upoznaju suštinu, bitne procese i ključne historijske događaje iz borbe Bošnjaka, Albanaca i južnoslovenskih naroda i njihovih susjeda za oslobođenje;
- da se učenici bolje upoznaju sa Nacionalnim pokretom Albanaca, formiranjem Pećke i Prizrenske lige, albasnkim ustancima protiv Turaka, proglašenjem nezavisnosti Albanije, radom Vlade Ismaila Čekića i odlukama Londonske konferencije o Balkanu, vladavinom Vilhelma Vida i o Albancima u toku Prvog svjetskog rata;

- da se upoznaju sa nacionalno-revolucionarnim pokretom Makedonaca protiv Turaka i uopšte nacionalnim preporodom Makedonaca u 19. vijeku i po etkom 20. vijeka;
- da se bolje upoznaju sa uzrocima, povodom i posljedicama Prvog svjetskog rata;
- da se upoznaju sa Velikom oktobarskom socijalisti kom revolucijom u Rusiji 1917. i njenim vo om Vladimirom Ili om Lenjinom;
- da se upoznaju sa položajem Kosova i BiH prije, u toku i poslije Prvog svjetskog rata;
- da se osposobe u upotrebljavanju historijskih karata i koriš enja materijala sa historijskom sadržinom, fotografija, pisama, dokumenta i filmova sa historijskom sadržinom;
- da se osposobe za kritičko sagledavanje i analizu nastalih događaja i posljedica izazvanih Prvim svjetskim ratom.

## **IZVORI (LITERATURA) I NASTAVNA SREDSTVA**

U realizaciji nastavnih sadržaja iz Historije za VIII razred predlaže se koristi sljedeće literature:

- Prof. dr. Mustafa Imamović, 'Historija Bošnjaka';
- Ibrahim Tepić i Fahrudin Isaković, "Historija za VII razred osnovne škole – IP "Svetlost" d.d., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, 2001;
- Mr. Muhamed Ganibegović, Mr. Enes Durmišević, Mr. Muhedin Pelešić, Historija za VIII razred osnovne škole, - IP "Svetlost" d.d., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 2001. god.;
- Dr. Ali Hadri – Historija albanskog naroda, - Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Priština.

Za uspješnu realizaciju programskih sadržaja u nastavi Historije za VIII razred nastavnik je pored dobrog izbora odgovarajućih nastavnih metoda i tehnika koristiti veoma važna nastavna sredstva i to:

- historijske zidne karte;
- historijski atlas;

- ilustrativni materijal sa historijskom sadržinom;
- dijafilmove;
- dijapositive;
- projekcioni komplet slika i karata za grafoskop;
- skice, šeme, grafikone, hronološke tablice, makete, tematske karte;
- muzejske eksponate, kao i posjetiti historijska mjesta i historijske spomenike.

**UVOD**

Geografija kontinenata bez Evrope za objekat ima proučavanje prostora drugih kontinenta u cjelini, njihove regije i osobito tipi ne države. Usvojena znanja su pomoć u shvatanju geografskog položaja kontinenata, regiona i država, ulogu uslova i prirodnih resursa u ekonomskom razvoju i životu ljudi, upoznavanju razlika u specifičnostima naroda, razlika u kulturi i politici koje su u vezi sa osobinama prostora regiona i mjesta u kojima oni žive. Geografija kontinenta pomaže poimanju povezanosti između društva i prirode, iskoristavanju i zaštiti prirode, saradnji između naroda i komuniteta sa raznim pripadnostima: etničkim, vjerskim, kulturnim, političkim, polnim. Iz regiona i raznih država kontinenata ima mnogo primjera po kojima se može naučiti kako treba ili ne treba djelovati pri upotrebi tih iskustava u našem mjestu.

**CILJEVI**

Cilj izučavanja geografije kontinenata se zasniva na:

1. Razvoju sposobnosti u enika kako bi **upoznali** geografski položaj, prirodne i humane karakteristike kontinenata, regiona i tipi u mjestu i kako bi upoznali utjecaj prirodnih uslova i društvenih faktora u svojoj sredini;
2. Razvoju sposobnosti u enika kako bi **shvatili** ulogu geografskog položaja, prirodnih i društvenih karakteristika, utjecaj uslova u ljudskim djelatnostima, izazovima i perspektivama, kao i na uzajamno regionalnoj zavisnosti;
3. Razvoju neophodnih **vještina i navika** u prikupljanju i upotrebi raznih podataka u konkretnim situacijama;

4. Razvoju **spremnosti** da bi **pravilno upotrebili**, sa **odgovornošću**, dobijena znanja, vještine i navike u nastavi geografije;
5. Razvoju **stavova i vrijednosti** o raznolikosti prirodnih osobina, raznih uslova života i ljudskih djelatnosti;
6. Razvoju sposobnosti za **poštovanje** ljudskih prava za sve narode, bez obzira na etničku, vjersku, jezičku, polnu pripadnost i angažovanju na rješavanju lokalnih problema, regionalnih i globalnih.

## OPŠTI I POSEBNI OBJEKTVI

*U enik treba da je u stanju:*

➤ **Da poznaje:**

- injenice i koncepte o prirodnim i humanim osobinama kontinenata;
- Osnovne prirodne i humane karakteristike kontinenata, regionalne i države;
- Geografske specifičnosti kontinenata, prirodne karakteristike, socijalne, ekonomske i političke;
- Slike i razlike prirodnih odlika, humanih među kontinentima, regionima i tipima njih državama.

➤ **Da primjenjuje:**

- Grafikone, dijagrame, modele, mape i dr. za reljefne elemente, klimatske, hidrografske, raspodjelu, kretanje i strukturu stanovništva i ekonomsku djelatnost;
- Da upotrebi verbalne, kolonijske i simbolične podatke iz tekstova, fotografija, karti (mapa), grafikona, tabele, dijagrama i dr.

➤ **Da analizira:**

- Znaći prirodni i humani karakteristika kontinenata u društvenom i ekonomskom razvoju;
- Utjecaj prirodnih uslova i društvenih faktora na ekonomski razvoj kontinenata, regionalne i tipove njih država.

➤ **Da vrednuje:**

- Ulogu prirodnih i humanih karakteristika kontinenata, regionalnih država;
- Pravne uzroke fizikalnih i humanih pojava kontinenata, kao: globalno grijanje, problemi vode, erozije, zaganjanje, brzi porast stanovništva, problem izbjeglica, neravnopravni ekonomski razvoj kontinenta, regionala, država i dr.

➤ **Da razvija stavove i vrijednosti:**

- Za raznovrsnost prirodnih karakteristika, raznih uslova života i ljudskih djelatnosti;
- Za shvatanje personalnih vlastanja (da bude kooperativan, otvoren, tolerantan, estit, voljan, kritičan idr.).

Kategorija	Potkategorija	Nastavne cjeline	Br. asova	Svega
Regioni	Azija	Opšti pogled na kontinent Azije i regionalna podjela	3+1	
		<b>Jugozapadna Azija</b> - prirodne karakteristike, karakteristike stanovništva i ekonomije, države jugozapadne Azije (Turska, Bliski Istok)	4+1	
		<b>Južna Azija</b> - opšte karakteristike i važne prirodne karakteristike, stanovništva i karakteristike ekonomije, države južne Azije (Indija i Pakistan)	3+1	
		<b>Jugoisto na Azija</b> - geografski položaj, prirodne karakteristike, stanovništva i ekonomije, države jugoisto ne Azije (Indonezija, Malezija, Singapur)	2+1	
		<b>Isto na Azija</b> - Daleki Istok, geografski položaj, prirodne karakteristike, stanovništva i ekonomije, isto no-aziske države (Kina, Japan)	4+1	16+5
Regioni	Afrika	<b>Afrika</b> - opšte karakteristike kontinenta Afrike, regionalna podjela	3+1	
		<b>Sjeverna Afrika</b> - geografski položaj, prirodne karakteristike, stanovništva i ekonomije, države sjeverne Afrike (Egipat)	3+1	
		<b>Afrika</b> - geografski položaj, prirodne karakteristike, stanovništva i ekonomije, država Sudan	1+0	
		<b>Zapadna Afrika</b> – geografski položaj, prirodne osobine, stanovništva i ekonomije, države zapadne Afrike (Nigerija)	1+0	
		<b>Centralna ekvadorska Afrika</b> – geografski položaj i prirodne karakteristike, stanovništva i ekonomije	1+0	
		<b>Isto na Afrika</b> - prirodne karakteristike, stanovništva i ekonomije, države isto ne Afrike (Kenija)	1+1	
		<b>Južna Afrika</b> - geografski položaj i prirodne karakteristike, ekonomske karakteristike i stanovništva, države južne Afrike, Južnoafri ka Republika, epicentar regiona	2+1	12+4

	Amerika	<b>Amerika - opšte karakteristike, prirodne karakteristike, stanovništva, ekonomsko-politička i regionalna podjela</b>	3+1	
		<b>Sjeverna Amerika</b> - geografski položaj, prirodne karakteristike, stanovništva i ekonomije, države Sjeverne Amerike (SAD i Kanada)	6+2	
		<b>Srednja Amerika</b> - geografski položaj, prirodne karakteristike, društveno-ekonomske i stanovništva ( <b>Meksiko</b> )	2+1	
		<b>Južna Amerika - opšte prirodne karakteristike</b> , stanovništva i ekonomije, države – Brazil i Argentina	7+2	18 + 6
	Australija i Okeanija	<b>Australija sa Okeanijom</b> - geografski položaj, prirodne osobine, otkrića i naseljavanja, ekonomske karakteristike i regioni Australije	5+2	5 + 2
	Polarne pokrajine	Opšte prirodne karakteristike Polarnih pokrajina	1+1	1 + 1
		Svega asova – obrada - ponavljanje – vježbanje	52+18	52 + 18
		Vrednovanje znanja	4	
		asovi na raspolaganju	0	
		Svega asova	74	

Kategorija	Potkategorija	Br. asova	%
Region	Azija	16+5	28.4
	Afrika	12+4	21.6
	Amerika	18+6	32.4
	Australija sa Okeanijom	5 + 2	9.5
	Polarne pokrajine	1+ 1	2.7
	Svega (obrada – ponavljanje - vježbanje)	52+18	94.6%

Kategorija	Potkate-gorija	Nastavne cjeline	Očekivani rezultati	Međupred-metne veze
<b>Region</b>	Azija	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Azija (opšta), položaj, velina, graničenja kontinenta</li> <li>- Seismološke karakteristike, reljef, klima, hidrografija i karakteristike biogeografije</li> <li>- Demografske karakteristike, karakteristike kulture, ekonomije i politike</li> </ul>	<p><i>Učenik treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da definiše granice Azije u odnosu na druge kontinente i da iskaže prednosti i manjkavosti geografskog položaja;</li> <li>- Da zna da napravi razliku u velini u odnosu na druge kontinente;</li> <li>- Da razlikuje seismološke zone u Aziji;</li> <li>- Da na mapi identificira glavne planine, ravnice, nizije, velike rijeke doline, ostrva i poluostrva;</li> <li>- Da objasni ulogu velikog prostora, utjecaj morske i okeana na klimu, utjecaj monsunskih vjetrova, vodena bogatstva i hidrografsku mrežu;</li> <li>- Da razlikuje prostiranje klimatskih generacija i biljnih formacija;</li> <li>- Da na fotografijama razlikuje tajge, stepu, savane, džungle i da imenuje divlje životinje koje žive u regionima Azije;</li> <li>- Da identificira i iznese glavna mineralna bogatstva i energetske izvore Azije i da ih ubilježi u nijemu kartu;</li> <li>- Da razlikuje glavne regije skoncentrisanosti stanovništva u Aziji i da zna koji su to razlozi;</li> <li>- Da komentira porast stanovništva Azije putem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Učenik treba da poveže geografska znanja sa historijskim, geološkim, geomorfološkim, klimatskim, hidrografskim, biogeografskim, ekonomskim i političkim.</li> </ul>

			<p>tabela, grafikona i karte naseljenosti (gustine stanovništva);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da razlikuje rase i najveće narode u Aziji;</li> <li>- Da u radnu kartu ubilježi velike gradove Azije i da komente o njima;</li> <li>- Da evidentira velike sile koje su kolonizirale Aziju u XIX stoljeću;</li> <li>- Da identificira glavne promjene na političkim kartama Azije nakon Drugog svjetskog rata;</li> <li>- Da razlikuje glavna politika i ekomska grupisanja u Aziji, glavne ekomske djelatnosti i tipične geografske regije Azije;</li> </ul>	
<b>Region</b>	<b>Azija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Jugozapadna Azija</b>, geografski položaj, teritorijalno prostiranje</li> <li>- Seizmološke karakteristike, reljefne, klimatske, hidrografske i biografske</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da objasni ulogu geografskog položaja jugozapadne Azije i da procijeni (vrednuje) značaj geografskog položaja u Aziji i svijetu;</li> <li>- Da razlikuje glavne karakteristike reljefa, klime, hidrografije i biljnog i životinjskog svijeta, analizirajući njihov značaj za život i ljudske djelatnosti;</li> <li>- Da na karti zna da pronađe planinske sisteme, polja, ravnice, pustinje i najpoznatije rijeke doline i da dokaže zašto oko Sredozemlja i poluostrva Male Azije ima zemljotresa;</li> <li>- Da analizira i komentira klimograme za mjesto jugozapadne Azije i da obrazloži siromašnu rječnicu mrežu, malu količinu vode u toku ljeta i nedostatak jezera;</li> </ul>	<p><i>- Objasnjenje prirodnih karakteristika, stanovništva, ekonomije i politike regionalne jugozapadne Azije zahtjeva poznavanje geografije, geologije, biogeografije, demografije, ekonomije, sociologije,</i></p>

		<b>- Bliski i Sredni Istok</b> (Turska, Iran i Saudijska Arabija)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da objasni karakteristike vode Sredozemnog mora i njihovu ulogu u ekonomiji i turizmu;</li> <li>- Da na radnoj karti zabilježi narode koji žive u mjestima jugozapadne Azije i da zna da komentariše kartu gustine stanovništva;</li> <li>- Da na karti naznači najpoznatije kulturne i religiozne centre (gradove) jugozapadne Evrope i da identificira turističke centre;</li> <li>- Da identificira glavne energetske izvore i materijalna bogatstva, kao i glavne grane ekonomije;</li> <li>- Da razlikuje države bogate naftom i da argumentira ulogu nafte u ekonomskom razvoju i životu ljudi;</li> <li>- Da razlikuje slike specifičnosti i prirodne specifičnosti, osobine stanovništva, kulturne, ekonomije i politike Turske, Irana i Saudijske Arabije;</li> </ul>	<i>politike, u regionima o kojima je riječ.</i>
<b>Region</b>	<b>Azija</b>	<b>Južna Azija</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geografski položaj, opšte prirodne karakteristike, kao i stanovništva, ekonomije i politike</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da objasni geografski položaj u odnosu na druge regije i da na karti naznači zalive i glavne moreuze južne Azije;</li> <li>- Da na karti naznači planinske vijence, stare planine, doline i važna polja ovog regiona;</li> <li>- Da razlikuje i da obrazloži (dokaže) tipove klime Južne Azije između sjevernih, jugozapadnih i južnih dijelova visova (visoravni);</li> </ul>	<i>- Objasnjenje prirodnih karakteristika, demografskih, ekonomskih i političkih južne Azije zahtjeva solidna znanja geografije,</i>

		<p>-Države južne Azije, Indija i Pakistan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da na karti nađe najznačajnije rijeke i da opiše njihove specifičnosti;</li> <li>- Da na karti nađe mora i virove koji vlaže brežuljke ovog potkontinenta;</li> <li>- Da putem kartografskih znakova na radnoj karti pokaže najpoznatija naseljena mjesta u kojima se nalazi ugalj, gvožđe, bakar, cink, u ovom regionu;</li> <li>- Da nabroji narode južne Azije po broju stanovništva, gustini, prirodnom porastu i da zabilježi velike gradove ovog regiona;</li> <li>- Da evidentira glavne karakteristike stanovništva i ekonomije južne Azije;</li> <li>- Da izdvoji glavne faktore koji utječu na ekonomsku i društvenu zaostalost ovih mjesta;</li> <li>- Da pokaže koje su prirodne specifičnosti, stanovništva, kulture, ekonomije i politike države Indije i Pakistana, identificujući njihove slike i razlike;</li> </ul>	<i>geologije, biogeografije, demografije, ekonomije i politike.</i>
<b>Region</b>	<b>Azija</b>	<p><b>- Jugoistočna Azija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rubni geografski položaj sa dobrim vezama</li> <li>- Karakteristične svojstva reljefa, klime, hidrografije, vegetacija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da definije region i da identificuje poluostrva, ostrva i države koje čine ovaj region i da umije da ih nađe na karti;</li> <li>- Da odredi utjecaj i značaj mora na ovaj region;</li> <li>- Da na karti nađe planinske sisteme, velike plodne doline, rijeke i najpoznatije riječne doline i da obrazloži zašto se na ostrvima Indokine</li> </ul>	<i>- Objašnjenje karakteristika prirode, stanovništva, ekonomije i politike regiona jugoistočne Azije zahtijeva</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etničke osobine, kultura naroda jugoistočne Azije</li> <li><b>- Nivo ekonomskog razvoja i struktura ekonomije u skladu sa prirodnim uslovima</b></li> <li>- Države jugoistočne Azije (Indonezija, Malezija, Singapur)</li> </ul>	<p>dešavaju zemljotresi i vulkani;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da razlikuje tipove klime putem klimograma i opiše njihove osobine;</li> <li>- Da zna koje biljke ima ovaj region i koje divlje životinje žive u njemu;</li> <li><b>- Da identificiše karakteristike etničkog i vjerskog sastava stanovništva jugoistočne Azije;</b></li> <li>- Da na karti naznači najpoznatije gradove jugoistočne Azije;</li> <li>- Da identificiše glavne poljoprivredne i industrijske proizvode po kojima su poznati na svjetskom tržištu;</li> <li>- Da definije i razlikuje prirodne specifičnosti, stanovništva, vjerske, kulturne, ekonomske i političke države jugoistočne Azije (Indonezija, Malezija i Singapur);</li> </ul>	<p><i>povezanost geografskih, geoloških, demografskih znanja i znanja o kulturi i politici.</i></p>
<b>Region</b>	<b>Azija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Isto na Aziji</b></li> <li>- Geografski položaj, izolovani zapadni predjeli koji su slabo naseljeni</li> <li>- Istočni predjeli sa izlaskom na Tihim ocean, kontinentalni ostrvska dio</li> <li>- Karakteristična svojstva klime, reljefa, hidrografije,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Da definije region i da identificiše države koje čine ovaj region;</b></li> <li>- Da objasni ulogu geografskog položaja i da evidentira glavne karakteristike geografskog položaja;</li> <li>- Da upoređi zapadne i istočne predjеле, kontinentalne i ostrvske polaze i od reljefa, klime i hidrografije;</li> <li><b>- Da na radnoj karti pribilježi najpoznatije planine, ravnice, stepu, pustinje, polja i doline,</b></li> </ul>	<p><i>- Objasnjenje regiona istočne Azije zahtijeva solidna geografska, geološka, geofizička, demografska, historijska, ekonomska i</i></p>

	<p>živa vegetacija, bogatstvo ugljem, gvožđem, naftom, olovom, cinkom, bakrom, boksitom, kalajem i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Region naseljen sa homogenom rasom Mongola, gustina i visoki prirodni porast, visoki kulturni nivo, visoki ekonomski razvoj</li> </ul> <p><b>- Države isto ne Azije:</b> Kina, Japan, Mongolijska, Sjeverna Koreja, Južna Koreja, Tajland</p>	<p>ostrva u Tihom oceanu (stvoreni djelovanjem vulkana);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da razlikuje karakteristike klime i njenje razlike od Južnog kineskog mora do mongolskih stepa;</li> <li>- Da pokaže značaj dugih rijeka u kontinentalnom dijelu i onih kratkih na ostrvskom dijelu;</li> <li>- Da razlikuje promjenu biljaka i životinja od sjevera ka jugu i od zapada ka istoku;</li> <li>- Da obrazloži otvaranje kanala i njihov ekonomski značaj na kontinentalnom dijelu;</li> <li>- Da na karti pokaže poznata ležišta minerala u regionu i njihov ekonomski značaj;</li> <li>- Da razlikuje karakteristike ovog regiona po gustini stanovništva, visokom prirodnom porastu stanovništva, raznolikoj vjerskoj i etničkoj pripadnosti;</li> <li>- Da na radnoj karti zabilježi najpoznatije i najveće gradove i materijalne i kulturne monumente ovog regiona;</li> <li>- Da izvede jednostavne zaključke, upoređujući države po veličini, površini, stanovništvu, nivou obrazovanja, ekonomskoj strukturi itd.;</li> <li>- Da definije i razlikuje prirodne specifičnosti, stanovništva, kulturne, vjerske, ekonomiske i političke - država jugoistočne Azije (Kina);</li> </ul>	<p>politička znanja.</p>
--	---	--	--------------------------

<b>Region</b>	<b>Afrika</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Afrika</b>, kao regionalna cjelina, geografski položaj, veli ina, grani enja</li> <li>- Osobine reljefa, klime, hidrografije i geografije</li> </ul> <p><b>- Demografske, kulturne i politi ke karakteristike</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Da odredi granice Afrike</b> i da pokaže prednosti njenog položaja u odnosu na Aziju, Ameriku i Australiju;</li> <li>- Da identifikuje moreuze, morske rtove, ostrva i poluostrva i da na karti na e planinske sisteme (planinske vijence, grebene), stare planine, doline, polja, najpoznatije rje ne doline, pustinje, stepе, savane i ekvatorijalne šume;</li> <li>- Da razlikuje vrste klima putem klimografa i opiše njihove osnovne razlike;</li> <li>- Da na geografskoj karti na e poznate rijeke i jezera;</li> <li>- Da na fotografijama ili pak na geografskim kartama odredi biljne formacije (zone) sredozemne šikare, stepе, savane i negažene šume (ekvatorijalne džungle);</li> <li>- Da zna koje divlje biljojedne i mesožderne životinje rastu i žive i u kojim regionima Afrike;</li> <li>- Da na radnoj karti Afrike zabilježi najzna ajnija mineralna bogatstva kontinenta;</li> <li>- Da komentira tabelu, grafikon porasta stanovništva, kao i gustinu stanovništva na kontinentu;</li> <li>- Da razlikuje najve e narode, grupe i rase koje pripadaju kontinentu Afrike, njenim regionima i državama;</li> <li>- Da razlikuju države, republike (53) i monarhije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Objašnjenje Afrike</b>, kao regionalne cjeline, zahtijeva visok nivo geoloških, geofizi kih, klimatskih, biogeografskih, demografskih, historijskih, kulturnih, ekonomskih i politi kih znanja.</li> </ul>
---------------	---------------	---	---	--

			<p>(3);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da na skicnoj karti unese najveće gradove kontinenta;</li> <li><b>- Da ukaže na glavna prirodna bogatstva</b> na kontinentu Afrike, na poljoprivredne i industrijske proizvode po kojima je Afrika poznata;</li> <li>- Da zna koja mjesta su kolonizovala Afriku i kako su ona utjecala na njen razvoj;</li> <li>- Da razlikuje politička i ekomska grupisanja, kao i probleme sa kojima se suočava stanovništvo Afrike;</li> </ul>	
<b>Region</b>	<b>Afrika</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Sudanska Afrika</b></li> <li><b>- Geografski položaj,</b> prirodne karakteristike, stanovništva i ekonomije</li> </ul> <p><b>- Države Sudanske Afrike (Sudan)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da definiše region i identificuje države koje ga čine;</li> <li>- Da zna glavne karakteristike reljefa, klime i hidrografije Sudanske Afrike;</li> <li><b>- Da identificiše narode koji žive</b> u ovom regionu i njihove demografske karakteristike, kulturne i ekomske;</li> <li>- Da načine vezu između bogatstva i prirodnih uslova sa ekonomskom struktukom ovih mesta;</li> <li>- Da na radnoj karti zabilježi države Sudanske Afrike i njene glavne gradove;</li> <li><b>- Da pokazuje specifičnosti reljefa, klime, hidrografije, biogeografije, stanovništva, kulture, ekonomije Sudana i podjelu između sjevera i juga;</b></li> </ul>	<p><i>- U enik treba da poveže geografska, geomorfološka znanja i znanja o klimi, ekonomiji, politici, sociologiji.</i></p>

<b>Region</b>	Afrika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zapadna (Gvinejska) Afrika</b></li> <li>- Geografski položaj, prirodne osobine, stanovništva i ekonomije</li> <li>- Države Zapadne (Gvinejske) Afrike - <b>Nigerija</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Da na geografskoj karti pronađe ostrva, zalive i države koje su u sastavu zapadne Afrike.</b></li> <li>- Da vrednuje ulogu geografskog položaja u historijskim dogajima zapadne Afrike;</li> <li>- Da iskaže ulogu okeana i gvinejskog monsuna za klimu i ljudski život;</li> <li>- Da izrazi ulogu okeana i monsuna Gvineje na klimu i život ljudi;</li> <li>- Da opiše reljef nizija, šuma i proplanaka;</li> <li>- Da poveže klimu sa mrežom ekvatorijalnih šuma i razne vrste divljih životinja i ptica;</li> <li>- Da na karti pokaže imena, tokove, pravce tocka i hidrografske osobine rijeka ovog regiona;</li> <li>- Da na karti pokaže najpoznatijih minerala i njihov ekonomski značaj;</li> <li>- Da identificuje narode što žive u ovom reginu i njihove demografske, kulturne i ekonomske osobine;</li> <li>- Da nađe vezu između bogatstava i prirodnih uslova sa ekonomskom strukturom ovih mjesta;</li> <li>- Da vrednuje i argumentuje poljoprivrednu strukturu u zavisnosti od klimatskih uslova;</li> <li>- Da na radnoj karti ubilježi glavne gradove zapadne Afrike;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Objašnjenje prirodnih uslova, stanovništva i ekonomije regionala zapadne Afrike zahtijeva više znanja iz geografije, geologije, klimatologije, biogeografije, historije, demografije, ekonomije, socijalne politike.</i></li> </ul>
<b>Region</b>	Afrika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Centralna Ekvatorska Afrika</b></li> <li>- Geografski položaj,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Da je u stanju da daje definicije regiona i da identificuje njegove države;</b></li> <li>- Da na radnoj karti ubilježi bazen rijeke Kongo,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Interpretiranje prirodnih uslova i stanovništva,</i></li> </ul>

		<p>prirodne osobine, stanovništva i ekonomije <b>(Gvinejska)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Države Centralne ekvatorske Afrike (Demokratska republika – Kongo)</li> </ul>	<p>aluvijalnih ravnica, ravni i niskih planina okolo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da objasni siromaštvo klime u vegetativnim šumskim ekvatorskim zonama i savana na periferiji, kao i jedan raznovrsni životinjski svijet i veoma rizične insekte za zdravlje ovjeka i životinja;</li> <li>- Da na radnoj karti znacima predstavi ležišta nafte, prirodnog gasa, uranijuma, srebra, cinka, gvožđa itd.;</li> <li>- Da na karti naznači najznačajnije rijeke i da opiše njihove karakteristike;</li> <li>- Da identificira narode koji su naselili ovaj region i njihove demografske i ekonomske osobine;</li> <li>- Da nazove vezu između bogatstava i prirodnih uslova sa struktukom ekonomije ovih mesta;</li> <li>- Da razlikuje prirodne osobine, stanovništva i ekonomije Konga;</li> </ul>	<p><i>kao i ekonomije Centralne Afrike zahtijeva poznavanje geografije, biogeografije, geologije, znanja o klimi, ekonomiji i politici.</i></p>
<b>Region</b>	<b>Afrika</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istočna Afrika</li> <li>- Geografski položaj i prirodne karakteristike, kao i stanovništva i ekonomije</li> <li>- Države Istočne Afrike (Tanzanija)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da kaže da je istočna Afrika most povezivanja između Srednjeg Istoka, Južne i Istočne Azije.</li> <li>- Da na karti naznači visoke planine vulkanskog porijekla, ravnice na sjeveru, jezerske visoravni na jugu i dugi morski pojasi na istoku;</li> <li>- Da razlikuje i obrazloži posebne vrste ekvatorske klime koja se mijenja na vertikalni i horizontalni linije;</li> <li>- Da pokazuje vezu između vrsta klime i</li> </ul>	<p><i>- Objasnjenje prirodnih karakteristika, karakteristika stanovništva i ekonomije istočne Afrike zahtijeva geografsku,</i></p>

			<p>vegetativnih zona;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da na karti nađe kako se prostiru ekvatorske šume, savane i polupustinje i širenje divljih životinja u ovom regionu;</li> <li>- Da na karti pokaže imena, tokove, pravce tokova i specifične osobine rijeka;</li> <li>- Da identificuje i imenuje najpoznatija jezera istočne Afrike;</li> <li>- Da razlikuje narode istočne Afrike po etničkoj i vjerskoj pripadnosti i socijalnom stanju;</li> <li>- Da donese jednostavne zaključke upoređujući države po površinskoj veličini, stanovništvu, nivou obrazovanja, urbanizmu i ekonomskoj strukturi;</li> <li>- Da razlikuje glavne karakteristike prirode, stanovništva, kulture i ekonomije Tanzanije;</li> </ul>	<i>geološka, biogeografska, hidrografska, demografska, sociološka, ekonomска и političка znanja.</i>
<b>Region</b>	<b>Afrika</b>	<b>- Južna Afrika</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Geografski položaj i osobine prirode, stanovništva i ekonomije</b></li> <li><b>- Države Južne Afrike (Jugoafrička Republika)</b></li> </ul>	<p><b>- Da na karti pokaže koji brežuljci Južne Afrike dobijaju vlagu od kojeg okeana i države koje su u ovaj region;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da na karti nađe planine, visoravni, uvalna polja i poljane duž brežuljaka okeana;</li> <li>- Da analizira i komentira klimograme i njihove povezanosti sa vegetativnim zonama i da argumentira siromašnu hidrografsku mrežu, nedostatak jezera i da razlikuje vrste i karakteristike klime između zapadnih, centralnih i istočnih dionica regiona;</li> </ul>	<i>- Objasnjenje tipa nih karakteristika ovog regiona zahtjeva dobro poznavanje geografije, geologije, istorije, sociologije, ekonomije i</i>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da sa kartografskim znacima na radnoj karti predstavi poznata mjesta po zlatu, dijamantu, uraniju, hromu, gvožđu, nafti, uglju i dr.;</li> <li>- Da uidentificuje narode koji žive u ovom regionu i njihove rasne karakteristike, demografske, kulturne i ekonomske;</li> <li>- Da nađe vezu između bogatstava i prirodnih uslova sa ekonomskom strukturom ovih mesta;</li> <li>- Da pravi vezu između klimatskih uslova, osobina morske vode i da pokaže njihovu ulogu u ekonomiji i turizmu;</li> <li>- Da je u stanju da kaže i ograniči na karti države Južne Afrike</li> <li>- Da poređa države južne Afrike prema visini i nih dohodaka po glavi stanovnika, da na radnoj karti pribilježi velike gradove južne Afrike;</li> <li>- Da govori o glavnim prirodnim karakteristikama južne Afrike, karakteristikama stanovništva, socijalnim, ekonomskim i političkim;</li> </ul>	<p><i>politike.</i></p>
<b>Region</b>	Amerika	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Amerika, kao regionalna cjelina</b></li> <li><b>- Geografski položaj, granice</b></li> <li><b>- Opšte karakteristike i</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Da objasni geografski položaj,</b> rasprostranjenost, veličinu i da identificuje poluostrva, ostrva, moreuze, i glavne kanale Amerike, da analizira karakteristike i njihov značaj;</li> <li><b>- Da razlikuje glavne planinske zone, polja i</b></li> </ul>	<p><i>- U enik treba da poveže znanja:</i></p> <p><i>geografije, geologije, klimatologije,</i></p>

	<p>reljefne osobine, kao i klimatske, hidrografske, biogeografske</p> <p><b>- Demografske</b> osobine, kulturne, ekonomске i političke</p>	<p>najpoznatije rjeđe doline;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da zna i da govori o prisustvu vulkana i zemljotresa;</li> <li>- Da razlikuje tipove klime putem klimograma i da ih poveže sa tipovima vegetacije tajgi, prerijske, šikara, močvara, šuma i empresa;</li> <li>- Da zna koje divlje životinje i insekti žive u raznim djelovima Amerike;</li> <li>- Da na geografskoj karti naznači poznate rijeke i jezera, more i okeane, vode koje navodnjavaju brežuljke Amerike;</li> <li>- Da ukazuje na poznata mjesto metala, nafte, uglja, gase i drugih bogatstava i na njihovu ulogu u ekonomskom razvoju;</li> <li>- Da komentira grafikon porasta stanovništva i kartu gustine stanovništva;</li> <li>- Da razlikuje mnoge narode i grupe koje se razlikuju po rasi, jeziku, kulturi, i po porijeklu u Americi;</li> <li>- Oslanjajući se na atlas, da u radnu kartu ubilježi glavne gradove kontinenta Amerike;</li> <li>- Da u radnu kartu ubilježi bivše kolonije Španije, Portugalije, Engleske, i Francuske na kontinentu Amerike;</li> <li>- Da pokazuje razloge koji su pokrenuli otkriće Amerike i njeno naseljavanje;</li> </ul>	<p><i>biogeografije, demografije, istorije, ekonomije i politike.</i></p>
--	--	--	---

<b>Region</b>	<b>Amerika</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Sjeverna Amerika</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geografski položaj, prirodne osobine</li> <li>- Proces formiranja američkog naroda</li> <li>- Osobine ekonomskog razvoja</li> <li><b>- Države Sjeverne Amerike (SAD i Kanada)</b></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Da vrednuje geografski položaj</b>, prelamanje morskih predjela i izlazak na okean Sjeverne Amerike;</li> <li>- Da na karti napiše planinske sisteme (planinske vijence), stare planine, velike ravnice, visoravni, prerijska polja i poznate riječne doline;</li> <li>- Da analizira i komentira klimograme i biljne i životinjske zone u mjestima Sjeverne Amerike i da obrazloži istaknute razlike među reonima, ulogu okeanskih struja na jugoistočne i jugozapadne brežuljke regiona;</li> <li>- Da na radnoj karti pribilježe glavne rijeke, veliku prisutnost prirodnih jezera, voda, kanona, i da obrazloži njihovo prisustvo u ekonomskom razvoju Sjeverne Amerike;</li> <li>- Da sa kartografskim znacima predstavi najpoznatija ležišta nafte, gasa, nikla, zlata, uranijuma, olova, gvožđa, uglja, kao i glavne industrijske centre;</li> <li>- Da obrazloži prisustvo poljoprivrednih reona, i njihovo siromaštvo klimatskih i reljefnih zona;</li> <li>- Da objasni kako se formirao američki i kanadski narod;</li> <li>- Da razlikuje najpoznatije narode koji žive stanovništvo SAD i Kanade;</li> <li>- Da na radnoj karti pribilježi poznate i velike gradove Sjeverne Amerike;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>- Za objašnjenje prirodnih specifičnosti, stanovništva, politike i ekonomije Anglosanske Amerike, je neophodno solidno poznavanje geografije, geofizike, historije, demografije, sociologije, biogeografije, ekonomije.</i></li> </ul>
---------------	----------------	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da donese zaklju ke, upore uju i države po veli ini površine, broju stanovništva, nivou obrazovanja, urbanizmu, ekonomskoj strukturi i da ini razliku politi ko-administrativnog organizovanja izme u SAD i Kanade;</li> </ul>	
<b>Region</b>	Amerika	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Latinska Amerika</b></li> <li><b>- Srednja Amerika</b></li> <li>- Geografski položaj, prirodne osobine, stanovništva</li> <li><b>- Države Srednje Amerike (Meksiko)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Da odredi prostorno širenje</b> Srednje Amerike i da zna koje su prednosti njenog položaja u odnosu na Sjevernu Ameriku i na Južnu Ameriku;</li> <li>- Da obrazloži da je Srednja Amerika most povezivanja sa drugim regionima Amerike;</li> <li>- Da na karti na e poluostrva, ostrva i mora koja vlaže brežuljke Srednje Amerike.</li> <li>- U enik treba da zna da se Srednja Amerika sastoji od tri geografska dijela: kontinentalnog, ostrvskog i zemljouzou - prevlaka;</li> <li>- Da razlikuje i opravda prostiranje klimatskovegetativne zone izme u sjevernih i južnih djelova, visokih i niskih predjela Srednje Amerike;</li> <li>- Da na karti na e Panamski kanal i da opiše njegov ekonomski zna aj;</li> <li>- Da sa kartografskim znacima na radnoj karti predstavi poznata ležišta olova, cinka, bakra, nafte, boksita, hroma itd.;</li> <li>- Da na ekonomskoj karti pokaže zone poljoprivrednih proizvoda, kao: kukuruza,</li> </ul>	<p><b>- Za objašnjenje prirodnih uslova i prirodnih pojava ovog regiona treba posjedovati solidna geografska, geološka, historijska, biogeografska, demografska znanja i znanja o kulturi, ekonomiji i politici.</b></p>

			<p>pamuka, šeferne repe, duhana, kafe, kakaoa, banana i dr.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da obrazloži prisustvo velikog broja ostrava u ovom regionu;</li> <li>- Da na karti nazove planinske vijence, aktivne vulkane, ravnice, šikare, uvale i duboke doline među planinama;</li> <li>- Da zna da su posebnost klime ovog regiona uragani sa razarajućim posljedicama;</li> <li>- Da razlikuje najpoznatije narode Srednje Amerike po etničkoj, rasnoj i vjerskoj pripadnosti;</li> <li>- Da u radnu kartu ubilježi države ovog regiona kao i glavne gradove;</li> <li>- Da se definišu i razlikuju prirodne specifičnosti, specifičnosti stanovništva, ekonomije i politike Meksika, kao države regiona;</li> </ul>	
<b>Region</b>	<b>Amerika</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Južna Amerika</b></li> <li><b>- Geografski položaj, prostiranje i veličina</b></li> <li><b>- Prirodne karakteristike, stanovništva i ekonomski razvoj</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da zna da govori o geografskom položaju, veličini teritorije i državama koje jerine;</li> <li>- Da razlikuje velike reljefne cjeline: Amazonsku niziju, Orinoka, ravnice Guajane, šikaru Brazila;</li> <li>- Da razlikuje klimatske tipove i vegetativne zone dviju ekvatorskih zoogena;</li> <li>- Da poveže klimu sa tipovima vegetacije po zonama;</li> </ul>	<i>- Za objašnjenje prirodnih specifičnosti, stanovništva i ekonomije ovog regiona potrebno je povezati geografska</i>

		<p><b>- Države Južne Amerike (Brazil, Argentina i Ile)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da na karti pokaže imena, tokove, pravce tokova i specifičnosti najvećih rijeka ovog regiona;</li> <li>- Da na radnoj karti pribilježi razne zone, salvasa, lanosa, komposa, geografsko prostiranje i njihovu ulogu u ekonomiji;</li> <li>- Da na karti pokaže izvore poznatih minerala u ovom regionu, kao: gvožđa, mangana, boksita, zlata, nafte, dijamanata i dr.;</li> <li>- Da na ekonomskoj karti pokaže zone poljoprivrednih proizvoda, kao: kafe, kakaoa, i šeferne repe, tropskog voća, pamuka, duhana;</li> <li>- Da objasni i obrazloži strukturu stanovništva ovog regiona po vjerskoj, rasnoj i nacionalnoj pripadnosti;</li> <li>- Da u radnu kartu ubilježi države i glavne gradove ovog regiona;</li> <li>- Da razlikuje prirodne specifičnosti, stanovništa, kulture, ekonomije i politike Brazil, Ilea i Argentine, kao tipične novih mesta triju karakterističnih regiona;</li> </ul>	<p><i>znanja sa historijskim, demografskim, biogeografskim, kulturnim, političkim i ekonomskim znanjima.</i></p>
<b>Region</b>	<b>Australija i Okeanija</b>	<p><b>- Australija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geografski položaj, prirodne osobine i regionalna podjela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da opiše i analizira geografski pokrajni položaj na južnoj atmosferi Australije;</li> <li>- Da odredi planinski reljef istočne i zapadne Australije, Centralnu niziju, ostrva rasturena po okeanu, dva velika vira Karpentorije, Veliki vir</li> </ul>	<p><i>- Poznavanje prostranstava kontinenta Australije sa njenim reljefnim</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Otkriće i naseljavanje kontinenta</li> <li>- Osobine ekonomskog razvoja Australije</li> </ul>	<p>na jugu Australije, Velike pustinje sa padom na zapadu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da identifikuje prirodne pejzaže, kao: planinski sistem istočne Australije, Centralne nizije i zapadnu Australiju;</li> <li>- Da razlikuje tipove klime i njene razlike od okeanskih brežuljaka do unutrašnjosti;</li> <li>- Da poveže klimatske tipove sa vegetativnim zonama;</li> <li>- Da opravda slabo prisustvo rijeka i jezera u Australiji;</li> <li>- Da na radnoj karti pribilježi izvorna mjesta minerala, kao: uglja, gvožđa, nafte, cinka, olova, bakra, zlata i dr.;</li> <li>- Da vrednuje strukturu poljoprivredne proizvodnje u zavisnosti od prirodnih uslova;</li> <li>- Da donese pozitivne zaključke o tome kako su ljudi postigli visok nivo ekonomskog razvoja;</li> <li>- Da objasni kako je došlo do naseljavanja Australije u prošlosti;</li> <li>- Da na radnoj karti pokaže regionalnu koncentraciju stanovništva (na istoku, jugu i jugoistoku);</li> <li>- Da u radnu kartu ubilježi glavne gradove Australije;</li> </ul>	<i>osobinama, klimatskim, biogeografskim, poznavanje stanovništva i ekonomije zahtijeva preplitanje znanja iz fizikogeografije, istorije i politike.</i>
--	--	--	--

<b>Region</b>	<b>Okeanija</b>	<b>- Okeanija</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geografski položaj i prirodne osobine, stanovništva i ekonomije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da zna da razlikuje tri velike grupe ostrva: Maleziju, Mikroneziju i Polineziju;</li> <li>- Da je u stanju da vrednuje poziciju i zna da ostrva u okeanu;</li> <li>- Da pokaže da je reljef većine ostrva planinski, ali i da je vulkanskog porijekla i korala;</li> <li>- Da poveže klimatske sa vegetativnim zonama;</li> <li>- Da identificuje glavne grupe koje naseljavaju Okeaniju, kao: Papuani, Maori, Melaniziani, Poloneziani, ali i došljake sa drugih kontinenata, kao: Azijci, Evropljani, Amerikanci i dr.;</li> <li>- Da opiše zajedničke karakteristike, kao: tamnu boju kože, crnu kosu, grguravu itd.;</li> <li>- Da na radnoj karti predstavi izvorna mjesta minerala, kao: zlato, srebro, bakar, nikla i ostalih;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Objašnjenje prirodnih uslova Australije, demografskih, ekonomskih i političkih zahtjeva</i></li> <li><i>poznavanje geografije, geofizike, demografije, ekonomije, politike i historije.</i></li> </ul>
<b>Region</b>	<b>Polarne pokrajine</b>	<b>- Polarne pokrajine</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opšte prirodne karakteristike</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da pronađe polarne predjele na geografskom globusu;</li> <li>- Da objasni razlike i sličnosti između Arktika i Antartika;</li> <li>- Da zna da je zbog mnogih prirodnih poteškoća Antartika - posljednji kontinent na koji je kroila ljudska nogu;</li> <li>- Da identificuje ostrva Arktika, evropska, azijska, američka;</li> <li>- Da zna da Arktik zauzima najveći dio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Objašnjenje Polarnih pokrajina</i></li> <li><i>zahtjeva sljedeća solidna znanja:</i></li> <li><i>fizikogeografije, geologije, biogeografije, demografije,</i></li> </ul>

		<p>Sjevernog ledenog okeana;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da poveže klimu Arktika sa biljnim siromaštvom i sa malo divljih životinja;</li> <li>- Da identifikuje narode koji naseljavaju ostrva Arktika i njihove demografske i ekonomske osobine;</li> <li>- Da zna da je kontinent Antartik dalek i da je najizolovaniji na Zemljinoj kugli;</li> <li>- Da pokaže da je planinski reljef Antartika nastavak Anda Južne Amerike;</li> <li>- Da na radnoj karti zabilježi izvorna mjesta minerala na Antarktidi;</li> <li>- Da zna da je Antarktida kontinent pokriven sa debelim slojevima leda;</li> <li>- Da vrednuje nedostatak rijeka na ovom kontinentu;</li> <li>- Da izrazi siromaštvu klime, flore i faune na Antarktidi;</li> <li>- Da izvuče zaključke o nedostatku mjesta za stalno stanovanje na Antarktidi.</li> </ul>	<i>ekonomije i politike.</i>
--	--	--	------------------------------

## METODOLOGJA NASTAVE

Predmet geografije može da se u i i interpretira pomo u raznih metoda i tehnika. Primjena metoda i tehnika, strategija i raznih oblika organizovanja nastavnog procesa je profesionalno pravo i obaveza nastavnika. Preporu uje se da za mnoge aspekte metodološkog polja, kako teorijskom, tako i aplikativnom, treba posvijeti posebnu pažnju. Metodologiju treba izabrati prethodno u skladu sa sadržajem teme, ali i u zavisnosti od didaktičke osnove i nivoa geografskog formiranja u enika.

Metodologija treba da je u službi usvajanja i brze i ta ne primjene, znanja, navika i vrijednosti. Iz grupe verbalnih metoda preporu uju se za primjenu sljedeće metode: objašnjavanja, razgovora, demonstriranja, slobodnih diskusija i dr. Ovdje ine udio i diskusije sa u enicima u paru, grupi, dok kod u enika kad je u enje u saradnji (jedan sa drugim) mogu se koristiti razne tehnike.

### Materijalna osnova nastave geografije

Savremena nastava geografije se može realizirati u cjelini koristeći:

- **nastavne objekte** (u ioniku, kabinet i prirodu);
- **nastavna sredstva** (vizuelna i audiovizuelna);
- **pomoćna tehnika sredstva** (crnu tablu, projektivne aparate, TV, radio, pješani sanduk, modele, CD i dr.);
- **Školsku biblioteku;**
- **radna sredstva u eniku** (nastavni udžbenik, itanku geografije, radnu svesku, ilustrativni materijal, kartografske pokazatelje, fotografije, dijagrame, grafikone, tabele, geografski rječnik, geografski atlas, skicne i nijeme karte, presjeke, blok-dijagrame, šeme, mjerne instrumente i dr.).

### Sredstva konkretizacije u nastavi geografije

Sredstva konkretizacije u nastavi geografije su od velike važnosti, obzirom da je geografija vizuelnog karaktera. Indirektno predstavljanje geografske stvarnosti se prati **živom riječju** i primjenom **nastavnih sredstava**. **Demostriranje** je zadatak nastavnika, dok **pratjenje** je obaveza u enika.

Pratjenje može biti direktno i **indirektno** sa upotrebotom:

- ❖ **fotografija, filma, televizijskih emisija**, kompjutera, modela, maketa, globusa, karti visokog stupnja (planovi), srednje, male,

- geografske, fizičke, društvene, ekonomске, nijeme, korištenjem satelitskih snimaka i dr.;
- ❖ **geografskih crteža** (predmetni crteži, dijagrami, grafikoni, kartogrami);
  - ❖ **numerih vrijednosti** (preko tabelara i dr.);
  - ❖ **nastavnih knjiga - užbenika, itanki, geografskih asopisa i dr.**

### **Oblici rada u nastavi geografije**

U nastavnom procesu će se primjenjivati nekoliko oblika rada sa ciljem aktiviranja učenika u efikasnijem učenju:

- **individualni** oblik rada;
- oblik rada u **paru**;
- oblik rada u **grupi**;
- oblik rada sa **cijelim razredom**;
- **posebni oblici** učenja geografije kao programirana nastava, dodatna ili suplementarna nastava, dopunska nastava, produžna nastava, slobodne aktivnosti, ekipna nastava i dr.;
- **posmatranja u okolini, nastavne ekskurzije** - geografske.

### **Metode i tehnike rada u nastavi geografije**

Od metoda će se primjenjivati:

- **verbalne metode** – predgovorna metoda razgovora (frontalna), metoda zajedničkog razgovora, dijaloga i diskusije;
- **metoda teksta**;
- **ilustrativno-demonstrativna metoda** (demonstriranje ilustracija, modela, simulacija, predmeta, objekata):
  - a) demonstriranje u životnoj sredini,
  - b) demonstriranje u razredu ili u geografskom kabinetu,
  - c) direktno geografsko posmatranje,
  - d) posmatranje objekata, procesa geografskih pojava u prostoru.

Pored pomenutih nastavnih metoda, u toku nastavnog procesa, treba koristiti i druge **tehnike nastavnika**, kao:

- ❖ **brainstorming (navala misli)**;
- ❖ **diskusija koja rješava problem**;
- ❖ **istražna nastava (otkrivanja)**;
- ❖ **tehnika izrade i upućivanja pitanja**;

- ❖ plod mišljenja (karta mišljenja, klaster-tehnika);
- ❖ grafi ki jezik komuniciranja;
- ❖ insert;
- ❖ tabela inserta;
- ❖ tabela (karta) koncepcata;
- ❖ grupe eksperata (džikso sa upadom);
- ❖ mreža diskusije;
- ❖ znam - ho u da znam – u im;
- ❖ dvodjelni dnevnik;
- ❖ prethodni termini;
- ❖ esej (malo studiranje);
- ❖ Venov dijagram;
- ❖ televizijski program;
- ❖ DRTA;
- ❖ galerije;
- ❖ petostih;
- ❖ posljednu rije uvaj za mene i dr.

### **Verifikovanje u eni kih znanja**

Verifikovanje i vrednovanje **stupnja usvojenosti** geografskog znanja od strane u enika je veoma znaajan proces za uspješnu primjenu ovog programa. Plodnjim se smatra vrednovanje, ocjenjivanje i sistematsko vrednovanje. Treba da se verifikuju i vrednuju **koli ina i kvalitet zadataka** u enika, kao i **ingenice i geografski objekti**, koncepti i vještine.

### **Funkcije verifikovanja i vrednovanja su:**

U eni ka znanja **treba verifikovati na sistematski na in.** U fazi verifikovanja **kontrolisanje** može biti **frontalno** podst u iu enike kratkim pitanjima, brzim, koja zahtijevaju fakti no stanje, topografsku snalažljivost, poznavanje nekoliko znakova.

### **Oblici verifikovanja**

Tokom školske godine treba primjenjivati:

- **Usmeno verifikovanje** može biti **individualno i grupno** na svakom nastavnom asu;
- **Pismeno verifikovanje**, tako e može biti **frontalno i individualno**. Ovaj oblik verifikovanja nakolicini u enika više odgovara. Zadatak, problem zadat u enicima, treba da se riješi u određenom roku;

- **Verifikovanje putem tekstualno-grafkih zadataka.** U nastavnoj praksi ovakvi zadaci se postavljaju u vidu kontrolne liste i testova zadataka;
- **Verifikovanje putem rješavanja praktičnih radova;**
- **Verifikovanje domaćih zadataka.** Za ocjenjivanje su posebno pristupa ni nezavisni radovi, referati, rješavanje nekog praktičnog problema na nezavisan način.

### **Vrednovanje i ocjenjivanje**

Svako usmeno izražavanje u enika, pismeno ili praktično, a koje se tiče nastave geografije, obuhvata ocjenjivanje za rad i pokazano znanje. Poslije vrednovanja slijedi ocjenjivanje.

**Vrednovanje zahtjeva:** jasne nastavne objektive, motivaciju u enika, poznавање уеника kog iskustva i njihovih sposobnosti.

**Vrednovanje se zasniva:** šta u eniku kaže, šta u eniku piše, šta u eniku radi.

**Etape vrednovanja: kontrola**, npr. što zna (šta je postignuto) i što ne zna (šta nije postignuto), **mjerjenje i vrednovanje**.

Ocenjivanje treba da je **javno i sa potpunim ocjenama**. Nastavni rad treba da se vrednuje na sistematski način. Osnova vrednovanja je efikasna primjena evidencije, verifikovanja i ocjenjivanja.

### **Tipovi vrednovanja**

- **Formalno vrednovanje;**
- **Ukupno vrednovanje** se vrši sa ciljem ocjenjivanja nakon jedanog određenog perioda nastave, npr. poglavlje, polugodište, godina itd.;
- **Klasifikaciono vrednovanje** ima za cilj položaj u eniku u odnosu na prethodno razvijene vještine;
- **Dijagnostiko vrednovanje** utvrđuje slabosti u eniku, poteškoće, probleme i identificuje uenike sa posebnim potrebama;
- **Unutrašnje vrednovanje** se formuliše, razvija i vrednuje od strane učitelja;
- **Spoljašnje vrednovanje** se obavlja van škole (specijalisti visokog nivoa u ministarstvu, visoki regionalni i opštinski službenici);
- **Svakodnevno vrednovanje** se zasniva na kontroli rada u eniku u razredu;
- **Prethodno vrednovanje se vrši** prije testova vrednovanja;
- **Završno vrednovanje** se vrši na kraju školske godine i bazira se na završnom vrednovanju predmeta geografije;

- **Vrednovanje kao proces** direktnog nadgledanja tokom završavanja jednog rada ili zadatka u razvoju;
- **Orijentaciono vrednovanje** je potrebno za profesionalnu orientaciju i li ni razvoj;
- **Samovrednovanje je proces tokom kojeg**, u itelj, škola ili u enik skupljaju informacije o sebi i daju sud o svojim vrijednostima.

### **Instrumenti vrednovanja su:**

Predmetni nastavnik treba da odabere i primijeni sljedeće instrumente mjerena i vrednovanja uspjeha:

- **pranje,**
- **upitnik (samovrednovanje),**
- **pismeni izvještaj o jednom praktičnom radu ili istraživanju,**
- **usmeno izražavanje,**
- **pismeno izražavanje,**
- **kontrolni list** (koristi se za manevarske vještine u enika),
- **dosije ili portfolija (samovrednovanje),**
- **test.**

### **Test treba da je zasnovan na kriterijima objektiva.**

**Test postignuća** treba da se zasniva na zahtjevima ili pitanjima:

- test sa više alternativnih odgovora,
- sa otvorenim i kratkim pitanjima,
- sa otvorenim i opširnim pitanjima, i
- svaki drugi instrument koji je neophodan za vrednovanje.

## **IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

1. *Udžbenik i radna sveska za odgovarajući razred;*
2. *Geografski školski atlas;*
3. *Metodologija nastave;*
4. *Razne karte Evrope;*
5. *Globus, meteorološki instrumenti, hidrometrijski i dr.;*
6. *Profesionalni školski asopisi;*
7. *Fotografije, posteri, novine;*
8. *Kompjuterski programi, internet, CD, fotoslajdovi, filmovi, video-kasete i dr.*

## **GRA ANSKO VASPITANJE**

(1. godišnje, 37. nedjeljno)

### **UVOD**

Program gra anskog vaspitanja za VIII razred izrađen je uzimajući u obzir uzrast učenika, znanja i vještine stećene u enjem ovog predmeta u prethodnim razredima, ali i drugih predmeta koji nude sadržaje slične gra anском vaspitanju.

Znanja stećena iz ovog predmeta u prethodnim razredima služe u enicima kao osnova za sticanje novih znanja i vještina iz oblasti građanstva, uglavnom onoga što je povezano sa ljudskim pravima, zadacima i odgovornostima građanina, kao i ekonomskim životom – kao jednim od najvažnijih aspekata društvenog života.

Slobode i ljudska prava obuhvataju su i u prethodnim razredima (posebno u VI razredu), dok u VIII razredu područje prava, zadataka i odgovornosti više se povezuje ekonomskim područjima. Ova povezanost znanja i vještina građana sa veoma konkretnim područjima, kao što su ekonomija, proizvodnja, potrošnja, nauka i tehnologija, pomaže u enicima da se pripreme kao značajni budući akteri na planu najvitalnije društvene sfere – ekonomije.

U enici VIII razreda su u dobi kada zaokružuju jedan važan ciklus školovanja i treba da počnu drugi ciklus, tako da veoma znaće ajan – orientacioni, a zatim profesionalno opredjeljenje. Ranije stećena znanja o klubovima, udruženjima i institucijama, poslužiće u enicima kao važno iskustvo na osnovu kojeg će lakše obaviti prilagođavanje volonterskih logih aktivnosti sa logikom rada i profitabilnim aktivnostima. Ovo će omogućiti da se tećenja znanja i vještine o ulozi nauke i tehnologije primijene u ljudskom životu i razvoju društva uopšte.

## **CILJEVI PREDMETA**

Predmet Gra ansko vaspitanje u VIII razredu ima za cilj:

- Da omogu i poznavanje prava, zadataka i odgovornosti gra ana, kao i organizaciju najvažnijih dokumenata o ljudskim pravima / dje jima;
- Da razumije zna aj poštovanja ljudskih prava i odgovornosti i da pomogne razvoju suprotstavljanja diskriminacije na osnovu starosti, pola, etni ke pripadnosti, ekonomskog statusa itd.;
- Da pripremi u enike za aktivno u estvovanje u socijalnom, ekonomskom i politi kom životu (u kosovskom demokratskom društvu);
- Da razvije osnovna znanja o radu i ekonomiji kao najzna ajnijim društvenim podru jima, kao i o na inu organizovanja i funkcionisanja ekonomskih preduze a;
- Da kod u enika stvori naviku štednje i planiranog trošenja;
- Da pomogne u eniku da shvati veze i uzajamni utjecaj izme u ekonomije i sredine, kao i da poznaje principe održivog razvoja;
- Da pomogne u eniku da shvati zna aj planiranog koriš enja državnog bogatstva, na in i zna aj pravilnog menadžiranja ekonomskih resursa Kosova;
- Da razvije kod u enika znanja o ulozi nauke i tehnologije za ekonomski i društveni razvoj, kao i opšti socijalni i personalni prosperitet.

## **OBJEKTIVI PREDMETA**

Na osnovu ciljeva predmeta Gra ansko vaspitanje, u enik osmog razreda treba da postigne sljede e objektive:

### **Da razvija stavove i vrijednosti:**

- na polju tolerancije prema osobama drugog pola, etni ke, vjerske, kulturne i rasne pripadnosti;
- da se susprotstavi razliitim formama diskriminacije na osnovu uzrasta, pola, vjerske, nacionalne i rasne pripadnosti;
- da bude voljan i hrabar za znanja o aktivnostima organizacija, koje za osnovu imaju ekonomske i komercijalne usluge.

**Da upozna:**

- zakon o radu, pravo na rad, kao jedno od elementarnih prava, kao i međunarodne konvencije o zaštiti radnika na radu;
- pojmove, kao: preduzeće, kompanija, korporacija, menadžiranje i druge pojmove koji su povezani sa ekonomskom sferom i tržištem;
- različite oblike preduzeća (javna preduzeća, privatna, mješovita);
- stanje i glavne resurse kosovske ekonomije;
- način utjecaja i učestvovanja radnika u pravcu preduzeća;
- trendove razvoja tehnologije, posebno informativne.

**Da razumije:**

- zadatke i odgovornosti građanina uopšte, ali i zadatke i odgovornosti radnika, rukovodioca i direktora u preduzeću;
- znao je aktivnog učestvovanja u upravljanju preduzećima i naine utjecaja na upravljanje;
- principe održivog razvoja i znao je njihovog primjenjivanja počev od lokalnog nivoa pa do globalnog;
- znao je sindikalnog organizovanja za zaštitu prava radnika na radu;
- različite oblike diskriminacije i eksploracije rada djece;
- ulogu nauke i tehnologije u razvoju društva.

**Da vrednuje:**

- ispunjavanje zadataka i odgovornosti koje mu pripadaju kao građanin;
- znao je pravilnog rukovođenja za razvoj preduzeća, biznisa ili institucije, ali i društva uopšte;
- utjecaj nauke i tehnologije na svakodnevni život.

**Da primjeni:**

- li ne zadatke i odgovornosti koje se odnose na porodicni život, školu, zajednicu i društvo;
- ste ena znanja iz nauke i tehnologije prilikom komunikacije, informisanja;
- izraze planirane štednje i potrošnje.

**Da analizira:**

- efekte djelovanja koji se odnose na potrošnju i štednju materijalnih dobara;

- efekte i rezultate nauke i tehnike za razvoj proizvodnje i usluga na polju ekonomije.

**Da sažme:**

- ulogu nauke i tehnologije na opšti razvoj ekonomije i društva.

## STRUKTURA PREDMETA

Gra ansko vaspitanje u ovom razredu u i se 1 as nedjeljno tokom 37 nedjelja

KATEGORIJE	POTKATEGORIJE	BROJ ASOVA
PRAVA I ODGOVORNOSTI	Slobode i ljudska prava /dje ja	6
	Zadaci i odgovornosti	5
EKONOMIJA I TEHNOLOGIJA	Rad, proizvodnja i potrošnja	10
	Tržište i raspodjela	8
	Nauka, tehnologija i društvo	8

## PROGRAMSKI SADRŽAJI

### Slobode i ljudska prava / dje ja

U enik treba da zna: šta su gra anska, kulturna, ekomska, politika i socijalna prava; zakonska zaštita ljudskih prava, koji su organizmi za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu i u svijetu; razliite oblike diskriminacije i borbe protiv ljudske diskriminacije (diskriminacija na radu); i zna aj dokumenata za ljudska prava i njihov utjecaj na mir u svijetu.

### O ekivani rezultati:

*U enik:*

- Razlikuje razliite vrste organizacija i udruženja za zaštitu ljudskih i dje jih prava;

- Analizira rad udruženja za zaštitu ljudskih prava na Kosovu;
- Analizira potrebe za nove aktivnosti na polju zaštite ljudskih i djejih prava na Kosovu;
- Razumije razlike oblike diskriminacije na radu;
- Vrednuje veze saradnje između organizacija koje se bave poljem zaštite ljudskih / djejih prava.

### **Zadaci i odgovornosti**

U enik treba da zna: šta su zadaci i odgovornosti građanina u demokratskom društvu; o poštovanju zakona, poštovanju ljudskih prava, plaćanju poreza, učestvovanju u upravljanju, šta je osjećaj odgovornosti?

#### **Očekivani rezultati:**

*U enik:*

- Opisuje zadatke i odgovornosti građanina u demokratskom društvu;
- Razlikuje zadatke od odgovornosti;
- Analizira vrste zadataka i odgovornosti građanina;
- Vrednuje osjećaj odgovornosti za djelatnosti koje preuzima zajednica.

### **Rad, proizvodnja i potrošnja**

#### **U enik treba da zna:**

O radu kao aktivnosti i neophodnom uslovu ljudske egzistencije i socijalnog blagostanja, zakonu rada, pravima i zaštiti radnika na radu; šta je ekonomija, tradicionalna ekonomija, planirana ekonomija i ekonomija tržišta, grane ekonomije, ekonomiju Kosova.

Raznovrsnosti ekonomskih izvora i prirodnih bogatstava Kosova, posljedice nepravilne i neplanirane eksploatacije prirodnih izvora, različite klasifikacije ekonomskih preduzeća (javnih – privatnih, malih – srednjih – velikih, proizvodnih - trgovinskih – uslužnih), procese i faktore proizvodnje, sistem i cirkulaciju kapitala i investicije, sistem plata, banke, poreze.

Škole, profesije, kao i stalne potrebe za profesionalnim osposobljavanjem, socijalne probleme, kao: nezapolenost, siromaštvo na Kosovu i u svijetu, potrebe planirane štednje i potrošnje.

### **O ekivani rezultati:**

*U enik:*

- Shvata da je rad zna ajan uslov za oboga ivanje li nog, porodi nog i kolektivnog života;
- Razlikuje tradicionalnu ekonomiju, planiranu i tržišnu ekonomiju;
- Analizira razliite oblike diskriminacije na radu ili gaženja prava radnika;
- Objasnjava zna aji štednje i štetu pretjerane potrošnje.

### **Tržište i raspodjela**

U enik treba da nau i šta je: tržište i tražišna ekonomija; konkurenčija i monopol; ponuda i potražnja; lokalno tržište, regionalno i svjetsko; transport i vrste prevoza; cijena i kvalitet robe; reklama i marketing.

### **O ekivani rezultati:**

*U enik:*

- Shvata da je tržište najširi oblik razmjene materijalnih dobara;
- Objasnjava šta je ponuda a šta potražnja;
- Shvata kako se određuje cijena neke robe;
- Objasnjava zna aji reklame i marketinga za razvoj aktivnosti biznisa.

### **Nauka, tehnologija i društvo**

U enik treba da nau i o ulozi nauke i tehnologije u ekonomskom, industrijskom, kulturnom razvoju i svakodnevnom životu; o informatičkoj revoluciji i utjecaju interneta; o primjeni novih tehnologija u životnoj sredini, utjecaju nauke i tehnologije u svim sferama ljudskog života, povezanosti etike s jedne strane i nauke i tehnologije sa druge strane.

### **O ekivani rezultati:**

*U enik:*

- Objasnjava ulogu nauke i tehnologije, kao veoma zna aji faktoru za razvoj društva;
- Vrednuje zna aji primjene novih tehnologija u prizvodnji i posljedice od zastarjelih tehnologija;

- Vrednuje funkcionisanje nauke u stvaranju jedne šire komunikacije me u ljudima.

## **ME UPREDMETNI I ME UPROGRAMSKI PRISTUPI**

Za razliku od prethodnih razreda programski sadržaji Gra anskog vaspitanja za VIII razred manje-više se odnose na teme koje pripadaju podruju ekonomije i tehnologije. Injenica da ovaj nastavni program ima probleme iz oblasti ekonomije, govori da gra ansko vaspitanje ima veze sa **ekonomijom**. Neki osnovni pojmovi iz oblasti ekonomije, kao: kapital, investicije, novac, tržište, proizvodnja, potrošnja itd. biće nastavni dio Plana i programa ovog predmeta.

Povezanost sa **historijom** omogućavaju programski sadržaji etiri glavne predmetne potkategorije: (1. Slobode i ljudska prava, 2. Rad, proizvodnja i potrošnja 3. Tržište i raspodjela i 4. Nauka i tehnologija). Nastavni sadržaji ovih tema povezane su i sa historijskim aspektom njihovog razvoja koji su se učili i u historiji. Dakle, sa **historijom**, gra ansko vaspitanje ima tjesnu povezanost toliko kao i sa **geografijom** zato što tretira društveno-ekonomske probleme, u različitim regionima i u različito vrijeme.

Gra ansko vaspitanje povezano je i sa **bosanskim jezikom** iz razloga što se jezička kultura učenika obogaćuje i sa terminima i izrazima iz oblasti ekonomije što utječe na razvoj graanske kulture učenika.

Sa **likovnom umjetnošću**, ima vezu putem figura (grafikona, tabele) ili drugih crteža, predstavlja način različitih problema, ekonomske, društvene i graanske.

Sa **matematikom** takođe stvara veze koristeći grafikone, šifre i različite statističke razine.

Sa **fizikom** i **tehnologijom** gra ansko vaspitanje povezano je preko sadržaja koji proizilaze iz potkategorije *Nauka i tehnologija*, kao i potrebe korističenja tehničkih sredstava: kompjutera, kasetofona, kamere, diktafona, fotoaparata itd.

## **METODOLOGIJA**

Da bi se realizirao Nastavni plan i program gra anskog vaspitanja nastavnik treba da koristi različite metode - u zavisnosti od sadržaja, ali i od zadataka koje učenici treba da realizuju u okviru ovog predmeta. Objasnjenja i diskusije u odjeljenju, citanje literature, diskusije, rad u

grupama, individualni rad, praktične aktivnosti, korištenje interneta, scenske aktivnosti, korištenje multimedija, posjete terena, prikupljanje podataka, obrada i njihova prezentacija, predstavlja metode koje će se koristiti na predavanjima i u enju građanskog vaspitanja.

Metodologija nastave je dug proces koji ne počinje i ne završava se u učionici već obuhvata tri etape:

1. Planiranje i priprema;
2. Razvoj nastave, smjerovi nastave, klima u učionici, disciplina i vrednovanje napretka učenika. E. R. R. (v. literaturu redni br. 11);
3. Samovrednovanje i reflektovanje poslije učenja.

Nastava, učenje i povezanost pozicije učenik – nastavnik usmjerena je na tri faze:

1. Prije učenja,
2. Tokom učenja,
3. Poslije učenja.

Prvu etapu inicijativi: motivacija, objektivi, vrednovanje, izvori i nadgledanje vremena.

Drugu etapu inicijativi struktura rada.

Treću etapu inicijativi: proširenje izvan teme (proširene djelatnosti).

Ono što karakteriše uspješnu nastavu je menadžiranje vremena od strane nastavnika koristeći i birajući adekvatne tehnike i metode. Pomenuto su neke od njih. Evociranje: napredni organizatori, grafički organizatori, brainstorming, pravilno rašitanje, slobodno pisanje itd.

Smisao realizacije: insert, dvodjelni dnevnik, uzajamna nastava, unaprijeđena nastavna jedinica itd.

Refleksija: klaster, diskusionalna mreža, ili 5 min. A.T.S. itd.

Veoma je važno da nastavnik bude sposoban u planiranju i pripremi nastavnog rada, organizovanju nastave, upravljanju odjeljenjem, motivacijom učenika, komunikacijom sa njima, kao i u ocjenjivanju i vrednovanju.

## VREDNOVANJE

Napredovanje učenika u predmetu Građansko vaspitanje ne može se mjeriti samo u momentu ispitivanja, već tokom cijelog procesa njegovog

aktivnog angažovanja i u estvovanja u odjeljenju, školi, zajednici. Prilikom vrednovanja u enika ne treba se oslanjati samo na poznate informacije, već i na vještine pokazane u različitim prakticnim aktivnostima, kao ponašanje u sredini, pravilne događaje u zajednici, sakupljanje podataka i značajnih injenica za objašnjenje tema predviđenih Nastavnim planom i programom ovog predmeta.

*Zašto se vrši vrednovanje?*

- Da bi se obezbijedile informacije napredovanja u enika,
- Za motivisanje u enika,
- Za realizovanje planiranih objektiva,
- Za vrednovanje spremnosti u enika za znanja u budućnosti.

Vrednovanje treba da bude sistematsko i raznovrsno. Vrste vrednovanja koje mogu i treba da se primjenjuju u predmetu Građansko vaspitanje su sljedeće: zbirno ocjenjivanje, dijagnostificiranje, unutrašnje i spoljašnje, svakodnevno, prethodno, stalno, objektivno itd.

Realizacija vrednovanja, kao što se vidi, vrši se putem različitih oblika i vrsta: usmeno, pisano, praktično, zbirnim temama, dosijeima, testovima, zadacima i ispitima. Ove vrste vrednovanja vrše se sa ciljem da u enici stvore radne navike, sposobnost pisanja, citanja, studijske sposobnosti, organizacione, kao i personalne i društvene sposobnosti, kao: motivisanost za rad u grupama. Ova vrsta različitosti vrednovanja pomaže u kompleksnom formiranju u enikove linosti.

Napredovanje u enika u građanskom vaspitanju ne može se mjeriti samo u trenutku ispitivanja, već u ciklusu procesa angažovanja i aktivnog učestvovanja u razredu, školi, zajednici. Prilikom vrednovanja u enika u građanskom vaspitanju ne treba se oslanjati samo na poznate informacije, već i na osnovu vještina dokazanih u raznim praktičnim aktivnostima, kao ponašanje u okolini, pravilne događaje u zajednici, prikupljanje podataka i važnih injenica za objašnjenje tema predviđenih Planom i programom ovog predmeta.

Vrednovanje ne treba da bude samo jednostrano (nastavnik – u eniku), već ono treba da bude višestrani proces. Kod učenika treba njegovati navike kritičkog vrednovanja za sadržaje i za metodologiju nastave i vrednovanja.

Za dobrobit škole, zajednice i posebno samih učenika, škola treba da stvori uslove, ne samo da se u enici vrednuju nego i da sami vrednuju.

## **LITERATURA**

1. David C. Saffell, *CIVICS Responsibilities and Citizenship*, Grade 9, Cesterville, Ohio, 2000;
2. James E. Davis & Phyllis Mazec Fernlund, *CIVICS Participating in Government*, Nec Jersec, 2001;
3. Center for Civil Education, *Ce the People...*, Level II, 1993;
4. Osman Buleshkaj & Robert C. Nizzi, Poruka iz u ionice, KEDP, 2003;
5. [www.dadalos.org](http://www.dadalos.org)
6. [www.unicef.org](http://www.unicef.org)
7. [www.ilo.org](http://www.ilo.org)

## **MUZI KO VASPITANJE (1. as sedmi no, 37. asova godišnje)**

### **UVOD**

Muzika kao grana umjetnosti, zbog svog univerzalnog jezika i poruka koje nosi, postala je sredstvo komunikacije me u pojedincima, grupama i širim zajednicama. Kao specifi na kombinacija znanja i vještina ona pruža neograni ene kreativne mogu nosti, a njen utjecaj daleko prevazilazi vrijeme i mjesto njenog nastanka, što je ini važnim segmentom razvoja svakog društva. Muzyko obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi omogu ava:

- Selektivno i aktivno slušanje muzike u okviru medijskih programa i muzykih priredbi;
- Sudjelovanje u horskim formacijama i drugim muzykim djelatnostima;
- Budu e šire obrazovanje koje podrazumijeva pripremu za neku profesiju, gdje je muzika sastavni dio.

### **CILJEVI PREDMETA**

*Ciljevi predmeta su:*

- Da donosi radost, emocije i da razvija interes za razliite muzyke djelatnosti;
- Da razvija muzyke sposobnosti u enika;
- Da utje e na formiranje pozitivnog stava prema nacionalnoj i svjetskoj muzici;
- Da vaspitava za selektivno odabiranje muzykih programa i zdrav muzyki ambijent;
- Da razvija kriterijume za vrednovanje i kritiko mišljenje.

## **OPŠTI I SPECIFI NI OBJEKTIVI**

*U enici treba da:*

- **Prepoznaju odabrana muzika djela svjetskih i nacionalnih kompozitora različitih stilova i epoha:**
  - zapažaju i razlikuju izražajni karakter, sredstva i interpretativne formacije u slušanim muzikim djelima;
  - razlikuju vrste (rodove) i razlike muzike žanrove pomoći u slušanja i interpretiranja;
  - razlikuju muzike oblike preko slušanja i interpretiranja.
- **Muziciraju na individualan i zajednički način:**
  - interpretiraju pjesme: narodne, umjetničke (bosanske i drugih naroda), sa i bez instrumentalne pratnje;
  - interpretiraju (na različitim instrumentima) pratnju i pjesme sa posebnim instrumentalnim sadržajima;
  - razvijaju sposobnosti za lijepo i pravilno pjevanje na vremenu (stav tijela, pravilno disanje, artikulaciju, gradacije u tempu i dinamici);
  - razvijaju na vremenu ritamske, melodijske i harmoniske osjećaje preko interpretiranja i slušanja;
  - oblikuju razlike muzičke ritamsko-melodijske pojave i notalno pisanje.
- **Razvijaju kreativnost:**
  - interpretiraju na kreativan način izvođena muzika;
  - dopunjaju, razlikuju i stvaraju ritamsko-melodijske cjeline;
  - izražavaju se na kreativan način sa pokretima, likovno i literarno, na osnovu slušanog doživljenog muzike koga muzika.
- **Razvijaju kritičko mišljenje:**
  - vrednuju individualno i zajedničko interpretiranje;
  - vrednuju muzike predstave u svojoj okolini.

## NASTAVNI PROGRAM

Informativni ciljevi	Formativni ciljevi	Socijalizacijski ciljevi	Specifični oblici nastave			Korelacija
			Slušanje	Izvođenje	Stvaranje	
<b>1. Gradske pjesme:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gdje si, da si, moj golube;</li> <li>- Jesenje lišće;</li> <li>- Tihono i;</li> <li>- Život je lijep;</li> <li>- Ajde Kato.</li> </ul> <b>2. Narodne pjesme:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emina;</li> <li>- Crven fesi;</li> <li>- Golubice bijela;</li> <li>- Lijepi li su mostarski dužani;</li> <li>- Uzehugum i maštrafu;</li> <li>- Biljana platno beleše;</li> <li>- Šano, dušo;</li> <li>- Ena ptika priletela;</li> </ul>	<b>1. Vokalna muzika:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- učenici pjevaju pjesme po notnom tekstu sa tonovima durske i molske ljestvice;</li> <li>- uče pjesme stranih država;</li> <li>- pjevaći glasovi i sastavi, solisti, pjevačke grupe i horovi;</li> <li>- sevdalinka (šargija, buzuk, karaduzen, saz, lirica, gusle);</li> <li>- dionica, partitura, harmonijna, harmonski intervali, akord.</li> </ul>	1. Razvijanje osjećaja za timski rad, samopouzdanje i komunikativnost.  2. Motivisanost za izučavanje nacionalne muzike.  3.	- doživljajno i analitičko slušanje narodnih i umjetničkih kompozicija; - slušanje kompozicija različitih sadržaja, formi, žanrova, stranih i domaćih kompozitora; - učenici vrednuju muziku djela i prate ih kroz programe savremenih interpretatora; - postaju	- pjevanje bosanskih narodnih i umjetničkih pjesama; - pjevanje umjetničkih pjesama uvenih različitih kompozitora; - pjevanje prilagođenih instrumentalnih muzičkih odlomaka iz odabranih djela; - sviranje prateći programi samostalnih instrumentalnih sadržaja;	- kreativno izražavanje muzičkih doživljaja i predstava u tekstualnim, likovnim i plesnim izrazima; - improvizovanje na muzičke teme; - stvaranje jednostavnijih muzičkih formi.	<b>1. Bosanski jezik</b> (literarna obrada sadržaja teksta, kompozicija je pozitivan govorni podsticaj) <b>2. Likovno vaspitanje</b> (muziki i tekstualni sadržaji podstavljeni u likovnu kreativnost) <b>3. Strani jezik</b> (program obuhvata strane)

<p>- Oj, cvije e moje;  - Adio Mare.</p> <p><b>3. Umjetni ke pjesme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Franz Schubert: solo pjesma “Lipa”;</li> <li>- Frederic Chopin: solo pjesma “Želja”;</li> <li>- Orlando di Lasso: “Eho”kanon za 2 etvoroglasna zbora;</li> <li>- Georg Fridrich Handel: “Aleluja”, odlomak iz oratorijuma “Mesija”;</li> <li>- Ludvig van Beethoven: “Oda radosti”, iz IV stava IX simfonije u d-molu;</li> <li>- Jakov Gotovac: “Što je, sjajno Ero”, odlomak iz opere “Ero sa onoga svijeta”;</li> <li>- Georges Gershwin:</li> </ul>	<p><b>2.Djela kompozitora razli itih epoha i stilova, vrsta i razli itih žanrova:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvodjelna pjesma, koda, re enica;</li> <li>- kanon, imitacija;</li> <li>- oratori, kantata, homofoni-ja, polifoni;</li> </ul>	<p>Motivisanost za izu avanje muzike i historije drugih naroda.</p>	<p>svjesni zna aja bosanske muzi ke kulture.</p>	<p>- izvo enje narodnih kola;  - u enici dopunjaju doživljaje karakteristi nim plesovima uz prou avanje muzi kih i plesnih sadržaja;</p> <p>- izvo enje lakših koreografija uz pjesme ili ritamske izraze.</p>	<p>pjesme, što podst i povezanost sa stranim jezicima)</p>
---	--	---	--	--	--

<p>odlomci iz opere “Porgi i Bes”.</p> <p><b>4. Slušanje muzike:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Johann Sebastian Bach: fuga u c-molu, tokata i fuga u d-molu, francuski ples Bure, rondo iz svite u h-molu;</li> <li>- Wolfgang Amadeus Mozart: tema sa varijacijama iz sonate u A-duru, simfonija br. 40 (I stav);</li> <li>- Ludwig van Beethoven: V simfonija u c-molu (I stav), op.67-1808;</li> <li>- Petar Iljič ajkovski: klavirski koncert, br.1 u b-molu, op.23 (I stav), violinski koncert u D-duru, op.35, (II stav), 1878;</li> <li>- Bedžih Smetana: simfonijnska poema</li> </ul>	<p>- jazz (džez);</p>	<p>- fuga, izlaganje, razrada, zaključak;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- embalo;</li> <li>- orgulje;</li> <li>- svita, stavka, cikliki oblik;</li> <li>- klasika;</li> <li>- sonata, simfonija, sonatni oblik;</li> <li>- tema sa</li> </ul>			
---	-----------------------	--	--	--	--

<p>“Vltava”;</p> <p>- Maurice Ravel: Bolero;</p> <p>- Claude Debussy: Arabeska, br.1;</p> <p>- Franz List: “Ljubavni san”, nokturno, br.3 za klavir;</p> <p>- Georges Gershwin: “Rapsodija u plavom”;</p> <p>- Carl Orff: “Carmina Burana”;</p> <p>- Giusepe Verdi: “Slava Egiptu”, odlomak iz opere “Aida”;</p> <p>- Avdo Smailovi : “Probu ena kasaba”, uvertira za veliki orkestar;</p> <p>- Asim Horzi : “Kapija”, koncertni stav za klarinet i orquestar;</p>	<p>varijacijama, varijacije;</p> <p>- romantizam; - koncert, klavirske minijature, solo pjesma;</p> <p>- simfonijska poema;</p> <p>- elektronska muzika;</p> <p>- impresionizam;</p> <p>- opera</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>- Milan Prebanda: "Bosanski pastorale", za flautu i klavir.</p> <p><b>5. Zabavna muzika:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edin Dervišhalidovi : "Bosnom behar probeharao", "Mostarska";</li> <li>- Kemal Monteno: "Sarajevo", "Zale ena esma".</li> </ul> <p><b>6. Instrumentalna muzika:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disco;</li> <li>- Rock &amp; Roll;</li> <li>- Sarajka;</li> <li>- o ek.</li> </ul>	<p>(libreto, arija, re itativ, uvertira, intermeco);</p> <p>- po izboru.</p>				<p><b>4. Tjelesni odgoj</b> (muzi ki sadržaji koji su povezani sa korakom, pokretom i plesom podstti u plesnu kreativnost)</p>
--	--	--	--	--	--

## **DIDAKTI KO-METODSKA UPUSTVA**

Muzi ko vaspitanje u VIII razredu izvodi se u jedinicama. Odre uje ih fond asova koji je u pore enju sa prvim trogodišnjim periodom manji, viši nivo mogu nosti u enika. Zahtjevnost muzi kih aktivnosti i sadržaja traže od nastavnika, prije svega, promišljenu pripremu i izvo enje jedinica. Nastavnici treba da koriste aktivne oblike metoda rada. Potrebno je naglasiti da je u muzi koj umjetnosti povezanost stvaralaštva, izvo enja i slušanja neophodna i da muzi ki razvoj u enika zahtjeva kontinuitet. Muzi ko vaspitanje u osmom razredu planirano je kompleksno po oblastima djelatnosti i razvoja.

Ciljno sastavljen plan ukazuje, pored aktivnosti i razvojnih dostignu a, na tri osnovne vrste didakti kih sadržaja.

- Prva je muzi ka literatura za izvo enje i slušanje, koju nastavnik bira iz postoje ih zbirki pjesmarica i zvu nih snimaka.
- Druga vrsta sadržaja su razli iti pojmovi, zakonitosti i uputstva o muzici koji objašnjavaju muzi ku literaturu i obezbje uju njenog dublje razumijevanje (zakonitosti ljestvica, tonalnosti, ritma, notnih zapisa, oblikovanja).
- Tre a vrsta su podaci o muzi koj kulturi, njenoj ulozi, karakteristikama koje se u redoslijedu razreda odnose na razmatranje muzi - kog života u u enikovoj bližoj okolini, u regionalnim muzi kim centrima i najzad u povezanosti naše zemlje i inostranstva.

Didakti ki sadržaji me u sobom su povezani, jer muzi ka literatura omogu ava neposredno iskustvo. Njeno razumijevanje omogu avaju pojmovi, zakonitosti i smjernice. Podaci je smještaju u odre enu kulturnu sredinu i vrijednosni sistem.

### ***IZVO ENJE***

Nastavnik, u skladu sa drugom i tre om vrstom sadržaja, odre uje pjeva ki i instrumentalni program, koji prezentira u kombinaciji metode imitacije rada sa muzi kim zapisima.

Uzima u obzir na elo individualizacije i uklju uje u enike, s obzirom na njihove razvojno-izvo a ke mogu nosti, u pjevanje i instrumentalno sviranje.

## *SLUŠANJE*

Po kriterijumu druge i treće vrste didaktičkih sadržaja nastavnik bira i kompozicije za slušanje. U postupku izbjegava stereotipe i sprejava pasivno saznanje. U uvodnoj motivaciji, tokom kompozicije ili u završnoj povratnoj informaciji o slušanju, obogaćuje rad razliitim i za unike zanimljivim aktivnostima. Samo tako može da obezbijedi da muzika slušanje postane ovjekova potreba.

## *STVARANJE*

Oblast stvaranja ostvarujemo kroz tri osnovne forme:

- Nastavnik podstavlja unike da bilo koji izvedeni sadržaj doživljajno i estetski interpretiraju.
- Unici uz vlastitu muziku produkciju ostvaruju različitu melodijsku i ritamsku pratnju i muzičke forme (motiv, rečenica, period, pjesma).
- Stvarala ko izražavanje uz muziku povezuje se sa likovnom, tekstualnom ili pokretnom i plesnom aktivnošću.

Istraživanja se naglašavaju, u ovom razvojnog periodu, posebno otvorenim za likovno saopštavanje muzičkih utisaka.

## **MUZIKO- RAZVOJNA DOSTIGNUĆA**

### *SPOSOBNOSTI*

Ovaj ciklus poklapa se sa periodom ravnjanja harmonijskog sluha koji se osvještava pomoći homofonog dvoglasja i višeglasja u našoj narodnoj pjesmi, uz pomoći kanona, kao i ostinantnim i bordunskim pratnjama. Važna osnova za njih su elementarni melodijski sluh i prethodna saznanja, iskustva o sazvu jima.

U ovom periodu opštег muzikologa vaspitanja razvija se i unikova sposobnost analitičkog saznavanja tonskih odnosa, trajanja i visina, što utječe na kvalitativni nivo njihovog ritamskog, melodijskog i harmonijskog sluha.

Analiza se odvija kroz neposrednu muziku komunikaciju i ograničena je samo na osnovnu orijentaciju.

Podržava metod rada sa muzikim zapisima. U enikovo analitičko mišljenje utječe na kvalitet slušanja, na pažnju, skoncentriiranost, muziku i opštu memoriju. Postupno narasta njegova sposobnost estetskog oblikovanja, za šta su u vrijeme njegovog sazrijevanja potrebni iskustva i podsticaji.

### VJEŠTINE

Psihomotori ke vještine potrebne za vokalno i instrumentalno izvođenje, kao i pokretne reakcije na muziku, pokazuju u drugom trogodištu dva lica. Uz dobro odabrani izvođački program i didaktičke postupke spremnost izvođenja se bitno stepenuje, a ometaju je promjene u razvoju koje nastaju. Kod dječaka se postepeno pojavljuje mutacija, koja zahtijeva zdravo premoštenje. Nastavnik je pažljivo prati i objašnjava u encima. Savjetuje kada i kako pojedini učenici treba da pjevači u estvuju, a u kriznim periodima ih usmjerava prije svega na instrumentalno sviranje.

Nastavnik stepenuje vještine sa kraja im vježbama za opuštanje, pjevanje, disanje, oblikovanje tona, pjevanje i fraziranje koje logično smješta u posebne jedinice. Ukoliko su u nižim razredima bile izvorene u obliku didaktičkih igara, sada ih povezujemo sa informacijama o higijeni glasa i zdravoj izvođačkoj sredini.

### INFORMATIVNA ZNANJA

*U učenicima prepoznaju izražajne prioritete:*

- upoznaju okvirnu sistematizaciju izvođačkih sredstava i njihov raspored u lokalnoj instrumentalnoj i vokalno-instrumentalnoj muzici;
- razumiju osnovni stav muzičkih formi;
- razlikuju apsolutne i programske muzičke sadržaje;
- upoznaju razlike muzičke vrste.

Nastavnik, uz muzikačka iskustva, prezentira potrebna znanja koja omogućavaju elementarnu orijentaciju prilikom izvođenja, slušanja ili

kreativnosti. U drugom trogodištu odnose se na suštinske teoretske pojmove, zakonitosti i informacije o muzici kulturi. Bitno je da ih nastavnik ne postavlja u prvi plan i da ne preovlađuje kao teoretiziranje i verbalno izlaganje. Prezentiramo ih samo uporedno i na odgovarajući način, didaktički obraćene, što znači da proističu iz muzičkog iskustva i ujedno ka daljoj, osvještenej muzičkoj komunikaciji.

## **ME UPREDMETNA POVEZANOST**

Muzičke osobine i djelatnosti tijesno su povezane sa drugim oblastima:

- Vokalne osobine uočavaju se u narodnim pjesmama i pjesmama bosanskih pjesnika (bosanski jezik);
- Tekstovi stranih pjesama povezani su sa stranim jezicima;
- Određeni muzički sadržaji su povezani sa prirodom, društvom, običajima, različitim životnim situacijama (geografija i historija);
- Muzičke djelatnosti ispoljavaju likovnu, tekstualnu i pokretnoplesnu kreativnost (bosanski jezik, likovno vaspitanje i tjelesni odgoj);
- Tehnika pjevanja u estetskom oblikovanju je pozitivna govorna sposobnost (bosanski i strani jezik);
- Poznavanje muzičkih osnova utječe na cjelovito slušanje (svi predmeti);
- Muzička kultura utječe na zdravo okruženje (zdravstveni odgoj).

## **OSNOVNI STANDARDI ZNANJA**

### *SPOSOBNOSTI*

*Učenici:*

- Razvijaju analitički melodinski sluh, sa naglaskom na razlikovanje durskih i molskih sadržaja;
- Proširuju analitički ritamski sluh u širem opsegu tonskih trajanja, pauza i taktovskih nizova;

- Ja aju pouzdanost i samostalnost kod dvoglasa;
- Producuju pažnju prilikom slušanja i muziku memoriju.

### *SPRETNOST*

*U enici:*

- Oblikuju pjevački glas i proširuju opseg;
- Upoznaju uslove za zdravo pjevanje i problematiku mutacije;
- Proširuju i razvijaju spretnost pri sviranju na različitim instrumentima školskog instrumentarija.

### *INFORMATIVNA ZNANJA*

*U enici:*

- Upoznaju osnovne karakteristike durskih i molskih ljestvica u obimu koji im je potreban za razumijevanje muzikog programa;
- Znaju notni sistem i tonsku abecedu;
- Upoznaju naglašeni i nenaglašeni dio teksta;
- Upoznaju se sa ritamskim trajanjima i nepravilnim grupama (šesnaestina, triola, sinkopa);
- Upoznaju se sa muzikim formama (rečenica, period, pjesma, himna);
- Umiju da prepoznaju različite muzike žanrove (umjetnička muzika, zabavna, muzika za ples, programska, apsolutna);
- Proširuju znanje o instrumentima i grupama instrumenata i imenuju instrumente, kompozicije (sonata, simfonija, koncert);
- Razvijaju znanja o muzikim vrijednostima pojedinih naroda, kao i o sadržajima i formama koje imaju simboli koji značaj;
- Razvijaju znanje o univerzalnosti muzike koja zблиžuje ljude različitih sredina i predstavlja zajedničko kulturno bogatstvo ovjekovječenstva.

## O EKIVANI REZULTATI

*U enici treba da:*

- Nau e po sluhu više raznovrsnih napjeva, tematike, doživljaja i stila primjerenih uzrastu;
- Pjevaju nekoliko srađih narodnih napjeva razli ite tonske gra e;
- Pjevaju lijepo i izražajno, u skladu sa intonativnim mogu no stima;
- Utvrde tonalitete do dva predznaka;
- Održe postignuti nivo intonacije na novim muzi kim primjerima;
- Slušno razlikuju tonski rod kompozicije (dur i mol );
- Utvrde postoje a znanja muzi kog pisma;
- Slušanjem razlikuju razli ite oblike ponavljanja (reputaciju i reprizu), te kontrastne dijelove kompozicije;
- Znaju osnovnu podjelu instrumenata, te da ih prepoznaju po zvuku;
- Pojedina no prepoznaju instrumente, te da ih imenuju zvukovno i vizuelno;
- Nabroje vrste orkestara i prepoznaju ih po zvuku.

## VREDNOVANJE

Nastavnik vrednuje dostignu a muzi kog stvaranja po profesionalnim psihološko-didaktičkim zahtjevima.

Vrednovanje se obavlja grupno, ocjenjuju i pojedina ni muzi ki razvoj u enika u aktivnom slušanju, vokalno-instrumentalnoj interpretaciji i kreativnom stvaralaštvu.

Nastavnik prati, bilježi i vrednuje muzi ku sposobnost, nivo interpretacije, informativno znanje, osje ajnost i interesovanje u enika. Vrednuje se saznanje i izražaj muzi kog doživljaja prilikom slušanja djela.

Vokalno-instrumentalna interpretacija se vrednuje pomo u savladavanja odre enog broja pjesama i instrumentalnog sadržaja, melodijsko ritamske preciznosti i doživljene interpretacije.

Vrednovanje treba da bude uravnoteženo između pjevanja po sluhu, notnog teksta i kombinovano, vodeći računa o psihofizičkim mogućnostima učenika.

Nastavnik treba da prati i podstiče kreativni izražaj učenika, a posebno vrednovati:

- upoznavanje sa slušanim djelima;
- pjevanje i sviranje;
- melodijsko-ritamske diktate;
- usmene i pismene odgovore;
- predstavljanje.

Ostali vidovi vrednovanja su:

- testovi,
- samoocjenjivanje.

Prilikom vrednovanja, nastavnik treba da ima u vidu standarde po nivoima i očekivane rezultate, u zavisnosti od planiranih ciljeva.

# **LIKOVNA UMJETNOST** (1. as nedjeljno, 37. asova godišnje)

## **UVOD**

Nastavni predmet Likovna umjetnost proistiće iz ovjekove uroene sposobnosti da se likovno izrazi i potvrdi svoje postojanje i trajanje kroz cijeli historijski kontinuitet i civilizacijski razvoj. Ovaj se, kao dio prirode, trudi da upozna i objasni prirodne i društvene pojave i fenomene prilagodivši promjene svojim potrebama. Djeca prvo prohodaju, progovore, iskazuju se fizičkim pokretom i govorom, a zatim po inju kroz igru da se muzikiraju i likovno iskazuju i govore. Dakle, likovni izraz je u suštini likovni govor, uroen svakom djetetu, bez obzira na stepen njegove inteligencije, nasljedne faktore, sredinu i okruženje gdje je rođeno i gdje živi.

Predmet Likovna umjetnost zauzima značajno mjesto u međupredmetnom školskom sistemu, dajući i uzajamni doprinos sadržinama saznanja pomoći u vizuelne komunikacije.

Na likovnoj umjetnosti je velika obaveza da njeguje, sprovodi i oplemenjuje, jer je njen jezik univerzalan i svima razumljiv.

Savremena svetska kretanja zapljuškuju novim talasima i novim izazovima i likovnu umjetnost. Potreba da se naše društvo (kosovsko) poveže sa evropskim i svjetskim standardima je oigledna, zato je unošenje novih kvaliteta i pravih vrijednosti neophodno i u novoj školi.

Likovna umjetnost je zapravo nerazdvojni dio svakodnevnice.

## **CILJEVI**

- Uvođenje u enika u kompleksan svijet likovne umjetnosti;
- Osposobljavanje u enika za vizuelnu komunikaciju i razvijanje u enikovog stvarala koga misljenja i djelovanja u skladu sa humanističkim opredjeljenjem modernog društva.

## **POSEBAN CILJ**

Razvijanje sposobnosti i saznanja za sve likovne elemente, stvarala ki rad, razli te materijalne i estetske kriterijume, vizuelnu percepciju, izražavanje, kreativnost i kreativno mišljenje, oplemenjivanje životnog i radnog prostora, njegovanje ukupnih ljudskih dostignu a, sopstvenu emancipaciju i kulturu rada.

## **OPŠTI OBJEKTIVI**

### **Opažanje i percepcija, izražavanje i kreativnost, analiza i vrednovanje**

*U enici treba da:*

- Shvate prirodne i društvene fenomene i pojave i razlike izme u mrtve i žive prirode;
- Poznaju osnovne izražajne mogu nosti klasi nih i savremenih medija, tehnika, alata i materijala koji se koriste u likovnoj umjetnosti;
- Uo avaju da oprema, na in izlaganja i razli ita okruženja utje u na prezentaciju radova;
- Razlikuju i identificuju ljepotu kompozicije i prostora;
- Procjenjuju i vrednuju svoje rade, rade drugih u enika i ostala likovna djela, razgovaraju o umjetni kim djelima razli itih epoha i kultura, i objašnjavaju kako umjetnici koriste izražajna sredstva da bi postigli odre eno zna enje i izrazili osje anje i raspoloženje.

## **SPECIFI NI OBJEKTIVI**

### **Površina, prostor, oblik, boja, linija, volumen, harmonija, kontrast**

*U enici treba da:*

- Samostalno ili u grupi sprovode proces rada: postavljanje problema, istraživanje, povezivanje sadržaja i ideja iz drugih oblasti u enja sa problemom koji se istražuje;

- Izvode radove iz domena primjenjene umjetnosti (plakat, rješenja za kostim, knjigu, ilustracije, film, reklame za TV ...), uz obaveznu upotrebu jednog od elemenata koji ima za cilj da proizvede određeni efekat;
- Prepoznaju kvalitet u likovnoj umjetnosti, a "ki", kopije i plagijate odstranjuju iz svog stvaralaštva;
- Znaju vrijednosti sopstvenog kulturnog nasljeđa (tradicija i umjetnost Bošnjaka sa Kosova i okruženja uključujući i stvaraoca iz BiH) sa drugim kulturama i tradicijama danas i kroz historijske periode.

## **ZADACI**

*Razviti sposobnosti kod učenika za:*

- Opažanje, pamćenje i doživljavanje oblika, boje i prostornih odnosa;
- Opažanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu koje se mogu odnositi na likovne aktivnosti;
- Korišćenje različitih materijala za rad;
- Analitičko posmatranje i likovno predstavljanje;
- Sticanje estetskih kriterijuma;
- Razumijevanje umjetničkih djela. Njegovanje interesovanja za kulturnu baštinu i za savremena kretanja u umjetnosti svog (bošnjačkog) i drugih naroda;
- Uobičajavanje životnog i radnog prostora kroz vizije o otvorenosti, slobodi, stvaralaštvo kom posmatranju i njegovajući ne posebnosti;
- Konstruktivno društveno ponašanje.

## **STANDARDI**

- Formiranje pravilnog pristupa likovnoj umjetnosti i poznavanje elemenata i likovnog jezika;
- Razvijanje multikulturalnih odnosa kroz likovno stvaralaštvo;
- Razvijanje osjećanja za jednakost i toleranciju među polovima, nacijama i religijama;
- Unapređenje kulture življenja;

- Oplemenjivanje kreativne sposobnosti kroz: formiranje sekcija, posjete izložbama i drugim likovnim manifestacijama i korišćenje enih znanja za dobrobit svoje sredine i društva.

## **PROGRAMSKI SADRŽAJI**

Cilj programskih sadržaja je da kod učenika probudi kreativni doživljaj, hrabar nastup kroz sve likovne događaje, dajući mu energiju i pokazujući mu put za istraživanje novog.

### *Tematske jedinice*

KOMPOZICIJA  
KONTRAST  
JEDINSTVO  
DOMINANTA  
KIPARSTVO  
DIZAJN  
VIZUELNO SPORAZUMIJEVANJE  
ANALIZA I VREDNOVANJE

### **KOMPOZICIJA (8 asova)**

- Statično i dinamično;
- Ritam i ravnoteža;
- Alternacija;
- Slobodno komponovanje;
- Ritmičko-harmonijska kompozicija – istog odnosa boje i forme;
- Ekspresivno-apstraktni izraz;
- Sistem nizanja skupova linija, boja, oblika, prema određenoj šembi.

### ***Učenici treba da nauče:***

- da razlikuju i identifikuju ljepotu kompozicije;
- da u svom stvaralaštву uspostave ritam i ravnotežu;
- da slobodno komponuju i konceptiraju sa linijom i bojom;
- da se ekspresivno-apstraktno izražavaju;
- da komponuju likovne elemente sa istim odnosom boje i forme.

## **KONTRAST** (6 asova)

- Kontrast kao ritam suprotnosti likovnih vrijednosti;
- Komponiranje putem kontrasta;
- Kontrastna svojstva boje;
- Kontrast boje prema boji;
- Kontrast svijetlo-tamno;
- Kontrast toplo-hladno;
- Komplementarni kontrast;
- Simultani kontrast;
- Kontrast kvaliteta;
- Kontrast kvantiteta.

### ***U enici treba da znaju:***

- da bez pojave kontrasta ljudsko oko ne bi bilo u stanju da registruje oblike;
- da kontrast oživljava i obogaće kompoziciju;
- da komponuju putem kontrasta;
- koja su kontrastna svojstva i da ih ima sedam:
  - kontrast boje prema boji,*
  - kontrast toplo- hladno,*
  - kontrast svijetlo- tamno,*
  - komplementarni kontrast,*
  - istovremeni (simultani) kontrast,*
  - kontrast kvaliteta,*
  - kontrast kvantiteta.*

## **JEDINSTVO** (4 asa)

- Jedinstvo kao osnovna vrijednost kompozicije;
- Statično i dinamično jedinstvo;
- Jedinstvo i ravnoteža;
- Simetrična (formalna) i asimetrična (neformalna) ravnoteža;
- Jedinstvo stila i izraza.

### ***U enici treba:***

- da ujedine i organizuju sve likovne elemente, boje, linije, oblike, teksturu u jednu likovnu cjelinu (jedinstvo);

- da smišljeno povezuju sve likovne elemente;
- da kompozicija kojoj nedostaje jedinstvo i elementi koji je grade nije kompozicija;
- da znaju da objasne šta je stati no, a šta dinami no jedinstvo;
- da jedinstvo u likovnom djelu rješava napetosti izme u konkuren-tnih likovnih elemenata;
- da znaju šta je simetri na, a šta asimetri na ravnoteža;
- da budu u stanju da u svom stvaralaštvu postignu cjelovitost i jedinstvo i da sve to rezultira jedinstvom stila i izraza.

### **DOMINANTA (2 asa)**

- Dominanta, kao uslov za povezivanje raznorodnih elemenata;
- Objedinjavanje likovnih elemenata u kompoziciji sa dominacijom jednog predmeta.

### ***U enici treba da nau e:***

- da je dominanta isticanje i naglašavanje pojedinog elementa u li-kovnom dijelu;
- da se osnova dominantne temelji na kontrastu;
- da se dominanta postiže tako što jednu od likovnih i kompozi-cionih vrijednosti inimo ve om, važnijom i snažnijom u odnosu na ostale;
- da u svom radu objedinjuju likovne elemente sa dominacijom jed-nog predmeta.

### **KIPARSTVO (6 asova)**

- Kiparstvo, kao likovna umjetnost;
- Razlikovanje po stepenu plasti nosti;
- Reljef;
- Niski reljef (bareljef);
- Visoki reljef;
- Puna plastika (skulptura);
- Kiparski materijali.

**U enici treba da nau e:**

- šta je kiparstvo;
- da izvrše podjelu po stepenu plasti nosti;
- šta je reljef, niski reljef, visoki reljef;
- da objasne karakteristike trodimenzionalnog oblika: dužinu, širinu, visinu;
- šta je puna plastika (skulptura), a šta reljef;
- da upoznaju sve osobenosti koje ova grana likovne umjetnosti ima, kao i koje tehnike i materijale koristi;
- da znaju koji su meki, a koji tvrdi kiparski materijali;
- da praktično rješavaju sve pomenute probleme.

**DIZAJN (5 asova)**

- Industrijski ili produkt dizajn;
- Proces dizajna;
- Likovni elementi i elementi kompozicije;
- Oblik, boja, tekstura, proporcije.

**- Vizuelno sporazumijevanje (2 asa)**

- Psihološko i sociološko djelovanje znakova;
- Uloga simbola u savremenom svijetu;
- Boja kao simbol;
- Oblikovanje simbola (piktograma).

**U enici treba da nau e:**

- koje zadatke ima industrijski produkt dizajn;
- da prilikom dizajniranja predmeta za industrijsku proizvodnju odrede: njegove karakteristike, strukturu i funkciju;
- koja su područja dizajna;
- da su likovni elementi i likovne forme zastupljene u dizajnu kako likovno tako i u funkciji ukupne vrijednosti dizajniranog objekta;
- šta su simboli (piktogrami) i kakva je njihova uloga u životu ovjeka;

- da praktično vježbaju i uspješno izvode kreacije što više predmeta iz domena ovog područja.

## **ANALIZA I VREDNOVANJE (4 asa)**

- Kritike i komunikacije;
- Estetska istraživanja.

### ***Učenici treba:***

- da vode razgovor o likovnoj umjetnosti i procjenjuju svoje radove i radove ostalih učenika u razredu i školi;
- da procjenjuju umjetnička djela kako iz baštine svoga naroda tako i iz baština ostalih nacionalnih zajednica koje žive u okruženju;
- da prilikom obilaska galerija, muzeja, izložbi, formiraju svoj stav i vode razgovor o izloženim eksponatima;
- da upoznaju velikane iz *Historije likovne umjetnosti* i prepoznaju njihova djela;
- da znaju da se koriste i služe umjetničkim literaturom, i da njen sadržaj i reprodukcije upotrebe za svoje usavršavanje;
- da umeju da estetski istražuju kod: boja, površina, volumena, prostora, kao i kod crtanja (olovka, tuš, pero, lavirani tuš) i slikarskih tehniki (ulje, pastel, tempera, akvarel, gvaš i kombinovanih tehniki) i da slobodno izaberu materijal.

## **LIKOVNA PODRUČJA, ELEMENTI, TEHNIKE I MATERIJALI**

### **1. Crtanje:**

- Linija, kao sredstvo izrazavanja;
- Linija - igre linije i ritma;
- Linija, kao pojava u prirodi;
- Linija kroz oblik i prostor.

*Likovni elementi:* forma, pokret, kompozicija.

*Crtane tehnike:* olovka, tuš, kombinovano...

*Materijali:* papir, olovka, pero, etka...

## **2. Slikanje:**

Boja – spektar;  
Boja - hromatske boje;  
Boja - ahromatske boje;  
Boja - tonalitet;  
Boja - valer;  
Boja - podjela: tople i hladne boje;  
Boja, kao izraz izražavanja;  
Boja - harmonija u materijalu.

*Likovni elementi:* boja, valer, prostor, kompozicija, harmonija.

*Slikarske tehnike:* akvarel, tempera, gvaš, kolaž, vitraž, mozaik, pastel, akrilik, kombinovano.

*Materijali:* papir, karton, etke, paleta, tempere boje, akvarel boje, mješoviti materijali, plastika, kamen...

## **3. Skulptura:**

Skulptura - forma kao element;  
Skulptura - volumen kao element;  
Skulptura - trodimenzionalnost;  
Skulptura - reljef;  
Skulptura - kao prirodni produkt;  
Skulptura - kao idejni produkt.

*Likovni elementi:* forma, reljef, kompozicija, pokret.

*Tehnike:* drvo, glina, plastelin, gips, glinamol, kamen...

*Materijali:* drvo, glina, plastelin, žica, gips, glinamol, kamen...

## **4. Grafika:**

- Visoka štampa;
- Ravna štampa;
- Duboka štampa;
- Monotipija.

*Likovni elementi:* kontrast, kompozicija, harmonija, tekstura.

*Grafi ke tehnike:* gipsorez, linorez, bakrorez, monotipija...

*Materijali:* papir, boja, linoleum, gips, karton...

## **5. Primjenjena umjetnost:**

- Ornament;

- Plakat;
- Oprema knjiga;
- Kolaž;
- Vitraž;
- Mozaik;
- Keramika;
- Medijska kreacija.

*Likovni elementi:* kompozicija, simboli, pokret, ritam, kontrast, tekstura.

*Tehnike:* kolaž, vitraž, mozaik, plakat, ilustracije, korice knjiga, tehnički dizajn, industrijski dizajn.

*Materijali:* boja, papir, kamen u boji, papir u boji, mješoviti material...

#### **6. Estetska procjena:**

- Produciranje;
- Radovi u enika;
- Razgovor o vrhunskim umjetnicima.

*Tehnike i materijali:* usvajanje teorijskog znanja i audio vizuelno vježbanje.

### **LIKOVNA DJELA**

- Likovna djela kosovske i svjetske baštine;
- Zapažanja o umjetnikima djelima i događajima vezanih za Kosovo sa naglaskom na Bošnjake i njihovu baštinu.

**Piter Pol Rubens, or one, Rembrant Van Rijn, Ežen Delakroa, Klod Mone, Gustav Kurbe, Pablo Picasso, Mersad Berber, Afan Ramić, Alija Kučukalić, Nadežda Petrović, Mahmut Džafere, Redžep Ferri, Ibrahim Ponoshevci, Esat Valla.**

*Spomenici kulture:* Begova džamija i medresa, Hadum džamija, Sultan-Muratova džamija, Most u Mostaru, Hamam u Prizrenu (arhitektura), Građanica (freske)...

## **MOTIVI I PODSTICAJI**

- ovjekova okolina, prirodni oblici, prostor, pojave u prirodi;
- Motivi iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta;
- Motivi iz književnih djela;
- Motivi narodnih običaja i historijskih događaja;
- Motivi iz baštine Kosova i iz baštine bosnjačkog naroda na Kosovu;
- Likovna djela velikana likovnog stvaralaštva;
- Motivi iz unutrašnjosti bića.

## **OBLICI RADA**

- Rad u grupama, individualni oblik, frontalni oblik, rad u parovima, medijski rad, specijalni rad sa djecom koja imaju lakša fizička osećenja (sluh, vid, male govorne smetnje).
- *Dodatni i dopunski rad:* kao poseban oblik rada njegovati posjete muzejima, izložbama, kulturno-historijskim spomenicima u zavjetujući i okolini.

## **O ČEKIVANI REZULTATI**

*Učenici treba da znaju:*

- da razlikuju i identifikuju ljepotu kompozicije i prostora;
- da shvate razlike u estetici svijeta između žive i mrtve prirode;
- da konceptiraju linijom, da razlikuju boje i volumen;
- da sruštavaju objekat po kontrastu i harmoniji;
- da znaju šta je kompozicija;
- da umeju da postave ritam i ravnotežu;
- da znaju šta je kontrast, jedinstvo i dominanta;
- da znaju da je jedinstvo osnovna vrijednost kompozicije;
- da poznaju i prepoznaju kiparske tehnike, uključujući i praktičan rad;

- da znaju šta je dizajn i industrijski dizajn;
- da znaju šta su simboli (piktogrami) i da praktično realizuju pojedine probleme i zadatke;
- da procjenjuju i vrednuju svoje radove i druga likovna djela;
- da opažaju predstavljanje osnovnih struktura u posmatranim ili zamišljenim prizorima i u likovnim djelima, i da znaju osnovne principale tumačenja likovnih ostvarenja prema teoriji oblikovanja;
- da znaju osnovne likovne elemente i mogu samostalno ili kolektivno da preoblikuju određeni prostor;
- da njeguju zdrav odnos i zauzimaju pravilan stav prema kosovskom umjetnosti kom nasleđu;
- da kroz nastavu stvaraju navike i potrebe za prvenjem umjetnosti u svijetu i građanskim kulturnim manifestacijama.

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

- Postupak rada treba da bude zasnovan na objektivnim naučno-istraživačkim rezultatima, koji će moći da spoje zahtjeve i suprotnosti u likovnoj umjetnosti;
- Postići i kvalitetne kreacije i harmoniju povezanost cjeline;
- Poštovati didaktičke metode i pedagoško-psihološke zahtjeve kroz individualni i timski rad;
- Pružiti svim učenicima kreativnog tima osjećaj sigurnosti i samopouzdanja prilikom rada;
- Radom doprinositi uvjerenju da su primjenjeni metodi i postupci pravilni i da obezbjeđuju ispunjenje svih zahtjeva, a da pri tome ostanu na putu koji u enike vodi ka rješenju.

## **KORELACIJA SA DRUGIM NASTAVNIM OBLASTIMA**

Koordinacija sa ostalim nastavnim oblastima: bosanski jezik i književnost, (i drugi jezici), historija, muzika, kultura, tjelesni odgoj...

## **VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE**

Tokom realizacije zadataka u svim tematskim cjelinama nastavnik se pojavljuje u ulozi usmerivača, podstiče i prati nivo i kvalitet procesa i rada u enika.

Kod u enika treba formirati pravilan pristup prema likovnoj umjetnosti Kosova, kako bi kreativne sposobnosti doveli do izražaja i primijenili ih u društvu, sa razvijenim osjećanjem za humanom ekologijom, jednakošću i tolerancijom među polovima, nacijama i religijama, a samim tim stekli samonapredovanje.

### ***U enik treba:***

- da razumije percepciju i izražavanje likovnih vrijednosti koji su sadržani u okvirnom ili većizvedenom programu, da razvija sposobnosti učavanja i izražavanja kroz komponiranje i stvaranje kompozicijskih nodela;
- da njeguje kreativnost i originalnost, kao i osjetljivost za likovne probleme;
- da zapaža likovne propuste i lako ih otklanja;
- da samostalno odabira materijale i tehnike, kao i da ih stvaralački primjenjuje u društvu u kome živi, odnosno da ih prezentuje ostaloj javnosti;
- da je sposoban da prepozna likovni i tematski sadržaj, likovne tehnike i estetske vrijednosti, likovne poruke, kao i da ima interes za likovnim djelima kosovske baštine;
- da ima profesionalni odnos prema radu i da je dosljedan, uporan i samostalan u stvaralaštву.

## **DODATNI RAD**

Obdarenim učenicima treba pružiti mogućnost da zadovolje svoja interesovanja, produbljujući pojedine sadržaje iz likovne umjetnosti i razvijajući sposobnosti za likovno stvaralaštvo.

Obdareni učenci treba da se razvijaju ne samo na stručnom nego i na moralnom planu. Vaspita je obavezan da kod učnika razvija skromnost, upornost i solidarnost.

## ***ORGANIZOVANJE I POSJETE IZLOŽBAMA***

Posjete izložbama, muzejima, galerijama, kulturnim centrima i drugim likovnim manifestacijama i organizovanje izložbi i sli nih manifestacija u školi ili na drugom mjestu potrebno je njegovati i podsticati, i sastavni su dio obrazovno-vaspitnog rada, prvenja nastave i realizacije nastavnog plana i programa.

## **LITERATURA**

**Džonson** - Istorija umetnosti

**Herberidt Rid** - Istorija moderne umjetnosti

**Šemsidin Kasapoli** - Metodika likovnog vaspitanja

**Amir Mujki** - Likovna kultura

**Islamska umjetnost...**

## **UVOD**

Tehnologija za osmi razred jeste nastavak i proširenje znanja iz ove oblasti. U ovom razredu sti u se potrebna znanja i vještine, kao: prikazivanje tijela, tehnologija mašinskih materijala, transmitemi i motori, ku ne instalacije i komuniciranje sa kompjuterom.

## **CILJEVI**

Nastavni program **predmeta tehnologije** za osmi razreda ima za cilj:

- Razvoj sposobnosti u enika da upoznaju i shvate grafi ki prikaz objekata, kosu projekciju, aksonometriju, prijesek tijela, predstavljenje površina, upoznavanje sa mašinskim materijalima, tehnologijom mašinskih materijala, transmitere i motore, ku ne instalacije, upotrebu tehni kih ure aja, saobra aj i proširenje rada kompjuterom.
- Razvoj vještina za izradu modela sa mašinskim materijalima i dizajniranje objekta pomo u kompjutera.
- Razvoj svakidašnjih vještina za prikupljanje relevantnih podataka iz oblasti tehnologije i primjenu ste enih iskustava u razli itim situacijama u svakodnevnom životu.

## **OPŠTI OBJEKTIVI**

Iz programskog sadržaja osmog razreda u enici treba da budu u stanju:

*Da shvate:*

- Zna enje tehnoloških termina;
- Koncepte i načela kose projekcije, aksonometriju, grafičko prikazivanje objekata, mašinskih materijala, kućnih instalacija, transmitera i motora, tehničke uređaje, saobraćaj i komuniciranje kompjuterom.

*Da primijene:*

- Grafički prikaz objekta;
- Modele sa mašinskim materijalom;
- Kosu projekciju i aksonometriju.

*Da razvijaju vrijednosti i stavove:*

- U smislu lika pogonašanja (da je voljan, kooperativan, inicijativan, otvoren itd.);
- U smislu prednosti koje pruža predmet.

*Da demonstriraju sposobnosti:*

- U donošenju logičnih odluka prilikom rješavanja problema;
- U rješavanju problema iz oblasti tehnologije;
- U primjeni kreativnog i kritičkog mišljenja;
- U predlaganju alternativnih rješenja;
- U primjeni originalnog stvaralaštva.

## ORGANIZOVANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA

Kategorija	Potkategorija	Br. asova	Postotak
<b>1. Prikazivanje tijela</b>	1.1. Crtanje objekta 1.2. Predstavljenje površine 1.3. Kosa projekcija i aksonometrija	<b>4</b>	<b>10,81 %</b>
<b>2. Tehnologija mašinskih materijala</b>	2.1. Upoznavanje mašinskih materijala 2.2. Osobine mašinskih materijala	<b>7</b>	<b>18,92%</b>

	2.3. Tehnologija prerade metala		
<b>3. Transmiteri i motori</b>	3.1. Transmiteri i bregasti mehanizmi 3.2. Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem, turboreaktori i reaktori	<b>4</b>	<b>10,81%</b>
<b>4. Saobraćaj</b>	4.1. Svi smo u esnici saobraćaja 4.2. Upoznavanje motocikla	<b>4</b>	<b>10,81%</b>
<b>5. Tehnologija prerade vode</b>	5.1. Tehnika i pijača voda 5.2. Upotreba vode 5.3. Isjenje crnih voda 5.4. Recikliranje upotrebljenog materijala	<b>4</b>	<b>10,81%</b>
<b>6. Upotreba tehničkih uređaja</b>	6.1. Kućišni tehnički uređaji 6.2. Tehnicka oprema i alat za rad u kabinetu	<b>4</b>	<b>10,81%</b>
<b>7. Komuniciranje kompjuterom</b>	7.1. Sadržaj interneta 7.2. Program Internet Explorera	<b>8</b>	<b>21,62%</b>

## **TJELESNI ODGOJ I SPORT**

(2. asa nedjeljno, 74. asa godišnje)

### **UVOD**

Preko osnovnih radnji pokreta i sportskih prilika, u enicima ovog uzrasta treba omoguiti na što organizovaniji način, da slobodno i otvoreno izraze svoje pokretne biološke i nane sposobnosti, a koje se trebaju izvesti u toku vrednovanja stručne kontrole nastavnika tjelesnog odgoja.

Vježbe pokretnih sadržaja treba da budu stimulativno prilagođeni sposobnostima i mogunostima pravilnog i što efektivnijeg razvoja svih učenika, bilo da su sa razliitim smetnjama sposobnosti, ili nadarenim sposobnostima.

### **CILJEVI**

Preko programskih sadržaja trebaju se postići i sljedeći ciljevi:

- Razvoj pokretene i funkcionalne sposobnosti;
- Otkrivanje i otklanjanje pokretnih slabosti kod učenika;
- Stimulisanje rasta i razvoja sposobnosti i bioloških dimenzija u učenika;
- Formiranje sportskih pokretnih navika na, što je moguće, većem nivou;
- Pravilna orijentacija učenika na vannastavnim i pokretnim aktivnostima, narođeno istaknutih i posebno talentovanih učenika za sport.

## **POSEBNI CILJEVI**

Preko izra enih planova prilago enih primjenjivim uslovima, i verifikovanih sposobnosti u enika, treba što preciznije omogu iti:

- (1) razvoj pokretnih i funkcionalnih sposobnosti, kao i njegovanje i zaštitu zdravlja;
- (2) otkrivanje i otklanjanje pokretnih slabosti kod u enika, po mogu nosti i onih psihosomatskih;
- (3) formiranje sportskih pokretnih navika na, što je mogu e, ve em nivou za primjenu u realnom životu i sportu;
- (4) pravilno odabiranje u enika na mogu e sportske discipline, naro ito na olimpijskim sportovima i dr.

Za primjenu glavnih ciljeva zahtjeva se kvalitetna organizacija nastavnika sportske edukacije preko rukovode ih struktura škole, opštine i šire, obuhvataju i i tesnu saradnju sa roditeljima i nevladinim organizacijama, odre uju i zadatke i odgovornosti u interesu naših u enika.

## **OBJEKTIVI**

**Orijentacioni osnovni pojmovi mogu se povezati sa:**

1. *Razvojem tjelesnih i moždanih sposobnosti preko programiranih pokretnih aktivnosti:*
  - 1.1. Savladavanjem razli itih sportskih vještina;
  - 1.2. Formiranjem pravilnog tjelesnog i duhovnog stava u suo avanju sa razli itim prakti nim situacijama u u ionici, školi i šire u društvu.
2. *Rukovo enje, kontrola i realna provjera programskih objektiva od strane nastavnika treba se objektivizirati preko:*
  - 2.1. Mjerenja na po etku školske godine, na polugo u i na kraju školske godine mjerama, kao: centimetar, sekunda i kilogram i primjenom znanja iz razmjera;
  - 2.2. Biomehani kih i tehnici sportskih majstorskih pokreta.

<b>PROGRAMSKI SADRŽAJ</b>	<b>Br. asova</b>
1. VREDNOVANJE POKRETNIH AKTIVNOSTI	4 asa
2. ATLETIKA	12 asova
3. SPORTSKA I RITMI KA GIMNASTIKA	14 asova
4. KOLEKTIVNI SPORTOVI	24 asa
5. INDIVIDUALNI SPORTOVI - <i>borila ki sportovi</i> - <i>sportovi sa reketima</i>	12 asova 8 asova
6. SKIJANJE - PLIVANJE <sup>1</sup>	7-10 dana
7. ŠETNJE I IZLASCI U PRIRODI	2 dana u godini
8. SPORTSKA TAKMI ENJA <i>(NAJMANJE U DVA SPORTA, NA OSNOVU USLOVA)</i>	

---

<sup>1</sup> Da se organizuje na povoljnem terenu za skijanje i plivanje u saradnji sa upravom škole, roditeljima i drugim institucijama.

## OSNOVNI POKAZATELJI PROGRAMA

KATEGORIJE	POTKATEGORIJE	PROGRAMSKI SADRŽAJI	Broj asova u (%)
ANTROPO-METRIJA I MOTORIKA	Ocenjivanje antropometrijskih sposobnosti i poretnih aktivnosti	<p>(A) - Tjelesna težina (TT)            - Visina tijela (VT), i dr.</p> <p>(M) - Skok iz mesta udalj (SKU)            - Skok iz mesta uvis (SMUv)            - Trčanje 100 metara (T100m)            - Trčanje 600m Ž, 800m M i dvije vježbe iz vještina u trčanju</p>	4 asa - 5.4%
ATLETIKA	Trčanje  Skokovi  Bacanje  Takmičenja (u 2 discipline)	Usvajanje vještina trčanja (tehnika), skokova i bacanja preko: - brzog trčanja, - štafetnog trčanja i podizanje izdržljivosti na stazama dužih od 600m za žene i 800m za muškarce - Vježbe za skakanje - Vježbe uvis "fosberi" - Poigravanje i bacanje lopte do 300g - Bacanje kugle 4kg - TAKMIČENJA unutar i između odjeljenja najmanje u dvije discipline, rangiranje i grupisanje u tri grupe po rezultatima	12-14 asova 6.2-18.9 %
SPORTSKA I RITMIČKA GIMNASTIKA	Preskoci  Vježbe na podu  Šipka	- Preskoci kozlija raznoškom i zig-zagom - Preskoci preko kozlija sa raznoškom u dužini - Most od ispruženog stava - premet naprijed iz stava na šakama - Okret nazad do stava sa naslonom na rukama	10-12 asova 13.5 -16.2%

	<p>Na krugovima</p> <p>Na razboju</p> <p>Na gimnasti koj gredi</p> <p>Na kozli u sa drškama</p> <p>Narodna kola, moderni ples</p> <p>Takmi enja (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Okret naprijed i nazad sa naslonom na rukama</li> <li>- Okret naprijed i nazad sa naslonom na bedra preko ruke (šipka -ripstol)</li> <li>- Od ljunjanja naprijed i nazad prijez na vješanje savijeno (krugovi)</li> <li>- Od ljunjanja naprijed izlaz sa okretom za <math>180^\circ</math></li> <li>- Od naslona u stoj na ramenima podizanje sa ljunjanjem naprijed sa naslonom na rukama (razboj - muškarci)</li> <li>- Frontalno ljunjanje na višljoj pritki, na nižoj pritki, okretanje nazad u njem (razboj - žene)</li> <li>- Ponavljanje elemenata sedmog razreda</li> <li>- Ljunjanje od naslona nazad i naprijed</li> <li>- Vježbe preko cikli kih i acikli nih pokreta sa loptama, krugovima, konopcem i preko drvenih unjeva</li> <li>- Koraci valcera, roka i dva narodna kola (narodna kola i moderan ples)</li> <li>- Unutar i izme u odjeljenja, najmanje na dvije sprave</li> </ul>	
KOLEKTIVNI SPORTOVI	Nogomet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dodavanje i primanje lopte u pokretu sa poluaktivnim i aktivnim protivnikom</li> <li>- Vo enje lopte, poluaktivno i aktivno</li> <li>- Dribling - prevare loptom i oduzimanje lopte</li> <li>- Odbrana, grupni i ekipni napad</li> <li>- Mali fudbal 7:7 sa primjenom osnovnih pravila</li> </ul>	
	Rukomet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U vrš ivanje osnovnih elemenata tehnike bez lopte (otkrivanje, prevare, skokovi) i sa loptom: dodavanja, vo enje,</li> </ul>	26 asova

		<p>finte, šutevi, oduzimanje lopte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Treniranje formi kontranapada (grupni i kolektivni) i individualne odbrane na polovini terena i na cijelom terenu</li> <li>- Kolektivni napad sa jednim pivotom i zonska odbrana 6:0 sa prijelazom na 5:1 sa sjenjem</li> </ul>	
	Odbojka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usavršavanje osnovnih tehnikih pokreta: izbacivanje (dodavanje), prijem, šutiranje lopte i dr.</li> <li>- Posluživanje iz visine "tenis" i blok</li> <li>- Odbojka 6:6 sa primjenom elementarnih pravila</li> </ul>	
	Košarka Takmičenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utvrđivanje tehniko-taktičkih elemenata, kao dodavanje lopti suigraju preko pokretnih razlicitih formi i bacanja u koš i dr.</li> <li>- Igra 3:3, 4:4 (sa arbitriranjem)</li> <li>- Takmičenja unutar i između odjeljenja najmanje u dva kolektivna sporta</li> </ul>	
INDIVIDUALNI SPORTOVI	Borilački sportovi Džudo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upoznavanje sa osnovnom tehnikom pokreta džudoa, kao: razna hvatanja, udarci i dr.</li> </ul>	
	Stoni tenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usavršavanje osnovne tehnike udaraca forhendom i behendom i udarci okretanjem reketa</li> <li>- Učenje savremenih usluga i sistema individualnih i ekipnih takmičenja</li> </ul>	

	Rolšue Takmičenja (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Učenje osnovnih pokreta klizanja sa rolšuama naprijed, nazad sa izlazom, polukružni pokreti i dr. (sa adaptiranim brzinom)</li> <li>- Takmičenje unutar i između odjeljenja najmanje na dve preduzeće nastavne jedinice</li> </ul>	6-12 učenika
Aktivnosti u vodi (7-10 dana)	Tehnike plivanja: Takmičenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usavršavanje naučenih stilova (kraul, žaba)</li> <li>- Učenje kraula na leđa i igre sa slobodnim skokovima u vodi</li> <li>- Slobodan stil</li> </ul>	7-10 dana
Aktivnosti na snijegu (7-10 dana)	Alpske discipline Takmičenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usavršavanje osnovne tehnike klizanja sa skijama, kao hodanje, okretanja, spustovi (alpske discipline)</li> <li>- Povezivanje dva i više okretanja na pogodnim terenima za ovaj uzrast</li> <li>- Veliki slalom na pogodnoj stazi za ovaj uzrast</li> </ul>	7-10 dana
Školska takmičenja	Takmičenja u kolektivnim i individualnim sportovima Proljetni i jesenji kros	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Najmanje u dvije sportske grane, u okviru škole i između opštinskih škola, njihovoj finalnoj i državnoj zoni za određeni uzrast sa oba pola</li> <li>- Proljetni i jesenji kros</li> </ul>	10-12 učenika 16.2%
Šetnje	Šetnje u prirodi, dva puta godišnje	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Šetnja u prirodi sa konfiguracijom 6-12 km</li> <li>- Elementi orientacije u prirodi i kampovanja (odabiranje kampa i postavljanje jednog šatora)</li> <li>- Razne igre na terenu</li> </ul>	

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Na osnovu uslova koje ima škola prilagođavaju se programski sadržaji, tako da je:

- oko 70% programskog sadržaja (analiziraj tabelu), obavezna nastava;
- oko 30% izborna nastava.

### **Metodologija realizacije**

U procesu uvođenja pokreta u sportskom odgoju, bez obzira na sredstva konkretnizacije koje posjeduje škola obavezno treba primijeniti praktično demonstriranje pokreta od strane nastavnika tjelesnog odgoja ili njegovog pomočnika (u enik, sportista).

U zavisnosti od sposobnosti u enika i stepena komplikovanosti nastavnik odabira metodološki postupak vježbi bazirajući se: na sintetičkoj formi (cjelovitost pokreta), analitičkoj ili kombinacijom oba dvojice.

Tako je, organizacija nastavnog procesa odvija se u zavisnosti od uslova, objekta, rezultata i broja u enika. Treba nastojati da se završni pokretni kompleksi, povezani sa kategorijama i potkategorijama koje se primjenjuju, finalizuju igrom i takmičenjem.

### **Postignuće**

U pokretnim disciplinama gdje se rezultati mogu vrednovati sa metričnim objektivnim mjerama, kao centimetar, sekund, gram, nastavnik sportskog odgoja treba da evidentira po etno stanju, poslije ono pre eno i na kraju ono završno raspoređivanje i svrstavanje u enika najmanje u tri grupe (istaknute, prosečne i sa ogranicenim sposobnostima). Za pokrete gdje ne možemo imati metričke precizne mjeru treba se truditi da se nivo postignuće povezuje sa stepenom usvajanja majstorskih pokreta sa školskog aspekta, stila plivanja, imajući u vidu pravu biomehaničku stranu pokreta (sa opisivanjem).

### **Povezanost sa drugim predmetima**

Nastavni procesi, organizacija procesa sporstvenog odgoja, obuhvataju i i poteškoću tokom procesa, treba da budu takvi koji će utjecati na motiviranje i učenje za druge predmete istog školskog dana.

Nastavni procesi obuhvataju enih kategoriju i potkategoriju povezuju se polazeci od matematike, informatike do biologije i drugih nauka u disciplinskoj i interdisciplinskoj hijerarhiji imenovanja.

## **Vrednovanje**

- Vrednovanje tjelesnog razvoja, kao i u prethodnom razredu (antropometrijskim instrumenetima) obavlja se 2 puta godišnje. Obavezno je mjerjenje visine i težine tijela (poželjno je mjeriti i druge mase, kao masno tkivo i dr.).
- Ocjenjivanje pokretnih sposobnosti vrši se sistemom CGS (centimetar, gram, sekund), dva puta godišnje. Obavezni instrumenti mjerjenja su: skok iz mjesta udalj, skok iz mjesta uvis, tranje na 100 metara i tranje izdržljivosti 800 m (devojice), 1000 m (dečaci).
- Nivo naučnih informacija ocjenjuje se individualno i tokom trajanja igre i takmičenja.

## **LITERATURA**

1. Tjelesni i zdravstveni odgoj, Hamid Šoše, Sarajevo, 1997;
2. Rukomet, prof. dr. Faik Çitaku;
3. Košarka, prof. dr. Masa Nixha;
4. Odbojka, prof. dr. Enver Gjinolli;
5. Atletika, prof. dr. Hysen Rakovica;
6. Fudbal, prof. dr. Enver Gjinolli;
7. Ski, prof. dr. Masa Nixha - mr. Aziz Dujaka;
8. Metodika fizičkog vaspitanja, Beqir Hasanxhekaj;
9. Sate Practice - in Physical Education – Baalpe;
10. Dnevnik sportskog odgoja, Institut sportske antropologije, 2003.

Tiraž: 200 primjeraka  
Pripremio za štampu:  
**SHTËPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR** – Prishtinë  
Štampa: PRINTING PRESS - Priština

Katalogimi në botim – (CIP)  
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

371.214 (075.2)

Nastvani plan i program : za osmi razred niže srednje škole.- Priština :  
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, 2005  
(Prishtinë : “Printing Press”).- 280 f. ; 24 cm.

Literatura pas punimeve.

**ISBN 9951-450-73-3**